უძღები მამის დაბრუნება A2
ერაყის სისხლიანი შაბათ-კვირა A5
"საოჯახო ტოტო" - ცხრილი B5-B7

www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი | ორშაბათი, 1 დეკემბერი, 2003 წელი. №311 (523) | ფასი 50 თეთრი

პოლიტიკა

კახეთში ახალი მთავრობა ძველი სახეებით კომპლექტდება

კახეთის რეგიონში სავარძლებისთვის ბრძოლა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დაიწყო. თელავში გამგებლის და გუბერნატორის თანამდებობის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ძალები იბრძვიან.

A3

ეკონომიკა

ენერგოპოლიტიკა არ იცვლება

რევოლუციური პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, ქვეყნის ენერგოსექტორში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ჯერჯერობით, არ იგეგმება. თავ-თავის სავარძლებში რჩებიან საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ძველი წარმმართველები – სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრი მამუკა ნიკოლაიშვილი და სემეკ-ის თავმჯდომარე დავით მირცხულავა.

A4

უცხოეთი

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნეაპოლში

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთიანი თავდაცვის პოლიტიკაზე თანხმდებიან, თუმცა ხმების განაწილების პრინციპი შეუთანხმებელი რჩება.

A5

საზოგადოება

არქიტექტურის სამსახური მეწყერსაშიში ტერიტორიების გამაგრებას მესაკუთრეებს ავალებს

თბილისში მეწყერსაშიში ზონების პრობლემა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურმა მოვლენებმაც ვერ გადაფარა. გასულ კვირას მომხდარმა უბედურებამ ქალაქის მთავრობა ცოტა გამოაფხიზლა და მიახვედრა, რომ პრობლემის შედეგი გაცილებით მეტი უჯდება, ვიდრე მისი მიზეზის აღმოფხვრა.

A6

სამართალი

პოლიციელები დანაშაულს უარყოფენ

გუშინ, გამთენიისას, ეგრეთ წოდებულ მიხაილოვის საავადმყოფოში თავის არეში ბლაგვი საგნით მიყენებული დაზიანებით, ადვოკატი მევლუდ ჯანჯღავა მიიყვანეს. დაზარალებული ადვოკატის განმარტებით, ის პოლიციელებმა უმიზეზოდ, უმოწყალოდ სცემეს.

A7

ამინდი

თბილისი	12	
ქუთაისი	17	
ბათუმი	19	
სოხუმი	15	
ფოთი	18	
თელავი	11	
ზუგდიდი	18	
გორი	9	
ახმეტა	10	
ჭიათურა	12	

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	2.1900
ევრო	2.6085
გირვანქა სტერლ.	3.7572
რუბლი	0.0736

ახალი შემადგენლობის ცესკო-ს პირველი სხდომა

"სამართლიანი არჩევნების" აწ უკვე ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარე ზურაბ ჭიაბერაშვილი გუშინვე შეუდგა საქმიანობას - პარლამენტის მიერ მისი დამტკიცებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ჭიაბერაშვილმა ცესკო-ს პირველი სხდომა მოიწვია.

გუშინვე საქართველოს მოქმედმა პრეზიდენტმა ნინო ბურჯანაძემ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საკადრო ცვლილებები განახორციელა. მან უფლებამოსილება შეუწყვიტა კომისიის იმ ხუთ წევრს, რომელიც, თავის დროზე, პრეზიდენტმა ცესკო-ში მიავლინა და მათ ნაცვლად ახალი წევრები დანიშნა - ლევან სამხარაული, ზურაბ ნონიკაშვილი, ზაზა გოროზია, კარლო კვიტაიშვილი და ცესკო-ს ყოფილი იურისტი ელზა გულიაშვილი (სწორედ ელზა გულიაშვილი წარმოადგენდა ცესკო-ს მხარეს უზენაეს სასამართლოში გამართულ იმ პროცესზე, როდესაც "სამართლიანი არჩევნების" სარჩელი იხილებოდა. სასამართლო კოლეგიამ სრულად დააკმაყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელი და ორი ნოემბრის პროპორციული არჩევნების შედეგები გააუქმა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

დამტკიცების შემდეგ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ცესკო-ს პირველი სხდომა გამართა.

ავტონომიები ისევ მანიპულირების საშუალებად რჩება

რუსუდან ნიკურაძე
საქ. კორ. მოსკოვში

საგარეო საქმეთა სამინისტროში აჭარის ლიდერის ვიზიტის დროს იმავე სართულზე იმყოფებოდნენ ცნობილი რუსი ანალიტიკოსები და ექსპერტები. სერგეი მარკოვმა ქართველ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ **"ის, რაც საქართველოში მოხდა, ბზეჟინსკის გეგმის ერთი ნაწილია."** ვიაჩესლავ ტრეტიაკოვი ამბობს: **"გაურკვეველია, რა პოზიციას დაიკავებს ახალი ხელისუფლებისადმი მოსკოვი. მოსკოვი აკვირდება და ეძებს."** იგივენი ამტკიცებენ, რომ "შევარდნაძე აუცილებლად დაბრუნდება".

"თქვენ, ქართველმა ჟურნალისტებმა ხელი უნდა შეუწყოთ შევარდნაძისა და აბაშიძის გასატარებელ პოლიტიკას ამიერკავკასიაში. შევარდნაძის დროებითი გაუჩინარება ეს მისი ბრძნული შანტაჟია - მისი ყოფნა ქართული პოლიტიკის ველზე აუცილებელია. ამიტომ იგი არსად წასულა," - ასე დაგვარიგა ივანოვის მოსაცდელში მყოფმა რადიო "თავისუფლების" რუსული სამსახურის კავკასიის ექსპერტმა.

აბაშიძე-ივანოვის ერთი-ერთზე შეხვედრის დასრულების შემდეგ, სამინისტროს ინფორმაციის დეპარტამენტის დირექტორი ალექსანდრ იაკოვენკო დაბლა ფოიეში

გაგრძელება A2 გვერდზე

"ტრასეკას" უმოკლესი მარშრუტი ავღანური ნარკოტიკებისათვის

ლევან ღირსიაშვილი

2003 წლის 16 სექტემბერს თბილისში დაიმლერ-კრაისლერის კომპანიის ავტოკოლონის შემოსვლამ ხელისუფლების უმაღლეს ინსტანციებში დიდი აჟიოტაჟი და სიხარული გამოიწვია. თბილისის ცენტრში დაბანაკებული ათი სატვირთო ავტომანქანის და ხუთი "ჯიპის" მოსანახულებლად თავად საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე გაეშურა. ამ მოვლენის აღსანიშნავად იმ დღეს და იმ ადგილას კონცერტიც კი მოეწყო. საქართველოს ხელისუფლება სატრანსპორტო დერეფნის ევროპა-კავკასია-აზია (TRACECA) ავტომაგისტრალად ამოქმედებას ზეიმობდა.

ეს ყველაფერი კი იქიდან დაიწყო, რომ უზარმაზარმა საავტომობილო კომპანიამ დაიმლერ-კრაისლერმა გამოიჩინა ინიციატივა ავღანეთის რეკონსტრუქციის საერთაშორისო ჰუმანიტარულ პროექტში ჩართულიყო და ამ ქვეყანაში 200 ტონა ჰუმანიტარული პროდუქციით დატვირთული მერსედეს-ბენცის მარკის ათი სატვირთო ავტომანქანა და ხუთი "ჯიპი" გაეგზავნა. ჰუმანიტარული ტვირთი კი ძირითადად სამშენებლო-სარემონტო მასალებს წარმოადგენდა, რაც ავღანეთში ენერგოქსელების, სკოლებისა და საავადმყოფოების შეკეთებას მოხმარდება. დაიმლერ-კრაისლერის ამ ინიციატივის პატრონაჟი ევროკავშირმა ითავა და ავღანეთისაკენ უმოკლესი მარშრუტი საქართველოს გავლით შეირჩა.

2003 წლის 4 სექტემბერს ჰუმანიტარული პროდუქციით დატვირთულმა დაიმლერ-კრაისლერის ავტომობილების კოლონამ ავღანეთისაკენ გეზი ბრიუსელიდან აიღო. აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე ავტოკოლონამ სერბეთი და ჩერნოგორია გადმოკვეთა და ბულგარეთში შევიდა, საიდანაც უკვე ბორნით და შავი ზღვის გავლით 15 სექტემბერს საქართველოს საპორტო ქალაქ ფოთში შემოვიდა და თბილისისაკენ დაიძრა. ავტოკოლონა საქართველოს დედაქალაქში 16 სექტემბერს შემოვიდა, ხოლო მომდევნო დღეს ბაქოსაკენ გაეშურა. 20 სექტემბერს კოლონამ ბორნის საშუალებით გადალახა კასპიის ზღვა და თურქმენეთში ჩავიდა, ხოლო იქიდან უზბეკეთის ისტორიული ქალაქების ბუხარასა და სამარყანდის გავლით სამხრეთისაკენ აიღო გეზი, ავღანეთის საზღვარი თერმეზთან გადაკვეთა და დანიშნულების ადგილზე, ჰაირატანში ჩავიდა. ამ მარშრუტმა

გაგრძელება A8 გვერდზე

კიშინოვში ოპოზიცია აქტიურდება

მოლდოვას დედაქალაქში გუშინ ოპოზიციამ ათი ათასზე მეტი ადამიანი გამოიყვანა ქუჩაში. მათი მთავარი მოთხოვნა დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარების რუსული გეგმის უარყოფაა. ამ გეგმით გათვალისწინებულია მოლდოვას ფედერაციულ სახელმწიფოდ გარდაქმნა და დნესტრისპირეთში რუსული სამხედრო ბაზის გარკვეული ვადით დატოვება, არადა, ჯერ კიდევ 1999 წლის ეუთო-ს სტამბოლის შეთანხმებით, რუსეთის ეს ბაზა უნდა დაეხურა. დემონსტრანტებმა ასევე მოითხოვეს პრეზიდენტ ვლადიმირ ვორონინის გადადგომა, დნესტრისპირეთიდან რუსეთის სამხედრო ბაზის დაუყოვნებლივ გაყვანა და იქ ევროკავშირის სამხედრო კონტინგენტის განთავსება.

გაგრძელება A5 გვერდზე

ოპოზიციის დემონსტრაცია კიშინოვში.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ცესკო-ს ახალი "თავები მოებათ"

საქართველოს პარლამენტი "ვარდების რევოლუციის" შემდეგ აღებულ "დამკვრელურ ტემპს" ინარჩუნებს და მოქმედი პრეზიდენტის მიერ მიღებული საკადრო გადაწყვეტილებების დამტკიცებას განაგრძობს. საკანონმდებლო ორგანომ გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრად თედო ჯაფარიძე, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ - ზურაბ ჭიაბერაშვილი დაამტკიცა.

გიორგი ასანიშვილი

თავის დროზე, უამრავი ლანძღვა-გინება, შეურაცხყოფა და დამცირება ერგო 1999 წლის მოწვევის პარლამენტს. კვორუმის არარსებობის გამო ჩავარდნილი პლენარული სხდომები, ან პირიქით, დილის ხუთ საათამდე ხელოვნურად გაწელილი დებატები; დეპუტატებს შორის სისტემატური ურთიერთშეურაცხყოფა და მუშტი-კრივი - ყოველივე ამის და კიდევ მრავალ სხვა მიზეზთა გამო, პარლამენტი არაერთხელ გამხდარა მძაფრი კრიტიკისა და დაცინვის საგანი.

თუმცა, ბედის წყალობამ - უფლებამოსილების ვადის გაგრძელებამ - დეპუტატები, როგორც ჩანს, "უკეთესობისკენ შეცვალა". "ვარდების რევოლუციის" შემდეგ პარლამენტი დაგვიანებულ ყვავილობას განიცდის.

საკანონმდებლო კორპუსი არნახულად გაბეჯითდა: იგი დასვენების დღეებშიც კი აგრძელებს მუშაობას. უფრო დიდი საოცრებებიც ხდება. მაგალითად, გუშინ, რეგისტრაციის გავლის შემდეგ კვორუმი დაფიქსირდა, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა გიგი წერეთელმა სხდომის დაწყებაზე უარი თქვა - რამდენიმე დეპუტატმა სხვისი პულტით მისცა ხმაო. მოქმედმა სპიკერმა მანამდე არ გახსნა სხდომა, ვიდრე კვორუმი რეალურად არ შედგა.

რაც შეეხება თავად სხდომას, იგი ბოლოხანს ტრადიციად ქცეულ "მშვიდ რეჟიმში" წარიმართა. მხოლოდ გურამ შარაძე და ზვიად მუკბანიანი ჩანდნენ საერთო სურათიდან ამოვარდნილები, მაგრამ მათმა გამოსვლებმა საერთო "ჰარმონიაში" დისონანსი მაინც ვერ შეიტანა: პარლამენტმა, 106 ხმით (კვორუმი 79) ერთის წინააღმდეგ, ზურაბ ჭიაბერაშვილი - ცესკო-ს თავმჯდომარედ, ხოლო თედო ჯაფარიძე 112 ხმით (წინააღმდეგი არავინ) საგარეო საქმეთა მინისტრად დაამტკიცა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

მოგვეცით საშუალება, ვიყოთ სულგრძელები!

მიმართვა ყოფილ პრეზიდენტს, ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს!

დაუმორჩილებლობის კომიტეტის სამოქალაქო დარბაზის წევრებმა ორი მიმართვა გაავრცელეს. პირველის ადრესატია ექს-პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე, მეორე მიმართვა განკუთვნილია ყველასათვის.

ერთი კვირაც არ არის გასული, რაც ხალხმა უმძიმესი და ურთულესი ბრძოლის შედეგად გადაგაყენათ თანამდებობიდან. საზოგადოებამ დაიცვა დემოკრატია და კონსტიტუცია; აღკვეთა თქვენი ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და გამოხატა თავისი უმკაცრესი პროტესტი გაყალბების, უსამართლობის, ხალხის ნების იგნორირებისა და ამომრჩეველთა ხმების ქურდობის წინააღმდეგ.

დღეს ჩვენს აღშფოთებას იწვევს ფაქტი იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელიდან (კრწანისის სამთავრობო რეზიდენცია) ახდენს კოორდინირებას გამყალბებელთა რევანშისტული ჯგუფისა, რომელსაც სურს, ვარდების რევოლუცია სისხლიან დაპირისპირებაში გადაზარდოს ამ ჯგუფსა და ქართულ საზოგადოებას შორის.

გაგრძელება A6 გვერდზე

როგორია საზოგადოებრივი "დაკვეთა"?!

დროებითი ხელისუფლება ქვეყნის მართვას იწყებს. ამ სიტუაციაში, ალბათ, განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ რა ეკონომიკური ხასიათის ცვლილებებს მოელიან მისგან ადამიანები, რომელნიც აგრძელებენ თავიანთ, არასახელმწიფო პოსტებზე მუშაობას - ბიზნესში, საავადმყოფოში თუ სკოლაში და რომელთა კეთილდღეობა, ისევე, როგორც მთლიანად ქვეყნის კეთილდღეობა, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ახალი ხელისუფლების მიერ სწორი ნაბიჯების (მათ შორის - ეკონომიკურის) გადადგმაზე.
"24 საათი" გუშინ ამ ადამიანების "მოლოდინებით" დაინტერესდა:

ეთერ მამულაშვილი

თორნიკე აბულაძე – კომპანია "არსის" ხელმძღვანელი:
"პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, სახელმწიფო მოხელეებს უნდა აუწიონ ხელფასები, რათა ამით როგორმე შემცირდეს კორუფციის მასშტაბები. მეორე - რაც მთავარია, თანამდებობის პირებად უნდა დაინიშნონ პროფესიონალი ადამიანები.

ასევე, უნდა გატარდეს მაქსიმალური ზომები იმისთვის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი გახდეს შესრულებადი. ეს ბიუჯეტი შესრულებადია და შესრულებადია ხუთმაგი ოდენობითაც. მთავარია, იყოს მონდომება და პრინციპულობა. მკაცრი ზომები უნდა გატარდეს გადასახადის არგადამხდელების მიმართ".

გაგრძელება A4 გვერდზე

სამეგრელოს პოლიციის ახალი უფროსი ძველი პოლიციელია

შინაგან საქმეთა ახალდანიშნული მინისტრი გიორგი ბარამიძე თავის უწყებაში „რევოლუციური საკადრო ცვლილებების" განხორციელებასა და რადიკალური გადაწვეტილებების მიღებას არ აპირებს და აცხადებს, რომ ძველი კადრებიდან მხოლოდ ღირსეულებს შეინარჩუნებს. **"ის თანამშრომლები, ვინც კორუფციულ საქმიანობაში იყო ჩაბმული და არასათანადო კვალიფიკაცია აქვთ, ვისი ნათესავებიც უნდა იყვნენ, თანამდებობებზე ვერ დარჩებიან,"** – ასეთია შს მინისტრის პოზიცია, რომელიც გარდამავალი პერიოდის გადალახვას "ოპერატიული" თვალსაზრისით შერჩეულ ძველ კადრებთან ერთად აპირებს.

გაგრძელება A7 გვერდზე

A2 პოლიტიკა | A3 პოლიტიკა | A4 ეკონომიკა | A5 უცხოეთი | A6 საზოგადოება | A7 სამართალი | A8 პრობლემა
B1 ომბუდსმენი | B2 რევიუ | B3 რევიუ | B4 სპორტი | B5 - B7 "საოჯახო ტოტო" | B8 სხვადასხვა

თვალსაზრისი

უძღები მამის გაბრუნება

არჩილ მანჯგალაძე

"ვარდების რევოლუციაზე", რომელსაც პრაღისა და ბელგრადის ხავერდოვან გადატრიალებებს ადარებენ, ალბათ, მთელი ტომები დაიწერება. ამ გამოკვლევებს უკვე დღეს ეყრება საფუძველი, მნიშვნელოვანწილად - იმ ინტერვიუების წყალობით, ავტოგრაფებივით რომ არიგებს ყოფილი პრეზიდენტი თავის ყოფილ რეზიდენციაში, და ყველა ეს ინტერვიუ ემსახურება ერთ მთავარ ამოცანას - განუმარტოს სულ რამდენიმე დღის წინ მომხდარი მოვლენის ათიათასობით უშუალო მონაწილეს და ათეულ მილიონობით ტელემაყურებელს რევოლუციის ხავერდოვნების მიზეზი - გულმოწყალება პრეზიდენტისა, რომელიც მოერიდა სისხლისღვრას და ამჯობინა, გადამდგარიყო. ამას (დაუფარავი სინანულით) ამტკიცებენ მისი თავგამოდებული მომხრეებიც - ხალხი შეეცოდა, თორემ, რომ მოენდომებინა, ჯარს გამოიყვანდაო...

ალბათ, ზედმეტია კამათი, თუ ვის ვინ შეეცოდა, ვინ ვინ არ გაიმეტა და, საერთოდ, ვინ არის ცოდო. აქ ყველაზე საინტერესო ის არის, თუ როგორ ცდილობენ დამარცხებულნი გამარჯვებულად შევიდნენ ისტორიაში.

მე არ მინახავს არც "პრაღის გაზაფხული" და არც ბელგრადის "ხავერდოვანი გადატრიალება". მაგრამ 2003 წლის 23 ნოემბერსაც და 1978 წლის 14 აპრილსაც ერთსა და იმავე ადგილზე ვიდექი, როგორც პირდაპირი, ისე გადატანითი მნიშვნელობით. ასე რომ, შემიძლია ერთმანეთს შევადარო.

მაშინაც და ახლაც ერთმანეთის პირისპირ იდგა ორი ძალა, ერთი მხრივ, ხალხის ნება, და მეორე მხრივ, ხელისუფლების თავკერძობა. მაშინაც და ახლაც ხელისუფლებას სურდა, წაერთმია ხალხისათვის ყველაზე სანუკვარი, მაშინ - ენა, ახლა - ხმა. მაშინაც და ახლაც ხელისუფლების ნების გამომხატველი იყო სახელმწიფოს მეთაური - ედუარდ შევარდნაძე, და მაშინაც და ახლაც გაფაციცებით ნერგავდნენ იმ აზრს, რომ არა ხალხმა გადაარჩინა მაშინდელი ცეკა-ს მდივანი და ახლანდელი პრეზიდენტი, არამედ - პირიქით, შევარდნაძემ დაინდო ხალხი.

იმ 14 აპრილის შემდეგ მეოთხედ საუკუნეზე მეტი გავიდა. დიდი ამბით დაიდგა დედაენის ძეგლი, დიდი ამბით დაწესდა დედაენის დღე, და უკვე იმდენჯერ მოვისმინეთ რადიო-ტელევიზიით თვითმხილველთა მოგონებანი, თუ როგორ გადაარჩინა შევარდნაძემ ქართული მეორეხარისხოვან ენად გამოცხადებას, რომ დღეს ბევრმა, შეიძლება, არც დაიჯეროს ამბები, 1991 წლის 6 სექტემბერს გამოქვეყნებულ წერილში რომ გავიხსენე.

(ეს ის დრო იყო, როდესაც მოსკოვის აგვისტოს პუტჩის გამოძახილი საქართველოსაც გადმოსწვდა და ხალხში ყველანაირად ავრცელებდნენ აზრს, აუცილებელია, გამსახურდია გადავაყენოთ და შევარდნაძე ჩამოვიყვანოთო.)

აი, ეს წერილიც მცირეოდენი შემოკლებით. ვფიქრობ, იგი დღევანდელ ამბებსაც ეხმიანება.

მესია თუ ქამელეონი?

გამოგიტყდებით, არ ვაპირებდი ამ წერილის დაწერას და, მით უმეტეს, გამოქვეყნებას, ვინაიდან სამხედრო თუ საექიმო საიდუმლოებათა გარდა არსებობს ჟურნალისტური საიდუმლოც, მაგრამ რამდენადაც ახლა ისე გვიჭირს და სასწორზეა შეგდებული ჩვენი ბედი, როდესაც ქართველთა არცთუ ხელწამოსაკრავ ნაწილს მესიად ესახება ედუარდ შევარდნაძე, თავს მოვალედ ვთვლი, გავიხსენო ერთი ეპიზოდი.

ალბათ, ყველას გახსოვთ 1978 წლის დემონსტრაცია ჩვენი კონსტიტუციიდან ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის, ამოღებასთან დაკავშირებით. იმ დროს მე საქინფორმში ვმუშაობდი მთარგმნელად და სწორედ მე მხვდა წილად პატივი, მეთარგმნა საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც მოსკოვიდან გამოგზავნეს გრიფით "სრულიად საიდუმლო". ახალი კონსტიტუციის მისაღებად გაიმართა უზენაესი საბჭოს სესია, სადაც მოხსენებით უნდა გამოსულიყო მაშინდელი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ედუარდ შევარდნაძე. როგორც მიღებული იყო, "საქინფორმის" რედაქციაში სათარგმნად წინასწარ გამოგვიგზავნეს მდივნის მოხსენების რუსული ტექსტი, რომელიც, კონსტიტუციიდან ქართული ენის სტატუსის დამადასტურებელი პუნქტის ამოგდების საჭიროებას განმარტავდა. ვთარგმნეთ, გავასწორეთ და დავუგზავნეთ რედაქციებს. დაიწყო სესია და მასთან ერთად - დემონსტრაცია. რუსთაველის მიმდებარე ქუჩები ტანკებით იყო გაჭედილი, დემონსტრანტებს არ უშვებდნენ, ისინი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან იდგნენ. მაგრამ, აი, გამოარღვიეს პირველი კორდონი და ... გაისმა პირველი ზარი. რედაქციაში დარეკეს უზენაესი საბჭოდან და მოითხოვეს შეგვეცვალა ტექსტი, სახელდობრ, ის ადგილი, სადაც შევარდნაძე ასაბუთებდა კონსტიტუციაში ქართული ენის სტატუსის გაუქმების აუცილებლობას. მიღებული გასწორების თანახმად, იგი მიესალმებოდა ენის სტატუსის დატოვებას. მაგრამ აი, ფილარმონიასთან კვლავ გადაუკეტეს დემონსტრანტებს გზა. და კვლავ - ტელეფონის ზარი: "აღადგინეთ პირველი ვარიანტი!" ე.ი. პირველი მდივანი კვლავ იწონებდა ქართული ენის სტატუსის გაუქმებას.

... დემონსტრანტებმა კვლავ გაარღვიეს ალყა და კვლავ... გაისმა ზარი: "აღადგინეთ მეორე ვარიანტი!" ასე შეიცვალა ოთხჯერ (დემონსტრანტების შეჩერება-გარღვევის კვალობაზე) მოხსენების ის ადგილი, რომელიც ხან იწონებდა, ხან კი გმობდა ქართული ენის კონსტიტუციურ სტატუსს.

ახლა თავად განსაჯე, მკითხველო, რა შეიძლება ეწოდოს კაცს, რომელმაც რაღაც საათნახევრის განმავლობაში ოთხჯერ შეიცვალა აზრი თავის დედაენაზე, - ბრძენი პოლიტიკოსი, მესია თუ ... ქამელეონი?

■ ■ ■

ახლაც ცდილობენ, მაშინდელი მისტიფიკაცია გაიმეორონ, თუმცა - სულ ტყუილად. ყველამ ყველაფერი დაინახა და იმ მონიტორზე, მთავრობის სახლის სვეტებზე რომ ეკიდა, ვიხილეთ ხალხის მიერ დახატული ტილო - უძღები მამის გაბრუნება.

ავტონომიები ისევ მანიპულირების საშუალებად რჩება

პირველი გვერდიდან

ჩამოდის და მარტო აჭარელი ჟურნალისტები აჰყავს ივანოვთან ექსკლუზიური ინტერვიუს ჩასაწერად. ჩვენ? - ვკითხულობთ გაოგნებული თბილისელი ჟურნალისტები.. რა დისკრიმინაციაა?! - პროტესტს გამოვთქვამთ. იაკოვენკო ვითომ ვერ გვამჩნევს და ბათუმელ ჟურნალისტებთან ერთად ლიფტში ჯდება. ივანოვმა მარტო ბათუმელ ჟურნალისტებს მისცა ინტერვიუ. იმ ინტერვიუში მინისტრი საუბრობს აჭარასთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე.

აფხაზეთის დელეგაცია, რატომღაც, მინისტრმა ივანოვმა ნახევარი საათი ალოდინა. მოსაცდელ კაბინეტში სერგეი შამბა, რაულ ხაჯიმბა, იგორ ახბა ასამდე ჟურნალისტის თვალწინ ჩარიგდნენ. უხერხული დუმილი რომ დაერღვია, სერგეი შამბა მოგვიტრიალდა და ივანოვის სამუშაო კაბინეტში ჩამოკიდებულ ცნობილი რუსი მხატვრის ვერეშჩაგინის ორიგინალზე მიგვანიშნა: "ეს სოხუმ-კალეა," - ამაყად განაცხადა შამბამ და დასძინა, ჩვენი საჩუქარიაო.

"ჩვენი ამოცანა აფხაზეთში მცხოვრები თანამემამულეებისათვის მაქსიმალური დახმარების აღმოჩენაა, მათი უფლებების შელახვას არ დავუშვებთ," - ასეთ განცხადებას აკეთებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვედრის ბოლოს.

დახურულ კარს მიღმა საუბრები ავტონომიებთან გრძელდება.

საქართველოს ურჩი რეგიონების ლიდერთა სამეული მოსკოვში რჩება. რუსი ჟურნალისტები და ანალიტიკოსები "დეჟავიუს" პირობებში ასკვნიან, რომ მოსკოვს ამ ეტაპზე საქართველოში სიტუაციის ხელიდან გაშვება არ სურს და სწორედ "უმართავ" ლიდერებს ებღაუჭება.

კონსულტაციების შემდეგ ავტონომიის ლიდერებიდან ყველაზე რადიკალურ პოზიციას აფხაზეთის პრემიერი რაულ ხაჯიმბა ინარჩუნებს. იგი მოსკოვში ჟურნალისტებს ეუბნება, რომ საქართველოს შემადგენლობაში თანაცხოვრების ნებისმიერი გეგმა აფხაზეთისთვის მიუღებელია. **"აფხაზეთი აჭარა არ არის. ჩვენმა ხალხმა დიდი ხანია რეფერენდუმით დაადასტურა, რომ ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში ცხოვრებას არ აპირებს. ჩვენ უცხო სახელმწიფო ვართ,"** - აცხადებს ხაჯიმბა.

დაახლოებით იგივე პოზიციას იზიარებს სამხრეთ ოსეთის ლიდერი კოკოითი, რომელიც მოსკოვმა პოლიტიკური პრობლემებიდან უკვე ეკონომიკურზე გადართო. "მოსახლეობას ეკონომიკურად უჭირს, ამიტომ მარტო მოსკოვის დახმარების იმედად ვართ," -ამბობს იგი. ამასთან, კოკოითი სიამაყით ლაპარაკობს ქართულ-ოსურ დარეგულირების პროცესზე და მიღწეულს "მონაპოვარს" უწოდებს.

ასლან აბაშიძე, საგრძნობლად მორბილებული, ივანოვთან შეხვედრიდან გამოსული ვრცელ ინტერვიუს აძლევს ქართველ ჟურნალისტებს. **"თბილისში იმიტომ ჩამოვედით (გულისხმობს, თუ რატომ გაგზავნა ხალხი რუსთაველის პროსპექტზე), რომ საქართველოს კონსტიტუცია დაგვეცვა."** ჩვენს შეკითხვაზე, აპირებს თუ არა იგი ბურჯანაძესთან, სააკაშვილთან და ჟვანიასთან შეხვედრას, შემდეგნაირად პასუხობს: **"შეხვედრა? გააჩნია ვისთან... როდის იყო, სტუმრებს არ ვღებულობდით?"**

მინისტრი ივანოვი ჟურნალისტებს ეუბნება: **"აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და აჭარის პრობლემა მხოლოდ სტაბილურ საქართველოში გადაწყდება."**

მოსკოველ ჟურნალისტებს უკვე ტვინი ეღრძოთ იმაზე ფიქრით, თუ რატომ შეყარა მოსკოვმა ერთად სამივე ლიდერი? პასუხი, ერთი შეხედვით, მარტივია: მოსკოვში ფიქრობენ, რომ სამივე რეგიონი საქართველოზე გავლენის თავისებური ბერკეტია და უმართავი პროცესების შემთხვევაში, რუსეთს საყრდენი განაღდებული აქვს.

საქართველოს ეროვნული ბანკის შეტყობინება სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე გაყიდვის თაობაზე

2003 წლის 3 დეკემბერს შედგება სახაზინო ვალდებულებების აუქციონი. აუქციონზე გამოტანილი იქნება 2.600.000 (ორი მილიონ ექვსასი ათასი) ლარის ნომინალური ღირებულებების სახაზინო ვალდებულებები.

გადახდის სიდიდიე განისაზღვრება 8.00 პროცენტული პუნქტით.

სახაზინო ვალდებულებების დაფარვა განხორციელდება 2004 წლის 21 აპრილს.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, განაცხადი დადგენილი ფორმით წარუდგინონ საქართველოს ეროვნული ბანკს კომერციული ბანკების მეშვეობით, არაუგვიანეს 2003 წლის 3 დეკემბრის 10 საათამდე.

აუქციონის შედეგები სახაზინო ვალდებულებების მყიდველ ბანკებს ეცნობებათ იმავე დღეს და გამოქვეყნდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველნი გაცნობილნი უნდა იყვნენ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულებების გამოშვების, განთავსების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ" დებულებას და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას. განაცხადის ფორმის მიღება შეიძლება ეროვნულ ბანკში ან ნებისმიერ კომერციულ ბანკში.

აუქციონის კომიტეტი

btc
SCP South Caucasus Pipeline

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოსადგენად - ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის (HIV) და სხვა ვენერიული ინფექციების შესახებ ინფორმირების დონის ამაღლების თაობაზე

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის (BTC) და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის (SCP) პროექტები

ოპერატორი - კომპანია BP

გამოცემის თარიღი: **2003 წლის 26 ნოემბერი**
დახურვის თარიღი და დრო: **2003 წლის 19 დეკემბერი, 16:00 საათი (თბილისის დროით)**

კომპანია BP, როგორც "ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანიის" (BTC) და შპს "სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიის" (SCP) სახელით მოქმედი ოპერატორი კომპანია, იწვევს სათანადო კვალიფიკაციის მქონე საქართველოს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს განაცხადების წარმოსადგენად, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში HIV და სხვა ვენერიული ინფექციების შესახებ ინფორმირების დონის ამაღლების პროგრამის განხორციელებას.

ეს პროგრამა მიზნად ისახავს HIV და სხვა ვენერიული ინფექციების გავრცელების საფრთხის შემცირებას, მილსადენების მშენებლობაზე მომუშავე მუშახელსა და მშენებლობის მიმდებარე დასახლებების მოსახლეობას შორის, რაც ადამიანების პირადი ცხოვრების წესის შეცვლის ხელშეწყობის და დამცავი საშუალებების მოხმარებისაკენ მოწოდების გზით უნდა განხორციელდეს.

გეგმის მიხედვით, პროგრამა უნდა მოიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:
- მოსახლეობაში საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, სადაც ყურადღება იქნება გამახვილებული მილსადენის პროექტის პირდაპირი ზემოქმედების არეალში მოქცეულ მოსახლეობის ჯგუფებზე;
- ტრეინინგები სქესობრივი დაავადებების თავიდან აცილების საკითხებზე, მილსადენის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელისათვის;
- კონტაქტი ჯანდაცვის ადგილობრივ ორგანოებთან და მშენებლობის კონტრაქტორის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან.

BP მიესალმება ალიანსების შექმნას საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებსა და სათემო ორგანიზაციებს შორის, ამ პროგრამის სისრულეში მოყვანის მიზნით.
სატენდერო წინადადების წარმოდგენა შეუძლიათ ორგანიზაციებს, რომლებიც ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ:
- არა-კომერციული, კერძო მოხალისე ორგანიზაციები (PVO) და არასამთავრობო ორგანიზაციები ან ასოციაციები, რომელთაც ოფიციალური რეგისტრაცია და საქართველოში საქმიანობის წარმოების ნებართვა გააჩნია.
- საქართველოში რეგისტრირებული კერძო ან კომერციული ფირმები, რომლებიც მზად არიან, იმუშაონ "ფაქტიური ღირებულების" პრინციპზე დაყრდნობით (ანაზღაურებაზე / მოგებაზე უარის თქმის პირობებში).
- საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოში საქმიანობისთვის რეგისტრაცია არ გააჩნია, მაგრამ მოქმედებს ადგილობრივ ორგანიზაციასთან პარტნიორული ხელშეკრულების / ოფიციალურად გაფორმებული ალიანსის ჩარჩოებში.
- ზემოხსენებული ორგანიზაციების ნებისმიერი კომბინაცია - პარტნიორული ხელშეკრულების/ოფიციალურად გაფორმებული ალიანსის საფუძველზე.

ლიდერ ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი შესაძლებლობის დემონსტრირების უნარი, როგორიცაა:
- დადასტურებული გამოცდილება, რომელიც მოიცავს საქართველოს მოსახლეობაში HIV და ვენერიული ინფექციების შესახებ ინფორმირების დონის ამაღლების და შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების სამუშაოს შესრულებას, ადგილობრივი კულტურისა და ტრადიციებისადმი პატივისცემის პირობებში.
- საერთაშორისო აუდიტორიისთვის ტრეინინგის ჩატარების დადასტურებული გამოცდილება.
- საქართველოს ჯანდაცვის ხელმძღვანელ ორგანოებთან მუშაობის გამოცდილება.
- დასაბუთებული გამოცდილება გრანტის ტიპის ისეთი პროექტების ან მისი ეკვივალენტური ინიციატივების მენეჯმენტის და/ან განხორციელების სფეროში, რომლის ბიუჯეტი მთელი პროექტის განმავლობაში მინიმუმ 50 000 აშშ დოლარს შეადგენს.
- სამუშაოს მთელი მოცულობის ისეთი ფორმით შესრულების უნარი, როცა მოცემულ საქმიანობაში ჩართული თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება არის დაცული.
- რეევიზირებადი ანგარიშების აღრიცხვის წარმოების უნარი.

განაცხადების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის 2003 წლის 19 დეკემბერი, თბილისის დროით 16:00 საათი. დაინტერესებულ მონაწილეებს შეუძლიათ მიიღონ "სატენდერო წინადადებების მოწვევის" (RFP) დოკუმენტაციის სრული კომპლექტი 2003 წლის 26 ნოემბრიდან 5 დეკემბრამდე, მისამართზე:

BP-ს პროექტის ოფისი
საქართველო, თბილისი, 380094
საბურთალოს ქუჩა N38

"მოწვევის" დოკუმენტაციის გაცნობა 19 დეკემბრამდე ასევე შესაძლებელი იქნება ინტერნეტ-მისამართზე: www.caspiandevelopmentandexport.com
წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე და თავად "სატენდერო წინადადებების მოწვევის" დოკუმენტაციაც ქვეყნდება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. წერილობითი განმარტების მიღების თხოვნები მიიღება 2003 წლის 8 დეკემბრის 16 საათამდე (თბილისის დროით), ხოლო საპასუხო განმარტებები გამოიცემა 2003 წლის 12 დეკემბერს.

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფაჩუაშვილი, ბიზნესი - გიორგი კალანდაძე, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე. კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, ბექა ბალარჯიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, ირაკლი ბილაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

ორი სიტყვით

თბილისი. "დემოკრატიული აღორძინების კავშირის" თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ცოტნე ბაკურია ნიდერლანდების სამეფოს ქალაქ მაასტრიხტში ეუთო-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე დასასწრებად ემზადება. როგორც "აღორძინების" თბილისის ორგანიზაციის პრეს-სამსახურში განაცხადეს, ცოტნე ბაკურია ნიდერლანდებში საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის, ნინო ბურჯანაძის ვიზიტის პარალელურად ჩავა და ეუთო-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს "საქართველოში რეალურად განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შესახებ საქმის კურსში ჩააყენებს". პრესცენტრის ინფორმაციით, ვინაიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოს ამჟამინდელი ცენტრალური ხელისუფლების ლეგიტიმურობას არ ცნობს, ავტონომია საზღვარგარეთ დაგეგმილი ოფიციალური ვიზიტების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ბურჯანაძის ინფორმირებას საჭიროდ არ თვლის. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით, "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია" უახლოეს დღეებში მთავარი კომიტეტის სხდომას გამართავს. როგორც ედპ-ს გენერალურმა მდივანმა ბაჩუკი ქარდავამ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ-დემოკრატები პარტიის ყოფილ ლიდერს ირინა სარიშვილი-ჭანტურიას ზოგ პოლიტიკურ პოზიციას იზიარებენ, პოლიტიკურ ტაქტიკაში მისგან საკმაოდ განსხვავდებიან. ირინა სარიშვილი-ჭანტურიას პარტიის ლიდერის თანამდებობიდან საკუთარი გადაწყვეტილებით გადადგომის შემდეგ ახალი თავმჯდომარე პარტიის ყრილობამ უნდა აირჩიოს, რომლის გამართვასაც ეროვნულ-დემოკრატები გაზაფხულამდე არ აპირებენ. ბაჩუკი ქარდავა აცხადებს, რომ ედპ-ს, უკვე 2 წელიწადია, თავმჯდომარე არ ჰყავს და მას პარტიის გენერალური მდივანი მართავს. აქედან გამომდინარე, ქარდავა ყრილობის ჩატარების დიდ აუცილებლობას ვერ ხედავს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

ცხინვალი. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში განლაგებული შერეული სამშვიდობო ძალების რუსული ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებში, რომელიც 7 დეკემბერს გაიმართება. 500-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურისთვის ერთი საარჩევნო უბანი გაიხსნება და იგი ცხინვალში, სამშვიდობო ძალების გაერთიანებული შტაბის ტერიტორიაზე განთავსდება. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს რწმუნებული ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე აზიის საკითხებში, სამინისტროს განყოფილების უფროსი რაინერ გოერდლერი თბილისს გუშინ ეწვია. როგორც საქართველოში გერმანიის საელჩოში აცხადებენ, გოერდლერი ქართულ მხარესთან განიხილავს გერმანიის მხრიდან დახმარების შესაძლებლობებს აქტუალური ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემების გადაჭრის საქმეში. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრი დავით კირვალიძე გუშინ იტალიასა და აშშ-ში ვიზიტით გაემგზავრა. როგორც ჟურნალისტებს სამინისტროში აცნობეს, რომში კირვალიძე შეხვდება გაერო-სთან არსებულ, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის, ასევე, გაერო-ს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის წარმომადგენლებს. განიხილება საქართველოსთან თანამშრომლობის პერსპექტივები, აგრეთვე, ახალი სასოფლო სამეურნეო პროექტების განხორციელების საკითხები. იტალიაში ვიზიტის დასრულების შემდეგ, დავით კირვალიძე აშშ-ში გაემგზავრება. მინისტრი თავის ამერიკელ კოლეგასთან, სენატის წევრებთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრას აპირებს. განხილვის ძირითადი თემა საქართველოსათვის 2004 წელს დამატებითი ჰუმანიტარული დახმარების სახით ხორბლის გამოყოფა იქნება. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. აშშ-ს თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი დეკემბრის დასაწყისში საქართველოსა და აზერბაიჯანში გამგზავრებას აპირებს, რათა სამხრეთ კავკასიის ამ რესპუბლიკების ახალი ხელმძღვანელობა გაიცნოს. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

სოხუმი. სრულიად აფხაზეთის არისტოკრატთა პირველი კონგრესი - "აბაზა" სოჭში, მომავალი წლის აპრილში გაიმართება, - იტყობინება საინფორმაციო სააგენტო "აფსნიპრესი". აშშ-დან, კანადიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან, სირიიდან, იორდანიიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან და საქართველოდან აფხაზ თავადთა მემკვიდრეებს ერთმანეთის გაცნობის საშუალება ექნებათ. ასევე, კონგრესში მონაწილეობას მიიღებენ, მოსკოვის, სანკტ-პეტერბურგის, ჩერკასკის, სოჭის და სხვა მხარეთა მაცხოვრებლები. **პრაიმ-ნიუსი**

საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ცესკო-ს ახალი "თავები მოებათ"

პირველი გვერდიდან

საგარეო პოლიტიკური უწყების ახალი შეფისგან დეპუტატებს, ყველაფერზე მეტად, აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების მისეული ხედვა აინტერესებდათ.

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის წინაპირობად თედო ჯაფარიძეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან ურთიერთობების ჰარმონიზება მიაჩნია. **"თუ მათთან ურთიერთობებში ჩვენთვის სასურველ ბალანსს შევქმნით, აფხაზეთის პრობლემის მოგვარება გაცილებით გაიოლდება,"** - აცხადებს ახალი მინისტრი.

თედო ჯაფარიძე საუბრობს, აგრეთვე, სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზების უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანის მიზანშეწონილობაზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საქმეში იგი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნის ეკონომიკურ ძლიერებასა და სტაბილურობას.

თავის გამოსვლაში უშიშროების საბჭოს აწ უკვე ყოფილმა მდივანმა მადლობა გადაუხადა ექს-პრეზიდენტ შევარდნაძეს და დასძინა: **"მასთან მუშაობა ჩემთვის უდიდესი სკოლა იყო."**

ახლო წარსულის მწარე გამოცდილების გათვალისწინებით, დეპუტატები, თედო ჯაფარიძეზე მეტად, ზურაბ ჭიაბერაშვილის პერსონით "დაინტერესდნენ".

თედო ჯაფარიძისგან დეპუტატებს ყველაზე მეტად კონფლიქტების მოწესრიგების კონცეფცია აინტერესებდათ.

როგორც ირკვევა, ცესკო-ს ახალი თავმჯდომარე "ზედმეტი ტვირთის" აკიდებას სულაც არ აპირებს. მისი განცხადებით, არჩევნებთან დაკავშირებული პოლიტიკურ-სამართლებრივი საკითხები (მაგალითად, იმის გარკვევა, 4 იანვარს მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს თუ საპარლამენტოც, 2 ნოემბრის მაჟორიტარულ არჩევნებისადმი დამოკიდებულება და ა.შ.) აღმასრულებელი ხელისუფლების და პარლამენტის გადასაწყვეტია, ცესკო კი, ძირითადად, ტექნიკური პრობლემების მოგვარებით უნდა იყოს დაკავებული.

ერთადერთი, ვისაც ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიმართ წინასწარ ჩამოყალიბებული უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდა, დეპუტატი გურამ შარაძე იყო. მას ცესკო-ს თავმჯდომარისთვის ვერ უპატიებია ის, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში "თავისუფლების ინსტიტუტში" მუშაობდა.

თუმცა, შარაძის "განსაკუთრებული აზრი" სათვალავში არავინ ჩააგდო, რაც კენჭისყრის შედეგებშიც გამოიხატა.

გუშინდელი სხდომით პარლამენტის რიგგარეშე სესიამ მუშაობა დაასრულა. უკვე ხვალიდან საკანონმდებლო მუშაობა პლენარულ სხდომებზე განახლდება.

კახეთში ახალი მთავრობა ძველი სახეებით კომპლექტდება

ზვიად რუაძე
კახეთიდან

კახეთის რეგიონში სავარძლებისთვის ბრძოლა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დაიწყო. თელავში გამგებლის და გუბერნატორის თანამდებობის ხელში ჩასაგდებად სხვადასხვა ძალები იბრძვიან. მედეა მეზვრიშვილის წასვლის შემდეგ, აქ მის სკამზე დაჯდომის მეტი შანსი ერთ დროს მეზვრიშვილის ნდობით აღჭურვილ პირს, ამჟამად კი დემოკრატ გელა კირვალიძეს აქვს. ამის შესახებ საუბარი ამჯერად აქტიურ ფაზაში შედის, თუმცა თელაველებს კირვალიძის რაიონის პირველ კაცად მოსვლა არ სურთ. **"მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს კირვალიძე ოპოზიციაში გადავიდა, ხალხის უმრავლესობას მაინც არ გვინდა ეს კაცი გამგებლად. იგი მეზვრიშვილთან დაახლოებული პირი იყო და კვლავ მის კურსს გაატარებს,"** - ამბობს თელავის უნივერსიტეტის პედაგოგი ელდინო ჯანგულაშვილი.

კირვალიძის მსგავსად, გამგებლის თანამდებობის ხელში ჩაგდება სურთ "ბურჯანაძე-დემოკრატებისგან" განდგომილ "ტრადიციონალისტებს". იმის გამო, რომ კახეთში პარტიის ლიდერი, გოჩა მამაცაშვილი, რაიონის თავკაცი გახდეს, იგი მიხეილ სააკაშვილს დაუახლოვდა. ეს ფაქტი თავად მამაცაშვილმაც დაადასტურა და განაცხადა: მიუხედავად იმისა, რომ აკაკი ასათიანი ახალ მთავრობას განუდგა, იგი "ნაციონალებს" თანადგომას უცხადებს. **"მე ჩავალ თბილისში და გავარკვევ, რა მოხდა, თუმცა, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ამ ეტაპზე ასათიანი არ უნდა განდგომოდა სააკაშვილს და ჟვანიას,"** - ასე განმარტავს მამაცაშვილი თავისი პარტიიდან "ნაციონალებში" გადაბარგებას. თუმცა, იქვე იმასაც აცხადებს, რომ თელავში ახალი გამგებლის მოსვლის შესახებ საუბარი ნაადრევია, რადგან ხელახალი არჩევნებია ჩასატარებელი.

რაც შეეხება კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის სავარძელს, მას სიღნაღის რაიონის ყოფილი გამგებელი მალხაზ ბეგიაშვილი დაიკავებს. ეს ინფორმაცია თავად ბეგიაშვილმაც დაგვიმოწმა. მისი გუბერნატორად გახდომის სურვილი კი, როგორც ექსგამგებელმა გვითხრა, ჟვანიამ გამოთქვა. **"მე, მიხეილ სააკაშვილი და ნინო ბურჯანაძე თითქმის 1993 წლიდან ვიცნობთ ერთმანეთს. ხოლო იმ დროს, როდესაც მოქალაქეთა კავშირში განხეთქილება მოხდა, მე ჟვანიას ამოვუდექი გვერდში. სწორედ აქედან მოდის ჩვენი მეგობრობა,"** - ამბობს ბეგიაშვილი. თავის დროზე კი მალხაზ ბეგიაშვილი კახეთის ექსგუბერნატორმა ბიძინა სონღულაშვილმა იმიტომ გაათავისუფლა, რომ ბიუჯეტს ვერ ასრულებდა. კულუარული ინფორმაციით, ბეგიაშვილი ყოფილმა ხელისუფლებამ იმიტომ "გადააგდო", რომ მან სონღულაშვილთან მისატანი ყოველთვიური 5000 ლარი არ მიიტანა. ეს ფაქტი მალხაზ ბეგიაშვილმა არც უარყო და არც დაადასტურა. ბეგიაშვილი საბოლოო პასუხს ბურჯანაძისგან ელოდება.

ახალი შემადგენლობის ცესკო-ს პირველი სხდომა

განახლებული ცესკო გუშინ საღამოს შეუდგა მუშაობას.

პირველი გვერდიდან

სარჩელი სამართლიანად ცნო თავად ელზა გულიაშვილმაც. მას ცესკო-ს დასაცავად არც ერთი არგუმენტი არ წამოუყენებია).

საგულისხმოა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალ წევრთა უმრავლესობა, ელზა გულიაშვილის გარდა, "ნაციონალურ მოძრაობასთან" ასოცირდებიან და მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრები არიან. აქედან გამომდინარე, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სრულ უპირატესობას ამჯერად უკვე ყოფილი ოპოზიური გუნდის წარმომადგენლები ფლობენ.

გუშინვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ცესკო-ს მდივნის თანამდებობაზე, "მოქკავშირელი" გიორგი მიქანაძის ნაცვლად, "ნაციონალი" დიმიტრი ქიტოშვილი დანიშნა.

სხვათა შორის, ცესკო-ს გუშინდელ სხდომაზე პოლიტიკური დაპირისპირების პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა. ამის ინიციატორი კი "აღორძინების" წარმომადგენელი გივი კომახიძე აღმოჩნდა.

საქმე ის არის, რომ ცესკო-ში ყოფილი სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებს გადადგომის თაობაზე განცხადებები არ დაუწერიათ. როგორც გივი კომახიძე ამტკიცებდა, ამით დარღვეულია საარჩევნო კოდექსის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომლის თანახმად, კომისიის წევრთა უფლებამოსილება მას მერე წყდება, რაც კომისია მათ პირად განცხადებებს დააკმაყოფილებს.

გივი კომახიძის ამ მოსაზრებას დაეთანხმა "ახალი მემარჯვენეების" წარმომადგენელი ელდარ გოგიაშვილიც, რომელმაც განაცხადა, რომ **"ამ პრობლემის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ უნდა მოხერხდეს, რომ ეჭვქვეშ არ დადგეს ახალი კომისიისა და შემდგომ, მის მიერ გამოქვეყნებული არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი."**

თუმცა, მეორე მხრივ, როგორც ელზა გულიაშვილი აცხადებს, მოქმედმა პრეზიდენტმა გამოიყენა კანონით მინიჭებული უფლება და უფლებამოსილება შეუჩერა იმ პირებს, რომლის დანიშვნის უფლება კანონმა მას მიანიჭა.

და კიდევ: გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა ორი დღით გააგრძელა. დღეისთვის კი ცესკო-ში განაცხადი 13 კანდიდატს აქვს შეტანილი.

მათ შორის არიან: მიხეილ სააკაშვილი, როინ ლიპარტელიანი, გიორგი ყორღანაშვილი, იგორ გიორგაძე, ზურაბ ქელეხსაშვილი, ქართლოს ღარიბაშვილი, ბიძინა ხარიბეგაშვილი, ვაჟა ჩხაიძე, გია ჩხიკვაძე, სერგო აქსენტიევი, ზაზა სიხარულიძე, ელენე ტეფნაძე, თემურ შაშიაშვილი.

24 საათი

კანცელარია კვირასაც მუშაობს

ხელისუფლების წარმომადგენლებს განსაზღვრული სამუშაო გრაფიკი არ აქვთ. კვირადღე სახელმწიფო კანცელარიის ახალი ბინადრებისათვის გუშინ ნაკლებად დატვირთული გახლდათ, თუმცა მოქმედმა პრეზიდენტმა ნინო ბურჯანაძემ (რომელიც საღამოს უკვე ნიდერლანდების სამეფოში, მაასტრიხტში გაემგზავრა) და სახელმწიფო მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ რამდენიმე შეხვედრა გუშინ მაინც გამართეს, ძირითადად - ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან. გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში მისვლა შს მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ, თავდაცვის მინისტრმა დავით თევზაძემ და დაზვერვის დეპარტამენტის შეფმა ავთო იოსელიანმა მოასწრეს. თუ დავით თევზაძეს ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრის მიზანს, ტრადიციულად, ვერც ახლა "გამოსტყუებდი," იოსელიანს ის მაინც დასცდა, რომ კვლავ თავისი სტრუქტურის დაფინანსების შესახებ აპირებდა საუბარს. გიორგი ბარამიძე, რომელიც, თავისი თანაგუნდელების არ იყოს, ახალ თანამდებობას ერგება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა საქმეების განსახილველად იყო სახელმწიფო კანცელარიაში მისული. საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით მას მართლაც სერიოზული მუშაობა აქვს ჩასატარებელი.

გუშინვე სახელმწიფო კანცელარიაში ბურჯანაძესა და ჟვანიასთან შეხვედრები ჰქონდათ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელებსაც. ცნობისათვის, საქართველოში გაერო-ს წარმომადგენლის ლანს კლარკის განცხადებით, ცესკო-ს თავმჯდომარის თანამდებობაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნების" ხელმძღვანელ ზურაბ ჭიაბერაშვილის დანიშვნა კარგი გადაწყვეტილებაა, რადგან კარგი რეპუტაციის გარდა, ჭიაბერაშვილს არჩევნების ჩატარების მხრივ საკმაო გამოცდილებაც აქვს.

24 საათი

ნინო ბურჯანაძე ნიდერლანდების სამეფოში გაემგზავრა

პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ბურჯანაძე გუშინ ნიდერლანდების სამეფოში ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. იგი მონაწილეობას მიიღებს ქალაქ მაასტრიხტში ეუთო-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომის მუშაობაში, რომელიც, ტრადიციულად, წელიწადში ერთხელ იმართება.

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სხდომას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამირან კავაძე დაესწრება. როგორც ამირან კავაძემ განაცხადა, ეუთო-ს მინისტრების საბჭოს სხდომაზე ნინო ბურჯანაძე საგანგებო სტუმრის სტატუსით არის მიწვეული და იგი სპეციალურ მიმართვას გააკეთებს საქართველოში არსებული მდგომარეობისა და მისი სამომავლო საგარეო კურსის შესახებ. მისივე თქმით, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდებიან ამერიკის სახელმწიფო მდივანი კოლინ პაუელი და მეგობარი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. 2 დეკემბერს, სავარაუდოდ, ბურჯანაძე ბრიუსელშიც ჩავა, სადაც ევროკომისიის პრეზიდენტს რომანო პროდის შეხვდება. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის რანგში ეს ნინო ბურჯანაძის პირველი ვიზიტია საზღვარგარეთ.

მედია-ნიუსი

უზენაესი სასამართლო დღეს ორ საარჩევნო დავას განიხილავს

უზენაესი სასამართლო დღეს მიიღებს გადაწყვეტილებას ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების, "დემოკრატიული აღორძინების კავშირის" წარმომადგენლების - ვლადიმერ წიწავას, იოსებ ჯანაშიას და ფელიქს ჯალაღონიას სარჩელზე, რომლითაც ზუგდიდის მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების მოთხოვნაა დაყენებული. უზენაესი სასამართლო ამ საქმეს ორი დღის მანძილზე იხილავდა. ზუგდიდის მაჟორიტარული არჩევნები, ცესკო-ს მონაცემებით, დამოუკიდებელმა კანდიდატმა გოჩა ფიფიამ მოიგო. დღესვე უზენაესი სასამართლო განიხილავს ხობის დამოუკიდებელი მაჟორიტარი კანდიდატის ბესიკ ლაგვილავას წარმომადგენლის სარჩელს ხობის მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების თაობაზე. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ არჩევნები გაყალბდა, რის შედეგად პირველ ადგილზე სახელისუფლებო ბლოკის კანდიდატი გოდერძი ბუკია გავიდა.

მედია-ნიუსი

საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის ვინაობა 9 დეკემბრამდე გაირკვევა

თბილისის 1999 წლის მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის ვინაობა, სავარაუდოდ, ამ კვირაში გახდება ცნობილი. როგორც საკრებულოს მდივანმა ზურაბ ჟვანიამ განაცხადა, რეგლამენტის მიხედვით, საკრებულოს სხდომა 9 დეკემბრამდე უნდა გაიმართოს, რომელზეც საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის არჩევა უნდა მოხდეს.

გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც ზურაბ ჟვანიამ დაადასტურა, საკრებულოს ფრაქცია „ნაციონალები" თავმჯდომარის პოსტზე მისი ერთ-ერთი აქტივისტი წევრის, ზაზა ბეგაშვილის წარდგენას აპირებს. ჯერჯერობით უცნობია, სხვა ფრაქციებიც წარადგენენ თუ არა საკუთარ კანდიდატურებს თავმჯდომარის პოსტზე.

შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც საკრებულოს ექსთავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი 2004 წლის 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. პროცედურის მიხედვით, ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე საკრებულოს თავმჯდომარის ფუნქციებს საკრებულოს მდივანი ზურაბ ჟვანია ასრულებს.

მედია-ნიუსი

შარაძემაც წინასწარმეტყველება დაიწყო

პარლამენტარი გურამ შარაძე მიიჩნევს, რომ საპატრიარქოს წინააღმდეგ შეთქმულებისა და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის გადაყენების მზადების შესახებ მისი რამდენიმე თვის წინანდელი "წინასწარმეტყველება" გამართლდა, რაც თავად პატრიარქმა ორი დღის წინათ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრისას გაკეთებულ განცხადებაში დაადასტურა. "პატრიარქმა ბურჯანაძისგან დაცვის გარანტიები მიიღო, მაგრამ მისი გადაყენების რეალური საფრთხე კვლავ არსებობს", - განაცხადა შარაძემ. იგი მიიჩნევს, რომ ადამიანები, რომლებიც კანცელარიასა და პარლამენტს დაეპატრონნენ, ამჟამად მართლმადიდებლური ეკლესიის ხელში ჩაგდებას აპირებენ. შარაძის თქმით, როცა პატრიარქი აცხადებს, რომ ეკლესიაში მოსალოდნელი შეჭრის შესახებ ინფორმაციას ფლობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეკლესიაში ვინმე ჯვრის და ხატების მოსაპარად აპირებს შესვლას. "კანცელარიასა და პარლამენტშიც შეიჭრნენ, მაგრამ იქ არაფერი მოუპარავთ, მართვის სადავეების გარდა. ცხადია, თუ ეკლესიაში ვინმე შევა, ის პატრიარქს ჩამოაგდებს", - აცხადებს შარაძე. მისი აზრით, ამ საფრთხის გამო საზოგადოებამ განგაში უნდა ატეხოს და ეკლესია იხსნას სოროსის და მაილსის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების შედეგად ხელისუფლებაში მოსული პირებისაგან.

ედია-ნიუსი

როგორია საზოგადოებრივი "დაკვეთა"?!

პირველი გვერდიდან

დათო კილურაძე – "ქართუ უნივერსალის" დირექტორი:
"ამ ხელისუფლებამ ყველა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს გონივრულად და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. აუცილებელია იყოს სტაბილურობა ქვეყანაში, რომ ნებისმიერ მეწარმეს მშვიდად შეეძლოს მუშაობა. ქვეყანაში სერიოზული ბრძოლა უნდა დაიწყოს კონტრაბანდისა და ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ, იმიტომ, რომ დღეს ქვეყნის შიდა ბაზარი ნაღდად აქვს ფალსიფიცირებულ და კონტრაბანდისტულ პროდუქციას. გარდა ამისა, მე, როგორც მეწარმე, დაინტერესებული ვარ, რომ ..."

ქეთი ხარძე – კომპანია "აქსისის" მარკეტინგის მენეჯერი:
"აუცილებელია მოხდეს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანა და მოხდეს გადასახადების ლიბერალიზაცია. ... წლით ყველა გადასახადისგან გათავისუფლება), მისასალმებელია, მაგრამ ეს სერიოზულ კონტროლს საჭიროებს. უწინაც იყო მსგავსი შეღავათები გამოცხადებული, მაგრამ მოხდა ის, რომ ორი წლით ხსნიდნენ შპს-ებს მერე ხურავდნენ, მერე ისევ ახალი სახელით ხსნიდნენ. ასე რომ, მერე ეს ახალ ბიზნესად გადაიქცა. აქ აუცილებლად უნდა გატარდეს მკაცრი კონტროლი. რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს, ინვესტორებისთვის უნდა დაწესდეს სერიოზული შეღავათები და, საერთოდ, ჩემი აზრით, შეღავათები უნდა კეთდებოდეს სპონსორებზე".

გოჩიტა გეგელაშვილი – ნევროლოგიური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი:
"საბჭოთა ტენდენცია დამკვიდრდა საქართველოში, რატომღაც საამაყოდ ითვლება ის ფაქტი, როდესაც გადასახადის გადამხდელი თავს იძვრენს გადასახადისგან. არადა, ამერიკაში და ნებისმიერ ცივილურ ქვეყანაში პირიქით არის. ... სწორედ მათი და მსგავსი ობიექტების "წყალობით" არ ივსება ეს ბიუჯეტი. მათ უმრავლესობას საკუთარი "კრიშა" ჰყავს. ... მეწარმეებს უნდა მიეცეთ საქმის კეთების საშუალება. ..."

მანანა კობახიძე – განათლების მუზეუმის პროფკავშირის თავმჯდომარე:
"უახლოეს დღეებში უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სახსრების მაქსიმალური მობილიზაცია. ამ ხელისუფლებამ ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რომ უცხოეთის მხარდაჭერა არ დაკარგოს და ქვეყანაში სტაბილურობის დასამყარებლად იბრძოლოს. კანონის უზენაესობა უნდა იქნას ქვეყანაში, განსაკუთრებით - საფინანსო საკითხებში. დღეს მთავარია მოპოვებული გამარჯვებისა და ხალხის ნდობის შენარჩუნება".

რუსეთი საქართველოს ეკონომიკურ დახმარებას ჰპირდება

რუსეთმა საქართველოსთვის ეკონომიკური დახმარების აღმოჩენა გადაწყვიტა. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ კასიანოვმა. პრემიერ-მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში დღეს რუსეთის ძალიან ბევრი მოქალაქე ცხოვრობს. მათი რიცხვი, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მაცხოვრებელთა ჩათვლით, კასიანოვის თქმით, საერთო მოსახლეობის თითქმის ნახევარს შეადგენს. **"მათ სურთ მიიღონ კუთვნილი პენსია, სოციალური დახმარება და, უბრალოდ, ქვეყანაში წესრიგის დამყარება, ისევე როგორც რუსეთის მოქალაქეებს",** - აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. კასიანოვის თქმით, საუბარი მიმდინარეობს ამ ადამიანების სატრანსპორტო მიმოსვლის გაუმჯობესებაზე, გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდებაზე, რათა ამ ხალხს ცხოვრებისათვის სტაბილური პირობები შეექმნათ.

გარდა ამისა, კასიანოვმა აღნიშნა, რომ აფხაზეთი დღეისათვის მარცვლეულით დახმარებას საჭიროებს. **"ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შევძლებთ აღმოვუჩინოთ მსგავსი ჰუმანიტარული დახმარება აფხაზეთს",** - განაცხადა რუსეთის ხელისუფლების მეთაურმა.

24 საათი

ახალი „წითელი ხიდი" მომავალ წელს გვექნება

დეკემბრის პირველივე რიცხვებში წითელი ხიდის საბაჟო-გამშვები პუნქტის მშენებლობა უნდა დაიწყოს, რომლის დასრულება მომდევნო წლის შემოდგომაზეა ნავარაუდევი. საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ახალი საბაჟო პუნქტი საერთაშორისო სტანდარტებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით აშენდება. მშენებლობისთვის ორ მილიონზე ოდნავ მეტი ლარი დაიხარჯება. მშენებლობას უკანასკნელ თეთრამდე ამერიკის მთავრობა აფინანსებს.

1998 წლიდან მოყოლებული - დღემდე, ამერიკის საბაჟო სამსახური ჩვენს ქვეყანაში "საქართველოს საზღვრის დაცვისა და განმტკიცების" პროგრამას ახორციელებს, რომლის ფარგლებში, გარდა წითელი ხიდისა, დაგეგმილია, ყაზბეგისა და სადახლოს საბაჟო-გამშვები პუნქტების მშენებლობა.

წითელი ხიდის სამშენებლო სამუშაოებს მთლიანად მუნიციპალური საწარმო "ინჟმშენი" შეასრულებს. ეს ის სამშენებლო ორგანიზაციაა, რომელმაც გასულ წელს "თბილგაზის" რეაბილიტაციისთვის გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა.

წელსაც "ინჟმშენმა" ხსენებული საბაჟო-პუნქტის მშენებლობისთვის გამოცხადებულ ტენდერში ოცდაოთხ მონაწილე კომპანიას შორის გამარჯვება იოლად მოახერხა. სხვათა შორის, ტენდერში უცხოური ორგანიზაციებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას.

ახალი "წითელი ხიდის" შენობის მოწყობის სტრუქტურა ასეთი იქნება: მსუბუქი ავტომანაქანებისთვის გამოყოფილი იქნება ორი ზოლი, ცალკე ხაზები იქნება ავტობუსებისათვის და მსხვილგაბარიტიანი მანქანებისთვის. მგზავრები, საპასპორტო კონტროლის გავლის შემდეგ, ავტომანქანებს სპეციალურად მათთვის განკუთვნილ ვესტიბიულში დაელოდებიან. შენობაში და მის გარეთ დამონტაჟებული იქნება ვიდეოკონტროლი, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა და მომარაგდება უწყვეტი ელექტროენერგიით. შენობა იქნება ორსართულიანი, პირველ სართულზე განლაგებული იქნება საპასპორტო და საბაჟო კონტროლი, მეორეზე – დასასვენებელი ოთახი, ათ კაცზე გათვლილი საძინებელი და სასადილო - 16 კაცზე. საბაჟო-გამშვები პუნქტი უახლესი ტექნიკით და ინვენტარით აღიჭურვება.

კიდევ ერთი სიახლე, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე აშენებულ პუნქტში მესაზღვრეები და მებაჟეები ერთად განლაგდებიან.

ახალი საბაჟო-გამშვები პუნქტის მფლობელი საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტი იქნება.

24 საათი

"რაოში" "გაზპრომის" ინტერესებიც დევს

"რაო ეეს როსიის" თავკაცმა ანატოლი ჩუბაისმა ამ ორიოდე დღის წინ დაადასტურა, რომ ენერგოჰოლდინგის სააქციო კაპიტალის სტრუქტურაში "გაზპრომის" ინტერესებიც დევს. ჩუბაისის ინფორმაციით, "გაზპრომის" წილი "რაო ეეს როსიის" კაპიტალში 10 პროცენტს შეადგენს. საინტერესოა, რომ თავად "გაზპრომი" ამ ინფორმაციას უარყოფს. ანალიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ "გაზპრომი" მართლაც ჩაება ენერგეტიკულ ბიზნესში და, სავარაუდოდ, მონაწილეობას მიიღებს საბითუმო-მაგენერირებელი კომპანიების გასაყიდად გამოცხადებულ აუქციონებში, სადაც "რაოს" აქციონერებს პრიორიტეტი მიენიჭებათ. შესაბამისად, "რაოს" აქციების შესყიდვა "გაზპრომს" გზას უხსნის გენერაციის აქტივების ხელში ჩაგდებისაკენ, რაც დიდი ხანია, მილერის ინტერესების სფეროს შეადგენს.

24 საათი

კეთილი იყოს ბანკების მობრძანება ჩინეთში

ჩინეთი 2006 წლისთვის მთლიანად გახსნის თავის საბანკო სექტორს უცხოელი ინვესტორებისთვის. საბანკო რეგულირების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ტან შუანის განცხადებით, ჩინეთი თანდათან უკვე უხსნის საბანკო სექტორს უცხოურ ფინანსურ ინსტიტუტებს და ეს პროცესი 2006 წლისთვის დასრულდება. დღეისათვის 73 ბანკს შეუძლია განახორციელოს საბანკო ოპერაციები და მათგან ნახევარზე მეტი საბირჟო ოპერაციებსაც ახორციელებს, 12 უცხოური ბანკი უკვე ონლაინის რეჟიმში ასრულებს საბანკო მომსახურებას. ჩინეთის ხელისუფლება კიდევ 191 უცხოური ბანკის თხოვნას განიხილავს ქვეყანაში საბანკო საქმიანობაზე უფლების დართვის შესახებ.

ენერგოპოლიტიკა არ იცვლება

უმნიშვნელოვანეს დარგს დეპოლიტიზება სჭირდება

მაია ურუშაძე

რევოლუციური პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, ქვეყნის ენერგოსექტორში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ჯერჯერობით, არ იგეგმება. თავ-თავის სავარძლებში რჩებიან საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ძველი წარმმართველები – სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრი მამუკა ნიკოლაიშვილი და სემეკ-ის თავმჯდომარე დავით მირცხულავა. გარდამავალ პერიოდში ენერგოპოლიტიკის წარმმართველ ძირითად დოკუმენტად კი ამ ორიოდე კვირის წინ ენერგოსექტორის დონორებთან და მენეჯერებთან შეთანხმებული "ელექტროენერგეტიკული სექტორის სამოქმედო გეგმა" რჩება. სავარაუდოდ, სექტორის დონორები ამ გეგმას უახლოეს პერიოდში საგანგებო მემორანდუმის სახეს მისცემენ და დროებით მთავრობასთან ოფიციალურად გააფორმებენ.


ლევან ხერხეულიძის ფოტო
ენერგეტიკული პოლიტიკის ძველი წარმმართველები თავ-თავის სავარძლებში რჩებიან.

ქვეყნის ენერგოსექტორის ძირეულ რესტრუქტურიზაციას, სავარაუდოდ, არც მომავალში უნდა ველოდოთ. საქმე ისაა, რომ საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის სტრუქტურა დღეს ყველაზე უფრო ახლოა იმ მოდელთან, რომელიც ენერგოსექტორის მომავალმა დონორებმა – მსოფლიო ბანკმა, ევრობანკმა, გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკმა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ ჯერ კიდევ რეფორმების დაწყებამდე – 1995 წელს დაუდეს საქართველოს მთავრობას წინ.

რესტრუქტურიზაციის ეს გეგმა სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ძირითადი ნაწილის სახელმწიფო გავლენისაგან გათავისუფლებას ისახავდა მიზნად. სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა დარჩენილიყო მხოლოდ ის სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტები, რომელთა გასხვისებაც ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ეჭვქვეშ დააყენებდა.

ამ გეგმის მიხედვით, მცირე და საშუალო ელექტროსადგურები, დაბალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები და სადისტრიბუციო სტრუქტურები უნდა განკერძოებულიყო. შედეგად, სექტორში კომერციული ურთიერთობები უნდა დანერგილიყო და, აქედან გამომდინარე, ენერგოსუბიექტებს შორის ანგარიშსწორების პრობლემა დარეგულირებულიყო. ელექტროენერგეტიკული ჯაჭვის ყოველ რგოლს მოგების თავისი წილი უნდა მიეღო. თანხების მართვა საბითუმო ბაზარს უნდა ეკისრა, ხოლო კომერციულ ენერგოსტრუქტურებს შორის ურთიერთობები ელექტროენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიას – სემეკს უნდა ერკვია. რაც შეეხება სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს, მისი ფუნქცია მხოლოდ და მხოლოდ დარგის სტრატეგიის განსაზღვრით უნდა შემოფარგლულიყო.

ჯერ კიდევ რესტრუქტურიზაციის დაწყებამდე, ენერგომამების მეცადინეობით, საქართველოს მაგისტრალური, 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზები "კავკასიონი", "იმერეთი", "ქართლი-1" და "ქართლი-2" ნახევრად რუსეთის საკუთრებაში აღმოჩნდა. მაშინ "რაო ეეს როსიის" ამ გარიგების მოსაკვარახჭინებლად დიდი ძალისხმევა არ დასჭირვებია. ენერგოკრიზისმა ენერგომამებს მისცა საშუალება, რომ საქართველოს ელექტროსატრანზიტო შესაძლებლობების კონტროლის უფლება, ფაქტობრივად, რუსეთიდან იმპორტირებულ დენზე გაეცვალათ.

რვა წლის განმავლობაში ტაატით მიმდინარე რეალური თუ ფსევდორეფორმების შემდეგ, სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის რესტრუქტურიზაცია, როგორც იქნა, განხორციელდა. ახლა კომპლექსის სტრუქტურა იმ გეგმის მიხედვითაა აგებული, რომელიც მის ავტორებს თავიდანვე ჰქონდათ. ვინაიდან ეს გეგმა თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე ურთიერთობებსა და ჯანსაღ კომერციულ მიზნებს ემყარებოდა, მან არ გაამართლა მმართველობის იმ მოდელის პირობებში, რომლის მიხედვითაც სექტორი ბოლო წლების მანძილზე იმართებოდა. ვალების ხელოვნურმა დაგროვებამ, რაც ენერგომამების კორუფციული გარიგებების შედეგად ხდებოდა, ეკონომიკის ყველაზე რენტაბელური დარგი მოუქნელ მანქანად აქცია, რის გამოც დონორებმა მის ზედა რგოლებში უცხოური, გამჭვირვალე მენეჯმენტის შემოყვანა განიზრახეს.

აქედან დაიწყო დარგის პრობლემების ახალი კასკადი. ენერგომამებმა, რომლებსაც, ფაქტობრივად, უგემრიელესი ლუკმა ეცლებოდათ ხელიდან, უცხოური მენეჯმენტის წინააღმდეგ სოციალური უკმაყოფილების ტალღა ააგორეს და ამისათვის მეტად მტკივნეული თემა – ელექტროენერგიისა თუ გაზის ტარიფი გამოიყენეს. "თავისუფლებას გვართმევენ," – ასეთი იყო მათი მთავარი მოწოდება.

ბუნებრივია, ენერგომამებმა ამ პერიოდში იოლად იპოვეს ბუნებრივი მოკავშირე – "რაო ეეს როსიი", რომელსაც, თავის მხრივ, საქართველოს ენერგეტიკაში გამეფებული კორუფცია და ხელოვნურად დაგროვილი ვალები სამომავლოდ გზას უხსნიდა თურქეთისა და სამხრეთ კავკასიის ერთობ მიმზიდველი ენერგობაზრისკენ.

შედეგად, უცხოური მენეჯმენტის შემოყვანის პროცესი დროში გაიწელა.

მანამდე, სანამ დარგის მომავალი მმართველები ჩვენი ენერგოსტრუქტურების სპეციფიკას სწავლობდნენ და ბიზნეს-გეგმებზე იმტვრევდნენ თავს, ენერგომამებმა კორუფციული ხელშეკრულებების მთელი დასტა დააგროვეს და, ფაქტობრივად, უცხოელ მენეჯერებს ვალებში ჩაფლული ენერგოსტრუქტურები დაახვედრეს. რაც მთავარია, მათ ეს საქმეები იმ უმოკლეს დროში მოაკვარახჭინეს, რაც ტენდერების დასრულებიდან საწარმოებში უცხოელების შესვლამდე რჩებოდა.

უცხოელი მენეჯერები გაოგნებულნი რჩებოდნენ, როცა წინასწარ შესწავლილ ენერგოსაწარმოებში შესულებს სრულიად უცხო – გაცილებით უფრო მძიმე სურათი ხვდებოდათ. მას შემდეგ კი, რაც ისინი კორუფციული ხვრელების ამოქოლვას იწყებდნენ, სრულიად მოულოდნელად მათ წინააღმდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ილაშქრებდნენ და მათ მოსახლეობის ინტერესების იგნორირებაში, "სახელმწიფოებრივი გადატრიალების მცდელობაში", საბოტაჟსა და, ვინ იცის, კიდევ რამდენ სისულელეში ადანაშაულებდნენ.

სწორედ ესაა მიზეზი, რომ სავარაუდოდ, ამ ეტაპზე, დონორები საქართველოს დროებით მთავრობას სექტორში კონკრეტული სამოქმედო გეგმის მიხედვით მოქმედებას მოსთხოვენ. მათი ძირითადი მოთხოვნა იქნება ელექტროენერგეტიკული სექტორის კუთვნილი ქონების – "სახელმწიფო ელექტროსისტემის", "გსეკ"-ისა და "ენერგოგენერაციის" კუთვნილი 51 ქვესადგურის დაცვის გაძლიერება, სოციალური შეღავათების დაფინანსებაში სახელმწიფოს მონაწილეობა და სექტორის ანგარიშების დაყადაღების პრობლემის მოგვარება. ვინაიდან დაყადაღების წინაპირობად ენერგოვალების მესამე პირისთვის სრულიად მოულოდნელად გადაცემა ხდება ხოლმე, დონორები მთავრობას ვალების მესამე პირზე მევალეთა გაუფრთხილებლად გადაცემის აკრძალვას მოსთხოვენ.

რაც შეეხება უკვე დაგროვილ დავალიანებებს, მათთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებას მირცხულავა-ნიკოლაიშვილის ტანდემი აქამდე ახალი - "დავალიანებების საკითხების მართვის სააგენტოს" დახმარებით გეგმავდა. დროებით მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ ეს ძალიან საფრთხილო საკითხია. საქმე ის არის, რომ ამ ტიპის სტრუქტურის შექმნის ერთობ წარუმატებელი პრეცედენტი უკვე არსებობს: იმისათვის, რომ უცხოელი მენეჯერები ვალებისგან თავისუფალ ორგანიზაციებში შესულიყვნენ, 2000 წელს შეიქმნა "საქენერგო-2000", რომელსაც ძველი ვალების მომსახურების ფუნქცია დაეკისრა. მაგრამ, ენეგრგომამებმა მისი შექმნის წინ "კარგად იმუშავეს": სადღეისოდ კონტროლის პალატას ამ ორგანიზაციის კრედიტორ-დებიტორების ნამდვილობის რკვევაში სქელტანიანი ტომები დაუგროვდა.

სწორედ ამიტომ, დროებითი მთავრობა ამ სააგენტოს შექმნისგან, ჯერჯერობით, თავს შეიკავებს და დარგის "მკურნალობას" ისევ მის დონორებს – მსოფლიო ბანკს, ევრობანკს, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს თუ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აცლის: დროებითი მთავრობისათვის ეს იქნება იმის გარანტია, რომ ენერგომამები დარგს ახალ ვალებს აღარ "აჰკიდებენ".

ამასობაში, უფუნქციოდ დარჩენილ სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს ზრუნვის საგანი ელექტროენერგეტიკულ სექტორში მიმდინარე პრობლემები, მაგალითად, უწყვეტი ელექტრომომარაგება იქნება. არსებობს საშიშროება, რომ მოსახლეობას ელექტროენერგია 24-საათიანი გრაფიკით ვერ მიეწოდოს. რეგიონების შემთხვევაში ამის მიზეზი დენის საფასურის გადაუხდელობა იქნება, ხოლო თბილისელების შემთხვევაში – რუსეთიდან იმპორტის შეწყვეტა. სწორედ ამ საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიღება-გაცემით დაკავდება გარდამავალ პერიოდში სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტრო. ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ კი, სავარაუდოდ, დაისმება მისი გაუქმების საკითხი, რის შემდეგაც ენერგოპოლიტიკის შემუშავებას ეკონომიკის სამინისტრო ითავებს, ხოლო ელექტროენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის – სემეკ-ის როლი გაძლიერდება.

და ბოლოს: ძნელი წარმოსადგენია, რომ გარდამავალ პერიოდში ლუკმაგამოცლილი ენერგომამები იოლად დაწყნარდნენ. ენერგეტიკა ხომ საქართველოში ჯერ კიდევ პოლიტიკური დივიდენდების შესაგროვებელ სარბიელად რჩება. სავარაუდოდ, ის ძალები, რომელთაც ენერგეტიკაში ირლანდიური, ესპანური თუ ამერიკული მენეჯმენტის შემოსვლამ ოქროს წყაროები გადაუკეტა, დარგის უცხოელი მენეჯერების წინააღმდეგ კვლავ გაილაშქრებენ. ამიტომ, მომავალ მთავრობას ამ ძალებთან სერიოზული ბრძოლის გამართვა მოუწევს.

ორი სიტყვით

თბილისი. გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს რწმუნებული ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე აზიის საკითხებში, სამინისტროს განყოფილების უფროსი რაინერ გოერდლერი კვირას, თბილისს ეწვევა. გოერდლერი ქართულ მხარესთან განიხილავს გერმანიის მხრიდან დახმარების შესაძლებლობებს აქტუალური ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემების გადაჭრის საქმეში. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრი დავით კირვალიძე გუშინ იტალიასა და აშშ-ში გაემგზავრა. რომში კირვალიძე შეხვდება გაერო-სთან არსებულ სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის და გაერო-ს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის წარმომადგენლებს. განიხილება საქართველოსთან თანამშრომლობის პერსპექტივები და ახალი სასოფლო სამეურნეო პროექტების განხორციელების საკითხები. აშშ-ში კი მინისტრი თავის ამერიკელ კოლეგასთან, სენატის წევრებთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან საქართველოსათვის 2004 წელს დამატებითი ჰუმანიტარული დახმარების სახით ხორბლის გამოყოფის საკითხს განიხილავს. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. გუშინ შპს "თერგის" მოვაჭრეებმა ბაზრობის დირექციას არსებული გადასახადების გაუქმება მოსთხოვეს. მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ყოველთვიური 30-ლარიანი გადასახადის გარდა, მათ ყოველდღე კიდევ 3-4 ლარის გადახდა უწევთ და მათთვის უცნობია, სად მიდის ეს ფული. "თერგის" დირექტორმა ჯემალ ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ მოვაჭრეთა მოთხოვნები არაკანონიერია. ბაზრობაზე მოქმედებს ორი – ყოველდღიური და ყოველთვიური გადასახადი. ბოლო დროს, ზოგიერთი პოლიტიკოსის განცხადებების შემდეგ, რომლითაც ისინი მეწარმეებს გადასახადების გაუქმებას ჰპირდებიან, მოვაჭრეთა უკმაყოფილება გაიზარდა. "მე თუ შემიმცირებენ იჯარის თანხას (მე ხომ ვაქირავებ ამ ტერიტორიას) და ბიუჯეტში შენატანებს, შევამცირებ გადასახადებს," – აცხადებს ქადაგიშვილი. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად ეუთო საქართველოს, მთლიანად, 6 მილიონი ევროს მოცულობის დახმარებას გამოუყოფს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ამირან კავაძემ განაცხადა, რომ ამ დახმარების დროულად მიღება დამოკიდებულია ეუთო-ს ბიუჯეტის შევსებაზე, ამიტომ საქართველოს მხარე ყველა დონორ ქვეყანას მიმართავს, ბიუჯეტის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების რეალიზება დროულად მოახდინონ. მომავალი არჩევნების დაფინანსებისა და ტექნიკური პრობლემების მოგვარებაზე 2 დეკემბერს ნიდერლანდების სამეფოში ეუთო-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები საგანგებოდ იმსჯელებენ. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების სახელმწიფო მარეგულირებელი სააგენტოს მიერ 28 აგვისტოს გამოცხადებულ კონკურსში განაცხადი მხოლოდ ერთმა კომპანიამ – სს "საქნავთობმა" შეიტანა. მას ძიების სამუშაოების დაწყება მე-10 სალიცენზიო ბლოკზე სურს, რომელიც ქართლ-კახეთის რეგიონს მოიცავს. ახლა სააგენტო განიხილავს "საქნავთობის" მიერ წარმოდგენილ პროგრამას და საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. **მედია-ნიუსი**

პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

ბიზნეს-სესხები
16%-დან
წლიური
ტელ.: 20-16-16

ფილიალების ქსელი
ცენტრალური ფილიალი – central@procreditbank.ge
ვაკის ფილიალი – vake@procreditbank.ge
საბურთალოს ფილიალი – saburtalo@procreditbank.ge
ვაგზლის ფილიალი – stationsquare@procreditbank.ge
გლდანის ფილიალი – gldani@procreditbank.ge
ვარკეთილის ფილიალი – varketili@procreditbank.ge
ლილოს ფილიალი – lilo@procreditbank.ge
დიდუბის ფილიალი – didube@procreditbank.ge
ქუთაისის ფილიალი – kutaisi@procreditbank.ge
ქუთაისის განყოფილება – kutaisioutlet@procreditbank.ge
ზუგდიდის განყოფილება – zugdidi@procreditbank.ge
გორის ფილიალი – gori@procreditbank.ge
მარნეულის განყოფილება – marneuli@procreditbank.ge
ფოთის ფილიალი – poti@procreditbank.ge
ბათუმის ფილიალი – batumi@procreditbank.ge
ბათუმის განყოფილება – batumioutlet@procreditbank.ge
ხოფის განყოფილება – khofa@procreditbank.ge
ქობულეთის განყოფილება – kobuleti@procreditbank.ge

სტამბოლის აფეთქებების გამოძიება წინ მიიწევს

თურქეთის პოლიციამ გუშინ დააკავა თურქეთის მოქალაქე, რომელსაც სტამბოლში ბოლო დროს მომხდარი აფეთქების დაფინანსებაში ედება ბრალი. დაკავებულის ვინაობას, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ასახელებენ. ამბობენ, რომ საუბარია ვინმე იუსუფ პოლტაუზე, რომელიც სტამბოლში განლაგებული ფირმების მფლობელია, სადაც სპეცსამსახურებმა ქიმიური ნივთიერებები აღმოაჩინეს. არსებობს ეჭვი, რომ დაკავებულს ტერორისტულ დაჯგუფება "ალ-ქაიდასთან" აქვს კონტაქტები. პოლიცია განაგრძობს ბრიტანული წარმომადგენლობების ახლოს მომხდარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილი ჰაბიბ აქტაშის ძებნას, რომელიც წარმოშობით იმავე პროვინციიდანაა, სადაც აფეთქებების სავარაუდო დამფინანსებელი დააკავეს.

იმავდროულად, თურქეთის სასამართლომ ბრალი წაუყენა სინაგოგაში მომხდარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილს, რომელიც პოლიციამ სამშაბათს დააკავა. სამართალდამცავთა ცნობით, ეჭვმიტანილი თურქეთის დატოვებას ყალბი საბუთებით ცდილობდა და იგი თურქეთ-ირანის საზღვარზე დააკავეს. ბრალდებულს თურქეთის კონსტიტუციური წყობის ძალადობრივი დამხობის მცდელობაში ედება ბრალი, რაც ქვეყნის კანონმდებლობით, სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციელთა ცნობით, ეჭვმიტანილმა ტერაქტებში მონაწილეობა უკვე აღიარა. მეტიც, მან თქვა, რომ აფეთქებამდე რამდენიმე წუთით ადრე თავად დაზვერა სტამბოლის ის უბანი, სადაც სინაგოგაა განთავსებული. პოლიციამ სინაგოგის ნანგრევებთან საგამოძიებო ექსპერიმენტიც მოაწყო, რომელშიც ბრალდებულმა თავად აღწერა ტერაქტის დეტალები. სასამართლოს ზუსტი თარიღი ჯერ უცნობია. ბოლო მონაცემებით, თურქეთის პოლიციამ უკვე სტამბოლის აფეთქებებში ეჭვიმტანილი 20-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. 15 და 20 ნოემბერს, სინაგოგაში და ბრიტანული წარმომადგენლობების ახლოს მომხდარი აფეთქებების შედეგად, სტამბოლში სულ 61 ადამიანი დაიღუპა და 700-ზე მეტი დაშავდა.

ორი სიტყვით

კონგო. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში საბჭოთა წარმოების თვითმფრინავი "ან-26" ჩამოვარდა. კონგოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, მის ბორტზე მყოფი 22-ვე ადამიანი დაიღუპა. თვითმფრინავმა კატასტროფა აფრენიდან მოკლე ხანში განიცადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ალექსანდრ იაკოვენკოს განცხადებით, დაღუპულთა შორის რუსეთის მოქალაქე არ არის. "მგზავრები კონგოელები იყვნენ," - დაადასტურა ეს ინფორმაცია კონგოს ინფორმაციის მინისტრმაც. ამასთანავე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავი გაერო-ს სამხედრო მისიას არ ეკუთვნოდა.

■ ■ ■

ირანი. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰამიდ რეზა ასეფიმ განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ირანი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიაწვდის აუცილებელ ინფორმაციას იმ სპეციალისტების შესახებ, რომლებიც ირანის ბირთვული პროგრამების დამუშავებაში ღებულობენ მონაწილეობას. მან ასევე აღნიშნა, რომ თეირანი არ აღიქვამს საფრთხედ ყაზახეთის განზრახვას კასპიის ზღვაში სამხედრო-საზღვაო ძალების განლაგების თაობაზე. ყაზახეთმა განაცხადა, რომ თავის საზღვაო აკვატორიაში სამხედრო-საზღვაო ძალებს განათავსებს, რასაც ზღვის დანარჩენ ნაწილთან საერთო არაფერი აქვს. "ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კასპია მშვიდობისა და მეგობრობის ზღვა უნდა გახდეს," - განაცხადა ასეფიმ.

■ ■ ■

რუსეთი. რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა ბერლინის კარდიოლოგიურ ცენტრში მკურნალობის კურსი დაასრულა. იგი ბერლინის სამედიცინო დაწესებულებას გეგმით გათვალისწინებული გამოკვლევების ჩასატარებლად პარასკევს ეწვია. გამოკვლევის შედეგებით, რუსეთის პირველი პრეზიდენტის ჯანმრთელობა დამაკმაყოფილებელია. ელცინი, საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ, ბერლინში რუსეთის საელჩოს შენობაში იმყოფება. დღეს, სავარაუდოდ, იგი გერმანიის ყოფილ კანცლერსა და მის პირად მეგობარს, ჰელმუტ კოლს შეხვდება.

ერაყის სისხლიანი შაბათ-კვირა

REUTERS

ესპანელი მზვერავების ავტომანქანას რამდენიმე ნაღმტყორცნი მოხვდა.

გასულმა შაბათ-კვირამ ერაყის ტერიტორიაზე პარტიზანთა მასირებული შეტევების ფონზე ჩაიარა. ერაყელმა პარტიზანებმა ქვეყნის სხვადასხვა ადგილებში სამი მასშტაბური ტერაქტი განახორციელეს.

პირველად იერიში ერაყელებმა ბაღდადის სამხრეთით, ქალაქ ნაჯაფთან ესპანეთის დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლებზე მიიტანეს, რის შედეგადაც შვიდი ესპანელი მზვერავი დაიღუპა. ერაყში დისლოცირებული, კოალიციის გაერთიანებული სარდლობის წარმომადგენლის ინფორმაციით, რვა ესპანელი აგენტი სპეცდავალებიდან ბრუნდებოდა, როდესაც დაუდგენელმა პირებმა ნაღმტყორცნებიდან მასირებული ცეცხლი გაუხსნეს.

მეორე თავდასხმა უცხოელებზე ქალაქ თიქრითთან მოხდა, რასაც ორი იაპონელი დიპლომატის სიცოცხლე შეეწირა. ისინი ქვეყნის აღდგენის საკითხებში გამართულ კონფერენციაში იღებდნენ მონაწილეობას.

როგორც ცნობილია, ესპანელებზე ეს პირველი თავდასხმა არ იყო. ოქტომბერში, ბაღდადის ცენტრში ესპანელი დიპლომატი ხოსე ანტონიო ბერნალი მოკლეს. ერაყში სულ 1300 ესპანელი ჯარისკაცია დისლოცირებული.

შაბათის თავდასხმაზე კომენტარი გააკეთა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა ხოსე მარია აზნარმა. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყანაში სერიოზული წინააღმდეგობის არსებობის მიუხედავად, ერაყში შეჭრას შეცდომად არ მიიჩნევს.

თავისი მოქალაქეების დაცხრილვის ფაქტს იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ძუნიტირო კოიძუმიც გამოეხმაურა. მან, აზნარის მსგავსად, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ერაყის მიმართ იაპონიის პოზიციაზე ეს ტერაქტი გავლენას ვერ მოახდენს.

"იაპონიამ მონაწილეობა უნდა მიიღოს ერაყის აღდგენაში და მის მოქალაქეებს ჰუმანიტარული დახმარება უნდა გაუწიოს. ჩვენ ჩვენს პოლიტიკას არ შევცვლით და ვაცხადებთ, რომ ტერორისტებთან დათმობაზე წასვლა არ შეიძლება," - განაცხადა ძუნიტირო კოიძუმიმ.

შაბათ-კვირის თავდასხმებს ვერც ამერიკელი სამხედროები გადაურჩნენ. აშშ-ს ჯარისკაცების მანქანას სირიის საზღვართან ამჯერადაც დაუდგენელმა პირებმა გაუხსნეს ცეცხლი, რის შედეგადაც ორი ამერიკელი ადგილზევე დაიღუპა, ხოლო ერთი მძიმედ დაიჭრა.

ამ ყველაფერს კოალიციამ რეიდების გაძლიერებით უპასუხა, რომლის დროსაც ტერაქტების განხორციელებაში ეჭვმიტანილი ათობით ერაყელი დააპატიმრეს.

რეიდები ერაყის სხვადასხვა ქალაქებში თითქმის ერთდროულად დაიწყო. სულ, ოპერაციის შედეგად, 41 ადამიანი დააპატიმრეს. მათ შორისაა ვინმე ფავაზ კხალაფი, რომელსაც ბრალი ედება ერაყში უცხოელი ტერორისტების შეყვანის ხელშეწყობასა და ქალაქებში - რამადსა და ფალუჯაში პარტიზანებისათვის იარაღის შეტანაში.

აშშ-ს სამხედრო სარდლობა თითქმის უკვე დარწმუნებულია, რომ პარტიზანთა უმეტესობა უცხოეთიდან შემოსული დაქირავებული მეომარია.

ასეა თუ ისე, ნოემბრის თვე ერაყში დისლოცირებული კოალიციისათვის საკმაოდ დრამატული და სისხლიანი იყო, რომლის დროსაც, დაახლოებით, 75 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. მასმედიის შეფასებით, ერაყში შესვლის დღიდან ამდენად დიდი დანაკარგი ამერიკელებს და კოალიციას არც ერთ თვეში არ ჰქონიათ.

ყველაზე სისხლიან ინციდენტად ნოემბერში 17 ამერიკელი ჯარისკაცის დაღუპვა შეფასდა, რომლებიც ქალაქ მოსულის თავზე ვერტმფრენის ჩამოგდების დროს დაიღუპნენ. ომის დაწყებიდან დღემდე კი ამერიკელთა დანაკარგემა 436 ადამიანი შეადგინა. რაც შეეხება კოალიციის სხვა წევრებს, ბრიტანელებმა 52, ხოლო იტალიელებმა 127 ჯარისკაცი დაკარგეს. დაღუპულთა რიცხვს უკვე რვა ესპანელი მზვერავიც დაემატა.

ბრიტანეთში საშობაოდ ტერაქტებს ელიან

დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურებმა მოსახლეობა მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ გააფრთხილეს. სკოტლანდ-იარდმა და კონტრდაზვერვის სამსახურმა "მი-5" ისლამისტების შესაძლო გააქტიურება შობის მოახლოებით ახსნეს. **"სკოტლანდ იარდი და "მი-5" შეშფოთებას გამოთქვამენ, რომ ისლამისტი ფანატები, შესაძლოა, ადვილად მისაღწევი სამიზნეების, მათ შორის - სავაჭრო ცენტრების განადგურებისათვის ემზადებოდნენ,"** - იუწყება გუშინდელი "სანდი ტაიმსი."

გამოცემაში ნათქვამია, რომ სავაჭრო ცენტრებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომერციული დანიშნულება და ღირებულება გააჩნიათ და, თანაც, ისინი უფრო ნაკლებად არიან დაცულები, რაც ტერორისტების შეღწევას აადვილებს.

სპეცსამსახურები აცხადებენ, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილმა ადამიანებმა, რომლებზეც ბრიტანელი სამართალდამცავები მეთვალყურეობას ახორციელებენ, უკვე დაიწყეს შესაძლო სამიზნეების დაზვერვითი სამუშაოები, რაც იმის ვარაუდის საფუძველს იძლევა, რომ დიდ ბრიტანეთში რაღაც მზადდება.

"მთელი შექმნილი ატმოსფერო მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც მზადდება, მაგრამ ჯერ ჩვენ მათი ზუსტი გეგმა არ ვიცით," - განუცხადა "სანდი ტაიმსს" ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის იმ სპეცჯგუფის წევრმა, რომელიც დიდ ბრიტანეთში "ალ-ქაიდას" მოღვაწეობას ადევნებს თვალყურს. სპეცსამსახურები ამასთან ერთად გამოთქვამენ შიშს, რომ ტერაქტების სამიზნედ შესაძლოა ლონდონის უმთავრესი ღირსშესანიშნაობები იქცეს.

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნეაპოლში

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთიანი თავდაცვის პოლიტიკაზე თანხმდებიან, თუმცა ხმების განაწილების პრინციპი შეუთანხმებელი რჩება.

ნეაპოლში გამართული ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრები ევროპის კონსტიტუციის მიღების გზაზე არსებული ძირითადი უთანხმოებების მოგვარებას ეძღვნებოდა. ეს კონსტიტუცია ორ კვირაში, ბრიუსელის სამიტზე უნდა დაამტკიცონ. შეხვედრებზე მხარეებმა თავდაცვის პოლიტიკის ძირითად საკითხებზე შეთანხმება მოახერხეს, რაშიც გადამწყვეტი იყო ევროპის წამყვანი ქვეყნების - გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის კომპრომისი. ევროპის თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში ბრიუსელში შეიქმნება შესაბამისი დაგეგმარების ორგანო, რომელიც ნატო-ს უკვე არსებულ რესურსებსა და სტრუქტურებს დაეყრდნობა. ევროკავშირის ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ მათი ეს ნაბიჯი ნატო-სა და აშშ-სთან თანამშრომლობას რაიმე სახის საფრთხეს არ უქმნის. თუმცა, აშშ-მ დაუყოვნებლივ გამოხატა თავისი შეშფოთება ევროპის თავდაცვითი დამოუკიდებლობის განმტკიცებასთან დაკავშირებით. ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ ამ გზით, შეიძლება, ნატო-ს დასუსტება მოხდეს.

იოშკა ფიშერი სადავო საკითხების გადადებას არ ემხრობა.

ნეაპოლში მიუღწეველი დარჩა შეთანხმება ისეთ ძირითად საკითხზე, როგორიცაა ხმებისა და ადგილების განაწილების პრინციპი ევროკომისიასა და ევროპულ საბჭოში. ეს საკითხი იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ ევროკომისიის უფლებები, ახალი კონსტიტუციის პირობებში, ფაქტობრივად, საგრძნობლად ფართოვდება და ევროკავშირის ამ ორგანოზე კონტროლს გაერთიანების საერთო პოლიტიკაზე დიდი გავლენა ექნება. თითოეულ ქვეყანას სურს, რომ შეძლებისდაგვარად შეინარჩუნოს გავლენა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე.

ბრიუსელის შეხვედრა 12 დეკემბერს შედგება. მანამდე კი, როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, იოშკა ფიშერმა თქვა, ცალკეულ საკითხებზე კომპრომისის მისაღწევად დრო არ უნდა დაიშურონ. ხმებისა და ადგილების განაწილებასთან დაკავშირებით არსებული 50 საკითხიდან 40-ზე კომპრომისული შეთანხმების მიღწევა მოხერხდა. კომპრომისის მიღწევა ვერ ხერხდება პოლონეთისა და ესპანეთის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. ეს ორი ქვეყანა ნიცის შეთანხმების პრინციპების ძალაში დატოვებას ითხოვს, რაც მათ ევროპულ საბჭოში 27-27 ხმას აძლევს, მაშინ როცა მოსახლეობით ყველაზე დიდ გერმანიას მხოლოდ 29 ხმა უნდა ერგოს. გერმანია და სხვა ქვეყნები კი ემხრობიან ახალ ფორმულას, სადაც გათვალისწინებული იქნება მოსახლეობის აბსოლუტური მაჩვენებლები და ევროკავშირის მოსახლეობის მთლიან რაოდენობაში ცალკეული ქვეყნის პროცენტული წილი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჯეკ სტროუმ შემოიტანა წინადადება, რომ ეს სადავო საკითხი მომავალისთვის გადაედოთ, რასაც კატეგორიულად შეეწინააღმდეგა მისი გერმანელი კოლეგა. "საკითხის განხილვის გადადება საკითხის ჩავარდნის ტოლფასი იქნება," - თქვა ფიშერმა.

ასევე საკამათოა ევროკომისართა რაოდენობა. ნეაპოლში ამ საკითხზე უმრავლესობის აზრი ჩამოყალიბდა, რომლის მიხედვითაც თითოეულ ქვეყანას კომისიაში ერთი წარმომადგენელი ეყოლება. ამ პრინციპის მიხედვით, კავშირის გაფართოებასთან ერთად, ევროკომისართა რაოდენობა ახლანდელი 20-დან 2004 წელს 25-მდე გაიზრდება. თუმცა, გერმანიას მიაჩნია, რომ ამგვარი სისტემა არ გაამართლებს, რადგან ევროკომისია კვლავ ეროვნული მთავრობების გავლენის ქვეშ დარჩება, რაც მისი ეფექტურობის გაზრდას ხელს არ შეუწყობს.

კიშინოვში ოპოზიცია აქტიურდება

პირველი გვერდიდან

ორგანიზატორებმა აქცია ეუთო-ს საგარეო საქმეთა მინისტრების მაასტრიხტში დაგეგმილ შეხვედრას მიუძღვნეს, რომელიც დღეს დაიწყება. ამ შეხვედრაზე სწორედ დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარების რუსული გეგმა უნდა განიხილონ. ოპოზიცია კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში ევროკავშირის, აშშ-სა და მეზობელი რუმინეთის ჩართვას მოითხოვს. დღემდე ამ პროცესში ეუთო, რუსეთი და უკრაინა მონაწილეობენ.

აღსანიშნავია, რომ გასულ კვირას ვორონინმა დნესტრისპირეთთან და რუსეთთან უკვე შეთანხმებულ გეგმას ხელი არ მოაწერა და თქვა, რომ მაასტრიხტში განხილვას დაელოდებოდა. ხელმოწერაზე უარის თქმით ჩაიშალა პუტინის დაგეგმილი ვიზიტი კიშინოვში. ითქვა ისიც, რომ საქართველოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, ვორონინი ოპოზიციისათვის კონფრონტაციის საბაბის მიცემას მოერიდა. მიუხედავად ამისა, მოლდოვას ოპოზიციამ საპროტესტო აქცია მაინც გამართა. პასუხად ვორონინმა თქვა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები აუცილებლად აღკვეთენ ამ "ვაკხანალიას". ვორონინი ამბობს, რომ რუსეთის მიერ წარმოდგენილი გეგმა, ევროსტრუქტურებში შესაბამისი ექსპერტიზის გავლის შემდეგ, კონფლიქტის მოწესრიგების კარგ შესაძლებლობას შექმნის.

აქტიურდება თუ არა რუსეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში?

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი საქართველოში შექმნილი კრიზისის მოგვარებაში აქტიურად მონაწილეობდა. საქართველოში ცენტრალური ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, რუსეთის დედაქალაქს ერთდროულად ეწვივნენ აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და აჭარის ლიდერები და კონსულტაციები გამართეს როგორც ერთმანეთთან, ასევე რუსეთის ხელისუფლების მაღალ ეშელონებთან. მოსკოვშივე გაიმართა კავკასიის სულიერი ლიდერების ოთხეულის შეხვედრა, რომელიც რეგიონში კონფლიქტების მოგვარებასა და სხვა მტკივნეულ პრობლემებს მიეძღვნა.

გუშინ კი რუსეთში ჩავიდა სომხეთის პრეზიდენტი რობერტ კოჩარიანი. იგი გუშინვე პეტერბურგში რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. სომხეთი რეგიონში რუსეთის უმთავრეს პარტნიორად მიიჩნევა. ამას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ კოჩარიანი წელს უკვე მესამედ ესტუმრა რუსეთს. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა შეხვედრაზე ორმხივი ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ითქვა, რომ 2003 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში 84 პროცენტით გაიზარდა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა. შეხვედრაზე, ძირითადად, მთიანი ყარაბაღის პრობლემა განიხილებოდა. შეხვედრის დასაწყისში პუტინმა ხაზი გაუსვა მოსკოვში ახლახან შემდგარი კავკასიის სულიერი ლიდერების ოთხეულის შეხვედრის დადებით მნიშვნელობას ამ მხრივ. პუტინმა კოჩარიანს ასევე უამბო აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, ილხამ ალიევთან მისი სატელეფონო საუბრის შესახებ. პუტინმა თქვა, რომ აზერბაიჯანის ლიდერს აქვს გარკვეული მოსაზრებები კონფლიქტის მოგვარების გზებთან დაკავშირებით. "პრობლემა მეტად რთულია, მე მოხარული ვარ, რომ მეძლევა საშუალება, გარკვეული წარმოდგენები თქვენც გაგიზიაროთ," - ასე მიმართა პუტინმა კოჩარიანს.

საგულისხმოა, რომ პრეზიდენტების ბოლო შეხვედრა მოსკოვში ერთი თვის წინ, ოქტომბერში გაიმართა. მიმომხილველებს მიაჩნიათ, რომ ახალი შეხვედრის დაჩქარებულ ტემპში გამართვა სამხრეთ კავკასიაში, კერძოდ კი, საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს უნდა უკავშირდებოდეს. მხარეები, ალბათ, საქართველოში "ვარდების რევოლუციის" განვითარებასა და იმ შესაძლო შედეგებზეც ისაუბრებენ, რომელიც ამ პროცესებმა რეგიონის მომავალზე შეიძლება იქონიოს.

რობერტ კოჩარიანი და ვლადიმირ პუტინი.

მსოფლიო ეკონომიკამ კრიზისი გადალახა

ადამ მჭედლიძე

ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (ეეთგო) ეკონომისტთა მონაცემებით, მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა, პრაქტიკულად, დაძლიეს ეკონომიკური ჩავარდნა. მიმდინარე წელს მსოფლიოს 30 განვითარებულ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა 2 პროცენტს შეადგენს, გაისად კი ეს მაჩვენებელი 3 პროცენტამდე აიწევს. ზრდაში ლომის წვლილი აშშ-ს მიუძღვის, რომელსაც ბოლო ხანს განსაცვიფრებელი მიღწევები აქვს.

ეეთგო-ს განცხადებით, ერაყის ომით გამოწვეული პანიკა წარსულს ბარდება, სამომხმარებლო აქტივობა კვლავ იზრდება, ასევე იზრდება ინვესტიციათა მოცულობაც. თავისი შედეგი გამოიღო საპროცენტო განაკვეთების შემცირებამ, რის წყალობითაც სამეწარმეო აქტივობამ კვლავ აიწია.

ერთობ დამაიმედებელია აშშ-ში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ 8,2 პროცენტით აიწია, რაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში სარეკორდო მაჩვენებელია. 10 პროცენტით გაიზარდა კორპორაციული მოგებები. ამ მონაცემებმა სასიამოვნოდ გააოცა სპეციალისტები, რომლებიც 11 სექტემბრის შემდეგ ვარაუდობდნენ აშშ-ს სწრაფ ეკონომიკურ აღმავლობას, მაგრამ ამგვარ ზრდას ვერავინ წარმოიდგენდა. თუმცა, კვლავაც არსებობს შიშის საფუძველი აშშ-ის უზარმაზარი საბიუჯეტო დეფიციტის გამო.

ეკონომიკური ზრდის ტემპით აშშ-ს, ჯერჯერობით, კვლავაც საგრძნობლად ჩამორჩებიან იაპონია და თავად ევროპა. ამ უკანასკნელმა კვლავაც უნდა გააგრძელოს ეკონომიკური რეფორმები. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, თუ როგორ პოლიტიკას გაატარებს ევროპის ცენტრალური ბანკის ახალი პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ტრიშე. ძველი კონტინენტი იმედოვნებს, რომ იგი, თავისი წინამორბედის - ვიმ დაუზენბერგისგან განსხვავებით, წამყვანი ქვეყნების (უპირველესად, გერმანიის) ინტერესთა ხარჯზე ზედმეტ ყურადღებას არ დაუთმობს ევროს სიმტკიცეს. თუმცა, დამაიმედებელია ის ფაქტი, რომ, დაუზენბერგის ზედმეტად ფრთხილი პოლიტიკის მიუხედავად, გერმანია უკვე გამოვიდა რეცესიიდან. მაგრამ დოლარის დაცემა ევროპას კვლავაც დიდ პრობლემებს უქმნის - ამის გამოისობით ძველი კონტინენტის საქონელი ნაკლებად კონკურენტუნარიანია.

იაპონიის საკითხი კიდევ უფრო გაურკვეველია. ეს ქვეყანა ევროპაზე კიდევ უფრო მეტადაა დამოკიდებული ექსპორტზე და გარე არასტაბილურობა მასზე დიდ გავლენას ახდენს.

ეკონომიკური ზრდის ეეთგოსეული პროგნოზები:

	აშშ	იაპონია	ევროზონა	ევროკავშირი
2003	3,9%	2,7%	0,5%	0,7%
2004	4,2%	1,8%	1,8%	1,9%
2005	3,8%	1,8%	2,5%	2,5%

მოგვეცით საშუალება, ვიყოთ სულგრძელები!

პირველი გვერდიდან

ასეთი პერსპექტივა დემოკრატიას, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, ეროვნულ თანხმობასა და სამოქალაქო სიმშვიდეს აშკარა და რეალურ საშიშროებას უქმნის.

პირადად თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებლობა, თუნდაც, ერთ გასროლაზე, რაც იქნება წინაპირობა ამ დემოკრატიული მონაპოვრის საფრთხის ქვეშ დაყენებისა, რომელსაც მთელი ცივილიზებული მსოფლიო ცალსახად უჭერს მხარს.

ქართულმა საზოგადოებამ დაიცვა მთავარი დემოკრატიული სიწმინდე – საკუთარი ხელისუფლების არჩევის თავისუფლება. მომავალი სამართლიანი არჩევნების მოლოდინში საზოგადოება ინარჩუნებს სამაგალითო სიმშვიდეს, რომლის ხელყოფაზეც პასუხისმგებლობა დაგეკისრებათ პირადად თქვენ.

ჩვენ გვინდა, ვიყოთ სულგრძელები. მოგვეცით ამის საშუალება.

მიმართვა ყველას!

ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მივმართოთ ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ არაპოლიტიკურ ძალას, რომელიც საქართველოს შიგნით თუ გარეთ, პირადი რევანშისტული ინტერესებიდან გამომდინარე, აპირებს, წინ აღუდგეს ქართველი ხალხის სამართლიან და ღირსეულ მონაპოვარს.

საზოგადოება "დარბაზი" არ დაუშვებს და აღუდგება ნებისმიერ მცდელობას, რომელიც იქნება მიმართული ქართველი ხალხის ნებისა და არჩევანის წინააღმდეგ.

არავის აქვს უფლება, უგულებელყოს მოქალაქეების უმრავლესობის მიერ ღირსეულად მოპოვებული კონსტიტუციური უფლება. აქედან გამომდინარე, ვაცხადებთ მზადყოფნას, აღვუდგეთ წინ უსამართლობას და დავიცვათ დემოკრატიული პრინციპები და მოქალაქეთა უფლებები. ნურავის შეექმნება ილუზია, რომ ხალხმა, რომელმაც საკუთარი ძალისხმევით მოიპოვა თავისუფლება და აღადგინა სამართლიანობა, რამის წინაშე უკან დაიხევს. ჩვენს უკან ჩვენი შვილების მომავალია. მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას, სამართლიანი არჩევნების გზით, აქვს უფლება, გააკეთოს თავისი არჩევანი.

ვიმედოვნებთ, რომ საერთო ძალისხმევით ყველანი ერთად აღვუდგებით უსამართლობას და საქართველოში აღარასოდეს დაბრუნდება ის სამარცხვინო მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანა, სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში იმყოფებოდა.

1. დავით გოგიბედაშვილი;
2. გიგი უგულავა;
3. ლევან რამიშვილი;
4. კახა ლომაია;
5. თორნიკე ბერიშვილი;
6. ლაშა ბუღაძე;
7. ნიკოლოზ რურუა;
8. დათო ტურაშვილი;
9. მამუკა ხერხეულიძე;
10. დათო მაღრაძე;
11. გიგა ბოკერია;
12. დავით ზურაბიშვილი
და სხვები .
სულ 135 ხელმოწერა.

შარაძის მოკლეფეხებიანი ტყუილი

ამა წლის 27 ნოემბერს ტელევიზია "იბერიაში" ბატონ გურამ შარაძეს განუცხადებია, რომ, თითქოს, ჩვენს უნივერსიტეტში, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოვარდნილან "მაილსისა და სოროსის დაქირავებული კმარელები" და, არც მეტი, არც ნაკლები, "აგდებდნენ გიგა ლორთქიფანიძეს".

ეს რომ მხოლოდ მოკლეფეხებიანი ტყუილი იყოს, ყურადღებას არ მივაქცევდი; მაგრამ, დღევანდელ უაღრესად გამწვავებულ სიტუაციაში, როცა არსებითად წყდება ქვეყნის ბედი და, ამდენად, ყოველმხრივ უნდა მოვერიდოთ სტუდენტი-ახალგაზრდობის ჩათრევას პოლიტიკურ ვნებებში, როგორც უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კატეგორიულად მოვითხოვ, ბატონმა გ. შარაძემ დღესვე დაასახელოს ამ დეზინფორმაციის წყარო და ბოდიშიც მოიხადოს, რომ გადაუმოწმებლად გაავრცელა იგი.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მთელი პასუხისმგებლობა ამ პროვოკაციის საჯაროდ გავრცელებისათვის თავადვე ეკისრება.

პროფესორი გოგი დოლიძე -
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი.

კალციუმის დეფიციტი



"სკანაგრი ჯგუფი" წარმოადგენს საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმას სოფლის მეურნეობის დარგში. პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაა მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია ჯანმრთელი და სწორი კვების შესახებ.

შვედეთში ჩატრებული უკანასკნელი გამოკვლევებით, რძე შეიცავს 18 დან 14, ორგანიზმისათვის აუცილებელ ვიტამინს და მინერალს. პროექტის შვედი ექსპერტი, დიეტოლოგი ოსა მობერგი აცხადებს: "ბევრი ადამინი ფიქრობს რომ აუცილებელია სხვადასხვა ტაბლეტების და ხელოვნური ვიტამინების მიღება, მაგრამ რძე არის ძირითადი მინერალების და ვიტამინების ბუნებრივი წყარო. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ რომ არსებობს ჩვეულებრივი, ნატურალური პროდუქტები რომელთა საჭირო რაოდენობით მოხმარება უზრუნველყოფს ორგანიზმს აუცილებელი ნივთიერებებით."

დღეისათვის მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში - დიდი ბრიტანეთი აშშ, კანადა, საფრანგეთი, ფინეთი, შვედეთი, ავსტრალია-დიდი ბრიტანეთის რძის მწარმოებელთა საბჭოს ინიციატივით მიმდინარეობს აქტიური კამპანია რძის და რძის პროდუქტების პოპულარიზაციისთვის, დევიზით "სამი ულუფა დღეში" (3 a day) ხაზი ესმება კალციუმის როლს ადამინის ორგანიზმისათვის.

აღნიშნული კამპანიის - "სამი ულუფა დღეში" ავტორები გვირჩევენ: კალციუმის დღიური ნორმის შესავსებად დღის განმავლობაში მივიღოთ:

- 200 გრ რძე
- 150 გრ იოგურტი
- 30 გრ ყველი

(ან თვითოეული მათგანი სამჯერ დღეში)

რატომ არის კალციუმი აუცილებელი?

კალციუმი არეგულირებს სისხლის წნევას და ამცირებს ქოლესტეროლის შემცველობას სისხლში;

აქვს დამცავი ეფექტი ნაწლავის და მკერდის კიბოსგან;

აუცილებელია მოზარდი ორგანიზმის ძვლოვანი მასის ჩამოყალიბებისთვის;

იცავს კბილებს კარიესისაგან;

რაც ყველაზე მთავარია: მოზრდილი ადამიანის სხეული შეიცავს დაახლოებით 1,3 კგ. კალციუმს. მისი 99 პროცენტი ჩვენს ძვლებსა და კბილებშია. დარჩენილი 1 პროცენტი კი სხეულის და სისხლის უჯრედებში.

თუ ორგანიზმი ვერ იღებს საჭირო რაოდენობით კალციუმს, მისი გამოყოფა ხდება ძვლებიდან, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ძვლების მასის კლებას, მათ დაშლას - ოსტეოპოროზს.

დიდი ბრიტანეთის რძის მწარმოებელთა საბჭოს დიეტოლოგი, მაიკლ მაკინლი გვაფრთხილებს: "ფაქტია, რომ დღევანდელი კვების სტანდარტიდან გამომდინარე ახალგაზრდები და მოზრდილები ვერ ღებულობენ საჭირო რაოდენობით კალციუმს, რაც პერსპექტივაში დამანგრევლად იმოქმედებს მათ ჯანმრთელობაზე." საქართველოში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, სადაც ასევე აღინიშნება კალციუმის დეფიციტი განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში, სკანაგრი უერთდება ზემოთ აღნიშნულ რეკომენდაციებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:
სკანაგრის პროექტი საქრთველოში
მცხეთის ქ. N 2 ბინა N12 თბილისი,
ტელ/ფაქსი: + 995 22 79 07, www.scanagri.ge

არქიტექტურის სამსახური მეწყერსაშიში ტერიტორიების გამაგრებას მესაკუთრეებს ავალებს

თბილისში მეწყერსაშიში ზონების პრობლემა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურმა მოვლენებმაც ვერ გადაფარა. გასულ კვირას მომხდარმა უბედურებამ ქალაქის მთავრობა ცოტა გამოაფხიზლა და მიახვედრა, რომ პრობლემის შედეგი გაცილებით მეტი უჯდება, ვიდრე მისი მიზეზის აღმოფხვრა. ქალაქის პარალიზებული ბიუჯეტიდან წელს საამისო სახსრების გამოყოფაზე ოცნებაც ზედმეტია, ამიტომ მერია პრობლემის მოგვარებას კერძო მესაკუთრეებს ავალებს.

ნანა ქადაგიშვილი

თბილისში 60 მეწყერული უბანი და 50-ზე მეტი ღვარცოფული ხევია. "მამადავითის", ცირკის მიდებარე ფერდობები, მთაწმინდის, ნუცუბიძის, ღრმაღელე-ჩუღურეთის უბნები ისეთ მდგომარეობაშია, ყოველდღიურ მეთვალყურეობას საჭიროებს. ხელისუფლებამ კი წლების მანძილზე, არათუ ამ უბნების გამაგრებითი სამუშაოებისთვის, მათი მონიტორინგისთვისაც კი ვერ მოახერხა სახსრების გამოძებნა. **"მაინც და მაინც მსხვერპლი უნდა იყოს, რომ რამე გავაკეთოთ. ყოველი წვიმის მერე მეწყერსაშიში უბნების გასუფთავება, მსხვერპლზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება. სულ ელემენტარული - მეწყერსაშიში ფერდობები ლითონის ბადეებით მაინც უნდა დაიფაროს. კუთვნილი ტერიტორიის უსაფრთხოებაზე ყველამ თვითონ უნდა იზრუნოს. გამაგრებითი სამუშაოების ჩასატარებლად სახსრები მერიამაც უნდა გამოყოს და კერძო მესაკუთრეებმაც. მერია უკვე მუშაობს ამ საკითხზე. კანონმდებლობაში შესაბამის ცვლილებებს შევიტანთ და მეწყერულ ზონებში ტერიტორიის მფლობელებს გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას დავავალებთ. მათ მოვალეობაში ეს ისედაც შედის, მაგრამ მორალურ პასუხისმგებლობას არავინ იღებს,"** – აცხადებს ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ირაკლი როსტომაშვილი.

როგორც მერიის ფინანსური სამმართველოს უფროსი ამირან ძებისაშვილი აცხადებს, მეწყერული უბნების გამაგრებითი სამუშაოებისთვის წლევანდელი ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფა შეუძლებელია. **"ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ თანხებსაც არ გვირიცხავს. მომავალი წლის ბიუჯეტში კი, ვეცდები, გავითვალისწინოთ,"** – გვპირდება ძებისაშვილი. ასე რომ, მეწყერულ უბნებში მერიის კუთვნილი ტერიტორიის გამაგრებით სამუშაოები წელს ვერ ჩატარდება. ასეთ პირობებში არქიტექტურის სამსახურის გადაწყვეტილება, მართლაც, გამოსავალია. მთავარია, მერია ამ გადაწყვეტილებას ბოლომდე მიჰყვეს და კერძო მესაკუთრეებს აღნიშნული ვალდებულების შესრულება მოსთხოვოს.

ეს ყველაფერი სამომავლო საქმეა. დღეს კი მეწყერისგან დაზიანებული ოჯახები ბედის ანაბარა არიან მიტოვებულნი. მაყაშვილის ქუჩაზე მომხდარი უბედურების მეორე დღეს პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანებულება და ფინანსთა სამინისტროსა და თბილისის მერიას მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მატერიალური დახმარება დაავალა. იმ დღეს მაყაშვილის ქუჩის გარდა, მეწყერი ორპირის ქუჩაზეც ჩამოწვა და სამი ოჯახი დააზარალა. მათ ქალაქის მთავრობისგან დღემდე არაფერი მიუღიათ. **"გამგეობაში განცხადება შევიტანეთ და დახმარება ვითხოვეთ, მაგრამ ჯერ პასუხი არ მიგვიღია,"** – ამბობენ ორპირის ქ.№3-ს დაზარალებული მობინადრეები. გამგეობაში კი განგვიცხადეს, - მეწყერის შედეგად დაზიანებული აღნიშნული სახლები კერძოა, ამიტომ მერიას მათი მობინადრეების დახმარება არ ევალება, თუმცა, საშუალება თუ გვექნება, დავეხმარებითო.

თბილისში 60 მეწყერული უბანი და 50-ზე მეტი ღვარცოფული ხევია.

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა რეგისტრაცია დაიწყო

სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი გაფრთხილებთ

*"საქართველოში სავალდებულო სოციალურ დაზღვევას დაქვემდებარებულ პირთა რეგისტრაციისა და ინდივიდუალური (პერსონიფიცირებული) აღრიცხვის წესის შესახებ," პრეზიდენტის 2002 წლის 10 დეკემბრის **N507** ბრძანებულების შესაბამისად, სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდს 2004 წლის 1 იანვრამდე დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა, 2006 წლამდე კი სოციალურ დაზღვევას დაქვემდებარებულ დანარჩენ პირთა რეგისტრაცია და პერსონიფიცირებული აღრიცხვა დაევალა. ფონდი აფრთხილებს საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა იურიდიულ პირს (მიუხედავად სამართლებრივი ფორმისა), 2004 წლის 1 იანვრამდე შესაბამისი ანკეტებით მოახდინოს დასაქმებული პირების რეგისტრირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი დაჯარიმდებიან.*

მაკა ჭაიანი

ეს გაფრთხილება თანაბრად ეხება როგორც ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებს, ისე ინდივიდუალურ მეწარმეებსა და თვითდასაქმებულებს. მათ ევალებათ, რეგისტრაცია გაიარონ სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის შესაბამის რაიონულ ფილიალებში. სპეციალური ანკეტებიც იქვე გაიცემა. თავის მხრივ, დასაქმებულებს ევალებათ, დროულად შეავსონ ანკეტები და გაიარონ რეგისტრაცია, რათა, საჭიროების შემთხვევაში, დროულად დაინიშნონ პენსია, დახმარება ავადმყოფობის ან დროებითი უმუშევრობის გამო, დახმარება ორსულობის დროს ან მრავალშვილიანობის შემთხვევაში. სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში განმარტავენ, რომ სავალდებულო სახელმწიფო სოციალურ დაზღვევაზე განცხადების შევსებისა და ჩაბარების შემდეგ მოქალაქე ავტომატურად ხდება დაზღვევის პირი და იღებს სადაზღვევო ბარათს.

საპენსიო რეფორმის თანახმად, ყველა დაწესებულება და კერძო ორგანიზაცია ხელფასის ან ნებისმიერი სხვა სახის ანაზღაურების გაცემის დროს სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში რიცხავს დაზღვევის თანხას კონკრეტულ პირზე. თანხა გროვდება მოქალაქის პირად ანგარიშზე. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დაზღვეული მოიპოვებს უფლებას ამ და სხვა დამატებითი სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამაში მონაწილეობაზე. ყველა დაზღვეულ პირს აქვს უფლება, წელიწადში ერთხელ სოციალური დაზღვევის ფონდის შესაბამის განყოფილებაში მოითხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია დამქირავებლის მიერ მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხული სადაზღვევო შენატანის შესახებ. დაქირავებულს შეუძლია, თავად მოითხოვოს რაიონულ განყოფილებაში სარეგისტრაციო ანკეტა და შეავსოს იგი.

ინდივიდუალური აღრიცხვიანობის განხორციელებისთვის საჭირო მონაცემების მიწოდებაზე თავის არიდების, დადგენილ ვადებში წარუდგენლობის ან არასრულად, არაზუსტად წარდგენისთვის, დამზღვევები – ორგანიზაცია, დაწესებულება, ინდივიდუალური მეწარმე და თვითდასაქმებული, პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მათ მიმართ გამოყენებული იქნება ფინანსური სანქციები. რაც შეეხება სადაზღვევო ანგარიშს, მასში პიროვნების პირად მონაცემებთან ერთად, მითითებული იქნება ხელფასის ოდენობა, დაზღვეული პირისთვის დარიცხული თუ შესატანი სადაზღვევო გადასახადის თანხა, სადაზღვევო გასაცემელთა დანიშვნის, გადაანგარიშების, ინდექსაციისა და დარიცხვის შესაბამისი მონაცემები. მოქალაქეებს ინდივიდუალურ სადაზღვევო ბარათებს შესაბამისი რაიონული განყოფილებები გადასცემენ.

ზღვარზე

ყველა პრობლემის თავი და თავი მწირი ბიუჯეტია

სხვა ქვეყნებში, მცირე მოცულობის დაფინანსების შემთხვევაში, სახელმწიფო მხოლოდ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს აფინანსებს. ე.ი. თუ მოსახლეობამ არ დაიცვა ეს პრევენციული ღონისძიებები და გახდა ავად, მაშინ თვითონ უნდა უზრუნველყოს მკურნალობა. "უცხოლები გვეუბნებიან, - როცა მხოლოდ 12 დოლარი გაქვს, მიხედე იმუნიზაციას, მიხედე ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და დანარჩენს მიხედოს მოსახლეობამ და აიღოს ეს ტვირთი," – აცხადებს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვასილ ჭეიშვილი.

სოფიკო ოხანაშვილი

ნაწილი მეორე

მთელ მსოფლიოში კარგად აპრობირებული ლიმიტირებული დაფინანსების მეთოდი საქართველოში დამახინჯებული ფორმით ხორციელდება, რადგან ეს ლიმიტი ფინანსების სიმცირით არის განპირობებული. საზღვარგარეთ კი ლიმიტს კონტროლის დატვირთვა აქვს, რომ ექიმებმა დაუსაბუთებლად არ დახარჯონ წამლები პაციენტზე, რაც არცთუ იშვიათი შემთხვევაა დასავლეთში.

დღეს საქართველოში სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდს 1500 კონტრაქტორი სამედიცინო დაწესებულება ჰყავს. თითოეულ ობიექტთან წლის დასაწყისშივე ხელშეკრულების გაფორმებისას განისაზღვრება თანხის ლიმიტირებული მოცულობა, რასაც ეს სამედიცინო დაწესებულება წლის განმავლობაში მიიღებს სახელმწიფოსგან. დღეს საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების დასაფინანსებლად სახელმწიფო ლიმიტირებული დაფინანსების ორ მეთოდს – ე.წ. დიარჯისა და გლობალბიუჯეტის მეთოდებს იყენებს.

დიარჯის მეთოდით ხელმძღვანელობისას სახელმწიფო წლის დასაწყისში კონტრაქტორთან აფორმებს ხელშეკრულებას. თავიდანვე აფრთხილებს, რომ წლის განმავლობაში მას შეუძლია მხოლოდ 100 შემთხვევის დაფინანსება. რაოდენობის განსაზღვრა წინა წლების მონაცემებისა და პროგნოზების საფუძველზე ხდება. ეს 100 შემთხვევა არის ლიმიტი - ანუ ამაზე მეტ შემთხვევას სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს, თუმცა არსებობს ალბათობა, რომ, წინა წელთან შედარებით, მეტი შემთხვევა დაფიქსირდეს. ნაკლები შემთხვევის დაფიქსირებისას დიარჯის მეთოდის გამოყენებით სახელმწიფო მხოლოდ ამ შემთხვევებს აფინანსებს.

გარდა იმისა, რომ დამატებითი შემთხვევის გამოვლენისას სახელმწიფო მას ვეღარ დააფინანსებს, პრობლემაა ისიც, რომ, მცირე ფინანსური შესაძლებლობების გამო, სახელმწიფო შემთხვევას მხოლოდ ნაწილობრივ აფინანსებს, დანარჩენს კი საავადმყოფო თავის თავზე იღებს. ეს, თავის მხრივ, ახალი პრობლემის მიზეზი ხდება.

"სახელმწიფომ მე გადამიხადა 100 ლარი, მაგრამ საავადმყოფოს ეს ოპერაცია დაუჯდა 200 ლარი, იმიტომ, რომ მედიკამენტი გამოიყენა და სხვა. აქედან გამომდინარე, ექიმი და საავადმყოფოც იძულებულია, პაციენტს დამატებითი თანხა გადაახდევინოს," - მცირე დაფინანსების შედეგად ქრთამის აღების გაჩენის რეალურ შესაძლებლობებზე საუბრობს ვასილ ჭეიშვილი.

დიარჯის მეთოდის გამოყენება არცთუ ეფექტური აღმოჩნდა. ამიტომ, სახელმწიფომ ალტერნატიულ მეთოდებზე დაიწყო ფიქრი და რამდენიმე კონტრაქტორთან უფრო მოქნილი, გლობალბიუჯეტის მეთოდის გამოყენება დაიწყო. **"წლის დასაწყისში, პროგნოზის საფუძველზე, სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებასთან დებს ხელშეკრულებას, რომ წლის განმავლობაში იგი მიიღებს, ვთქვათ, 100 ლარს და, ამ თანხის სანაცვლოდ, წლის განმავლობაში უნდა გაატაროს ამა და იმ დიაგნოზით ასი პაციენტი. თუ მივიდა 110 პაციენტი, საავდმყოფოს რისკია, თუ მივიდა 90 პაციენტი - სახელმწიფოს რისკი,"** - განაცხადა ჭეიშვილმა. მისივე თქმით, გლობალბიუჯეტის მეთოდი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის უფრო ხელსაყრელი და მომგებიანია, რადგან თანხის უფრო თავისუფლად ბრუნვის საშუალებას იძლევა, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ საავადმყოფო უფრო მეტ პაციენტს მოემსახუროს და აღარც ექიმები დაიწყებენ ავადმყოფის ჯიბისკენ ყურებას. **"ეს არის საავადმყოფოების დეცენტრალიზაცია და ადგილებზე მართვა,"** - ამბობს ჭეიშვილი.

დასკვნა ცალსახაა. ყველა პრობლემის თავი და თავი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მცირე თანხები, წყვეტილი დაფინანსება და დაფინანსების ალტერნატიული საშუალებების არარსებობაა. სამინისტროსა და ფონდის წარმომადგენლების თქმით, გამოსავალი არსებობს, რაც, მშპ-დან და ბიუჯეტიდან ჯანდაცვის სფეროზე უფრო მეტი თანხის მობილიზების გარდა, საქართველოში კერძო დაზღვევის კულტურის განვითარებას ანუ სახელმწიფოს დაფინანსების ალტერნატიული წყაროს შექმნას გულისხმობს. უფრო მეტიც, ვასილ ჭეიშვილისა და სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ნატა ყაზაყაშვილის თქმით, გაცილებით გამარტივდება ჯანდაცვის დაფინანსების პროცედურა, როდესაც გადასახადების მობილიზებას თვითონ სოციალური ფონდი განახორციელებს. მათი მტკიცებით, ამით გადაიჭრება მთელი რიგი პრობლემები - მათ შორის, ყველაზე მტკივნეული, წყვეტილი და ჩამორჩენითი დაფინანსების პრობლემა. ყაზახაშვილის ვარაუდითვე, გაიზრდება გადასახადების ამოღებაც, რაც, ასევე, მთელი რიგი პრობლემების მოგვარებას შეუწყობს ხელს.

ეს პროცესები დაწყებულია. სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი 2005 წლიდან კომპანიად გადაკეთდება და ზემოთ აღნიშნულ ფუნქციებს იტვირთავს.

დაპირება და პროგნოზები ერთია, მაგრამ სულ სხვაა, რა გაკეთდება რეალურად. ფონდსა და სამინისტროში ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი. ისინი განსახორციელებელ ცვლილებებზეც ისეთსავე დიდ იმედს ამყარებენ, როგორსაც უკვე გატარებული რეფორმებზე. სასურველია, რომ, გადასახადების მობილიზების პარალელურად, ფონდმა, ამ გადასახადების ფარგლებში, მოსახლეობას მკაფიოდ განსაზღვრული მომსახურების პაკეტიც შესთავაზოს.

პუბლიკაციათა ეს ციკლი "24 საათმა" მოამზადა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური დახმარებით, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოსგან (IREX) მიღებული გრანტის მეშვეობით. მიუხედავად ამისა, მხოლოდ "24 საათი" აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. პუბლიკაციებში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ გამოხატავდეს საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს (IREX), კავკასიაში ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლობის (USAID/Caucasus MIssion) ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალურ პოზიციას.

ორი სიტყვით

თბილისი. შაბათს გმირთა მოედანზე მემორიალურ კედელთან ქვეყნისათვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს ინვალიდ მეომართა და ვეტერანთა კავშირის "დემეტრე თავდადებულის", "დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირისა" და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ვეტერანთა კოალიციის წევრებმა. აქციაში 200-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. „ყველაფერს, რასაც ჩვენ ბავშვებს წასაკითხად ან საყურებლად ვთავაზობთ, გულმოდგინე და მზრუნველი გამოკვლევა სჭირდება", — აცხადებს საპატრიარქოს პრესცენტრის უფროსის მოადგილე ზურაბ ცხოვრებაძე. ამ მიზნით, საპატრიარქოს პრესცენტრის წევრს ნანა ბოკუჩავას დაევალა ინგლისელი მწერლის ჯესიკა როულინგსის ნაწარმოების „ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა" შესწავლა. „დასკვნები ყველაზე სევდიანია და უნებურად გვაგონებს ზოგიერთი თანამედროვე ოკულტისტის დანაქადებს - რომ XXI საუკუნე ადამიანის დაფარული ოკულტური შესაძლებლობების გამოვლენის საუკუნე იქნება", — ამბობს ზურაბ ცხოვრებაძე. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. „მე მომხრე ვარ გარკვეული ლიტურგიკული განახლებისა", — აცხადებს მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენელი დიდ ბრიტანეთში, ეპისკოპოსი კალისტე (უეარი). იგი ლიტურგიკულ განახლებაში გულისხმობს შემდეგს: ძღვნის კურთხევის ლოცვები ხმამაღლა მორწმუნეების გასაგონად უნდა ითქვას, რადგან ამ ლოცვებში არის ევქარისტიის ღვთისმეტყველება, მისი დოგმატური და სულიერი არსი. აგრეთვე, უნდა არსებობდეს უფრო ღია ფორმის კანდელი, რათა ხალხმა დაინახოს, თუ რას აკეთებს მღვდელი; არ იყოს აღსავლის კარი დაკეტილი და ფარდა ჩამოფარებული. გარდა ამისა, უკვე არსებობს პრაქტიკა, რომ ეკლესიებში წირვა-ლოცვის ზოგიერთ ნაწილს გუნდი გალობს, მაგრამ სხვა ნაწილებში გალობას მთელი მრევლი იწყებს. „საჭიროა ამის უფრო ფართოდ დანერგვა", — აცხადებს ეპისკოპოსი კალისტე. ცნობილია, რომ იგი ცოტა ხნის წინათ საქართველოში იმყოფებოდა. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ქობულეთის პროფესიულ ლიცეუმში 25-ე ერთდღიანი სემინარი გაიმართა, რომლითაც საქართველოს დაწყებითი პროფესიული განათლების აგრარული პროფილის სასწავლო დაწესებულებებში მიმდინარე ფერმერთა სწავლება-კონსულტაციები დასრულდა.

სემინარები მიზნად ისახავდა ფერმერული საქმიანობის სწავლებას, კონსულტაციებს, ფერმერული მეურნეობების მართვისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენას.

ერთდღიანი სემინარები 5 ნოემბერს მარნეულის პროფესიული სასწავლებლიდან დაიწყო და კავკასიაში გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტების ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის ინიციატივით მიმდინარეობდა. სემინარებმა 25 სასწავლო დაწესებულება მოიცვა. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებული ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგები აპირებენ სასწავლო პროცესის ჩაშლას და სახელფასო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნას. მათ ჯერ კიდევ არ მიუღიათ სექტემბრის, ოქტომბრისა და ნოემბრის თვის ხელფასები, რაც მთლიანობაში 200 ათას ლარზე მეტია.

როგორც აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების განათლების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ გასვიანმა განაცხადა, მასწავლებლებმა რამდენჯერმე მიმართეს სამინისტროს, თუმცა ქვეყანაში ბოლო დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა ხელფასების გაცემა შეაფერხა. მისივე განმარტებით, თუ პედაგოგები კუთვნილ თანხას დროულად არ მიიღებენ, ისინი სასწავლო პროცესის ჩაშლით იმუქრებიან.

აფხაზეთის ლეგიტიმური განათლების სამინისტროს საქართველოს მასშტაბით დევნილთა 46 სკოლა და 18 ბაგა-ბაღი ექვემდებარება, სადაც 17800-ზე მეტი პედაგოგი მუშაობს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

ხარაგაული. ხარაგაულის რაიონის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის ინიციატივით, მალე ერთადერთი სამლოცველო სახლის ეზოში ეკლესიის მშენებლობა დაიწყება, რომელსაც მოსახლეობა, რამდენიმე წელიწადია, ელის. როგორც რაიონის კულტურის განყოფილების გამგემ ნიკოლოზ დეკანოსიძემ განაცხადა, რაიონში მორწმუნეებს ერთადერთი გუმბათიანი სამსართულიანი სამლოცველო სახლი ემსახურება, რომელიც 1900 წელს რომანოზ დეკანოსიძემ ანდრია პირველწოდებულის სახელზე ააშენა. 1921 წელს კი კომუნისტებმა ის საპატიმროდ აქციეს.

ნიკოლოზ დეკანოსიძის თქმით, რაიონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხითა და მოსახლეობის შემოწირულობებით სამლოცველო სახლის ეზოში ეკლესიის მშენებლობისთვის საძირკველი გაჭრილია და მშენებლობაც უახლოეს მომავალში დაიწყება.

ხარაგაულის რაიონში სულ 36 კულტურის ძეგლია, რომლებსაც ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან ერთად მოსახლეობაც პატრონობს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სოფლებში რამდენიმე უძველეს ეკლესიას ჩაუტარდა რესტავრაცია. **მედია-ნიუსი**

მოკლედ

ქართველი მოსამართლეები სემინარებს გერმანიაში გადიან

ქართველ მოსამართლეთა დელეგაციამ გუშინ გერმანიაში ერთკვირიანი ვიზიტი დაასრულა, რომლის ფარგლებშიც მათ გერმანიის ქალაქების მიუნხენის, ლაიფციგისა და ბერლინის სასამართლოებსა და გერმანიის ბუნდესტაგში შეხვედრები გამართეს. დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ლადო ჭანტურია. დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე ავთანდილ აბაშიძე, ქუთაისის საოლქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა მამალაძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი მეტრეველი და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე მერაბ ახობაძე. დელეგაციის ვიზიტი გერმანიაში კონრად ადენაუერის ფონდმა "საერთაშორისო თანამეგობრობამ" დააფინანსა.

ვიზიტისას გამართულ სამუშაო შეხვედრებზე განიხილეს მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის, გერმანული სამართლებრივი მოწყობის, აგრეთვე, გერმანიის საპატენტო და სამარკო ნიშნების სამსახურის ფუნქციებთან, ფედერალური სასამართლოს საქმიანობასთან, გერმანიის ადმინისტრაციულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული საკითხები.

საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივ რეფორმაში აქტიურად მონაწილეობს გერმანული მხარე. ამ ქვეყნის დახმარებით მოხერხდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი კანონის მიღება და დანერგვა საქართველოში. ქართველი მოსამართლეები, ბოლო სამი წელიწადია, გერმანული მხარის დაფინანსებით სისტემატურად სტუმრობენ გერმანიას და იქაურ მართლმსაჯულების სისტემას ეცნობიან.

მედია-ნიუსი

ექვობენ, რომ ბოსნიაში ალ-ქაიდას ერთ-ერთი წევრი იმყოფება

ამერიკის სპეცსამსახურები დარწმუნებულნი არიან, რომ საერთაშორისო ტერორისტული ქსელის "ალ-ქაიდას" ერთ-ერთი თავკაცი, ბალკანეთის ქვეყნებში მისი კოორდინატორი ომარ ავლადი ბოსნიაში ჩავიდა. ამის შესახებ განცხადება საერთაშორისო ტერორიზმის ექსპერტმა დარკო ტრიფუნოვიჩმა გააკეთა. თუმცა, ოფიციალური წყაროები ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ და არც კომენტარს უკეთებენ ბოსნიასა და ჰერცოგოვინაში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას. არადა, ავლადის გამოჩენის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება საეჭვოდ დაემთხვა ერთმანეთს. პოლიციის ცნობით, სამთავრობო დაწესებულებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების შტაბ-ბინების დაცვის გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მსოფლიოში მომხდარ ტერორისტულ აქტებს უკავშირდება.

სტაბილიზაციის ძალების მრავალნაციონალური დივიზიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, **"ჯერჯერობით, ადგილი არ ჰქონია რაიმე კონკრეტულ მუქარას, თუმცა, საშიშროება არსებობს და ყურადღების მოდუნება არ შეიძლება"**.

ორი სიტყვით

თბილისი. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ინფორმაციით, რუსთავის N2 მკაცრი რეჟიმის კოლონიიდან 10 სექტემბერს გაქცეული ალექსანდრე დაგლოშვილი და გიორგი გელუკაშვილი დააკავეს. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გელუკაშვილი სასჯელს დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მუხლით იხდიდა. რუსთავის N2 მკაცრი რეჟიმის სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან 10 სექტემბერს სულ 129 პატიმარი გაიქცა. ამ დროისათვის დაკავებულია 88 ძებნილი. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს უშიშროების სამინისტრო დღეს პროფესიულ დღესასწაულს აღნიშნავს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით არანაირი ღონისძიებები არ იგეგმება.

წლევანდელისგან განსხვავებით, შარშან უშიშროების ორგანოთა პროფესიული დღესასწაული ფეიერვერკებითაც აღინიშნა და მინისტრმა ვალერი ხაბურძანიამ სამსახურებრივი მოვალეობის წარმატებით შესრულებისთვის რამდენიმე თანამშრომელს ჯილდოები და სიგელები გადასცა. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) ეგიდით, 1-2 დეკემბერს თბილისში, სასტუმრო "მარიოტში" მოსამართლეთა მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. კონფერენციის თემაა "სამართლის განვითარება და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა". აღნიშნულ საკითხებზე მოხსენებებს მოსამართლეები, სახელმწიფო მოხელეები, იურისტები და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები გააკეთებენ. გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტროს დაკვეთით, 1993 წლიდან GTZ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სამართლისა და იუსტიციის რეფორმებს ახორციელებს. **ინტერ-პრესი**

პოლიციელები დანაშაულს უარყოფენ

გუშინ, გამთენიისას, ეგრეთ წოდებულ მიხაილოვის საავადმყოფოში თავის არეში ბლაგვი საგნით მიყენებული დაზიანებით, ადვოკატი მევლუდ ჯანჯღავა მიიყვანეს. დაზარალებული ადვოკატის განმარტებით, ის პოლიციელებმა უმიზეზოდ, უმოწყალოდ სცემეს.

"გამაჩერეს, ფული მომთხოვეს, შევეკამათე, არ დამინდეს და მცემეს", - ასეთი კომენტარი გააკეთა დაზარალებულმა, რომლის დაკითხვაც გამომძიებელმა გუშინ ვერ მოახერხა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ პირველადი დახამარების აღმოჩენის შემდეგ საავადმყოფოდან გაწერილ მევლუდ ჯანჯღავას საგამოძიებო ჯგუფმა ველარ მიაგნო. მისამართი, რომელიც დაზარალებულმა მიუთითა, არა მისი საცხოვრებელი სახლის, არამედ დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ადვოკატურის მისამართი აღმოჩნდა. ჯანჯღავას დასაკითხად მისულ საგამოძიებო ჯგუფს ადვოკატურა დაკეტილი დახვდა.

ჩვენი ინფორმაციით, გუშინვე დაკითხეს საგზაო პოლიციის ის თანამშრომლები, რომლებიც ჯანჯღავასთან მომხდარ ინციდენტში მონაწილეობდნენ. ჩვენი ინფორმაციით, საგზაო პოლიციის თანამშრომლებმა უარყვეს დაზარალებული ადვოკატის მიერ მათთვის წაყენებული ბრალდება და მომხდარში თავად ჯანჯღავა დაადანაშაულეს.

მათი ჩვენებების მიხედვით, მთვრალმა ადვოკატმა პოლიციელებს "დებოში" აუტეხა.

"ის ავტომანქანიდან უკვე დასისხლიანებული გადმოვიდა, ჩვენ არაფერ შუაში ვართ", - ასეთი ერთი და იგივე შინაარსისაა

ადვოკატი ჯანჯღავა პოლიციელებს ცემაში სდებს ბრალს.

პოლიციელების მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენებები.

"რა მოხდა სინამდვილეში, ჯერჯერობით, დადასტურებულად ვერაფერს გეტყვით. რისი თქმაც შემიძლია, არის მხოლოდ ის, რომ საქმეში, რომელიც მე გადმომეცა, საეჭვო ცალმხრივი ჩვენებებია. დაახლოებით 12 პოლიციელი ამბობს, რომ არაფერი დაუშავებია. კონკრეტულად, რომელმა მათგანმა მიაყენა მევლუდ ჯანჯღავას თავის არეში ბლაგვი საგნით დაზიანება, ამის შესახებ არც ერთი არაფერს ამბობს. სანამ დაზარალებულს და მის თანმხლებლებს არ დავკითხავთ, რომელი მხარეა მართალი, ვერ გავარკვევთ. უნდა ჩატარდეს ამოცნობა, დაპირისპირება და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა, სამწუხაროდ, დაზარალებული გუშინ ვერ დავკითხეთ", - განაცხადა ჩვენთან საუბრისას მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის პროკურორმა მირზა დოლიძემ.

პროკურორის თქმითვე, თუ გაირკვევა, რომ მომხდარში საგზაო პოლიციის თანამშრომლები ტყუიან, ისინი შესაბამისად დაისჯებიან.

24 საათი

სამეგრელოს პოლიციის ახალი უფროსი ძველი პოლიციელია

პირველი გვერდიდან

სწორედ ამ პრინციპით მოხდა პოლიციაში ძველი კადრის დაბრუნება. სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლდა ელგუჯა ჯამბურია და მინისტრის ბრძანებით, მისი პოსტი ოთხი წლის განმავლობაში კადრების განკარგულებაში მყოფ პოლიციის გენერალს, თემურ მურღულიას ერგო. შეგახსენებთ, რომ თემურ მურღულია შსს-დან წასვლამდე შს მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა და კრიმინალურ პოლიციას ზედამხედველობდა. თანამდებობიდან გათავისუფლებამდე, ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე იგი ზუგდიდში გადასახლდა და 1997-1998 წლებში სამეგრელოში "ზვიადისტების" სხვადასხვა ფრთის წარმომადგენელთა, ძირითადად, ტყეში გასული დაჯგუფებების მიერ შექმნილ დაძაბულ კრიმინალურ სიტუაციას ახშობდა. იგი პირადად ხელმძღვანელობდა იმ პერიოდში სამეგრელოში ჩატარებულ გახმაურებულ სპეცოპერაციებს. მოგვიანებით, თემურ მურღულია ყველასთვის მოულოდნელად შს მინისტრის თანამდებობიდან დაითხოვეს. მაშინდელი "რკინის მინისტრის" კახა თარგამაძის განმარტებით, მან ზუგდიდში მომხდარი ბატალიებისას სერიოზული შეცდომები დაუშვა. მართალია, თემურ მურღულიას გათავისუფლების მიზეზი ოფიციალურად არ დასახელებულა, მაგრამ გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით, მურღულია გოჩა ესებუას ლიკვიდაციის ოპერაციის გამო დაითხოვეს სამსახურიდან. ოთხი წლის მანძილზე იგი უმუშევარი იყო და როგორც შს მინისტრის პირველი მოადგილე შოთა ასათიანი აცხადებს, თემურ მურღულიას პოლიციაში დაბრუნება მისმა პროფესიონალიზმმა გამოიწვია. **"თემურ მურღულია გამოცდილი პროფესიონალია, მისი დანიშვნა ოპერატიული თვალსაზრისით მოხდა, ამ რეგიონში დაძაბული კრიმონოგენული სიტუაციაა და მურღულია წესრიგის დამყარებას შეძლებს. თანაც, სისტემა სიახლეს, კადრების გადახალისებას მოითხოვს,"** – ჩვენთან საუბრისას განაცხადა შს მინისტრის პირველმა მოადგილემ, რომელმაც ახალი უფროსი უკვე წარუდგინა პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლებს.

კიდევ ერთი ცვლილება მთაწმინდა-კრწანისის პოლიციაში მოხდა. პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ვაჟიშვილი გიორგი გამსახურდია, რომელიც მთაწმინდა-კრწანისის პოლიციის მე-2 ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე იყო, თანამდებობიდან საკუთარი სურვილით წავიდა. გიორგი გამსახურდია მშვიდობიანი დემონსტრაციის მსვლელობისას შს ყოფილი მინისტრის გვერდით იდგა და კანცელარიისა და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიებს კობა ნარჩემაშვილთან ერთად აკონტროლებდა. **"მე პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას შვილი ვარ და ვიცავ პრეზიდენტ შევარდნაძის უსაფრთხოებას, რათა ის ტრაგიკული მოვლენები არ განმეორდეს, რაც ერთხელ უკვე მოხდა საქართველოში. ამ ხალხში არის თბილისის პოლიციის სამი ყოფილი უფროსი, რომლებმაც მამაჩემი, საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ დაამხეს, შემდეგ კი ტყეში დასდევდნენ მოსაკლავად,"** – აცხადებდა გიორგი გამსახურდია, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით, თანამდებობა გუშინ სწორედ პროტესტის ნიშნად დატოვა. მისი შემცვლელის ვინაობა ჯერ არ დასახელებულა.

ცხინვალში ქართველი მამა-შვილი გაათავისუფლეს

ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ ცხინვალის მილიციის განყოფილებიდან ერთკვირიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ქურთის თემის სოფელ სვერში მცხოვრები მამა-შვილი ხეთერელები გაათავისუფლეს.

მათი დაკავება სოფელ სვერში მომხდარ ყაჩაღობის ფაქტს უკავშირდება. მაშინ ექვსი შეიარაღებული პირი ხეთერელების ოჯახში შეიჭრა, გაიტაცეს 700 ლარი, 5 ათასი რუსული რუბლი და ავტომანქანა. თავდამსხმელთა შორის დაზარალებულებმა თავიანთი მეზობელი, გვარად ჯიოევი ამოიცნეს, რის შემდეგაც ქურთის პოლიციამ იგი დააკავა, ყაჩაღობაში ბრალი წარუდგინა და ამჟამად თბილისში, მე-5 იზოლატორში იმყოფება.

აღნიშნული ფაქტიდან ცოტა ხანში ხეთერელები ჯიოევების ოჯახში მიიჭრნენ და ოჯახის უფროსს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ჯიოევის მამამ სხეულის ნაკლებად მძიმე დაზიანება მიიღო. აღნიშნულ ფაქტზე დაზარალებულმა საჩივარი ერთდროულად შეიტანა ქურთისა და ცხინვალის პოლიციაში, რის შემდეგაც ქალაქ ცხინვალის მილიციამ ისინი დააკავა. ქურთის პოლიციის უფროსის ვახტანგ გოგიძის განცახდებით, ჯიოევის ცემის ფაქტს ქართული მხარეც იძიებს და ამიტომ ოსებს ხეთერელების დაკავების უფლება არ ჰქონდათ. მან ეს საკითხი გასულ კვირას ცხინვალში გამართულ ქართულ-ოსური ადმინისტრაციების ტრადიციულ შეხვედრაზე დააყენა, რის შემდეგაც, ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების შინაგან საქმეთა მინისტრისა და მისი მოადგილის უშუალო ჩარევის შედეგად, დადებითად გადაწყდა. ჯიოევის ცემის ფაქტზე გამოძიებას ქართული მხარე გააგრძელებს.

როგორც ცხინვალის პროკურორმა გურამ ბაბუციძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ე.წ. სამხრეთ ოსეთის სამართალდამცველებს ხეთერელები უკანონოდ ჰყავდათ დაკავებული. მომხდარ ფაქტზე მოკვლევას ჩვენ ვაწარმოებდით. ვინაიდან ადგილი აქვს სხეულის ნაკლებად მძიმე დაზიანებას, ამიტომ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის საკითხი არ დადგება და ხეთერელების საქმე კანონის შესაბამისად, ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების მიზნით, სასამართლოში გადაიგზავნება.

24 საათი

შესაძლოა, შეიარაღებულ ძალებში ვინმეს დესტრუქციული ჩანაფიქრი ჰქონდეს

ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში დავით დარჩიაშვილი არ გამორიცხავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ისეთი პირების არსებობას, რომლებიც შეეცდებიან, რაიმე ფორმით ნეგატიური დამოკიდებულება გამოხატონ საქართველოში განვითარებული მოვლენების მიმართ.

დარჩიაშვილი შენიშნავს, რომ ეს პირები ჩაბმულნი არიან კომერციულ და კორუფციულ საქმიანობაში, აქვთ თავიანთი შეხედულებები ქვეყნის წარსულსა და მომავალზე, ეს შეხედულებები კი დემოკრატიული განვითარების პროცესების ადეკვატური სულაც არ არის. "ამიტომ, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მათ რაიმე დესტრუქციული ჩანაფიქრი ჰქონდეთ," - დასძენს ექსპერტი.

მისივე თქმით, სხვა საქმეა, რამდენად შეძლებენ ისინი ჩანაფიქრის განხორციელებას, შესწევთ თუ არა რაიმეს დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი, გაიზიარებენ თუ არა მათ აზრს ელიტური სამხედრო ნაწილები.

"თუმცა, გულარხეინად ყოფნა მაინც არ შეიძლება. ჯარის პროფესიონალიზმი არ გამოიხატება იმაში, თუ როგორ ისვრის ჯარისკაცი. პროფესიონალიზმის მანიშნებელი არის ის, თუ რამდენად ლოიალური, არაპოლიტიზებულია იგი და რამდენად ემორჩილება დისციპლინას. ამ მხრივ კი ქართულ ჯარში ყველაფერი რიგზე ნამდვილად არ არის", - მიიჩნევს ექსპერტი.

დარჩიაშვილის აზრით, თავდაცვის ამჟამინდელი მინისტრი ბალანსირების პოლიტიკას ატარებს და, თუ სახმელეთო ჯარების ყოფილ სარდალთან ნიკა ჯანჯღავასთან დაკავშირებულ ინციდენტს არ ჩავთვლით, იგი რადიკალურ გამწვავებაზე არასდროს წასულა. ახლა კი, თუ ახალმა ხელისუფლებამ ქვეყანაში რეალური დემოკრატიული გარდაქმნები დაიწყო, მაშინ ეს პროცესი არმიასაც უნდა შეეხოს. კერძოდ, შესამცირებელია კადრები, დასაწინაურებელია ის ხალხი, ვინც სწორად აზროვნებს და ასე შემდეგ. "ეს პროცესიც არანაკლებ წინააღმდეგობას გამოიწვევს არმიაში. მისი თავიდან აცილება ბევრად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გონივრულად იმოქმედებენ რეფორმის ავტორები და რამდენად დაუჭერს მხარს რეფორმას სამოქალაქო საზოგადოება", - დაასკვნის დარჩიაშვილი.

მედია-ნიუსი

ახმედ ზაკაევმა დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო

დიდი ბრიტანეთის შსს-ს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ახმედ ზაკაევს პოლიტიკური დევნილის სტატუსი და, შესაბამისად, პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ივანოვმა დიდი ბრიტანეთის ეს გადაწყვეტილება მკაცრად შეაფასა და განაცხადა, რომ "ახმედ ზაკაევისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემა ჩეჩნეთის და რუსეთის სხვა ქალაქების მცხოვრებლებისთვის, რომლებიც ტერორიზმის მსხვერპლნი გახდნენ, სერიოზული დარტყმა იყო." მისი თქმით, ეს ფაქტი სერიოზულ გავლენას იქონიებს ორი ქვეყნის მიერ საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ დაწყებულ ბრძოლაზე.

"თანხა, რომელიც სამართლებრივ დავაში დამარცხებულმა მხარემ ახმედ ზაკაევს უნდა გადაუხადოს, 700 ათას სტერლინგს, დაახლოებით, 1,1 მილიონ დოლარს აღწევს," – ასეთი განცხადება გააკეთა ასევე დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკური დევნილის სტატუსით მყოფმა ოლიგარქმა ბორის ბერეზოვსკიმ. მის განცხადებას პასუხი გასცა რუსეთის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ნატალია ვიშნიაკოვამ, მისი ინფორმაციით, ლონდონის სასამართლოს მიერ ზაკაევის საქმის დახურვა არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის პროკურატურამ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე შეწყვიტა. "ზაკაევი კვლავინდებურად საერთაშორისო ძებნილია და, ინგლისის გარდა, სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში გადაადგილებისას, მას დააპატიმრებენ," – განაცხადა ნატალია ვიშნიაკოვამ.

ბასაევი 5 მილიონ დოლარად შეფასდა

რუსეთის სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა დააწესეს ჯილდო მათთვის, ვინც მილიციას შამილ ბასაევის ადგილსამყოფელის თაობაზე ინფორმაციას მიაწოდებს. შამილ ბასაევის გაცემისთვის დაწესებულია სოლიდური ჯილდო - 5 მილიონი დოლარი. ჩეჩნეთის ერთ-ერთი სპეცდანაყოფის მეთაურის რამზან კადიროვის განცხადებით, თანხას ის ჩეჩენი ბიზნესმენები გადაიხდიან, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი ჩეჩნეთში სტაბილიზაცია დამყარდეს. "ბიზნესმენთა განცხადებით, ისინი მზად არიან, ბასაევის დაპატიმრებაში და ან ლიკვიდაციაში 5 მილიონი დოლარი გადაიხადონ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალ წელს ჩეჩნეთი ბასაევის გარეშე შეხვდეს," – განაცხადა კადიროვმა.

18-წლიანი სტაჟის მქონე პოლიციელს 13 ბანკის გაძარცვა ბრალდება

ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიციის სერჟანტს, ძმასთან და კიდევ ერთ თანამოაზრესთან ერთად, ბრალად ედება 13 ბანკის გაძარცვა. არადა, 46 წლის უოლტერ ჯონ ბეიტსი დეტროიტის პოლიციის მკვლელობების გამოძიების განყოფილებაში, არც მეტი არც ნაკლები, 18 წელი მუშაობდა.

გამოძიების მონაცემებით, ბეიტსი, როგორც წესი, ან გარედან ადევნებდა თვალ-ყურს, როცა მისი თანამზრახველები ბანკს ძარცვავდნენ, ან მძღოლის ფუნქციას ასრულებდა. სულ, დეტროიტსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 2002 წლის ივლისიდან ნოემბრამდე 13 მსგავსი დანაშაული მოხდა.

პოლიციის სერჟანტის ძმის ალბერტ სტივენ ბეიტსის მიმართ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გამოძიება, რადგან მას ბანკების გაძარცვასთან ერთად, სხვა დანაშაულებრივი დაჯგუფების შემადგენლობაში ძარცვების მოხდენაც ბრალდება. მესამე თანამზრახველმა, 43 წლის კევინ ფოსტერ-ბეიმ კი ყველა წარდგენილ ბრალდებაში თავი დამნაშავედ სცნო. ბრალდების თითოეული პუნქტის მიხედვით, დამნაშავეებს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ელით.

დიდ ბრიტანეთში „ალ-ქაიდას" ბოევიკების დაპატიმრებით მსხვილი ტერაქტი აიცილეს

გუშინწინ დიდ ბრიტანეთში ორი პიროვნება დააპატიმრეს, რომლებიც საერთაშორისო ტერორისტულ ქსელთან კავშირში არიან ეჭვმიტანილნი. ერთი მათგანის დაკავება ქალაქ გლოსტერში, მეორესი კი – მანჩესტერში მოხდა. დაკავების ოპერაცია განახორციელა სკოტლანდიარდის სპეციალურმა ანტიტერორისტულმა დანაყოფმა - CO-13.

გლოსტერში ჩატარებულ ოპერაციას განსაკუთრებით მასშტაბური ხასიათი ჰქონდა – პოლიციამ მთელი ის საცხოვრებელი კვარტალი ალყაში მოაქცია, სადაც 24 წლის, ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილი ცხოვრობდა. მეტიც, მთელი 119 სახლის მაცხოვრებლების ევაკუაციაც მოახდინეს. ყოველივე განხორციელდა იმ ეჭვის გამო, რომ ეჭვმიტანილს ბინაში შეიძლებოდა ასაფეთქებელი ნივთიერებები ჰქონოდა. ეს ეჭვი მალევე გამართლდა. "ალ-ქაიდასთან" კავშირში ეჭვმიტანილ ბრიტანელს ბინაში მართლაც დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩნდა.

ამჟამად პატიმარი, რომელიც, პოლიციის მონაცემებით, აზიური წარმოშობის ბრიტანელი მოქალაქეა, პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. ის დაპატიმრებულია 2000 წელს მიღებული, ტერორიზმის შესახებ ბრიტანეთის აქტის 41-ე მუხლის თანახმად "ანუ ტერორისტული აქტების განხორციელებაში, მზადებასა და ინიცირებაში მონაწილეობის ეჭვის გამო".

გამოძიების მონაცემებით, ტერორისტები ამზადებდნენ ტერაქტს ან, მეტიც, ტერაქტების სერიებს. მათ შესაძლო სამიზნეთა შორის ბრიტანეთის სამეფო ოჯახი, საინფორმაციო-დაზვერვის ცენტრის შტაბ-ბინა და მაყურებლებით სავსე ფეხბურთის სტადიონი სახელდება.

გარდა ამისა, პოლიცია ეჭვობს, რომ ერთ-ერთ დაკავებულს კავშირი ჰქონდა ბრიტანელ "ფეხსაცმლის ტერორისტ" რიჩარდ რიდთან, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს, ფეხსაცმელში ჩადებული აკრძალული ნივთიერების დახმარებით ავიაკომპანია "ამერიკან ეარლაინსის" თვითმფრინავის ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობისთვის.

ხუთშაბათს გლოსტერში ჩატარებული ოპერაციის მნიშვნელობაზე ისიც მეტყველებს, რომ მის თაობაზე ინფორმირებული იყო ქვეყნის ხელისუფლება. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის დევიდ ბლანკეტის თქმით, **"ჩვენ არ მივიღებდით ასეთ მკაცრ ზომებს, დარწმუნებულნი რომ არ ვიყოთ, რომ ეს ადამიანი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და თავისუფლებისთვის ძალზე სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომაც, მოხარულნი ვართ, რომ დაზვერვამ და უსაფრთხოების სამსახურებმა ასე კარგად იმუშავეს"**.

სამართალდამცველთა ინფორმაციით, გლოსტერში დაპატიმრებულ ტერორიზმში ეჭვმიტანილსა და მანჩესტერში დაკავებულ 39 წლის ადგილობრივ მაცხოვრებელს შორის უშუალო კავშირი არსებობს.

პარიზის მეტროში ტერაქტების მომწყობს სამუდამო პატიმრობა ელის

1995 წელს პარიზში განხორციელებული სამი ტერაქტის ორგანიზატორს, ალჟირელ ისლამისტს ბუალემ ბენსაიდს ხუთშაბათს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. ამ გადაწყვეტილებით პარიზის სპეციალურმა სასამართლომ 2002 წლის 30 ოქტომბერს გამოტანილი განაჩენი დაამტკიცა.

ბენსაიდი დამნაშავედ აღიარეს პარიზის მეტროში 1995 წლის 25 ივლისს, 6 და 17 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქებების მომზადებაში. ამ ტერაქტების შედეგად დაიღუპა რვა და დაიჭრა 200-მდე ადამიანი. მაშინ ამ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე შეიარაღებულმა ისლამურმა დაჯგუფებამ აიღო.

"ტრასეკას" უმოკლესი მარშრუტი ავღანური ნარკოტიკებისათვის

პირველი გვერდიდან

საერთო ჯამში 6000 კმ შეადგინა და მის დაფარვას ერთი თვე დასჭირდა. ავტომანქანები ყოველდღიურად 10-12 საათს მოძრაობდნენ და დღეში დაახლოებით 250-350 კმს გადიოდნენ. მთიან გზებზე მგზავრობა მხოლოდ 25-30კმ/სთ იყო შესაძლებელი. უკვე აღმოსავლეთისაკენ, მთიან გზებს სტეპები და უდაბნოები ენაცვლება, სადაც დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 50 ცელსიუს გრადუსზე მეტია. აი, ასე მოახდინა დაიმლერ-კრაისლერმა თავისი ავტომობილების გამძლეობის რეკლამირება, რასაც სასარგებლო საქმეც წარმატებით შეუთავსა და ომისაგან დანგრეულ ავღანეთში ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაიტანა.

საქართველოს ხელისუფლების სიხარულის მიზეზი კი ჩვენი ქვეყნის გავლით ევროპა-კავკასია-აზიის სტარანსპორტო დრეფნის (TRACECA) ავტომობილების მარშრუტად გამოყენების აპრობაცია წარმოადგენდა, რამაც წარმატებით ჩაიარა.

როგორც ცნობილია, ავღანეთის ინფრასტრუქტურის აღდგენის საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ყურადღებით სარგებლობს. ჯერ კიდევ, 2002 წლის 21-22 იანვარს ტოკიოში გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც 61 ქვეყნისა და 21 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, განიხილეს ავღანეთის სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის აღდგენის საკითხი. რაც ყველაზე საყურადღებოა, ჰუმანიტარული დახმარების ეგიდით ავღანეთს გამოეყო 4,5 მლრდ დოლარი. დაიწყო მუშაობა სპეციალური 10 წლიანი პროგრამის შექმნისათვის, რომლის დროსაც ავღანეთმა უნდა მიიღოს დამატებით 15 მლრდ დოლარის დახმარება.

ამ ჰუმანიტარული დახმარების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი, რასაკვირველია, დასავლეთიდან წამოვა. აი, რას ვკითხულობთ, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ტრანსპორტის და კომუნიკაციების სამინისტროს ინფორმაციაში: **"უკვე დაიწყო ჰუმანიტარული ტვირთების ტრანსპორტირება ავღანეთის მიმართულებით სხვადასხვა დერეფნების გამოყენებით. ცნობილია, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის ღირებულების დაახლოებით 10%-ს მისი საერთაშორისო გადაზიდვის ხარჯები შეადგენს. ჩვენი ამოცანაა, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის ნაწილი ტრასეკას დერეფნის გავლით მოხვდეს ავღანეთში, რადგანაც ეს ფაქტი, გარდა მისი პირდაპირი ეკონომიკური ეფექტისა, კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს ტრასეკას დერეფნის სიცოცხლისუნარიანობასა და მის მნიშვნელობას."**

ამდენად, გასაკვირი არ არის ის აჟიოტაჟი, რაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ჩვენს ქვეყანაში "დაიმლერ-კრაისლერის" ავტოკოლონის შემოსვლას მოჰყვა. "ტრასეკას" მარშრუტის გამოყენებით ავღანეთისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული ტვირთების გადაზიდვა მომავალში "ტრასეკას" უფრო პოპულარულს და საინტერესოს გახდის ევროპისა და აზიის ქვეყნებისთვის. ამის შესახებ რწმენა გამოთქვეს თბილისში 16 სექტემბერს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრმა მერაბ ადეიშვილმა და კონცერნ "დაიმლერ-კრაისლერის" ვიცე-პრეზიდენტმა კლაუს მაიერმა. **"დარწმუნებული ვარ ამ აქციას ტვირთბრუნვის ზრდა და ეკონომიკური აღმავლობა მოჰყვება,"** - განაცხადა მერაბ ადეიშვილმა. კლაუს მაიერმა კი, თავის მხრივ დასძინა, რომ ტრასეკას" მარშრუტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ეს გაცილებით მოკლე გზაა ევროპისა და აზიის დასაკავშირებლად.

"რასაკვირველია, "ტრასეკას" დერეფნის ამოქმედებას, როგორც კონკრეტულად საქართველოსათვის, ასევე კავკასიისა და შუა აზიის რეგიონებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ეკონომიკური დატვირთვა გააჩნია. სხვა თუ არაფერი, დამოუკიდებლობის განმტკიცების გზაზე მყოფ სახელმწიფოს საერთაშორისო სატრანსპორტო მაგისტრალზე მდებარეობა უდიდეს ფუნქციას სძენს, რაც თავის მხრივ სტაბილურობის და დამოუკიდებლობის გარანტი უნდა იყოს," - აცხადებს საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების და სტრატეგიული კვლევების ფონდის პრეზიდენტი ბ-ნი ალექსანდრე რონდელი.

ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ რატომღაც არავინ აქცევს ყურადღებას იმ საშიშროებას, რაც ამ მარშრუტის ამოქმედებით ელის არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად "ტრასეკას" ქვეყნებს და ევროპის რეგიონს.

ეს საფრთხე ავღანეთში აკუმულირებულ ნარკოტიკების უზარმაზარ მარაგს და აყვავების გზაზე მდგომ ნარკოწარმოებას უკავშირდება.

"ძალიან მისასალმებელი მოვლენაა, რომ დაიწყო ტრასეკას მოქმედება და ეს დაიწყო ავღანეთის ჰუმანიტარული რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში. მაგრამ რამდენადაც ეს ერთი მხრივ მისასალმებელია, მეორე მხრივ გარკვეულ რისკებს შეიცავს, იმ მხრივ რომ არ იქნეს გამოყენებული ეს მარშრუტები ნარკოტრანზიტისათვის," - აცხადებს საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბ-ნი ნიკა ლალიაშვილი. მისი თქმით, ამ რისკების თავიდან ასაცილებლად საქართველოს უშიშროების მინისტრმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა აზერბაიჯანელ და ირანელ კოლეგებთან. **"ირანში საქართველოს უშიშროების მინისტრი შეხვდა არ მხოლოდ თავის უშუალო კოლეგას, არამედ კონკრეტულად ნარკობიზნესის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნილი უწყების ხელმძღვანელობასაც, რომლებმაც უდიდესი შეშფოთება გამოხატეს ავღანეთიდან მომავალ ნარკოტიკულ საფრთხესთან დაკავშირებით, რადგან ირანი მოსაზღვრე ქვეყანაა და თუკი ტრანზიტი შედგა, ნარკოტვირთები გაივლის ირანზეც. ირანში გამართულ შეხვედრაზე ითქვა, რომ მთავარია ნარკოტრანზიტი აღიკვეთოს დასაწყისშივე. ანუ სჯობია დახარჯო რისკის ადგილზე, სიტყვაზე - ხუთი დოლარი, ვიდრე შემდეგ მოგიწიოს ევროპაში ათასობით დოლარის დახარჯვამ უკვე დანიშნულების ადგილზე ჩასულ ტვირთთან საბრძოლველად,"** - აღნიშნა ნიკა ლალიაშვილმა. მისი თქმით, ძირითადი საფრთხე, რასაც ეს დერეფანი შეიცავს ავღანური წარმოების ნარკოტიკია და არა სხვა კონტრაბანდული ტვირთი. **"რა თქმა უნდა იარაღის უკანონო ბიზნესიც და მისი ტრანზიტიც საფრთხეა, მაგრამ ძირითადი რეალური რისკი ნარკოტრანზიტია,"** - ამბობს ლალიაშვილი. მისი განცხადებით, საფრთხეს წარმოადგენს ჰუმანიტარული ტვირთის ჩატანის შემდეგ ავღანეთიდან უკან დაბრუნებული ავტოკოლონებიც, რომლებიც ევროპაში უნდა დაბრუნდნენ, ხოლო სატვირთო თუ მსუბუქ ავტომანქანებში ნარკოტიკების შენახვისათვის უამრავი "სამალავი" არსებობს. **"მარტო საბურავებით რამდენიმე ასეულ ათასობით დოლარის ღირებულების ნარკოტიკის გადატანა შეიძლება,"** - აცხადებს უშიშროების სამინისტროს პრეს-მდივანი. **"გზა გაიხსნა. მორჩა. ამ ბიზნესში იმხელა ფული ტრიალებს და ისეთი მაღალი დონის პირები არიან ჩართულნი, რომ თუკი გზა არსებობს, შემოტანის საშუალებებიც მოიძებნება. რეგიონული კოორდინაციის გარეშე კი ამ საფრთხის შეჩერება შეუძლებელია,"** - აცხადებს ლალიაშვილი. რისკის ფაქტორს კიდევ უფრო ზრდის ავღანეთში ნარკოტიკული ნივთიერების კოლოსალური რაოდენობა და უაღრესად დაბალი ფასი. ლალიაშვილის თქმით, საუბარია ათასობით ტონაზე, ხოლო იქ ადგილზე ერთი გრამი ოპიუმი ძალზედ იაფი ღირს. ფასი კი ტრანზიტის ხარჯზე იზრდება და ევროპაში უკვე ძვირად იყიდება, თუმცა სხვა ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან შედარებით, ავღანური ჰეროინი და ოპიუმი იქაც იაფია, რაც ავღანეთიდან ნარკობიზნესს საერთაშორისო ნარკობარონებისათვის კიდევ უფრო სარფიანს და მიმზიდველს ხდის.

უნდა ითქვას, რომ საქართველოს სხვადასხვა უწყებებში ამ საფრთხესთან დაკავშირებით სხვადასხვა შეფასებები კეთდება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის სამართალდამცავ ორგანოებთან და სპეცსამსახურებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ზაზა სუხიშვილის თქმით, "დაიმლერ-კრაისლერის" ავტოკოლონის ავღანეთში მოგზაურობის "ტრასეკას" მარშრუტის ამოქმედებასთან დაკავშირება ცალსახად არ შეიძლება. ამ მისიას უბრალოდ ჰუმანიტარული ფუნქცია ქონდა. ხოლო, "ტრასეკა" კი უფრო დიდი თემა და დიდი იდეაა, **"თუმცა რასაკვირველია "ტრასეკას" მარშრუტის გამოყენება ჩვენი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია",** - აცხადებს ზაზა სუხიშვილი. რაც შეეხება ამ მარშრუტის ნარკოტრანზიტად გამოყენების საფრთხეს, უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლის თქმით, ეს არც თუ ისე სახიფათოა. **"თუ "ტრასეკას" მარშრუტით გააქტიურდა ტვირთების მოძრაობა, იმის შიში, რომ გააქტიურდება ნარკოტიკების მოძრაობა, არ უნდა გვქონდეს,"** - ამბობს ზაზა სუხიშვილი. მისი თქმით, ნარკოვაჭრობა აქამდეც არსებობდა და ამის შემდეგ მასშტაბები დიდად არ შეიცვლება. რაც შეეხება ამ ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ბრძოლას, უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელი თვლის, რომ ბრძოლა ძირითადად საზღვარზე უნდა ხდებოდეს თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, რაც საქართველოს დღესდღეობით არ გააჩნია.

ამ საფრთხესთან დაკავშირებით, თავისი კომენტარი გააკეთა საქართველოს დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. **"თავისთავად ნებისმიერი სატრანსპორტო დერეფანი პოტენციური საფრთხის შემცველია, მათ შორის "ტრასეკაც." მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ენერგიული ბრძოლა გამოუცხადა ნარკობიზნესს, ჩვენს ხელთ არსებული ოპერატიული ინფორმაციით, ავღანეთში იზრდება ნარკოტიკული ნივთიერებების წარმოება და მარშრუტირების მასშტაბები. თუმცა, ოპერატიული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ "ტრასეკას" დერეფნის საშუალებით მოხდება ამ ნარკოტიკული ნივთიერების ტრანზიტი, არ გაგვაჩნია,"** - ნათქვამია საქართველოს დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის სიტყვაძვირ კომენტარში.

თუმცა, ავღანური ჰეროინის და ოპიუმის ევროპაში ტრანზიტისათვის, საერთაშორისო ნარკობარონები და მათი მფარველები რომ უმოკლეს მარშრუტს - "ტრასეკას" აირჩევენ, დიდი ვარაუდი არ სჭირდება. არც იმას სჭირდება დიდი ვარაუდი, რომ კორუფციის ჭაობში ჩაფლულ და ეკონომიკურად დაუძლურებულ საქართველოს ამ ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ბრძოლა არ შეეძლო. მით უმეტეს, როცა ამ საფრთხეზე ღიად არავინ საუბრობს. ახლა კი ამ პრობლემაზე ღიად უნდა ვისაუბროთ.

ნუ დაიშლებით!

დღეს, ჩვეულების საწინააღმდეგოდ, ჩემს პუბლიკაციას სათაური წავუმძღვარე წინ: ეს ორი სიტყვა — "ნუ დაიშლებით!" თავისთავად გასაგებია, ვის მიმართავს ეს სათაური — ფართო გაგებით, ჩემს თანამემამულეებს, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში შეკრებილნი იყვნენ რუსთაველის პროსპექტზე, და ყველა მათ თანამოაზრეს; ვიწრო გაგებით კი მათ, ვინც საზოგადოებრივ აზრს ხმამაღლა გამოხატავდა და ამით აყალიბებდა კიდეც. ნუ დაიშლებით!..

ნოდარ ლადარია

ამ ბოლო დროს, ალბათ რევოლუციური ვითარების გამო, "24 საათის" ომბუდსმენიც, ასე ვთქვათ, ყაზარმულ რეჟიმზე გადავიდა. ნუ გეგონებათ, თითქოს საკუთარ თავზე მესამე პირში იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ კომუნისტურ-ნომენკლატურული სუბიექტებით დასახლებული წარსულის ნოსტალგია მიღრღნის გულს — უბრალოდ, ამგვარად უფრო ახლოს ვგრძნობ თავს მკითხველთან, ანუ მასთან, ვის ინტერესებსაც ვიცავ. ყაზარმული რეჟიმის მეტაფორა კი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ადრე გაზეთის ფურცლებზე გამოჩენილი მასალები იყო ჩემი ძირითადი საზრუნავი, დღეს უკვე პირდაპირ რეალობას უნდა დავუპირისპირდე, როგორც ერთ-ერთი თქვენგანი, ვინც მასში გამავალი ერთადერთი კარის, მასმედიის წინაშე დგას და მისი ღიობიდან შესცქერის ცხოვრებას.

დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა მარტო და არა იმდენად ამ ღიობის არსებობა, არამედ შუქფილტრი, რომელიც მასში შეიძლება იყოს ჩაყენებული. და კიდევ ერთი რამ: დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიიღო სიტყვის თავისუფლების ცნებამ...

მაგრამ შორიდან უნდა მოვუაროთ...

ეს შორეთი კი ძალიან ახლოს იწყება: "კონტრრევოლუცია". ძველი თითქმის უკვე მივიწყებული სიტყვა დღეს თითქმის ყველას აკერია პირზე. ეს ტერმინი აღშფოთებული უნივერსიტეტის კონტექსტში გამოჩნდა პირველად. ვიღაცამ წითელი მანქანის კაპოტზე მიამაგრა სლოგანი: "გსურთ კონტრრევოლუცია? მიიღებთ!" (რაღაც ამგვარი ეწერა). კონტრრევოლუციის არსებობა რევოლუციის დამცველთაგან რაღაც საგანგებო ზომებს გულისხმობს. საინტერესოა, რომ დღეს საქართველოში მომხდარი ცვლილებებით უკმაყოფილონი სწორედ ამ საგანგებო ზომების გამოწვევას ცდილობენ. მიზეზი მარტივია: მათ არსებობას არანაირი პოზიტიური საბაბი არ გააჩნია, ეს არსებობა მხოლოდ მის წინააღმდეგ მიმართულმა ძალამ შეიძლება გაამართლოს. ამ სასოწარკვეთილ და განწირულ მდგომარეობაში კი ყველა ხერხი გამოდგება: პარლამენტის დარბაზში ისტერიული კივილი და გუშინდელ მოვლენათა ისტორიული შეფასების მოთხოვნა (რამდენი ხანია, ადა მარშანიას არსებობაც კი დაგვავიწყდა!); მონაცემები რაღაც ახალი სისტემის იარაღზე, რომელსაც ვიდეოაპარატურაც კი ვერ აფიქსირებს და მხოლოდ დაკვირვებულ, ალბათ ანთროპოსოფიული ვარჯიშებით ოდესღაც უკიდურესად გამახვილებულ მზერას თუ შეუძლია მისი დანახვა (ნეტა ვის ეცალა მაშინ იმისთვის, მანანა გიგინეიშვილს დასდგომოდა ავტომატებით?!); ინფორმაცია უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში შეჭრის შესახებ...

აი, ეს უკანასკნელი ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას. ჯერ ერთი, არავინ იცის, რა მოხდა სინამდვილეში. სიტყვა "შეჭრას" არ გამოვიყენებ, რადგანაც "კმარას" აქტივისტებს ისეთივე სტუდბილეთები აქვთ, როგორც, მაგალითად, სტუდკავშირის წევრებს და საუნივერსიტეტო კორპორაციის სრულუფლებიან წევრებს წარმოადგენენ. მაგრამ მივყვეთ მოვლენებს და შევეცადოთ საინფორმაციო ნაკადიდან მათი მიმდევრობის აღდგენას.

დილით ხდება ინციდენტი (როგორც ეტყობა, "კმარას" აქტივისტებსა და უნივერსიტეტის რექტორს შორის), რომლის ბუნება და შინაარსი არავის აინტერესებს. ეს ბუნება და შინაარსი უცნობი რჩება. ორი სიტყვა — "კარების აჭედვა" — იმდენად დამახასიათებელია დამოუკიდებელი საქართველოს ბოლოდროინდელი ისტორიისთვის, რომ უშუალო მოწმეების გარეშე ვერ დავადგენთ, რეალურ ქმედებას შეესაბამება, წარმოთქმულ მუქარას, თუ უბრალოდ მეტაფორაა.

თუმცა ის კი უნდა ითქვას, რომ საკმაო სიზუსტითაა ცნობილი "კმარას" მოთხოვნები: გადადგეს რექტორი, გადადგნენ ფაკულტეტების დეკანები.

ამის შემდეგ რექტორი გამოთქვამს აზრს — იქნებ ჯობია, გადავდგეო — რის შემდეგ უცნაური ოპერატიულობით იკრიბება უნივერსიტეტის დიდი საბჭო. უცნაური ოპერატიულობით-მეთქი იმიტომ ვამბობ, რომ რაც მე ცხოვრების განმავლობაში დისერტანტები მინახავს (კანდიდატებიცა და დოქტორებიც), ყველა ერთნაირად კანკალებდა შიშით, ვაი თუ საბჭო არ შეიკრიბოსო, ტელეფონების გრძელ სიებს აფრიალებდნენ და სათითაოდ აფრთხილებდნენ საბჭოს წევრებს. აქ კი რამდენიმე "ბავშვის" (ვარიანტი: "ლაწირაკის") თავხედობაზე დიდმა საბჭომ ისეთი დისციპლინა და მხედრული სიმარჯვე გამოიჩინა, რომ წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამისათვის ნიმუშად გამოდგებოდა. დიდი საბჭო რექტორს სთხოვს, დარჩეს თანამდებობაზე. მანამდე კი პროფესორი მარიამ ლორთქიფანიძე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელთან აღწევს და იქ მღელვარებისგან ქართულიც კი ავიწყდება. საიდან ასეთი მღელვარება? როგორ თუ საიდან? — დიქტატურა მოდის!

ამის შემდეგ მომავალ დიქტატურას დახვედრაც მოუწყვეს პირველი კორპუსის წინ. დახვედრა მართლაც რომ საზეიმო იყო: "სეიშენმაც" კი იმღერა. როგორც უნივერსიტეტის ერთმა თანამშრომელმა ამიხსნა, ეს ბიჭები შუა სემესტრში დასვეს ფასიან განყოფილებაზე, სადაც არა თუ არაფერს სწავლობენ (ამით ვის გააკვირვებ?), სწავლის საფასურსაც არ იხდიან. რას არ იმღერებდნენ!

დახვედრის ორგანიზატორად (ამის მიხვედრა ადვილია) ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დეკანი, ნუგზარ ფოფხაძე უნდა ვიგულისხმოთ. ამ პერსონაჟის თუმცა არასრული, მაგრამ შთამბეჭდავი პორტრეტი ჩვენი გაზეთის ფურცლებზე უკვე დაგვიხატა ირაკლი ბერიაშვილმა (28 ნოემბერი, *ჯანყი მდივნებისა*). მისი ერთი წინადადება — თუ როინი გადადგება, მეც გადავდგები — საკმარისი აღმოჩნდა წყლის ასამღვრევად. ჰოდა, უნივერსიტეტის ბაღშიც უკვე მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა, ვინ იდგა და ვინ ყვიროდა — ფოფხაძის "შვილობილი", მეტრეველის იდეური მომხრე, დისკრედიტირებული პოლიტიკური პარტიის წევრი თუ მაღლივ კორპუსში ჰოთ-დოგის ბიზნესის მეწილე.

აქ თითქოს ყველაფერი უნდა დამთავრებულიყო, მაგრამ მეორე დღეს უნივერსიტეტის რექტორი მოულოდნელად აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგა. მიზეზი არ ცხადდება, შეკითხვებზე რექტორი გაურკვევლად პასუხობს. გადადგომის ცნობა ძალებს მატებს საპროტესტო აქციას, რომელიც უკვე მოტორიზებულ ხასიათს იძენს: მომცრო ზომის ავტობუსი კეტავს ჭავჭავაძის პროსპექტს, ქალაქში კი უნივერსიტეტის თეთრ-ცისფერი დროშებით აღჭურვილი მანქანები დაჰქრიან. კრწანისის რეზიდენციაში სტუდკავშირთა ლიდერები სტუმრობენ.

მეორე დღეს კვლავ იკრიბება დიდი საბჭო და, როგორც მოსალოდნელია, რექტორის განცხადებას უარყოფით რეზოლუციას ადებს. თუმცა პირველი კორპუსის წინ შეკრებილ ხალხს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის გამოჩენა აშოშმინებს.

რას ნიშნავს ეს ყველაფერი?

შესაძლო ინტერპრეტაციებიდან მხოლოდ ორი განვიხილოთ. ერთი ზედაპირულია და მას უფრო მეტი ადგილი დასჭირდება. მეორე უფრო ღრმაა, სამაგიეროდ, უფრო მოკლედ გამოითქმის.

ზედაპირულიდან დავიწყოთ.

სახეზეა "კმარას" ტაქტიკური შეცდომა. ასე აღიქვამენ მოვლენას ისინი, ვინც საქართველოში მომხდარ რევოლუციურ ძვრებს მხარს უჭერს. მართლაც სრულიად ზედმეტი იყო ამხელა ხმაურის გამოწვევა იმის გულისთვის, ვის შესახებ უახლოესი გარემოცვაც მორცხვი ღიმილითა და უხერხული ჟესტებით ამბობს (რამდენჯერ გამიგონია!): "როგორც მეცნიერი, დიდი არაფერია, მაგრამ კარგი ორგანიზატორია." მათგან ბევრი რეპეტიტორობს, ანუ საქართველოს ისტორიაში ამზადებს აბიტურიენტებს და სპეციალურად არიგებს როგორ უნდა უპასუხონ ორ კითხვას, რომელსაც სავარაუდოდ როინ მეტრეველი დაუსვამს. რატომ მხოლოდ ორს? — ახსნა შემდეგია: სხვა არაფერი იცის. შესაძლოა, ამ მონათხრობს პროტოკოლური სიზუსტე არ გააჩნდეს, მაგრამ ვერსიის სიცოცხლისუნარიანობა, აბიტურიენტთა თაობებში მისი დაჟინებული ტრადიციულობა ერთ რამეს მაინც გამოხატავს სრული უტყუარობით: პიროვნების მიმართ არსებულ განწყობას.

ამ ფენომენის დღეები მაინც დათვლილია, რადგან ერთი კვირის წინ ქართულმა საზოგადოებამ სერიოზული განაცხადი გააკეთა. ამ განაცხადის ფარგლები უნივერსიტეტში არსებული სისტემის შეწყნარებას არ გულისხმობს. მარტო დიდი საბჭოსა და რექტორის ურთიერთმიმართება რად ღირს: შენ დაგვნიშნე, ჩვენ აგირჩევთ. აქ საქმე იმას არ ეხება, ორიოდე თვით მეტ თუ ნაკლებ ხანს დარჩებიან თავიანთ თანამდებობებზე როინ მეტრეველი და ნუგზარ ფოფხაძე. ძაღლის თავი გაცილებით უფრო ღრმადაა დამარხული და აქ ინტერპრეტაციის დაპირებულ უფრო არსებით დონეზე გადავდივართ. სულ ერთი წინადადება იკმარებს მის გამოსახატავად:

დაბალ სართულებზე რადიკალური ცვლილებების გატარება გაცილებით უფრო ძნელი იქნება!

ასე რომ, მთავარი ბრძოლა ჯერ კიდევ წინ გვიძევს. ამიტომაც მოგიწოდეთ: ნუ დაიშლებით!

უნივერსიტეტის წინ მოწყობილ მიტინგზე ჯანსულ ჩარკვიანიც გამოსულა და შემდეგი უთქვამს (იხ. 28 ნოემბერი, *უნივერსიტეტში შეჭრას ველარავინ გაბედავს*): **"უწიგნური პატარა "ახვრები" წიგნიერებას ებრძვიან, მათ გენერალური პროკურორობა და პრეზიდენტობა უნდათ"**. "წიგნიერების" შესახებ უკვე საკმაოდ მოგახსენეთ, მაგრამ გიორგობა დღეს სხვა მიტინგზე გაგონილი ერთი ქალბატონის სიტყვები მაინც უნდა მოვიგონო: "*რჩეულიშვილსა და სარიშვილს რომ აღარ დავინახავ ტელევიზორში, იმისთვის მაინც ღირს აქ დგომა.*"

გავხსნათ კვანძი.

რაც არ უნდა ვთქვათ დღევანდელ ხელისუფლებაზე, მისი წარმომადგენლები სრულყოფილად ფლობენ იმას, რასაც შეიძლება ვუწოდოთ პოლიტიკური დისკურსი. უფრო მარტივად, მათი მეტყველება მათ მიერ დაკავებულ ადგილს შეესაბამება. ხომ ძნელი წარმოსადგენია, რომ ზურაბ ჟვანია ქუჩის "ბირჟავიკის" ენაზე ალაპარაკდეს და მსოფლიო რუკაზე ჯვრების ხაზვას მოჰყვეს, ან ნინო ბურჯანაძეს გაუჩნდეს მისტიური ხილვა იმის შესახებ, როგორ ცვლიან "სომხური ლობის" წევრები "ბრიტიშ პეტროლეუმის" გეგმებს, ან მიხეილ სააკაშვილმა გამართოს ყოველ ორშაბათს მამაშვილური დარიგებების დეფილე.

ერთხელ, როდესაც ბილიარდის თამაშს ვსწავლობდი, ჩემმა ოსტატმა მითხრა: "მთავარია, ერთნაირ მდგომარეობაში ყოველთვის ერთნაირად დარტყმა შეგეძლოს". პროფესიონალიზმის ნიშანი სწორედ ესაა. სამეულის გამარჯვებასთან ერთად პოლიტიკურ სიბრტყეში, ოსტატის ხელისა არ იყოს, ქართულმა ენამაც საჭირო სიმყარე შეიძინა და, იმედია, ჩვენც ვისწავლით მათი ნათქვამის სწორად გაგებას, რადგან ერთნაირ მდგომარეობაში მას ყოველთვის ერთნაირი აზრი ექნება. ამ ვითარებაში კი ვხედავთ და გვესმის, რომ მათ ჯერ ყველაფრის თქმა არ შეუძლიათ, რომ ენის სიმყარის მიუხედავად სინამდვილეს ჯერ სათანადო სიმყარისათვის არ მიუღწევია. მათ მდგომარეობა ავალებს.

მაგრამ ჩვენ ხომ ვართ ამ ქვეყანაზე, ჩვენ ხომ სულ სხვა რამეს გვავალებს მდგომარეობა, ჩვენ ხომ შეგვიძლია აქედანვე დავიძახოთ ხმამაღლა, რომ სულაც არ მოვხიბლულვართ შევარდნაძის კეთილშობილებით, რომ სულაც არ ვგრძნობთ თავს მის შვილებად, რომელთაც მზრუნველმა მამამ ძალადობის ხელი აარიდა, რომ არ გვგონია, თანამდებობიდან გადადგომა სამშვიდობოს გასვლის ტოლფასი იყოს... ამიტომაც მოგიწოდებთ: ნუ დაიშლებით!

დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ ავურიოთ ერთმანეთში სიტყვის თავისუფლება და უნიჭობის თავისუფლება. პოლიტიკოსთა თვითილუსტრაციასთან ერთად საქართველოში მედიის თვითილუსტრაციაც მოხდა. რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე შალვა ნათელაშვილის სატელევიზიო გამოსვლა, რომლის აზრი შემდეგი იყო: ნაციონალებმა ერთ-ერთ სოფელში ხალხს პრეზერვატივები დაურიგეს; როგორ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, საქართველოს მოსახლეობა ხომ სოფლის ხარჯზე იზრდება! შალვა ნათელაშვილს ქართველები ალბათ კურდღლები ჰგონია: თუ დაურიგებ პრეზერვატივებს, არ გამრავლდებიან; თუ არ დაურიგებ, გამრავლდებიან.

ნუთუ ჩვენ, ვინც ერთხელ შევიკრიბეთ და გამოვთქვით ჩვენი ნება, ახლა ეს უნდა ავიტანოთ? განა შეიძლება ამ სიტყვებს, მაგალითად, "ალტერნატიული აზრი" ვუწოდოთ? ეს კითხვები, რა თქმა უნდა, რიტორიკულია. მე მივმართავ ყველა ქართველ ინტელექტუალს, ახლგაზრდასა და ხანდაზმულს, ვინც კი "ვარდების რევოლუციაში" მიიღო მონაწილეობა: დაშლის დრო არ დამდგარა და არც დადგება. ჩვენი ხმა განუწყვეტლივ უნდა ისმოდეს.

რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ ქართული ენის პოლიტიკური რეგისტრის გამყარებასთან ერთად, მისი მედია-რეგისტრიც გამყარდეს. რომ ინტელექტის დონეზე გაირკვეს და დადგინდეს ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის თუ ცალკეული პიროვნების რეალური გავლენა. ჩვენ ეს შეგვიძლია ყოველგვარი გრანტებისა და ოფიციალური დარეგისტრირების გარეშე. ვინც ასე ბეჯითად იკრიბებოდა დაუმორჩილებლობის კომიტეტებში, დღესაც უნდა განაგრძოს შეკრება. დღეს დაუმორჩილებლობა კი არა, სიფხიზლე გვმართებს. დაუმორჩილებლობის კომიტეტს კი, მაგალითად, მღვიძარეთა საზოგადოების სახელი უფრო შეეფერება. ხომ დაარქვეს ერთი კვირის წინანდელ მოვლენებს ფრანგმა კინოდოკუმენტალისტებმა "გონიერი ხალხის რევოლუცია"? — დავამტკიცოთ ეს!

ომბუდსმენს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შაბათობით. ტელ.: 20 24 24 ან ნებისმიერ დროს ელ-ფოსტით: nladaria@24hours.ge

მეფის დაბრუნება

ტრილოგია დასრულდა

B3

ევროპის ჩემპიონატის კენჭისყრა იოჰანსონის გარეშე

B4

ვის რად უნდა სუპერმოდელი

შარლოტა რემპლინგი.

"ეროტიკული ქალების" კონკურსში კეიტ მოსსა თუ ნაომი კემპბელს არაფრის შანსი არ ჰქონდათ. რჩეულთა შორის არც ჰაიდი კლუმი აღმოჩნდა. მათ "ზრდასრულმა" მსახიობმა ქალებმა და თანამედროვე მწერლებმა აჯობეს.

ერთადერთი მოდელი, რომელიც "ეროტიკ რევიუს" "ეროტიკულ სიაში" შევიდა, სოფი დალი გახლავთ. ათასმა ამომრჩეველმა ამ მზეთუნახავების ნაცვლად მსახიობი შარლოტა რემპლინგი ("აუზი"), მწერალი ზედი სმიტი ("თეთრი კბილები"), გერმაინ გრინი და დოლი პარტონი დაასახელა. რჩეულთა ნუსხას მონიკა ბელუჩიც ამშვენებს.

"ეროტიკ რევიუს" გამომცემელმა "ივნინგ სტანდარტისთვის" მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ "ქალღმერთის წოდებისთვის ბრძოლაში მოწიფულმა შარლოტა რემპლინგმა ნორჩი ლივ ტაილერის დამარცხება შეძლო. ეს უკვე რაღაც ტენდენციის მანიშნებელია".

ცვლილებები მსოფლიო მუსიკალურ ინდუსტრიაში

ამერიკული კორპორაცია Time Warner-ის კუთვნილი ხმისჩამწერი კომპანია Warner Music, ორი მილიარდ ექვსასი ათას ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. კომპანია მფლობელობაში გადაეცა ინვესტორების ჯგუფს, რომელსაც მედიამაგნატი ედგარ ბრონფმენი (უმცროსი) უდგას სათავეში. ეს გარიგება Warner Music-ს საშუალებას მისცემს გათავისუფლდეს ვალებისგან, ხოლო ბრონფმენს, რომელიც თავიდან Seagram-ს, ხოლო მოგვიანებით, Universal Music-ს ხელმძღვანელობდა – დაუბრუნდეს მუსიკალურ ბიზნესს.

როგორც ჩანს, ბრონფმენი და მისი პარტნიორები სერიოზულად აპირებენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში დაბრუნებას. საამისოდ კი მათ საკმაო წინაპირობა აქვთ. ორიოდე კვირის წინათ ცნობილი გახდა, რომ გართობის სფეროში მოღვაწე უმსხვილესმა კომპანიამ, Time Warner-მა სწორედ ბრონფმენის კონსორციუმი აირჩია მომავალი თანამშრომლობისთვის.

თავის დროზე EMI-მ "უორნერის" მუსიკალურ იმპერიას მილიარდ ექვსასი ათას ამერიკულ დოლარად წილში ჩაჯდომა შესთავაზა. კერძო კონსორციუმს არ მიიჩნევდნენ EMI-ის კონკურენტად. EMI-სა და Time Warner-ის გარიგება მოსაწონი იქნებოდა ევროკავშირისა და აშშ-ის ანტიმონოპოლიური ძალებისთვისაც, რადგანაც შედეგად მიიღებდნენ მუსიკალური ინდუსტრიის უმსხვილეს, ძლიერ კონსოლიდაციას. გარიგება ჩავარდა, მაგრამ ამის მიუხედავად, EMI-ის დირექტორების საბჭოს ხელმძღვანელი ერიკ ნიკოლი მომავალ წარმატებებში დარწმუნებულია. გასულ კვირას ფირმამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკანასკნელი ნახევარი წლის განმავლობაში EMI-ის მოგება 0,9 პროცენტით გაიზარდა. ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ მოგება კიდევ უფრო გაიზრდება მაშინ, როდესაც მსოფლიო მუსიკალური ინდუსტრია დაძლევს ათ-პროცენტიან ვარდნას, რაც მეკობრული გზით დამზადებული აუდიოპროდუქციის მოზღვავებამ გამოიწვია. ასე რომ, გაერთიანებები და ცვლილებები ჯერჯერობით ვერ ძლევს მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნომერ პირველ პრობლემას – პროდუქციის უკანონოდ გავრცელებას.

ანალიტიკოსებს თუ დავუჯერებთ, მალე EMI თვითონ მოხვდება მდიდარი ადამიანების სამიზნეში. მაგრამ, არსებობს სხვაგვარი მოსაზრებებიც. კერძოდ კი, არ გამორიცხავენ, რომ EMI–ის ხელმძღვანელობა დაიწყებს მოლაპარაკებებს გაერთიანებაზე კერძო კონსორციუმთან, რომელსაც ბრონფმენი უდგას სათავეში. ეს ყველაფერი ვარაუდების დონეზეა, რადგანაც EMI-ს ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით კომენტარებისგან თავს იკავებს. შეგახსენებთ, ფირმასთან კონტრაქტები აკავშირებს ისეთ მუსიკოსებსა და ჯგუფებს, როგორებიცაა: "ქოლდფლეი" და კაილი მინოუგი. Warner Music-ის კლიენტებს შორის კი არიან: "ლედ ზეპელინი" და REM.

ლენონის უკანასკნელი ავტოგრაფი

იყიდება ვინილის დისკი, რომელზეც ჯონ ლენონმა სიკვდილამდე ხუთი საათით ადრე თავის მკვლელს, მარკ ჩეპმენს ავტოგრაფი უსახსოვრა. ავტოგრაფიანი ალბომის - The Double Fantasy-ის ფასი 525 ათასი ამერიკული დოლარია. "არასდროს შემხვედრია ასეთი მდიდარი ბიოგრაფიის მქონე ნივთი – პოლიციის დოკუმენტებით, თითების ანაბეჭდებით, ოლქის პროკურორის წერილით და ა.შ. ამ ჩამონათვალის გაგრძელება უსასრულოდ შეიძლება", - ამბობს კომპანია Moments in Time-ის ხელმძღვანელი ბობ ზაფიანი.

სწორედ The Double Fantasy გაუწოდა მარკ ჩეპმენმა ლეგენდარულ მუსიკოსს ნიუ იორკში, სასტუმრო "დაკოტას" წინ 1980 წლის 8 დეკემბერს; ამის შემდეგ ფანმა სურათიც კი გადაიღო კერპთან, შეტრიალდა და ოთხი გასროლით ჩაიდინა ის, რამაც მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო ადგილი მიუჩინა. მკვლელობიდან რამდენიმე საათის შემდეგ დისკი შემთხვევით რიგითმა გამვლელმა ლენონის სახლთან იპოვა. ეს ადამიანი 23 წლის განმავლობაში ინახავდა ისტორიულ ნივთს, ახლა კი გადაწყვიტა ცნობილი ამერიკული კომპანიის Moments in Time (რომელიც ავტოგრაფებს ყიდის) დახმარებით გაყიდოს რარიტეტი. ალბომის ამ ეგზემპლარზე, ახლაც ამჩნევია კერპის მკვლელის ნათითურები, რომელიც ექსპერტიზის დროს აღმოაჩინეს. დისკი თავის დროზე ჩეპმენის სასამართლოზე ერთ-ერთ მტკიცებულებად გამოიყენეს. როგორც ცნობილია, ჩეპმენს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. შარშანწინ კი მისი თხოვნა შეწყალების თაობაზე კიდევ ერთხელ გადაიდო. ალბომი The Double Fantasy, რომელზეც ჯონ ლენონმა იოკო ონოსთან ერთად იმუშავა, მუსიკოსის უკანასკნელი ნამუშევარია.

ძველი და ახალი

ერლომ ახვლედიანი: ბრძოლა გრძელდება

ანა კორძაია-სამადაშვილი

"დილის გაზეთი" მადლობას უხდის ბატონ ერლომის ნათლულს, ბატონ ზურაბ ჟვანიას იმისთვის, რომ ბატონი ერლომი "აპოვნინა". ისინი კი, ვისაც ჯერ არ აღმოუჩენია მწერალი და ადამიანი ერლომ ახვლედიანი, მრავალ მადლობას მოახსენებენ "დილის გაზეთს" "ახალი და ძველის" გამოქვეყნებისთვის. გუშინ "წიგნის სახლში" ამ კრებულის პრეზენტაცია შედგა.

ისე კი, ვფიქრობ, რომ ბატონ ერლომს ყველა იცნობს. "ზარმაცი თაგუნას ამბავი," ალბათ, ყველას აქვს წაკითხული, "ვანო და ნიკო" კი, ქართულის გარდა, სომხურ, რუსულ, ჩეხურ, გერმანულ, უნგრულ და არაბულ ენებზეცაა თარგმნილი და სულ მალე ამ წიგნის შეძენის შესაძლებლობა ნიდერლანდელ მკითხველსაც ექნება. ხოლო თუ არასოდეს არაფერი წაგიკითხავთ, შეგახსენებთ, რომ ბატონი ერლომი არაერთი ფილმის ავტორი და თანაავტორია, მათ შორისაა "ფიროსმანი", "არასერიოზული კაცი", "ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა" – რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ...

საყვარელი ავტორის თუ საყვარელი ბატონი ერლომის საღამოზე უამრავი ადამიანი მობრძანდა – ასეთი ხალხმრავლობა "წიგნის სახლში" მისი გახსნის დღის შემდეგ აღარ მინახავს. მობრძანდნენ მისი მეგობრები, სტუდენტები, უამრავი ჟურნალისტი – შესანიშნავი საღამო იყო. მართალია, საზეიმო ნაწილს დაწყება კარგა ხანს არ ეღირსა, რადგან ჩემს კოლეგებს ერთი საერთო და ცოტა გასაბრაზებელი თვისება აქვთ: ავტორს აუცილებლად საღამოს დაწყებამდე უნდა ესაუბრონ. იქნებ ავტორი თავადაც აპირებს იმის თქმას, რის კითხვასაც ისინი აპირებდნენ? მაგრამ, გუშინ ეს იმდენად გამაღიზიანებელი არ იყო: "წიგნის სახლში" უამრავი ახალი წიგნის ნახვა შეიძლება და ხალხი მშვენივრად იქცევდა თავს.

ბატონი ერლომი ავტოგრაფებს არიგებს.
ლევან ხერხეულიძის ფოტო

საღამოს წამყვანის როლი "ძველი და ახალის" გამომცემელი "დილის გაზეთის" მთავარმა რედაქტორმა, ქალბატონმა მანანა კარტოზიამ იკისრა. შესავალ წერილში, რომლის სათაურიცაა "ამ წიგნში ცხოვრების სიბრძნის არაერთ ფორმულას აღმოაჩენთ", ის წერს, რომ "ეს წიგნი საკუთარ თავში მოგზაურობის სურვილს აჩენს". გარდა ამისა, საკუთარ თავთან ბრძოლის სურვილსაც. ამის შესახებ თავად ბატონ ერლომზე უკეთ ნამდვილად ვერაფერს ვიტყვი: "ჩემს ბრძოლაში... ვგულისხმობ ბრძოლას საკუთარ თავთან, საკუთარივე თავის დასაძლევად. ეს ბრძოლა, თითქმის, უწყვეტია; იგი გრძელდება სიკვდილამდე... მე მყავს მხოლოდ ერთი მეტოქე – საკუთარი თავი. თუ მას ვძლევ, ვძლევ წუთისოფელსაც".

ისინი, ვინც ბატონ ერლომს ოდნავ მაინც იცნობენ, ალბათ, ერთხმად შესძახებენ, რომ მას საბრძოლველი აღარაფერი აქვს, უკეთესი რაღა უნდა "გამოუვიდეს". მე კი, მის შესახებ წერა რომ განვაგრძო, მეტისმეტად სენტიმენტალური წერილი გამომივა, ისევე, როგორც გამომსვლელთა ნაწილის სიტყვა ვიღაცებისთვის, თურმე, მეტისმეტად სუბიექტურად ჟღერდა. მაგრამ, წაიკითხეთ "ძველი და ახალი" და ვნახოთ, როგორ შეძლებთ მისი ავტორის ხიბლის დაძლევას...

ბოლოს მინდა, მშრალი ინფორმაცია მოგაწოდოთ: ზემოთ ჩამოთვლილი ნაწარმოებების გარდა, ბატონი ერლომი ჩინური იგავების ქართული თარგმანის კრებულის თანაავტორიც გახლავთ – მას ვუმადლით შესანიშნავ კომენტარებს, რომლებიც მათთვისაც კი ახლობელსა და გასაგებს ხდის ცისქვეშეთის დიდი კულტურას და საკმაოდ ჩახლართულ ისტორიას, ვისაც ჩინური და იაპონური ერთმანეთისგან ვერ გაურჩევია. იმედია, ამ კრებულის პრეზენტაციაც მალე შედგება და თბილისელ წიგნის მოყვარულებს კვალვ ექნებათ ბატონ ერლომთან შეხვედრის შესაძლებლობა.

P.S. წიგნში "ძველი და ახალი" ქალბატონ ნათელა გრიგალაშვილის მიერ გადაღებული ბატონ ერლომის ფოტოპორტრეტია გამოყენებული. მინდა აღვნიშნო, რომ შესანიშნავი პორტრეტია.

დებიუტანტების "დაისი"

კონსერვატორიის საოპერო სტუდია

მადი სერებრიაკოვა

წლევანდელი მუსიკალური სეზონი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საოპერო სტუდიისათვის ნაყოფიერი გამოდგა. ქართულ-გერმანული საოპერო პროდუქცია "ამადიჩის" პრემიერის შემდეგ სტუდია ფალიაშვილის "დაისს" გვთავაზობს. მართალია, "დაისი" უკვე დამკვიდრებულია საოპერო სტუდიის რეპერტუარში, მაგრამ უკანასკნელი წარმოდგენა, თითქმის, ყველა მთავარი პარტიის შემსრულებლის დებიუტით აღინიშნა. უმოკლეს დროში გადახალისებული "დაისი" სტუდიაში ახალი დირიჟორის – მალხაზ კობახიძის მოსვლითაც იყო საინტერესო. მან პირველივე სპექტაკლის შემდეგ შეიძინა თაყვანისმცემლები შემსრულებლებსა და მსმენელებს შორის: **"საოპერო სტუდიამ შეძლო, ნამდვილ ხელოვნებას აზიაროს სტუდენტებიცა და საზოგადოებაც, რომელიც ყოველთვის ინტერესით ადევნებს თვალყურს ახალგაზრდა შემსრულებლების პირველ ნაბიჯებს,"** – აღნიშნა სპექტაკლის შემდეგ კონსერვატორიის ვოკალური ფაკულტეტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ნოდარ ანდღულაძემ.

"დაისი" საოპერო სტუდიის ერთ-ერთი პირველი სპექტაკლია. 2000 წელს, როდესაც თითქმის 10-წლიანი პაუზის შემდეგ სტუდიამ მუშაობა განაახლა, პირველი სეზონი სწორედ ქართული საოპერო ხელოვნების ამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოებით გახსნა: **"ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, დასამუშავებელი - სტუდენტებისთვის ეს ხელოვნებაში ნათქვამი პირველი სიტყვაა,** – აღნიშნავს სპექტაკლის რეჟისორი გივი გაჩეჩილაძე, - **საოპერო სტუდია დიდ საქმეს აკეთებს ამით, რომ ახალგაზრდა მომღერლებს საშუალებას აძლევს, ისწავლონ დირიჟორთან, ორკესტრთან, რეჟისორთან მუშაობა."** მიუხედავად იმისა, რომ სტუდიის საოპერო სპექტაკლების ძირითადი დანიშნულება სწორედ სასწავლო პრაქტიკაა, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დადგმული მათი სპექტაკლები მაინც სრულფასოვანი საოპერო პროდუქციის სტანდარტებს პასუხობს და, შესაბამისად, მსმენელიც არასოდეს აკლია.

"დაისის" გუშინდელ წარმოდგენაზე განსაკუთრებით საინტერესო იყო დებიუტანტი მომღერლების გამოსვლა. მამუკა მანჯგალაძე (მალხაზი) და მაია თათარაშვილი (მარო) ასეთ საპასუხისმგებლო პარტიას პირველად ასრულებდნენ (ნოდარ ანდღულაძის კლასი): **"ყოველთვის ვამბობდი, რომ მამუკა დიდი ლირიკოსია – ფრაზის სისპეტაკით, შინაგანი ლირიზმით, გმირისადმი დამოკიდებულებით. მაია გამოირჩევა ლამაზი ხმით, ვოკალური კულტურით".**

ნანოს პარტიით შედგა ახალგაზრდა მეცო-სოპრანოს მარი ბაგრატიონის საოპერო დებიუტი (გოჩა ბეჟუაშვილის კლასი). ძლიერი, ლამაზი ტემბრით გამორჩეული მომღერალი ორი თვის წინათ თბილისში ჩამოსულმა ცნობილმა ფრანგმა მომღერალმა კაროლინ დიუმამ შენიშნა და საკუთარ კონცერტშიც მიაღებინა მონაწილეობა. ნანოს პარტიაში კი, არტისტიზმისა და მომხიბლავი სცენიურობის წყალობით, მან ზღვარიც წაშალა მთავარ და მეორე პარტიებს შორის. არტისტიზმით დაიპყრო მსმენელი კონსერვატორიის კურსდამთავრებულმა გოჩა დათუსანმაც (ცანგალა). აღსანიშნავი იყო არმაზ დარაშვილიც ტიტოს პარტიით (ლამარა გოგლიჩიძის კლასი) - შესამჩნევი იყო მისი დრამატული და ვოკალური ზრდა გასულ ზაფხულს განხორციელებული "იოლანტას" შემდეგ.

მარო-მაია თათარაშვილი და ნანი-მარი ბაგრატიონი.

გუშინწინდელი საღამოს უდავო გმირი მამუკა ტეფნაძე გახლდათ. ახალგაზრდა მომღერლის კიაზომ, რომელსაც იგი საკუთარ პედაგოგთან და ამ პარტიის ერთ-ერთ საუკეთესო შემსრულებელთან, ცნობილ მომღერალ ელდარ გეწაძესთან ამუშავებდა, მაყურებლის განსაკუთრებული მხარდაჭერა დაიმსახურა. მისი გამორჩეული ხმა და ღრმად გააზრებული ტრაგიკული გმირი განსაკუთრებით გამოყო დირიჟორმა. დადებითი შეფასებები არ დაიშურა ნოდარ ანდღულაძემაც: **"მამუკას თავისი ინდივიდუალობა აქვს - ენერგია, ტემპერამენტი, განსაკუთრებული დრამატურგიული ნიჭი."**

საოპერო სტუდია ახლო მომავალში რამოდენიმე პრემიერასა და განახლებულ სპექტაკლს გეგმავს, რომელთა შორის "დონ პასკუალე", "ფარული ქორწინება" და "სევილიელი დალაქია". თუმცა, სტუდიაში კვლავ პრობლემად რჩება სპექტაკლების დასადგმელად საჭირო, თუნდაც, მინიმალური თანხები. გუშინდელი "დაისიც," თითქმის, მოშიშვლებულ სცენაზე, ძველისძველი კოსტიუმებითა და ოპერის თეატრიდან ნათხოვარი მწირი რეკვიზიტებით შედგა, რაც აშკარად აკნინებდა სპექტაკლის ღირსებებს: **"სამწუხაროდ, სტუდიას არ აქვს საშუალება, სპექტაკლისთვის საჭირო დეკორაცია მოამზადოს - ოპერის თეატრიდან ვთხოულობთ ხოლმე, თუმცა თეტრისა და კონსერვატორიის სცენები ძლიერ განსხვავდება. თეატრის დეკორაციები აქ არ ეტევა, ამიტომ გვიწევს, ამით დავკმაყოფილდეთ,"** – აღნიშნა რეჟისორმა გივი გაჩეჩილაძემ.

მსხვერპლთშეწირვა

"ჩვენ ვცხოვრობთ იდეალებით"

დღეს სამხატვრო აკადემია მორიგი აქციის ეპიცენტრი იქნება. ამჯერად სტუდენტების მცირე ჯგუფი, არც ისე მცირე ზომის ტილოს დახმარებით, ფართო საზოგადოებას საკუთარ იდეალებს გააცნობს. სამხატვრო აკადემიის ფასადს 5x12 მეტრის პატარა უფლისწულითა და ვარდით მოხატული ბრეზენტი დაფარავს. დღეს აქციის მონაწილეები კიდევ ერთხელ იტყვიან ხმამაღლა: "ჩვენ ვცხოვრობთ იდეალებით".

ვერა ნეფარიძე

შესაძლოა, ეს აქცია ვიღაცებმა გარკვეული ადამიანების მხარდაჭერად აღიქვან, მით უმეტეს, თუკი მის პრეისტორიასაც გაეცნობიან, მაგრამ ეს არც ისე ახლოს იქნება სინამდვილესთან. ამჯერად სტუდენტები არ მოითხოვენ არც რექტორის გადაყენებას და არც ვინმეს დაბრუნებას. სამხატვრო აკადემიაში ეს ყველაფერი (ვგულისხმობ გია ბუღაძის პრორექტორად დაბრუნებას) გაცილებით უმტკივნეულოდ და უხმაუროდ მოხერხდა. მაგრამ, ამის მიუხედავად, სტუდენტებმა საჭიროდ მიიჩნიეს, პრორექტორის დაბრუნებასთან დაკავშირებული მითქმა-მოთქმა თავისებურად გააპროტესტონ.

როდესაც გია ბუღაძის სამხატვრო აკადემიიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება გახმაურდა, ამას ათასგვარი რეაქცია მოჰყვა. სტუდენტებისთვის ყველაზე ყურადსაღები აღმოჩნდა ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში მეტად პატივსაცემი ადამიანის კომენტარი: "ხომ ცნობილი იყო აქამდე, რომ გია ბუღაძეს ისედაც აკადემიის რექტორობა უნდოდა". აკადემიის სტუდენტების დღევანდელი აქცია ამ კომენტარის ერთგვარი პასუხია. "თუ გვინდა რამეს მივაღწიოთ, მცირედის მსხვერპლთშეწირვით უნდა დავიწყოთ და ბოლოს, როგორც პატარა უფლისწულმა, ჩვენც გავიღებთ ყველაზე მთავარს. ჩემი აზრით, გია ბუღაძემაც, გარკვეულწილად, მსხვერპლი გაიღო, როდესაც აკადემიიდან წასვლა გადაწყვიტა, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ დაბრუნდა", - ამბობს ერთ-ერთი აქტივისტი ბესა ქართლელიშვილი.

აქტივისტები პატარა უფლისწულთან.
ლევან ხერხეულიძის ფოტო

სტუდენტებს აქციის სიმბოლოდ პატარა უსფლისწული შემთხვევით არ აურჩევიათ. აქტივისტებმა ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები და მასში მონაწილე ადამიანების მდგომარეობა ნიცშესეულ გრადაციას (აქლემი-ლომი-ბავშვი) შეადარეს: აქამდე აქლემებივით ვიყავით, რევოლუციის დროს ლომის მდგომარეობაში აღმოვჩნდით და ახლა დადგა დრო, ბავშვივით გავსუფთავდეთ და ახალი ცხოვრება დავიწყოთ. თუ როგორ უნდა დავიწყოთ ახალი ცხოვრება, სტუდენტებს ამაზეც აქვთ ზოგადად ჩამოყალიბებული კონცეფცია: "არ დაყარო ქუჩაში ნაგავი; გაალამაზე და გაუფრთხილდი გარემოს შენი სახლის გარეთ; იყავი ზრდილობიანი შენზე სოციალურად დაბლა მდგომთან – მაშინ აღარ იქნება უფრო დიდი მსხვერპლის გაღება წარმოუდგენელი და გასაკვირი ზნეობრივი, ცივილიზებული საზოგადოების მშენებლობისთვის. მე ვცხოვრობ იდეალებით". როგორ მიიღებს საზოგადოება ცივილიზებული საზოგადოების მშენებლობისთვის აკადემიის სტუდენტების შეთავაზებულ რეცეპტს, ამას დღესვე ვნახავთ. აქტივისტები მოქალაქეებს დილიდანვე ელოდებიან აკადემიასთან.

მეფის დაბრუნება

ტრილოგია დასრულდა

დღეიდან "ბეჭდების მბრძანებელი" მესამედ მიდის მსოფლიოს გარშემო დიდ და დამპყრობლურ მოგზაურობაში. მსოფლიო მაყურებლის გემოვნებათა და ემოციათა "ოკუპაცია" ახალი ზელანდიიდან იწყება და 22 იანვარს იტალიით მთავრდება. ამ პერიოდში ფილმი შემოივლის მთელ ევროპას, მესამედ აზიარებს სპეც-ეფექტების ხელოვნებას საზოგადოებას და ამით დაასრულებს კიდეც ბეჭდების მბრძანებლობის ეპოქას.

ტოლკიენის ტრილოგიის მიხედვით გადაღებული ფილმების ფანებისთვის პრემიერის დღე, ცხადია, ერთი დიდი ზეიმის ტოლფასია. სწორედ მათთვის ველინგტონში ორიოდე კვირით ადრე დაიწყეს 1 დეკემბრისთვის მზადება. საგანგებოდ მოაწყეს კინო-დარბაზი, ქალაქში დადგეს ფილმის პერსონაჟთა გიგანტური ქანდაკებები, დაიწერა მრავალი წერილი და გაკეთდა კიდევ უფრო მეტი სარეკლამო რგოლი. ბოლოს კი ნანატრი დღეც დადგა.

შედეგით კმაყოფილი ჩანს რეჟისორი და სცენარის თანაავტორი პიტერ ჯექსონი. მან ხომ "ბეჭდების მბრძანებლის" კინოფირზე გადატანას რამდენიმე წელი, ულევი ფანტაზია და უზარმაზარი ფინანსური ფონდი შეალია. თუმცა, თავგანწირვამ შედეგი გამოიღო. ჯექსონის ფილმების შესაქებად კრიტიკოსების ლექსიკონების გადაქექვა და ხოტბის გამომხატველი ახალი სიტყვების მოძებნა მოუხდათ.

მეტიც, პირველმა ორმა ფილმმა წარმოუდგენელ წარმატებას მიაღწია: მათ შემქმნელებს უდიდესი ფინანსური მოგება მოუტანა, კრიტიკოსები კი მხატვრული თვალსაზრისით აღაფრთოვანა. ექვსი "ოსკარი" (თუმცა, მეორეხარისხოვან კატეგორიებში) და 1.8 მილიარდი დოლარი – ასეთი გახლავთ ამ ფილმების მონაპოვარი.

ამ ფონზე ლოგიკური იქნება, თუ ვივარაუდებთ, რომ ჯექსონის ბოლო ფილმიც, "მეფის დაბრუნება," სუპერწარმატებული იქნება.

როგორც ცნობილია, რეჟისორმა სამივე ფილმი, თითქმის, ერთდროულად, წელიწადზე ნაკლებ დროში გადაიღო. თუმცა, მან ბოლო სურათს რამდენიმე სცენა პრემიერამდე ცოტა ხნით ადრე დაუმატა.

რეჟისორი, რომელიც უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა ტოლკიენის კინო-პროექტს, ასეთივე თავგანწირვას მოითხოვდა მსახიობებისგანაც. შონ ოსტინი, ვიგო მორტენსენი, ორლანდო ბლუმი და შონ ბინი დიდხანს ვარჯიშობდნენ ცხენოსნობასა და ხმლით ბრძოლაში, ვარჯიშობდნენ ფიზიკურადაც, რათა როგორმე გაეძლოთ 274-დღიანი გადაღებებისთვის.

უსაქმოდ არც სხვა მსახიობები იყვნენ. მათ მოუხდათ ელვიშის შესწავლა – დიალექტისა, რომელიც სპეციალისტებმა საგანგებოდ ამ ფილმებისთვის შექმნეს და რომელიც მსახიობებს ნამდვილი ენასავით შეასწავლეს.

თუმცა, არის ერთი სამწუხარო ამბავიც. "ბეჭდების მრბძანებლის" ფანები ბოლო ფილმში ველარ შეხვდებიან ბოროტ ჯადოქარს სარუმანს, რომლის როლსაც კრისტოფერ ლი ასრულებდა. მსახიობის განცხადებით, ჯექსონმა მისი მონაწილეობით ეპიზოდები ფილმის საბოლოო ვერსიიდან ამოიღო. სარუმანის თაყვანისმცემლებმა კი, პერსონაჟის დაბრუნების მოთხოვნით, საგანგებო ინტერნეტ-საიტი შექმნეს.

ასეა თუ ისე, ჯექსონს სპეცეფექტებში ვერავინ შეედრება. როგორც გაირკვა, "მეფის დაბრუნების" უდიდეს საბრძოლო სცენაში 200 ათასი ციფრულად შექმნილი მეომარი მონაწილეობს. კომპანიამ კი, რომელიც ფილმის სპეცეფექტებზე აგებს პასუხს, გადასაღებ მოედანზე დამატებითი ოთახი მიაშენა, რათა სრულად განეთავსებინა სცენების შესაქმნელად საჭირო კომპიუტერული აღჭურვილობა.

ასე რომ, გასაკვირი არც არის, თუ ჯექსონი და ფილმის ფანები დღეიდან გრანდიოზულ წარმატებას ელიან. ალბათ, ახლა მაინც დააჯილდოებენ ჯექსონს პირველხარისხოვანი "ოსკარებით". ახალი ზელანდიასა და იტალიას შორის კი მისი დამპყრობლური მსვლელობა შემდეგ ქვეყნებში შეჩერდება: ავსტრია, ბელგია, კანადა, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ჰოლანდია, ნორვეგია, პორტუგალია, სამხრეთ კორეა, ესპანეთი, შვედეთი, ბრიტანეთი, აშშ (17 დეკემბერი), ისრაელი, რუსეთი, სინგაპური, ახალი ზელანდია (18 დეკემბერი), "ტაილანდი, თურქეთი, ბრაზილია, კოლუმბია, ავსტრალია, ისლანდია, არგენტინა, პოლონეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, სლოვენია, ბულგარეთი, ჩეხეთი.

ტრილოგიის გმირები.

შეიყვარე მამაშენი

იაკობ ბერგერი თბილისში.

ანა კორძაია-სამადაშვილი

იაკობ ბერგერი ქართველმა შემოქმედებმა, სოსო ალავიძემ და ვატო წერეთელმა გამაცნეს. ახალგაზრდა კაცია, უაღრესად სასიამოვნო მოსაუბრე; ფრანგისთვის მოულოდნელად, რამდენიმე ენას ფლობს. მერე გაირკვა, რომ მამამისი ინგლისელი მწერალი ჯონ ბერგერია, თავად იაკობმა განათლება ნიუ იორკში მიიღო, შემდეგ შვეიცარიაში მოღვაწეობდა, უბრალოდ, ახლა პარიზში ცხოვრობს, იქ მოღვაწეობს და თავი ფრანგად მიაჩნია. მისი პირველი ცნობილი ფილმი "ანგელოზები (ლოს ანჯელესი)" იყო, ბარსელონას ქუჩის ბავშვების სიყვარულის ამბავი. შემდგომ იაკობი დოკუმენტური ფილმებისა და რეპორტაჟების გადაღებას შეუდგა, შვეიცარიისა და საფრანგეთის ტელეარხებისთვის მუშაობდა. დიდ კინოს ის 2001 წელს დაუბრუნდა, ფილმით "შეიყვარე მამაშენი". სწორედ ამ ფილმის ჩვენება გაიმართა თბილისში, კინოს სახლში, და სწორედ ამის გამო ჩამოვიდა ის თბილისში. უნდა ითქვას, რომ ფილმს მაინცდამაინც ბევრი მაყურებელი არ ჰყოლია, რევოლუციაგადატანილ ქალაქში რეკლამისთვის არავის ცხელოდა და თან გზაც გადაკეტილი იყო – უნივერსიტეტთან დიდი ამბები ტრიალებდა.

ფილმის ჩვენებამდე, წინა საღამოს, იაკობმა თავისი და მამამისის ურთიერთობის შესახებ მიამბო. მაშინ ვიფიქრე, რომ ამას არასოდეს მოვყვებოდი, რომ ეს მეტისმეტად ინტიმური ამბავი იყო და რეჟისორის პირადი ცხოვრების შესახებ წერა ბევრი ვერაფერი საქციელია. მაგრამ, როდესაც უკვე გამგზავრებული სტუმრის შესახებ არსებულ პუბლიკაციებს გადავხედე, აღმოვაჩინე, რომ იაკობი ამას არ მალავს, სულ პირიქით.

სცენარისტი და რეჟისორი იაკობ ბერგერი, როგორც მოგახსენეთ, ცნობილი მწერლის ვაჟი გახლავთ. თითქოს ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს, მაგრამ, როგორც ჩანს, მამა-შვილს ბევრი რამ ჰქონდათ გასარკვევ-გასარჩევი, რადგან "შეიყვარე მამაშენის" ეკრანზე გამოჩენის შემდეგ მათ ურთიერთობა აღარ ჰქონიათ – მამა ძალიან განაწყენდა, რაც, კაცმა რომ თქვას, სულ არაა გასაკვირი.

გარკვეულწილად, "შეიყვარე მამაშენი" ფილმის მთავარი გმირის, მწერალ ლეო შეპარდის როლის შემსრულებლის, ჟერარ დეპარდიეს ცხოვრებასაც ეხმიანება. შეპარდი ნობელის პრემიის მისაღებად მოტოციკლეტით მიემგზავრება სტოკჰოლმში და გზად ავტოკატასტროფაში ხვდება. მას საკუთარი ვაჟი იტაცებს, პოლი, რომლის როლსაც მსახიობის ვაჟი, ჟულიან დეპარდიე ასრულებს (სხვათა შორის, ის მამას არაფრით ჩამოუვარდება). მამა-შვილი ჩრდილოეთ ევროპის გზაზე ერთმანეთს უამრავ ცოდვას ახსენებს, ისინი განრისხებულნი და დაუნდობელნი არიან. პოლი ცდილობს, მამის გული რამით მაინც მოიგოს, მაგრამ ამაოდ. გზის ბოლო მონაკვეთში მათ შეპარდის ქალიშვილიც უერთდებათ (მის როლს სილვია ტესტუ ასრულებს).

მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის რეჟისორი დაუფარავად ავლებს პარალელს თავის ცხოვრებასთან და იმ დრამასთან, რომელიც მან, სამოცდაათიანი წლების ევროპული ლიტერატურის ვარსკვლავის შვილმა, საკუთარ მამასთან ურთიერთობაში გადაიტანა, მაყურებელი სურათს ჟერარ დეპარდიეს ცხოვრებასთან აიგივებს – ალბათ, იმის გამო, რომ მამა-შვილს რეალური მამა-შვილი თამაშობს, რომ ჟულიენს (ისევე, როგორც მის გმირს და ფილმის რეჟისორსაც) ნარკოტიკებთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა. თან მწერლის ქალიშვილის როლის შემსრულებელი, ფრანგული კინოს ვარსკვლავი სილვია ტესტუც მეტისმეტად ჰგავს დეპარდიეს რეალურ ასულს, ელიზაბეტ დეპარდიეს. მოკლედ, ძალიან ჩახლართული ამბავია.

ჟერარ დეპარდიეს გმირი, ლეო შეპარდი დიდი ხელოვანია. თუმცა, ეგოისტია, მას უზარმაზარი პიროვნული ხიბლი აქვს. ამ კაცის სახის შექმნით იაკობ ბერგერმა მაყურებელს ის დაანახა, რაც მანამდე ჩაის სმისას მიამბო და რაც მე, ფსიქოანალიზში გაუთვითცნობიერებელმა და კავკასიური გაგების მქონე ქართველმა, პრობლემად ვერც კი აღვიქვი: რომ სახელმოხვეჭილი მამის ვაჟს ცხოვრება ძალიან უჭირს, რომ ის მუდამ მამის ჩრდილში რჩება და რომ მას თავგანწირვით უწევს ბრძოლა ამ ჩრდილიდან გამოსასვლელად.

რა ვიცი, ვერაფერს გეტყვით... ის, რაც ზოგისთვის პრობლემაა, ზოგისთვის სიხარულია. ჩემი მეგობარი მამაკაცები ძალიან ამაყობენ თავიანთი მამებით, მე კი ძალიან მსიამოვნებს, რომ ჩემი ხნისა დედაჩემი ჩემზე ლამაზი გოგო იყო – მაგას რა სჯობია! და საერთოდ, ზოგის ჭიქა ნახევრად ცარიელია და ზოგისა ნახევრად სავსე, გააჩნია, ვინ როგორ ხედავს.

იაკობ ბერგერმა თქვა, რომ თბილისი ძალიან მოეწონა – ზუსტად ისეთია, როგორიც ფილმებშია ხოლმე, და დაგპირდა, აუცილებლად ჩამოვაო. ძალიან კარგი, ნამდვილად გაგვიხარდება - თვითონ იაკობ ძალიან კარგი ადამიანია.



შიდსის აღარავის რცხვენია

მუსიკოსები შიდსის წინააღმდეგ

შაბათს კეიპტაუნში კონცერტი "46664" გაიმართა. ვინც, მსოფლიო კულტურის ახალ ამბებს წინათაც ადევნებდა თვალს, გაიხსენებს, რომ ეს გახლდათ ნელსონ მანდელას ნომერი პატიმრობის პერიოდში. "ყველანი რომ უბრალო ციფრებად არ ვიქცეთ, დაგვიდექით გვერდით, ერთად ვებრძოლოთ შიდსს", - აცხადებდა რამდენიმე ხნის წინ სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტი და გულისხმობდა სწორედ გუშინწინდელ კონცერტს.

ღონისძიებამ, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მზადდებოდა, მართლაც მრავალი მელომანი შეკრიბა. კეიპტაუნის გრანდიოზულ სტადიონზე 40 ათასი მაყურებლიდან ნაწილი საყვარელი მუსიკოსების – "ქორსის", პიტერ გებრიელის, U2-ს, ენი ლენოქსის, ბრაიან მეის და სხვათა მოსასმენად მივიდა, ნაწილი ბეიონს ნოულსის ტემპერამენტული ცეკვა-სიმღერის სანახავად, ზოგიც კი – შიდსიანებისადმი გულწრფელი თანაგრძნობით. სტუმრებს შორის იყვნენ ცნობილი სახეებიც, მათ შორის, ოფრა უინფრი და რიჩარდ ბრენსონი.

ერთი სიტყვით, შიდსისადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო ღონისძიება უკვე შეიძლება წარმატებულად მივიჩნიოთ. მის ჩანაწერს დღეს MTV გადასცემს. ეს ერთგვარი დამთხვევა იქნება – დღეს ხომ მსოფლიო შიდსის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. MTV-ის წარმომადგენლების ვარაუდით, 90-წუთიან შოუს სავარაუდოდ 2 მილიარდი მაყურებელი ეყოლება. შემოსული თანხები საგანგებო ფონდში გადაირიცხება, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში შიდსის კვლევას და დაავადებულთა დახმარებას აფინანსებს.

შაბათს კი, მოვლენები ასე ვითარდებოდა: პირველად სცენაზე ნელსონ მანდელა გამოვიდა. მას შავი პერანგი ეცვა და მკერდზე პატიმრობის დროინდელი ნომერი ეწერა. "შიდსით დაავადებულებიც პატიმრებს ჰგავანან. მათაც თავიანთი სნეულების გამო სამუდამო პატიმრობა აქვთ მისჯილი", - პარალელებს ავლებდა 85 წლის მანდელა, რომელმაც აპარტეიდის პერიოდში ციხეში 27 წელი გაატარა. მისი ასეთი აქტიურობა ბუნებრივია: სამხრეთ აფრიკა ხომ შიდსის მხრივ ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში იმყოფება. ქვეყნის 45 მილიონი მოსახლიდან შიდსით 5 მილიონზე მეტია ინფიცირებული.

"შიდსის უკვე აღარავის რცხვენია. ის ერთ-ერთი სამედიცინო მდგომარეობაა", - განაცხადა ბობ გელდოფმა, რომელიც თავისი აქტიურობით მანდელას არც ადრე ჩამორჩებოდა. სწორედ გელდოფმა გააკეთა 1985 წელს ძალზე წარმატებული საქველმოქმედო კონცერტი ერთდროულად ლონდონში და ფილადელფიაში ეთიოპიის მოსახლეობისთვის.

პიტერ გებრიელმა Biko შეასრულა – კომპოზიცია, რომელიც აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლ გმირს სტივ ბიკოს მიეძღვნა; ბრაიან მეიმ კი – თემატური სიმღერა 46664, რომელსაც ფონად მანდელას სიტყვები გასდევდა: "ჩემი ცხოვრება ბრძოლაა. მე ვაგრძელებ ბრძოლას".

ეკრანზე უჩვენეს ბილ კლინტონის და სამოქალაქო უფლებების ცნობილი აქტივისტის, ჯესი ჯექსონის მიმართვაც. ყოველგვარი ჰონორარის გარეშე ზემოთ ხსენებულ მუსიკოსებთან ერთად იმღერეს: ანასტასიამ, იუსუფ ისლამმა, იგივე ქეტ სტივენსმა, ენი ლენოქსმა, "ქორსმა", U2 და ენი ლენოქსმა.

მანამდე ბონო და ნოულსი კეიპტაუნის ლატაკთა უბანში ბავშვთა სახლს ესტუმრნენ. "საშინელი დანაშაული იქნებოდა, მათი იგნორირება. ამ ყველაფერს რომ გულგრილად უცქირო, ეს იგივეა, რაც ხედავდე, როგორ ტენიან ებრაელებს მატარებლებში და არაფერი მოიმოქმედო", - ასეთი იყო ბონოს კომენტარი.

გუშინ კი ბი-ბი-სი-მ საქველმოქმედო კონცერტების მოკლე ისტორიას გადახედა და რამდენიმე ის შემთხვევა გაახსენა მკითხველს, როდესაც მუსიკა მსოფლიო მოვლენებში აქტიურად ჩაერია და გაჭირვებულთა შველას შეეცადა.

როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამის ყველაზე ღირსეულ პრეცენდენტს ბობ გელდოფს უნდა ვუმადლოდეთ. 1985 წლის ივლისში ეთიოპელი მოშიმშილე ბავშვების დასახმარებლად გამართულ შოუში პოლ იანგი, ჯორჯ მაიკლი, U2, "ქუინი", ელტონ ჯონი, პოლ მაკარტნი, დევიდ ბოუი, ფილ ქოლინზი და კიდევ სხვა ბევრი ვარსკვლავი მონაწილეობდა. გელდოფმა საბოლოო ჯამში 40 მილიონი გირვანქა სტერლინგის შეგროვება შეძლო. მანამდე კი, საშობაოდ, ამავე მიზნით, გამოვიდა ასევე ცნობილი ინგლისელი პოპ-მუსიკოსების ერთობლივი სინგლი Do They Know It's Christmas? (იციან კი მათ, რომ შობა მოვიდა?).

შემდეგ ლონდონს ამერიკაშიც მიბაძეს და ვარსკვლავებმა მაიკლ ჯექსონის, ბობ დილანის, ლაიონელ რიჩის, ბრიუს სპრინგსტინის, რეი ჩარლზისა და პოლ საიმონის ჩათვლით მეორე, არანაკლებ ცნობილი ჰიტი We Are The World ჩაწერეს.

თუმცა, საქველმოქმედო კონცერტის პირველი პრეცენდენტები უფრო ადრე შეიქმნა. 1971 წელს ჯორჯ ჰარისონმა წყალდიდობით დაზარალებული ბანგლადეშელების დახმარება განიზრახა და ბანგლადეშისთვის კონცერტი ნიუ იორკში, მედისონ სქვეარ გარდენში მოაწყო. ჰარისონთან ერთად ბანგლადეშისთვის უკრავდნენ და მღეროდნენ ერიკ კლეპტონი, რინგო სტარი, რავი შანკარი და ბობ დილანი. შემდეგ ეს ალბომი ოცი წლის იუბილეს აღსანიშნავად ხელახლა გამოუშვეს, შემოსავალი კი მთლიანად "იუნისეფში" გადარიცხეს.

1979 წელს კი, გაეროს მაშინდელმა გენერალურმა მდივანმა კურტ ვალდჰაიმმა პოლ მაკარტნის სთხოვა, ორგანიზება გაეწია კამპუჩიის მხარდასაჭერ როკ-აქციისთვის. მაკარტნიმ ერთობ შთამბეჭდავი შემადგენლობა შეკრიბა: ჯგუფები The Who, Pretenders, "ქუინი", ელვის კოსტელო, "ლედ ზეპელინის" წევრები და სხვა.

მუსიკის ისტორიკოსებს ფერმერების დასახმარებლად გამართული საქველმოქმედო კონცერტებიც ახსოვთ. 1985 წელს ვილი ნელსონმა, ჯონ მელენკაპმა და ნილ იანგმა ამერიკელ ფერმერებს გამოუცხადეს ფინანსური მხარდაჭერა, ექვს კვირაში გააკეთეს შოუ, რომელსაც 80 ათასი კაცი დაესწრო. მათთვის იმღერეს ბილი ჯოელმა, ბიბი კინგმა, ლორეტა ლინმა, როი ორბისონმა და ტომ პეტიმ. მეტიც, ვილი ნელსონის პროექტი ამით არ ამოწურულა. მათ ამერიკელ ფერმერებს კიდევ 16 კონცერტი გაუმართეს და 17 მილიონ დოლარზე მეტი შეუგროვეს.

საქველმოქმედო კონცერტების პრაქტიკას აქტიურად იყენებს ბრიტანეთის პრინცი ჩარლზიც. ის ყოველწლიური გრანდიოზული შოუ-პროგრამით ახალგაზრდებს განათლების მიღებაში ეხმარება.

და ბოლოს, ეს, რა თქმა უნდა, ზღვაში წვეთია იმ კონცერტებთან შედარებით, რომლებიც დრო და დრო სხვადასხვა ჰუმანური იდეით იმართება ხოლმე. ომები, წყალდიდობები, უსამართლო პატიმრობები – როკ-მუსიკა ყველა უსამართლობას ეხმიანება და ჩაგრულთა დასახმარებლად ყოველწლიურად მილიონობით დოლარს აგროვებს. ამის ბოლო მაგალითი სწორედ კეიპტაუნის კონცერტი გახლავთ.

შერონ კორი.

ანასტასია.

ბეიონს ნოულზი.

მანდელა, ბონო, დეივ სტიუარტი და როჯერ ტეილორი.

კრივი

კლიჩკოებს სურთ, ერთდროულად გახდნენ ჩემპიონები



ვიტალი და ვლადიმირი მხოლოდ ჩემპიონობაზე საუბრობენ.

ლენოქს ლუისთან მატჩის შემდეგ, რომლის შეწყვეტაც არაფრით არ უნდოდა წარბგახეთქილ და თვალებჩალურჯებულ ვიტალი კლიჩკოს, უკრაინელს წუთითაც კი არ შეუწყვეტია ფიქრი შურისძიებაზე. კლიჩკო არ ფიქრობს, რომ დამარცხდა, მიაჩნია, ბრძოლის გაგრძელების ნება რომ მიეცათ, ბრიტანელს აუცილებლად დაამარცხებდა. იმის მიუხედავად, რომ ლუისმა ასე დაუმშვენა ცხვირ-პირი (კლიჩკოს დიდი დრო დასჭირდა ტრავმების მოსაშუშებლად), უკრაინელს გული მაინც რინგისკენ მიუწევს. მომავალ შაბათს მან ნიუ-იორკში უნდა იჩხუბოს კანადელი კირკ ჯონსონის წინააღმდეგ. უმცროსი ძმა, ვლადიმირი კი კილში ამერიკელ დანიელ ნიკოლსონს ხვდება. ძმებს ეჭვიც კი არ ეპარებათ, რომ მეტოქეებს აუცილებლად დაამარცხებენ და იმ დღეზე ოცნებობენ, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულები მათი საკუთრება გახდება.

- თქვენ, ორივე, ამერიკაშიც ძალიან პოპულარულები ხართ..

- ვიტალი კლიჩკო: მე ვფიქრობ, ეს ლუისთან ბრძოლის შედეგია. ამ ჩხუბმა ხალხზე დიდი გავლენა მოახდინა. ყველასთვის ცხადი იყო, რომ მე, ტრავმების მიუხედავად, მაინც არ ვაპირებდი დანებებას, ქულებითაც წინ ვიყავი და, ექიმებს რომ არ მოეთხოვათ ბრძოლის შეწყვეტა, აუცილებლად გავიმარჯვებდი.

- როგორ მოინელეთ მარცხი?

- ვიტალი კლიჩკო: ჩემი მეუღლის, ნატალის რამდენიმე კოცნა, თავზე ხელის გადასმა და ყველაფერი რიგზე იყო. მეორე დღეს აღარაფერი მახსოვდა.

- ვლადიმირ, თქვენ რა განწყობაზე იყავით სენდერსთან დამარცხების შემდეგ?

- ვლადიმირ კლიჩკო: მაშინ პირველად ვიწვნიე ნამდვილი მარცხის გემო. ეს ჩემთვის საჭიროც კი იყო, რადგან მანამდე ყველა ჩხუბს იოლად ვიგებდი და, ცოტა არ იყოს, მობეზრებულიც კი მქონდა კრივი. ახლა ვიცი, რომ ბევრი უნდა ვიშრომო.

- მოკრივეებიც თუ განიცდით ისეთ ძლიერ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, როგორსაც ფეხბურთელები? შიმაკისა და დაისლერის გვარები დღემდე არ ჩამოდის გაზეთების პირველი გვერდებიდან...

- ვიტალი კლიჩკო: ჩვენ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვართ ვიდრე ფეხბურთელები. შენს წინაშე დგას მეტოქე, რომელსაც მარტო გამარჯვება კი არა, შენი განადგურებაც უნდა. ბრძოლის დროს ფსიქიკაა გადამწყვეტი. მარტო ფიზიკური მომზადება არ გეყოფა, თუ ფისქოლოგიურადაც არ ხარ მზად.

- ვიტალი, მაიკ ტაისონი, მართლაც, ის მოწინააღმდეგეა, რომელთან შეხვედრაზეც ოცნებობთ?

- ვიტალი კლიჩკო: დიახ, ეს ჩემი ოცნებაა, რომელიც აუცილებლად ასრულდება. ჩვენ ერთმანეთს უთუოდ შევხვდებით რინგზე.

- თქვენ რას იტყოდით, ვლადიმირ?

- ვლადიმირ კლიჩკო: ვოცნებობ, რომ მე და ვიტალი ერთდროულად გავხდეთ ჩემპიონები. მომავალ წელს ეს, ალბათ, შესაძლებელი იქნება. ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება კი კოსმოსში გაფრენაა...

- შაბათს საინტერესო ჩხუბი გველის?

- ჯონსონი მე არ ამირჩევია მეტოქედ. როცა ის დაასახელეს ჩემს მოწინააღმდეგედ, მე არავინ არაფერი მკითხა, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. მე ყველასთან შემიძლია ბრძოლა. ეს ოფიციალური ჩხუბია მსოფლიო ჩემპიონატზე გასასვლელად, ამიტომ დაძაბული მატჩი იქნება.

ფეხბურთი

ევროპის ჩემპიონატის კენჭისყრა იოჰანსონის გარეშე

აკა ტონია

გუშინ ლისაბონის "პალაო ატლანტიკოს" დარბაზში გაიმართა ევროპის მომავალი ჩემპიონატის კენჭისყრა. ტურნირის მონაწილე 16 გუნდი ოთხ ჯგუფში გაანაწილეს.

ჯგუფი A	ჯგუფი B
პორტუგალია	საფრანგეთი
საბერძნეთი	ინგლისი
ესპანეთი	შვეიცარია
რუსეთი	ხორვატია
ჯგუფი C	**ჯგუფი D**
შვედეთი	ჩეხეთი
ბულგარეთი	ლატვია
დანია	გერმანია
იტალია	ჰოლანდია

კენჭისყრას UEFA-ს გენერალური მდივანი, გერჰარდ აიგნერი უძღვებოდა. პრეზიდენტი, ლენარტ იოჰანსონი, ცერემონიალს არ დასწრებია - ევროპული ფეხბურთის 73 წლის მესაჭეს კუჭი აწუხებს და ექიმებმა პორტუგალიაში გამგზავრება აუკრძალეს. "ევროპის ჩემპიონატზე არ არსებობს იოლი ჯგუფი", - ცერემონიალის დასრულების შემდეგ განაცხადა გერმანიის ნაკრების მწვრთნელმა, რუდიო ფიოლერმა. გერმანელებს, მართლაც, არ გაუმართლათ - მათ ჯგუფში მოხვდა ჰოლანდიის ნაკრები, თუმცა, სხვა მხრივ საწუწუნო არაფერი აქვთ. გერმანიისა და ჰოლანდიის გარდა, D ჯგუფში ჩეხეთისა და ლატვიის გუნდები მოხვდნენ. აი, ლატვიას კი ნამდვილად არ გაუმართლა...

ფიოლერის თქმისა არ იყოს, ევროპის ჩემპიონატზე, მართლაც, არ არსებობს იალი ჯგუფები, თუმცა, C ჯგუფში მოხვედრას ნებისმიერი გუნდი ინატრებდა. შვედეთის ნაკრები აშკარად ჩამოუვარდება დანარჩენ სამ გუნდს, რომლებიც შვედებთან ერთად პირველ, უძლიერესთა კალათაში იყვნენ განთესილები. C ჯგუფს სწორედ შვედეთი ჩაუდგა სათავეში. მეოთხე კალათაში განთესილ იტალიელებს ძალიან გაუმართლათ. შვედებთან ერთად მათი მეტოქეები ბულგარეთი და დანია არიან.

დანარჩენ სამ ჯგუფში კი "გიგანტთა ბრძოლების" მომსწრენი გავხდებით. გერმანიისა და ჰოლანდიის შესახებ უკვე მოგახსენეთ. თუმცა, მსგავსი მდგომარეობაა B ჯგუფშიც, სადაც შვეიცარიასა და ხორვატიათან ერთად საფრანგეთი და ინგლისი მოხვდნენ ერთად. A ჯგუფში კი მასპინძელი პორტუგალია და ესპანეთის ნაკრები მოხვდნენ ერთად. აქვე არიან საბერძნეთი და რუსეთი. რუსები მეოთხე კალათაში იყვნენ განთესილი და, თუ შვედეთის ქვეჯგუფს არ გავითვალისწინებთ, უკეთესი მეტოქეების იმედი არც უნდა ჰქონოდა. მაგრამ რუსეთის საფეხბურთო კავშირის პრეზიდენტის, ვიაჩესლავ კოლოსკოვის კმაყოფილება, ალბათ, მაინც გადაჭარბებულია. კენჭისყრის ცერემონიალის შემდეგ კოლოსკოვმა განაცხადა, რომ ჯგუფით კმაყოფილია. "რუსეთის ნაკრებს შეუძლია იმ ჯგუფიდან მეოთხედფინალში გასვლა, სადაც პორტუგალია, ესპანეთი და საბერძნეთი მონაწილეობენ. კენჭისყრის შედეგებით კმაყოფილი ვარ", - თქვა კოლოსკოვმა. კენჭისყრის შედეგებით პორტუგალიელთა ბრაზილიელი თავკაცი, ლუის ფელიპე სკოლარიც კმაყოფილი იყო, თუმცა, ამისთვის მას კოლოსკოვზე მეტი მიზეზი აქვს.

პორტუგალია-ესპანეთის, საფრანგეთ-ინგლისისა და გერმანია-ჰოლანდიის მატჩები ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის ნამდვილი მშვენება იქნება. ინგლისელთა მწვრთნელი, სვენ გორან ერიქსონი ამბობს, რომ საფრანგეთი ტურნირის უპირველესი ფავორიტია, თუმცა, ევროპის მოქმედ ჩემპიონებთან გამარჯვების იმედი მას მაინც აქვს.

ევროპის 2004 წლის ჩემპიონატი 12 ივნისს დაიწყება. პირველ მატჩში, რომელიც პორტოში, "დაშ ანტაშის" სტადიონზე გაიმართება, პორტუგალია საბერძნეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ფინალი კი 4 ივლისს, ლისაბონში შედგება.

გასაგიჟებელი "ინტერი"

"სან-სიროს" ფიასკოდან "დელე ალპის" ტრიუმფამდე

ნინო პირველი

შაბათ დილით, სერია ა-ს მეთერთმეტე ტურის ცენტრალური მატჩის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, ტურინის "იუვენტუსის" მენეჯერი ლუჩანო მოჯი შეფიქრიანებული ჩანდა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, "სან-სიროზე" "არსენალთან" გადატანილი კოშმარის შემდეგ "ინტერი" გაალმასებული ჩამოვიდა ტურინში და "იუვე" დღეს ძალიან გაუჭირდებაო. ამ ინტერვიუს აღებიდან ოთხი საათის შემდეგ მთელი საფეხბურთო სამყარო გაოგნებული უყურებდა იტალიის ჩემპიონის სრულ განადგურებას. აღარაფერი იყო დარჩენილი იმ დიდი გუნდისგან, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში მოუგო "რეალს" და ჩემპიონატის დამთავრებამდე კარგა ხნით ადრე მოიპოვა ოცდამეშვიდე "სკუდეტო". ლუჩანო მოჯის ცუდი წინათგრძნობა ახდა. "არსენალზე" გამწარებულმა "ინტერმა" "იუვეზე" იყარა ჯავრი - სამი გოლი გაუტანა საკუთარ მოედანზე მოთამაშე "ზებერ სინიორას". "ინტერმა" შეძლო რეაბლიტაცია. ახლა ალბერტო ძაკერონის ასე მწარედ აღარ შეახსნებენ "სან-სიროზე" განცდილ კოშმარულ მარცხს. "იუვესთან" გამარჯვების შემდეგ "ინტერს" ზოგიერთი რამ უკვე ნამდვილად ეპატიება...

ათი წელია, მილანის "ინტერს" ტურინში აღარ მოუგია. საერთოდ, ძალიან ძნელია "დელე ალპიზე" "იუვეს" დამარცხება. ბოლო პერიოდში ამას მხოლოდ რომაული კლუბები თუ ახერხებდნენ ხოლმე. რატომღაც "იუვეს" მუდამ უჭირდა რომაელებთან თამაში. სხვათა შორის, შინ უფრო მეტი პრობლემები ექმნებოდა "რომასთან" და "ლაციოსთან", ვიდრე რომში. მიმდინარე სეზონშიც "იუვეს" თავკაცს, მარჩელო ლიპის, ყველაზე მეტად სწორედ დედაქალაქელების ეშინოდა, განსაკუთრებით კი შესანიშნავ ფორმაში მყოფი "რომასი", რომელიც სატურნირო ცხრილში "იუვეს" ფეხდაფეხ მისდევდა. ლიპი "ინტერზე" ნამდვილად არ ფიქრობდა. "მილანი" უფრო უხერხულ მეტოქედ მიაჩნდა, ვიდრე "ინტერი", მაგრამ ყველაფერი სწორედ რომ პირიქით მოხდა. "მილანთან" "იუვემ" ფრედ დაასრულა მატჩი, "ინტერს" კი ვერაფერი მოუხერხა.

არგენტინელ ხულიო რიკარდო კრუსს არასოდეს ეშინოდა "იუვენტუსის". სამხრეთამერიკელი ფეხბურთელი მუდამ ახერხებდა "იუვესთვის" გოლების გატანას. 1997 წლიდან მოყოლებული, როცა ჰოლანდიურ "ფეიენოორდში" მოთამაშე კრუსმა ჩემპიონთა ლიგაში ორჯერ დალაშქრა "ზებერი სინიორას" კარი, "იუვეს" დაეკვება ხულიო კრუსის გოლები. "ფეიენოორდიდან" არგენტინელი ფორვარდი "ბოლონიაში" გადავიდა, რის შემდეგაც, ბუნებრივია, უფრო ხშირად ჰქონდა "იუვეს" წინააღმდეგ თამაშის საშუალება. "ბოლონია" "იუვენტუსს" არ უფრთხოდა - მას ხომ ხულიო კრუსი ჰყავდა. კრუსის წასვლის შემდეგ "ბოლონია" ისე დაკნინდა, რომ სერია ა-ს აუტსაიდერთა შორის მოხვდა, მაგრამ ამით "იუვენტუსისთვის" ბევრი არაფერი შეცვლილა. არგენტინელი "ინტერში" გადავიდა და ახლა მილანელთა შავ-ცისფერი მაისურით დაიწყო "იუვეს" დაცვის აწიოკება. "დელე ალპიზე" კრუსი შეუდარებელი იყო. იტალიის ნაკრების პირველი მეკარის, ჯანლუიჯი ბუფონის კარის ორჯერ დალაშქვრის შემდეგ კრუსი სიხარულით ცას სწვდებოდა: "ვიცოდით, რომ ეს მძიმე მატჩი იქნებოდა. საბედნიეროდ, ძალიან კარგად ვითამაშეთ და მნიშვნელოვნად გავიუმჯობესეთ სატურნირო მდგომარეობა. ჩვენი მიზანიც ეს იყო. აღარ მინდა "არსენალთან" ჩატარებული მატჩის გახსენება. ეს რაღაც არანორმალური თამაში იყო - ხუთ წუთში სამი გოლი გავუშვით. "ინტერი" ძალიან კარგი გუნდია და ნამდვილად იმსახურებს პატივისცემას. თუ სხვა დროსაც ასე ვითამაშებთ, როგორც დღეს, "სკუდეტოს" მოგებაც არ გაგვიჭირდება", - ოცნებას მისცა თავი კრუსმა.

მარჩელო ლიპისთვის ეს დამარცხება განსაკუთრებით მტკივნეული იყო. "ინტერის" დაცვა არცთუ ისე საიმედოდ გამოიყურებოდა - არც მატერაცი თამაშობდა ტურინში და არც კანავარო. ამის მიუხედავად, "იუვეს" სახელგანთქმულმა ნახევარდაცვამ და თავდასხმამ მილანელებს ვერაფერი მოუხერხა. მატჩის მიწურულს მონტერომ ერთი გოლი კი გაიტანა, მაგრამ ეს უკვე აღარავის გახარებია. დელ პიერო, ტრეზეგე, დი ვაიო, ნედვედი... ვერავინ შეძლო "ინტერის" ბრჭყალებიდან თავის დახსნა. ძაკერონის ფეხბურთელებმა ერთიანად მოუსპეს "იუვეს" სამოქმედო სივრცე. ნედვედი ისე შეავიწროვა კორდობამ და იმდენი ურტყა ფეხებში, რომ ჩეხი ფეხბურთელი საერთოდ გამოვიდა წყობიდან - ნერვებმოშლილმა და დალილავებულმა დატოვა მოედანი.

მატჩის შემდეგ მარჩელო ლიპი ჩვეული სიდინჯით შეუდგა "იუვეს" ფიასკოს მიზეზების გაანალიზებას, არც თავისი ყოფილი კლუბისთვის დაიშურა კომპლიმენტები: "ჩვენ მაღალი კლასის გუნდი ვართ, მაგრამ ამ საღამოს სწორედ სათამაშო კლასის ჩვენება ვერ შევძელით. "ინტერს" უდიდესი მოტივაცია ჰქონდა ამ მატჩში. მას აუცილებლად სჭირდებოდა გამარჯვება. "იუვემ" ვერ გამოამჟღავნა თავისი დიდი პოტენციალი. მინდა, შევაქო ჩვენი მოწინააღმდეგე: მათ დღეს შესანიშნავად ითამაშეს". ლიპის მეტი არაფერი უთქვამს. რა თქმა უნდა, მას ეჭვიც არ ეპარება, რომ "იუვე" სეზონის პირველ მარცხს მალე დაივიწყებს და ისევ ძველებური შემართებით იბრძოლებს "სკუდეტოსთვის".

ჩოგბურთი

ავსტრალია - მსოფლიოს უძლიერესი ნაკრები

სანდრო ნავერიანი

ავსტრალიის ნაკრებმა ვადამდე გაინაღდა დევისის თასის გამარჯვებულის სახელი. მარკ ფილიპუსისმა ხუთ სეტში (7:5, 6:3, 1:6, 2:6, 6:0) დაამარცხა ესპანელი ხუან კარლოს ფერერო. გამარჯვების შემდეგ ფილიპუსისი დიდხანს ღვრიდა სიხარულის ცრემლებს - მან ავსტრალიას დევისის 28-ე ტიტული მოუტანა.

ავსტრალიელი გმირი, რომელიც მეორეჯერ მოხვდა დევისის თასის ფინალში, თამაშის შემდეგ სიტყვებს ძლივს აბამდა ერთმანეთზე: "არ ვიცი, უკანასკნელ სეტში რა დამემართა. მეგონა, თითქოს მატჩს გვერდიდან ვუყურებდი, კორტზე კი ჩემი ორეული იბრძოდა. მე არაფრით არ დავნებდებოდი, ეს დევისის თასია. დევისის თასზე შეიძლება გული დატოვო და ეს ჩვეულებრივი ამბავი იქნება. მიხარია, რომ ავსტრალიის ნაკრები ტრიუმფატორი გახდა, ჩვენ ეს დავიმსახურეთ", - განაცხადა მარკ ფილიპუსისმა.

მატჩის შემდეგ ავსტრალიის ნაკრების კაპიტანმა განაცხადა, რომ ფილიპუსის-ფერეროს მატჩი კიდევ ერთი ფურცელია მსოფლიო ჩოგბურთის ისტორიაში. ჯონ ფიცჯერალდმა ემოციურად შეაფასა ესპანეთის ნაკრებიც:

დევისის თასი ავსტრალიისაა.

"რა გუნდი! რა მოთამაშეები! ესპანეთის ნაკრები დღეს უძლიერესია მსოფლიოში. მათ არაჩვეულებრივი თამაში აჩვენეს გულშემატკივარს. ისიც გავითვალისწინოთ, რომ სტუმრად თამაშობდნენ, თანაც, თავიანთთვის რთულ საფარზე. წარმოიდგინეთ, რომ ფინალი ესპანეთში გამართულიყო და თან მაგარ საფარზე, ჩვენ აუცილებლად დავმარცხდებოდით!" კაპიტანმა ამ გამარჯვებას უაღრესად მნიშვნელოვანი უწოდა და ასე ახსნა: "ჩვენ გვჯერა სპორტის და ვთამაშობთ ავსტრალიისთვის. დარწმუნებული ვარ, მრავალ ახალგაზრდა ავსტრალიელ ჩოგბურთელს სტიმულს მისცემს ჩვენი გამარჯვება".

თავად ფილიპუსისის კომენტარი არცთუ დალაგებული და გასაგები იყო: "მართალი გითხრათ, არ ვიცი, როგორ შევძელი უკანასკნელ გადამწყვეტ სეტში გამარჯვება. უბრალოდ, ავდექი და გამოვედი კორტზე. არც ნატკენ მხარზე ვფიქრობდი და არც არაფერზე. მესმოდა, როგორ მიყვიროდნენ: კიდევ ერთი სეტი, მარკ, კედევ ერთი სეტი! არავინ არ თქვას, რომ გულშემატკივარი წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი არ არის. არც ვიცი, რით ავხსნა ჩემი გამარჯვება. უბრალოდ, ვაწოდებდი და ვიგერიებდი, როგორც შემეძლო. ჩანს, რომ კარგად შემძლებია".

დამარცხებული ესპანელი ძალიან გულდაწყვეტილი არ ჩანდა: "მე არ ვფიქრობ, რომ ნერვების გამო წავაგე. მთელი მატჩის განმავლობაში ნერვები კარგ მდგომარეობაში მქონდა. უბრალოდ, ძალა არ მეყო, მეხუთე სეტშიც იგივე თამაში მეჩვენებინა, რაც მესამე და მეოთხე პარტიებში ვაჩვენე. სულით და გულით ვულოცავ ავსტრალიის ნაკრებს. მინდა, ვთქვა, რომ მარკმა არაჩვეულებრივი თამაში აჩვენა. მე არაფრის შანსი არ მქონდა", -განაცხადა ხუან კარლოს ფერერომ. როგორც კი გაირკვა, რომ მეხუთე მატჩის ჩატარებას აზრი არ ჰქონდა, თამაში იმ წუთშივე გადაიდო. ამ მატჩში ლეიტონ ჰიუიტი და კარლოს მოია უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს.

TV-სპორტი

ორშაბათი. 1 დეკემბერი

НТВ+ФУТБОЛ

09:00 NBA TV. NBA-ს მიმოხილვა
09:30 NBA TV. NBA შიგნიდან
10:00 10:00-დან 13:00-მდე შესვენება
13:00 თავისუფალი დარტყმა
13:25 მსოფლიო ჩემპიონატი არაბეთის გაერთიანებულ სახალიფოში. იუნიორები. პარაგვაი – აშშ
15:10 გერმანიის ჩემპიონატი. "ჰანზა" – "ბორუსია"
16:55 თავისუფალი დარტყმა
17:10 "ჩემპიონთა ლიგის ჟურნალი"
17:40 მსოფლიო ჩემპიონატი არაბეთის გაერთიანებულ სახალიფოში. იუნიორები. მალი – ესპანეთი. პირდაპირი ტრანსლაცია
19:35 საფეხბურთო უიკ-ენდი
20:20 სახვალიო ტელეპროგრამა
20:25 მსოფლიო ჩემპიონატი არაბეთის გაერთიანებულ სახალიფოში. იუნიორები. ჩეხეთი – ბრაზილია. პირდაპირი ტრანსლაცია
22:20 ესპანეთის ჩემპიონატი. მატჩების მიმოხილვა
23:15 ინგლისის ჩემპიონატი. მატჩების მიმოხილვა
00:10 ბრაზილიის ჩემპიონატი
01:50 მსოფლიო ჩემპიონატი არაბეთის გაერთიანებულ სახალიფოში. იუნიორები. უზბეკეთი – არგენტინა
03:35 03:35-დან 04:00-მდე შესვენება
04:00 NBA TV. NBA-ს ლეგენდები: დერილ დაუკინსი
05:00 NBA TV. NBA-ს მიმოხილვა
05:30 NBA TV. დღიური
06:00 NBA TV. "UTAH JAZZ" - "NEW JERSEY NETS". პირდაპირი ტრანსლაცია

НТВ+СПОРТ

11:00, 14:00 პრესცენტრი
11:15 "ოლიმპის შვილები"
11:20, 14:15 აერობიკა
11:45 ჰოკეი. NHL-ის ჩემპიონატი. "NEW YORK RANGERS" - "TORONTO MAPLE LEAFS"
14:40 ჭადრაკი. "საჭადრაკო მიმოხილვა"
15:10 ჩოგბურთი. დევისის თასი. ფინალი. ავსტრალია – ესპანეთი. გადამწყვეტი მატჩი. შესვენებისას (17:00) პრესცენტრი
18:15 "NHL – პლუს"
18:30 "რკინის ფაქტორი"
19:00 ჰოკეი. NHL-ის ჩემპიონატი. "NEW YORK RANGERS" - "TORONTO MAPLE LEAFS". შესვენებისას (20:15) პრესცენტრი
21:30 "ორშაბათამდე მივატანთ"
22:00 "დიდი რინგი". პროგრამა პროფესიულ კრივზე
00:00 "NHL – პლუს"
00:15 ბრძოლა K1-ის ვერსიით. საერთაშორისო ტურნირი. გრან-პრი. გადაცემა იაპონიიდან

EUROSPORT

11:30 სამთო თხილამურები. მსოფლიო თასი აშშ-ში
12:30 ტრამპლინიდან ხტომა. მსოფლიო თასი ფინეთში
14:00 ბობსლეი. მსოფლიო თასი აშშ-ში
14:45 სკელეტონი. მსოფლიო თასი კანადაში
15:15 ფეხბურთი. უეფას ჩემპიონთა ლიგა
17:00 ფეხბურთი. უეფას ჩემპიონთა ლიგა
18:00 ფეხბურთი. უეფას ჩემპიონთა ლიგა
19:00 ტრამპლინიდან ხტომა. მსოფლიო თასი ფინეთში
20:30 ფეხბურთი. ევრო-2004
21:30 ფეხბურთი. ევროგოლები
22:30 მულტისპორტი
22:45 კარატე. მსოფლიო ჩემპიონატი იაპონიაში
00:15 K1 – ლეგენდები
01:15 ფეხბურთი. ჩემპიონთა ლიგის ბედნიერი საათი
02:15 ფეხბურთი. ევროგოლები
03:15 ახალი ამბები
03:30 მულტისპორტი. კვირის სტუმარი
03:45 მულტისპორტი
04:15 ახალი ამბები

ინფოთეკა

ჩოგბურთი. დევისის თასის ფინალური გათამაშების მეოთხე შეხვედრაში ესპანელებთან მოგებით ავსტრალია 29-ედ დაეუფლა სანუკვარ ტიტულს. გუშინ ავსტრალიელმა მარკ ფილიპუსისმა მშობლიურ მელბურნში, როდ ლეივერის სახელობის კორტზე ხუთსეტიან დაძაბულ მატჩში ხუან კარლოს ფერეროს 7:5, 6:3, 1:6, 2:6, 6:0 სძლია და, შესაბამისად, ლეიტონ ჰიუიტისა და კარლოს მოიას შორის დაპირისპირებას წინდაწინვე ფორმალური დატვირთვა მიეცა. შესაბამისად იმიტომ, რომ ფილიპუსისის მოგებით ავსტრალიელები 3:1 დაწინაურდნენ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დევისის თასი მწვანე კონტინენტზე დარჩებოდა.

■ ■ ■

კალათბურთი. "ტორონტო რეპტორზმა" და "ჩიკაგო ბულზმა" მოთამაშეები გაცვალეს. კანადაში გადავლენ ჯეილენ როუზი, ლონი ბაქსტერი და დონველ მარშალი, ჩიკაგოში კი - ანტონიო დევისი, ჯერომა უილიამსი და კრის ჯეფერსი. ESPN-ის ცნობით, ლიგამ შეთანხმება დღეს უნდა დაამტკიცოს.

■ ■ ■

კალათბურთი. საკალათბურთო ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაცია 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნის ძიებასა და კამპანიას შეუდგა.

ფიბას წევრ ეროვნულ ფედერაციებს, ბუნებრივია, აქვთ იმის შანსი, რომ თავადაც გამოვიდნენ მასპინძლის როლში, მაგრამ ამისთვის შვიდი წლით მოუწევთ ლოდინი. მანამდე კი, 2004 წლის 31 იანვარს, ფიბას შტაბბინას ოფიციალური წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართონ. სპეციალური კომისია თითოეულ წინადადებას განიხილავს. კერძოდ, ჯერ კანდიდატ ქვეყანას ეწვევა. შემდეგ კი საკუთარ დასკვნებს ორგანიზაციის ცენტრალურ ბიუროში მოუყრიან თავს. საბოლოო გადაწყვეტილებას ცენტრალური ბიურო იმავე წლის ნოემბერში გამოიტანს. რაც შეეხება 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, მისადმი ინტერესი უკვე გამოხატეს ავსტრალიამ (ახალ ზელანდიასთან ერთობლივ მასპინძლობაზე), საფრანგეთმა, პუერტო-რიკომ და თურქეთმა. 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს იაპონია მასპინძლობს.

■ ■ ■

ფორმულა 1. რამდენიმე დღეში "ჯორდანის" საჯინიბო ტესტირებებს შეუდგება. მასში მონაწილეობას მიიღებს "ზაუბერის" ყოფილი მრბოლი ნიკ ჰაიდფელდი. მას კომპანიას გაუწევს ჩეხი იარეკ იანისი, რომელსაც მომავალ სეზონში ფორმულა 3000-ში ტიტულისთვის ბრძოლა აქვს განზრახული. რაც შეეხება ჰაიდფელდს, მისთვის ტესტირებებში მონაწილეობა მშვენიერი საშუალებაა ახალ სეზონში სამეფო რბოლებში ადგილის გასანაღდებლად. მართალია, "ჯორდანს" ისედაც თავზე საყრელად აქვს პრობლემები, მაგრამ ჰაიდფელდის შემთხვევაში საქმე ასარჩევად არაა.

"ნიკი ჩვენი მთავარი კანდიდატია. მას "ჯორდანის" გამოცოცხლება შეუძლია. ჩვენ მოუთმენლად ველით მასთან შეხვედრას", - პილოტს წინდაწინვე ამხნევებს ედი ჯორდანი.

■ ■ ■

ფორმულა 1. "BMW-უილიამსის" გერმანელი პილოტის რალფ შუმახერის აზრით, კარგ და ძალიან კარგ საბურავებს შორის სხვაობა წრეზე შეიძლება წამი იყოს. ამასთან, რალფმა დიდი პატივით მოიხსენია "მიშელინის" მწარმოებლებიც, რადგან მათ დიდი როლი მიუძღვით "BMW-უილიამსის" პროგრესშიო: "მაშინაც კი, თუ ეს მხოლოდ საბურავებია, იგი მთლიანობაში მანქანის უმნიშვნელოვანს ნაწილს წარმოადგენს. ჩვენი წარმატების, სულ ცოტა, 50 პროცენტი "მიშელინის" დამსახურებაა. სეზონის დასაწყისში "უილიამსს" საბურავებთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემა ჰქონდა, მაგრამ ჩვენც ბევრი ვისწავლეთ და მანქანაც დავხვეწეთ. ახალი ბოლიდი - FW25 "მიშელინის საბურავებთან თანხვედრაში მოვიყვანეთ, რომელიც გასულ სეზონში კონკურენტთა საბურავებს ერთმნიშვნელოვნად აჭარბებდა კიდეც".

■ ■ ■

ცურვა. სამდღიანი ასპარეზობა და ორი მსოფლიო რეკორდი - აი, ის მონაგარი, რომელიც მსოფლიო თასის გათამაშების მეორე ეტაპზე მელბურნში, "სპორტისა და საწყლოსნო ცენტრის" პატარა წყალში (25-მეტრიანი აუზი) მასპინძელმა ლეიზელ ჯოუნსმა შეძლო. 18 წლის ავსტრალიელმა 1620 მაყურებლის წინაშე შეჯიბრების პირველივე დღეს 100 მეტრზე ბრასი 1 წუთსა და 05,09 წამში გაცურა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ შვედი ემა იგელსტრიომის მსოფლიო რეკორდი 0,02 წამით გაუმჯობესდა. ჯოუნსმა მსოფლიო თასის გათამაშების მეორე დღესაც გამოიჩინა თავი - ამჯერად 200 მეტრზე, იმავე დისციპლინაში. ეს მონაკვეთი ავსტრალიელმა 2 წუთსა და 17,75 წამში გაცურა და, შესაბამისად, ჩინელი ქი ქსუის მიერ შარშან, დეკემბერში დამყარებული მსოფლიო რეკორდი 1,1 წამით გააუმჯობესა.

■ ■ ■

თხილამურები. შაბათისა და კვირის გასაყარზე მორიგი სტარტი მიეცათ მოთხილამურეთა შორის მსოფლიო თასის გათამაშების მონაწილეებს. ქალები პარკ სიტის (აშშ) ფერდობებზე არკვევდნენ ურთიერთბას, ვაჟები კი - ლეიკ ლუაზის (კანადა) ტრასაზე.

ქალთა შორის სლალომში საუკეთესო შედეგი (1:33,74) აღმოაჩნდა შვედ ანია პირსონს. მეორე ადგილზე გავიდა შვეიცარიელი სონია ნეფი (1:24,88), ხოლო მესამეზე - ავსტრიელი მარლი შილდი (1:35,15). ვაჟებს შორის ყველაზე უკეთ ფინელმა კალე პალანდერმა ისრიალა (1:35,91). მეორე შედეგი (1:36,60) ავსტრიელ მანფრედ პრანგერს ეკუთვნის, მესამე - იტალიელ ჯორჯიო როკას (1:37,01).

"საოჯახო ტოტო"-ს 29 ნოემბრის №36 გათამაშების ცხრილი

N35-ე ტირაჟის ბარათები

ბილეთის N	მოგებული თანხა
000015	2,0
000019	2,5
000026	2,0
000033	1,5
000035	3,5
000074	1,5
000077	1,5
000099	1,5
000107	5,0
000127	1,0
000133	2,0
000138	2,0
000150	2,5
000169	2,0
000184	3,0
000197	1,5
000210	1,5
000212	2,5
000216	3,0
000221	2,5
000230	2,5
000233	1,0
000242	2,5
000259	3,5
000261	4,5
000268	2,0
000278	1,5
000288	1,0
000298	3,0
000318	5,0
000320	1,0
000328	10,0
000337	4,5
000354	2,0
000375	2,0
000425	2,0
000435	7,0
000469	1,5
000475	6,0
000487	1,0
000488	4,0
000493	3,0
000507	1,5
000510	2,0
000524	5,0
000529	2,0
000569	1,0
000577	3,0
000578	1,5
000608	5,0
000612	4,5
000649	1,5
000681	1,0
000686	1,5
000737	6,0
000747	7,0
000764	1,0
000781	3,0
000784	1,5
000791	2,0
000792	1,0
000805	4,0
000832	1,5
000833	7,0
000839	1,0
000840	2,0
000889	2,0
000922	1,5
000927	2,0
000929	2,0
000932	4,5
000940	1,5
000959	3,5
000970	4,0
000974	1,0
000993	1,0
001012	2,0
001031	4,5
001046	5,0
001049	1,0
001058	1,0
001065	2,5
001066	1,5
001085	4,5
001100	1,0
001121	2,5
001128	1,0
001131	1,5
001183	2,0
001186	1,0
001201	1,0
001213	2,0
001265	1,5
001270	1,0
001271	1,5
001275	2,0
001276	3,0
001311	2,5
001350	8,0
001355	5,0
001363	1,5
001369	1,5
001409	7,0
001421	1,5
001425	1,5
001434	1,5
001442	2,0
001467	1,5
001468	2,0
001490	2,0
001494	1,0
001521	2,0
001524	8,0
001545	1,0
001552	7,0
001561	5,0
001608	2,0
001610	2,0
001620	1,5
001639	2,5
001660	2,5
001662	1,5
001678	2,5
001744	1,5
001790	1,0
001809	2,0
001821	4,5
001823	1,5
001827	2,0
001893	2,0
001909	2,0
001916	1,5
001921	2,0
001924	1,0
001926	1,5
001928	1,0
001949	35,0
001976	1,5
002000	2,0
002011	20,0
002025	2,5
002028	1,5
002036	4,5
002051	2,5
002057	1,5
002084	1,5
002086	2,0
002112	1,0
002119	2,0
002120	2,5
002146	2,0
002151	1,5
002157	2,0
002181	2,0
002202	1,0
002238	1,5
002275	1,5
002284	4,5
002293	3,5
002298	2,0
002323	2,0
002325	1,5
002338	1,0
002345	4,5
002360	2,0
002380	1,5
002392	5,0
002403	4,0
002413	1,5
002414	1,5
002416	1,0
002417	1,0
002432	1,5
002453	1,5
002491	9,0
002494	2,0
002502	2,0
002542	2,5
002545	1,5
002570	1,0
002573	1,0
002579	1,5
002597	4,0
002640	1,0
002644	1,5
002652	1,5
002656	2,5
002676	1,0
002701	1,5
002704	2,0
002708	1,5
002715	1,5
002769	1,5
002773	1,5
002785	2,0
002796	1,5
002797	1,0
002798	1,0
002815	1,0
002823	3,5
002837	2,5
002845	1,5
002883	2,0
002898	2,0
002910	1,5
002921	2,0
002934	1,0
003011	4,5
003017	2,0
003030	1,5
003044	1,5
003065	3,0
003101	2,0
003113	1,5
003116	1,0
003148	1,5
003162	1,0
003218	2,0
003229	2,0
003240	3,5
003242	4,0
003259	1,0
003270	1,5
003288	2,0
003306	2,5
003309	1,0
003323	2,0
003328	1,5
003345	1,5
003366	3,5
003376	2,0
003432	4,5
003433	1,5
003443	2,0
003456	2,5
003457	1,5
003470	1,5
003479	4,5
003483	1,5
003492	1,0
003497	1,5
003503	1,5
003514	2,0
003517	1,5
003544	1,5
003547	1,5
003552	5,0
003564	1,5
003574	2,0
003582	3,0
003594	1,0
003598	8,0
003605	3,0
003616	2,5
003636	4,0
003650	2,0
003681	2,5
003704	5,0
003713	2,0
003732	2,5
003744	3,0
003766	1,5
003781	1,5
003788	2,5
003796	1,0
003807	1,0
003819	3,0
003822	1,5
003832	2,0
003834	1,0
003849	3,5
003854	1,0
003856	2,0
003890	1,5
003897	1,5
003903	2,5
003905	1,0
003924	1,5
003931	1,0
003932	3,5
003977	1,5
003988	6,0
004003	3,0
004008	2,5
004016	6,0
004056	1,5
004063	4,0
004076	1,0
004086	1,5
004100	1,5
004111	2,0
004113	1,0
004128	6,0
004147	1,0
004155	2,5
004161	2,0
004191	1,5
004220	1,5
004235	1,0
004244	3,0
004254	1,5
004260	1,0
004264	1,5
004270	2,5
004275	4,0
004301	1,0
004321	1,5
004343	1,0
004345	2,0
004372	2,0
004384	2,0
004386	1,5
004413	1,0
004421	1,5
004423	1,0
004429	3,5
004433	1,5
004434	1,0
004438	1,0
004450	2,5
004451	1,5
004456	1,0
004473	1,5
004474	1,5
004510	1,0
004527	2,0
004535	1,0
004536	1,0
004541	1,0
004550	1,5
004598	2,5
004599	1,5
004602	2,0
004604	3,5
004606	2,5
004649	1,5
004650	2,0
004651	4,0
004654	1,5
004660	1,0
004662	1,0
004674	1,5
004683	2,0
004692	3,0
004718	1,5
004790	4,0
004810	2,0
004821	1,0
004823	4,0
004830	3,5
004855	2,5
004862	5,0
004875	1,5
004939	3,0
004945	4,5
004950	3,0
004975	1,5
004989	1,0
004992	2,5
005006	10,0
005007	3,5
005031	5,0
005051	1,5
005066	4,0
005070	3,0
005074	9,0
005099	1,5
005129	2,0
005130	6,0
005160	1,5
005180	3,0
005195	3,5
005226	1,5
005241	2,0
005249	1,5
005255	1,0
005276	3,5
005302	2,5
005395	3,5
005399	7,0
005418	2,0
005422	3,0
005444	3,0
005451	1,5
005454	1,0
005494	1,5
005501	3,0
005516	3,0
005579	2,5
005580	1,5
005605	2,0
005606	3,5
005612	2,0
005623	1,0
005629	2,5
005646	2,0
005649	2,0
005653	2,5
005659	1,5
005670	1,5
005676	4,5
005679	1,5
005707	2,0
005723	3,0
005729	2,0
005735	1,5
005744	2,5
005792	2,5
005799	2,0
005812	1,0
005822	1,5
005823	4,5
005840	2,0
005853	4,5
005875	1,5
005885	1,5
005890	4,0
005891	4,5
005892	2,5
005893	3,5
005902	1,0
005907	1,5
005908	2,0
005935	5,0
005937	3,5
005942	1,5
006002	2,5
006035	2,0
006077	1,5
006083	4,0
006098	10,0
006114	2,0
006130	2,0
006149	3,5
006152	4,5
006164	2,0
006167	1,0
006181	1,5
006195	3,0
006206	8,0
006218	2,0
006240	1,5
006255	1,0
006292	1,5
006294	3,0
006295	2,0
006328	1,0
006337	1,5
006344	2,5
006360	3,0
006371	4,5
006389	1,5
006390	2,0
006407	3,0
006410	1,0
006411	1,5
006431	2,0
006432	1,5
006436	1,0
006448	1,0
006475	12,5
006480	1,5
006486	3,5
006533	5,0
006538	1,5
006602	1,5
006657	4,5
006664	1,0
006670	2,0
006696	1,0
006704	1,5
006711	2,0
006712	1,5
006742	1,5
006746	1,0
006757	7,0
006760	2,5
006770	1,5
006791	1,5
006809	3,5
006818	1,5
006846	1,0
006876	3,5
006878	5,0
006881	1,5
006936	1,5
006944	1,5
006945	2,0
006976	4,0
006985	1,5
006992	2,0
007039	1,5
007050	1,5
007054	1,0
007074	100,0
007084	3,5
007088	1,5
007112	1,0
007114	2,5
007120	2,0
007126	2,0
007127	4,5
007132	1,0
007134	1,5
007143	1,5
007162	2,0
007169	1,5
007190	1,0
007201	12,5
007214	3,5
007230	1,5
007251	3,0
007276	2,0
007277	2,0
007291	1,5
007301	1,5
007327	8,0
007351	1,0
007374	1,5
007381	2,5
007385	2,0
007391	1,5
007424	7,0
007427	2,0
007432	2,0
007455	1,0
007458	1,5
007494	2,0
007522	8,0
007531	1,0
007538	1,0
007544	5,0
007551	2,0
007555	1,0
007588	2,0
007605	1,5
007630	5,0
007641	1,5
007656	1,5
007668	1,5
007674	2,0
007677	2,0
007684	1,0
007698	4,0
007729	6,0
007732	1,0
007745	3,5
007755	1,0
007764	2,0
007785	1,0
007792	3,0
007817	1,5
007829	1,5
007832	1,5
007860	1,5
007864	2,0
007866	3,0
007900	2,5
007904	1,5
007939	1,5
007959	1,5
007979	2,0
008007	1,0
008013	1,0
008034	3,0
008036	2,0
008041	2,0
008065	2,0
008067	1,5
008090	4,5
008106	4,0
008111	1,0
008121	1,5
008127	1,5
008133	4,0
008148	1,5
008152	7,0
008168	1,5
008177	5,0
008204	1,5
008214	2,0
008241	2,0
008269	1,0
008282	1,0
008298	2,0
008315	2,0
008326	2,0
008349	2,0
008359	1,0
008404	2,0
008422	2,5
008442	1,5
008451	1,0
008459	1,5
008460	2,0
008466	3,0
008496	2,0
008497	2,0
008500	2,0
008507	1,5
008529	1,5
008535	2,0
008545	1,5
008553	1,0
008571	2,5
008598	1,5
008603	1,5
008625	1,0
008629	2,5
008631	1,0
008678	1,0
008686	5,0
008699	1,0
008728	6,0
008770	3,0
008784	2,0
008818	1,0
008825	1,5
008831	1,5
008833	2,5
008836	1,0
008845	1,5
008869	1,0
008874	7,0
008882	1,0
008897	1,5
008900	2,5
008942	7,0
008968	3,5
008984	4,0
008985	1,0
009002	1,5
009011	5,0
009068	1,0
009100	1,5
009103	2,0
009118	3,0
009122	4,0
009145	1,0
009151	1,0
009184	1,5
009204	2,0
009218	1,0
009247	2,0
009262	1,0
009270	7,0
009280	2,5
009298	1,5
009305	1,5
009350	1,5
009366	1,0
009392	3,5
009395	2,5
009400	1,0
009401	1,5
009416	1,5
009432	8,0
009447	3,5
009459	1,0
009471	2,0
009472	10,0
009474	1,0
009478	1,0
009500	4,5
009511	1,5
009547	25,0
009551	1,0
009579	4,0
009597	2,0
009600	1,0
009601	4,0
009612	1,5
009618	1,5
009619	3,0
009625	1,0
009631	1,5
009635	1,0
009651	1,0
009666	1,0
009676	1,0
009682	1,0
009721	1,5
009728	2,0
009741	1,0
009757	1,0
009785	3,0
009792	5,0
009793	1,5
009806	3,0
009811	1,5
009815	1,5
009825	2,0
009839	1,5
009861	10,0
009914	1,5
009950	4,0
009954	5,0
009975	1,0
009985	1,5
009993	2,0
009996	2,0
010020	2,0
010021	2,5
010052	3,0
010064	2,5
010067	1,5
010074	3,5
010116	1,0
010119	3,0
010121	1,5
010124	3,0
010126	1,5
010127	2,5
010140	2,0
010145	2,0
010147	5,0
010160	2,0
010177	1,5
010180	2,5
010183	1,5
010225	3,5
010257	1,5
010268	4,0
010281	1,0
010286	1,5
010304	2,0
010307	1,5
010310	1,5
010321	2,0
010337	4,0
010344	2,5
010348	1,5
010364	3,0
010382	3,5
010398	1,5
010405	2,0
010444	1,5
010449	1,0
010451	1,5
010464	1,0
010469	2,0
010506	2,0
010585	1,5
010614	9,0
010645	1,5
010662	1,0
010671	1,0
010686	2,5
010700	1,5
010705	1,0
010728	2,0
010737	4,5
010741	3,0
010791	2,0
010838	1,0
010852	1,0
010854	3,0
010897	2,0
010904	2,0
010915	2,0
010930	1,5
010931	2,5
010951	15,0
010952	1,0
010954	9,0
010961	1,5
010962	1,0
010966	1,5
011016	1,0
011041	2,0
011044	2,0
011046	1,5
011056	2,5
011065	2,0
011092	1,0
011110	1,0
011118	1,5
011191	1,5
011193	2,0
011205	1,0
011208	4,5
011218	1,0
011220	1,5
011246	2,0
011261	2,0
011264	1,5
011282	3,0
011319	1,0
011321	1,5
011339	2,5
011344	4,0
011352	3,0
011384	2,0
011390	1,0
011417	2,5
011419	2,5
011427	1,5
011465	4,5
011485	2,5
011486	4,5
011502	1,5
011543	1,0
011547	3,0
011583	1,0
011599	2,0
011601	1,5
011616	2,5
011642	3,0
011718	2,0
011725	2,0
011728	1,5
011729	2,0
011748	2,0
011766	1,0
011769	2,0
011787	9,0
011811	2,5
011834	3,0
011841	2,0
011844	1,5
011883	3,5
011908	2,0
011952	1,0
011953	2,0
011968	10,0
011986	1,0
012019	4,0
012040	1,0
012052	1,5
012062	2,0
012066	1,5
012073	2,0
012075	5,0
012078	3,0
012112	2,0
012179	2,0
012192	2,0
012205	3,0
012224	1,0
012265	1,0
012277	15,0
012282	1,0
012341	1,5
012348	1,5
012387	1,0
012394	1,0
012395	4,0
012400	1,5
012426	1,0
012428	1,5
012436	1,5
012473	1,0
012492	1,0
012493	1,0
012507	1,5
012515	1,0
012530	3,5
012544	1,5
012565	1,0
012587	1,0
012612	1,5
012626	2,5
012637	2,0
012653	3,5
012743	1,5
012796	1,5
012814	1,0
012815	2,0
012817	1,0
012819	2,0
012828	1,0
012838	1,0
012851	2,0
012868	1,5
012870	1,5
012902	4,5
012925	2,5
012930	1,5
013019	1,0
013042	5,0
013052	1,5
013057	3,5
013066	2,0
013069	4,0
013070	4,0
013071	7,0
013080	1,5
013088	3,0
013100	2,0
013125	1,0
013126	1,0
013128	2,0
013144	2,0
013165	1,5
013188	1,0
013231	20,0
013249	3,5
013250	1,5
013258	2,5
013269	2,0
013270	5,0
013305	1,5
013318	3,0
013344	1,0
013357	1,5
013362	1,5
013387	5,0
013415	1,5
013437	1,0
013441	1,0
013444	8,0
013457	2,5
013465	2,5
013466	1,0
013478	5,0
013484	1,5
013522	1,5
013527	9,0
013530	1,5
013549	1,0
013550	3,5
013568	1,0
013572	6,0
013599	4,5
013615	1,0
013619	3,5
013623	6,0
013642	3,0
013643	1,5
013690	1,5
013692	2,0
013707	1,0
013718	2,0
013728	1,0
013730	8,0
013732	2,0
013734	1,5
013756	8,0
013758	1,5
013821	1,0
013849	3,0
013869	2,0
013872	1,0
013888	1,5
013891	4,5
013892	1,5
013904	1,5
013906	2,0
013956	1,5
013964	2,5
014027	1,5
014038	1,5
014039	2,0
014113	2,0
014128	3,0
014150	2,0
014161	3,5
014164	1,5
014178	6,0
014179	5,0
014180	2,0
014191	1,5
014204	2,5
014206	2,5
014209	2,0
014214	4,5
014220	5,0
014244	4,5
014247	30,0
014275	4,5
014283	1,5
014284	1,5
014296	3,5
014297	2,0
014298	1,0
014308	1,0
014332	2,0
014342	1,5
014359	2,0
014369	1,5
014387	1,0
014412	3,0
014440	1,5
014441	2,5
014443	7,0
014450	3,5
014464	4,0
014475	1,5
014481	2,0
014495	2,0
014498	1,5
014501	4,0
014515	3,0
014518	5,0
014519	2,0
014523	1,5
014534	2,0
014577	3,5
014596	1,5
014606	1,5
014615	5,0
014620	10,0
014632	1,5
014673	4,0
014684	2,0
014688	2,0
014716	1,5
014722	1,0
014724	4,5
014776	1,0
014794	2,0
014802	2,0
014829	3,5
014851	2,0
014858	7,0
014875	1,0
014894	1,5
014905	1,0
014916	8,0
014919	3,5
014939	8,0
014948	2,0
014975	4,5
014978	1,0
015003	1,5
015017	1,0
015039	4,0
015042	1,0
015054	2,0
015071	6,0
015073	3,0
015087	1,0
015095	8,0
015136	1,5
015140	3,5
015143	1,0
015154	2,0
015163	1,0
015165	1,0
015184	2,5
015188	20,0
015191	5,0
015194	4,5
015199	1,5
015200	1,0
015292	4,5
015295	1,5
015298	7,0
015319	2,0
015381	4,0
015389	2,0
015390	1,0
015396	1,0
015441	1,0
015446	1,5
015448	1,0
015477	2,0
015478	1,0
015502	25,0
015535	5,0
015537	2,5
015545	7,0
015558	1,0
015567	1,5
015588	2,0
015602	1,0
015618	4,0
015668	1,0
015681	3,5
015705	1,0
015715	1,0
015738	10,0
015757	2,0
015760	1,0
015772	1,5
015790	2,0
015791	1,5
015796	1,0
015811	9,0
015826	1,5
015831	1,5
015834	1,5
015856	1,0
015859	1,0
015870	1,0
015892	1,0
015898	6,0
015905	1,0
015919	1,5
015931	1,5
015934	4,0
015942	2,5
015948	5,0
015956	1,5
015959	1,5
015975	3,5
015977	2,0
015988	1,5
015997	4,0
016004	1,5
016005	4,5
016025	1,5
016043	1,5
016060	6,0
016082	1,5
016095	1,5
016128	3,0
016130	4,5
016133	3,0
016159	1,5
016163	2,0
016175	2,5
016193	1,0
016196	2,0
016207	1,5
016225	1,0
016229	1,0
016304	1,0
016311	1,5
016312	2,0
016331	1,0
016337	1,5
016345	6,0
016373	1,5
016381	3,5
016415	2,0
016444	2,0
016446	3,0
016451	1,0
016452	1,0
016461	6,0
016463	1,0
016465	1,0
016481	2,5
016487	2,5
016490	4,0
016492	1,5
016502	1,5
016527	3,5
016539	10,0
016555	2,5
016556	2,0
016580	2,0
016612	1,5
016637	7,0
016644	1,5
016645	4,5
016647	3,5
016651	5,0
016657	1,0
016682	4,0
016704	1,0
016745	1,5
016747	2,0
016777	1,5
016780	1,5
016808	2,0
016813	12,5
016817	4,0
016850	1,5
016866	1,5
016894	1,0
016902	1,0
016909	1,5
016911	2,5
016939	1,5
016954	1,5
016963	1,0
016983	3,0
017003	2,5
017020	1,0
017078	8,0
017080	1,5
017081	4,0
017095	1,5
017096	12,5
017097	1,5
017124	1,0
017159	1,0
017174	2,0
017216	2,0
017230	1,0
017233	1,0
017238	1,5
017242	2,0
017262	4,0
017276	5,0
017284	2,0
017295	8,0
017297	7,0
017301	5,0
017308	2,5
017310	6,0
017319	1,0
017333	3,5
017350	3,0
017356	2,0
017358	2,0
017367	3,0
017384	1,5
017426	4,5
017455	1,5
017456	3,0
017467	1,0
017508	2,5
017521	1,0
017553	3,0
017560	1,0
017562	5,0
017564	2,0
017569	1,5
017576	1,5
017587	1,5
017619	40,0
017659	1,0
017736	1,0
017759	4,0
017765	3,5
017771	2,0
017789	1,0
017793	2,0
017796	2,0
017856	1,0
017867	1,0
017911	7,0
017922	2,0
017924	3,5
017940	3,0
017942	2,5
017946	1,5
017949	4,5
017954	1,0
017956	2,0
017995	5,0
018042	1,5
018043	1,5
018076	1,5
018084	1,5
018115	1,0
018142	1,0
018179	1,5
018217	3,0
018228	3,5
018240	1,5
018248	1,0
018265	1,5
018319	4,5
018326	1,0
018344	2,0
018371	1,0
018398	10,0
018429	1,5
018456	1,5
018463	2,5
018466	2,0
018532	3,0
018534	2,5
018545	1,0
018549	2,5
018556	12,5
018589	1,0
018594	2,0
018603	2,0
018607	2,0
018623	3,5
018642	12,5
018670	1,5
018676	1,0
018683	2,0
018720	8,0
018728	2,5
018774	4,5
018788	3,0
018798	3,5
018814	1,5
018830	1,5
018833	2,5
018840	1,5
018848	3,0
018861	2,0
018873	5,0
018878	1,0
018881	1,0
018947	2,5
018957	2,0
018966	1,5
018980	1,0
018988	3,5
018993	15,0
018996	1,5
019031	3,0
019052	1,0
019055	6,0
019107	3,0
019121	5,0
019143	1,5
019149	2,0
019156	1,5
019175	4,5
019191	1,5
019196	1,5
019240	1,5
019317	3,0
019378	6,0
019407	2,0
019435	2,0
019436	8,0
019447	1,5
019448	1,5
019449	2,5
019452	2,0
019501	3,5
019502	1,5
019508	3,5
019515	1,5
019519	2,0
019548	1,5
019591	150,0
019593	7,0
019609	1,5
019630	25,0
019702	1,5
019723	2,0
019782	2,0
019783	2,0
019784	2,0
019801	1,5
019817	1,5
019834	1,5
019838	1,5
019878	2,0
019891	3,0
019898	1,5
019910	2,0
019915	1,5
019953	4,0
019957	2,0
019971	6,0
019995	1,0
020015	2,5
020018	1,5
020020	3,0
020022	1,0
020032	2,0
020050	2,0
020059	1,0
020079	1,0
020094	1,5
020102	1,5
020148	1,5
020153	2,5
020154	2,0
020171	1,5
020180	1,5
020189	5,0
020202	2,0
020208	1,0
020218	4,5
020223	1,5
020230	6,0
020248	3,5
020254	1,5
020267	1,0
020283	2,0
020314	2,5
020346	4,0
020366	1,5
020374	2,0
020378	3,0
020381	4,5
020392	3,5
020401	1,0
020410	1,0
020412	1,0
020414	4,5
020419	1,0
020425	2,0
020444	1,0
020456	1,0
020462	2,0
020491	12,5
020492	4,0
020498	1,5
020534	4,0
020544	3,5
020563	1,0
020565	7,0
020572	1,5
020575	1,5
020590	7,0
020607	2,0
020609	2,0
020616	4,5
020624	2,0
020635	8,0
020685	2,0
020698	1,0
020752	4,5
020756	1,5
020761	9,0
020769	2,5
020772	1,5
020799	2,0
020806	1,0
020820	1,0
020823	1,0
020863	1,5
020870	1,0
020876	1,5
020880	1,0
020888	1,5
020892	1,5
020894	3,5
020909	3,0
020934	2,5
020945	1,5
020964	1,0
020973	1,0
020994	1,0
021005	2,0
021007	1,5
021008	2,0
021011	1,0
021024	1,5
021036	2,0
021045	2,0
021061	2,5
021097	4,0
021125	1,0
021214	1,5
021222	3,0
021236	1,5
021237	2,5
021241	2,0
021259	7,0
021266	7,0
021274	1,0
021281	3,0
021285	6,0
021293	1,5
021309	2,0
021315	1,0
021349	2,0
021356	4,0
021358	3,0
021371	6,0
021409	2,0
021414	1,0
021425	5,0
021450	1,0
021461	1,5
021482	3,5
021485	1,0
021501	1,5
021551	2,0
021566	3,5
021605	1,0
021634	2,5
021677	3,5
021692	1,0
021696	1,5
021740	4,5
021764	1,0
021821	8,0
021854	1,0
021861	1,0
021862	1,0
021869	1,0
021870	1,5
021871	2,0
021878	2,0
021893	1,5
021908	3,0
021912	1,5
021928	2,5
021941	2,0
021954	5,0
021958	1,5
021981	1,0
021987	1,5
021988	6,0
021995	1,5
021998	2,0
022004	1,0
022042	2,0
022079	3,0
022091	2,0
022152	1,5
022156	2,5
022166	3,0
022176	6,0
022188	1,0
022221	1,0
022230	1,5
022236	1,0
022267	8,0
022277	2,5
022290	3,5
022291	1,0
022325	1,5
022331	1,0
022360	1,5
022455	2,5
022484	3,0
022491	1,5
022504	3,0
022507	3,0
022508	3,5
022571	1,5
022578	2,0
022580	1,0
022627	3,5
022630	1,0
022662	1,0
022666	2,0
022672	3,5
022726	1,5
022754	2,0
022756	2,0
022762	1,0
022782	1,0
022789	1,5
022818	3,0
022833	1,5
022850	1,0
022876	1,5
022881	2,0
022883	2,5
022894	2,0
022897	1,5
022901	5,0
023008	2,5
023030	1,5
023035	1,0
023045	1,5
023048	1,5
023056	1,0
023089	2,5
023098	2,0
023109	1,0
023114	1,5
023117	3,5
023132	35,0
023183	1,5
023195	8,0
023213	2,0
023227	2,0
023276	1,0
023286	1,5
023289	2,0
023291	1,5
023333	4,5
023336	1,5
023338	5,0
023345	1,5
023393	2,0
023396	4,0
023409	4,5
023413	1,0
023452	1,0
023458	1,0
023487	2,5
023494	1,0
023503	1,0
023512	2,0
023525	1,0
023529	1,0
023592	7,0
023606	1,5
023607	4,5
023608	1,0
023631	1,5
023638	1,0
023686	1,5
023692	1,0
023699	1,5
023708	1,5
023711	3,0
023720	2,0
023730	4,5
023744	2,5
023797	2,0
023804	1,0
023810	1,5
023825	2,5
023844	1,0
023846	1,5
023848	1,5
023865	1,0
023900	1,5
023914	1,0
023927	4,0
023939	15,0
023957	1,5
023960	1,5
023981	1,0
023996	2,0
024010	1,0
024011	4,5
024017	2,5
024036	2,5
024074	2,0
024127	4,0
024159	2,0
024200	1,5
024220	3,5
024248	2,0
024249	2,0
024265	1,0
024274	1,0
024281	1,0
024296	1,5
024298	1,5
024300	1,5
024334	2,5
024344	1,5
024353	2,0
024367	1,0
024405	2,5
024449	2,5
024454	2,0
024485	4,5
024500	1,0
024512	3,5
024531	2,5
024534	1,5
024572	1,5
024595	1,5
024608	3,5
024621	1,5
024629	1,0
024630	1,5
024631	1,5
024653	1,5
024657	7,0
024687	15,0
024688	1,0
024697	7,0
024702	4,5
024709	2,0
024720	1,0
024734	1,5
024743	2,0
024748	2,5
024750	5,0
024762	2,0
024776	2,0
024807	1,5
024812	1,5
024818	2,0
024832	1,0
024902	3,0
024908	2,5
024927	2,5
024934	1,0
024945	2,5
024982	2,5
025026	3,0
025032	1,0
025033	6,0
025077	4,5
025084	1,5
025085	2,5
025092	2,0
025093	2,0
025096	1,5
025105	1,5
025128	2,5
025136	3,5
025148	1,0
025164	1,5
025175	2,0
025208	3,5
025215	2,5
025220	3,0
025222	9,0
025225	3,5
025227	2,0
025229	2,5
025322	5,0
025325	4,5
025363	1,0
025372	2,0
025382	1,0
025392	1,0
025413	1,0
025417	1,5
025420	8,0
025443	4,0
025453	2,0
025458	2,0
025459	2,5
025487	4,0
025494	2,5
025533	2,0
025543	3,0
025545	1,5
025546	2,0
025551	1,0
025586	1,5
025599	1,5
025600	1,5
025622	2,0
025625	4,5
025632	1,5
025634	2,0
025646	1,5
025649	1,0
025660	1,5
025690	2,0
025723	9,0
025731	1,5
025732	1,0
025739	1,5
025743	1,5
025757	1,0
025788	1,5
025796	4,5
025801	1,5
025819	1,5
025824	2,0
025848	1,0
025852	1,0
025910	1,5
025917	6,0
025930	2,5
025947	1,0
026009	1,5
026013	1,5
026033	1,5
026055	1,5
026059	1,0
026060	1,0
026062	6,0
026068	10,0
026088	10,0
026104	2,0
026130	4,5
026141	1,5
026182	3,5
026192	2,5
026210	1,0
026212	2,5
026234	3,5
026242	2,0
026253	4,0
026270	5,0
026275	1,0
026287	5,0
026338	1,5
026410	1,5
026422	2,0
026432	1,0
026445	1,5
026462	1,0
026524	6,0
026545	2,0
026585	1,5
026588	6,0
026593	1,0
026598	6,0
026608	2,0
026642	3,5
026660	5,0
026670	2,0
026674	2,0
026682	1,0
026737	1,5
026754	1,0
026769	5,0
026823	2,0
026833	2,0
026841	2,5
026885	2,0
026902	1,0
026906	1,0
026970	5,0
026985	2,0
026988	1,0
027004	7,0
027056	3,0
027073	3,5
027105	4,0
027118	2,5
027132	2,0
027161	2,0
027173	4,0
027175	1,5
027178	2,0
027182	1,0
027196	4,0
027223	10,0
027266	3,0
027296	2,0
027319	3,5
027333	4,0
027359	3,0
027368	1,5
027369	2,0
027387	1,5
027390	1,5
027430	3,5
027445	2,5
027452	5,0
027470	2,0
027479	1,5
027484	2,0
027485	1,0
027487	1,5
027495	1,0
027497	1,5
027505	1,5
027510	2,0
027554	1,0
027580	6,0
027587	2,0
027598	3,0
027616	1,5
027617	9,0
027618	100,0
027631	2,0
027647	1,5
027678	1,0
027692	1,5
027704	3,0
027713	1,0
027769	1,0
027805	1,5
027829	2,5
027833	1,0
027840	1,0
027854	1,0
027864	2,0
027875	2,0
027878	1,0
027893	1,0
027895	1,0
027912	2,0
027913	1,5
027941	2,0
027947	2,5
027949	1,5
027956	3,5
027962	9,0
027971	1,5
027972	1,5
027980	1,0
028003	1,5
028023	8,0
028034	2,0
028050	6,0
028056	1,0
028060	1,5
028076	2,0
028079	1,5
028095	4,5
028100	1,0
028127	12,5
028133	1,5
028144	4,0
028178	1,5
028180	1,0
028188	2,0
028202	1,5
028203	2,0
028210	3,5
028211	1,5
028234	1,5
028239	2,0
028244	3,5
028246	2,0
028254	1,5
028268	10,0
028276	2,0
028296	1,0
028300	3,5
028302	2,0
028304	4,0
028305	30,0
028307	1,5
028327	4,0
028336	25,0
028350	1,5
028352	1,0
028361	2,5
028371	1,0
028389	6,0
028415	4,5
028425	2,0
028431	3,0
028435	2,0
028449	1,0
028454	3,5
028457	35,0
028477	1,5
028486	1,5
028506	2,0
028522	2,0
028537	1,5
028542	2,0
028544	1,5
028574	7,0
028587	1,0
028592	1,5
028595	10,0
028607	8,0
028612	3,0
028634	7,0
028640	10,0
028643	4,0
028653	1,5
028665	50,0
028670	1,0
028702	6,0
028710	1,0
028734	1,0
028783	3,0
028788	4,0
028803	2,0
028810	4,5
028847	2,0
028873	1,5
028906	4,0
028907	1,5
028908	1,5
028935	5,0
028937	1,0
028955	1,0
028964	1,5
028965	1,5
028987	1,0
028995	1,0
029033	1,5
029036	1,0
029061	3,5
029066	2,0
029068	2,0
029071	4,0
029093	1,5
029115	1,5
029130	1,0
029155	3,0
029197	1,5
029202	4,5
029204	1,0
029219	3,5
029220	1,5
029231	1,5
029239	1,5
029243	1,5
029262	3,0
029286	2,5
029288	3,0
029295	1,0
029305	2,0
029323	1,5
029326	1,5
029334	100,0
029336	1,0
029355	2,0
029363	2,5
029377	1,5
029384	3,0
029389	20,0
029399	1,5
029453	1,5
029456	1,0
029458	1,0
029474	2,5
029500	3,5
029535	1,5
029536	5,0
029567	2,0
029586	1,5
029588	1,0
029592	2,0
029608	1,5
029612	4,0
029617	1,0
029657	12,5
029706	4,0
029714	3,5
029719	1,5
029738	3,0
029744	1,5
029748	2,0
029752	25,0
029754	2,5
029775	3,5
029798	2,5
029873	1,0
029875	2,0
029882	2,0
029906	1,5
029969	1,5
029979	7,0
029990	1,0
030000	1,0
030007	1,5
030033	1,5
030059	1,5
030079	1,5
030081	3,0
030093	1,5
030106	1,5
030108	1,5
030115	6,0
030122	1,0
030136	2,0
030138	1,0
030140	4,5
030155	2,0
030170	1,5
030175	1,0
030227	2,0
030242	1,5
030245	1,0
030260	1,5
030286	1,0
030303	1,5
030306	2,5
030337	1,0
030341	1,5
030373	1,5
030386	2,0
030402	1,5
030406	1,5
030409	1,5
030420	1,5
030449	3,5
030494	2,0
030500	2,5
030518	1,5
030521	1,5
030529	2,0
030534	1,0
030547	2,0
030572	2,0
030574	2,5
030575	3,5
030610	1,5
030627	1,0
030671	5,0
030697	1,0
030700	2,0
030714	2,5
030730	1,5
030760	1,5
030761	2,0
030763	10,0
030767	1,5
030769	15,0
030771	1,0
030775	2,0
030791	1,5
030798	2,5
030834	2,0
030863	1,0
030884	1,5
030915	1,0
030924	4,5
030937	2,5
030940	10,0
031011	8,0
031051	2,0
031094	1,5
031098	2,0
031107	1,5
031114	5,0
031135	1,5
031140	3,0
031157	2,0
031191	2,0
031198	10,0
031207	6,0
031210	20,0
031215	3,0
031219	4,0
031231	1,0
031273	3,0
031313	1,5
031334	1,0
031344	1,5
031347	1,5
031356	2,0
031375	1,0
031445	2,0
031454	1,5
031502	1,0
031526	1,5
031546	4,0
031567	1,5
031569	4,0
031587	3,5
031604	2,0
031617	2,0
031643	4,5
031687	8,0
031694	2,0
031700	1,0
031719	1,0
031723	2,0
031737	1,5
031763	4,0
031789	1,5
031791	2,0
031811	1,0
031812	1,5
031813	6,0
031817	2,0
031838	1,5
031872	2,0
031885	6,0
031887	2,5
031895	1,0
031896	1,5
031931	4,0
031946	1,0
031956	3,0
031959	1,0
031974	1,0
031977	4,5
032034	1,5
032039	2,0
032069	2,0
032076	1,0
032080	2,5
032081	4,0
032109	2,0
032110	2,0
032118	2,0
032123	2,0
032128	1,0
032136	1,5
032200	3,5
032240	3,5
032245	3,5
032276	10,0
032279	1,5
032283	1,5
032289	7,0
032295	2,5
032299	3,5
032304	2,5
032305	2,5
032322	3,0
032330	1,0
032331	2,0
032332	6,0
032367	1,5
032388	4,0
032393	1,0
032396	2,5
032411	3,0
032416	2,5
032418	1,5
032439	1,5
032453	1,0
032465	1,0
032479	1,5
032482	2,5
032494	4,0
032501	2,5
032508	2,5
032526	1,5
032570	6,0
032623	4,5
032679	1,5
032687	2,0
032689	1,0
032692	2,5
032694	1,5
032727	9,0
032734	4,0
032737	1,5
032745	4,5
032754	1,5
032757	1,5
032766	25,0
032768	1,5
032787	1,5
032795	2,0
032801	1,5
032810	1,0
032814	1,0
032899	2,5
032925	1,0
032932	2,5
032953	1,5
032954	1,5
032988	3,0
032993	3,0
033005	2,5
033021	1,5
033035	3,0
033037	1,0
033038	1,5
033058	2,0
033059	1,0
033062	1,0
033086	2,0
033115	1,5
033116	1,5
033134	2,0
033150	4,0
033164	3,5
033167	1,5
033205	5,0
033216	1,5
033231	2,0
033261	2,0
033262	2,0
033263	1,0
033271	1,5
033285	1,5
033289	1,5
033301	8,0
033304	1,0
033322	1,5
033336	5,0
033348	2,0
033368	1,5
033376	1,0
033389	1,5
033403	2,0
033409	1,5
033411	1,0
033416	4,0
033461	1,5
033463	1,0
033468	1,0
033507	10,0
033534	2,0
033572	10,0
033596	1,0
033613	1,5
033625	2,0
033628	1,5
033642	2,0
033644	4,5
033645	1,5
033646	1,0
033654	2,5
033684	1,5
033689	8,0
033702	2,0
033705	2,5
033722	1,0
033754	3,5
033764	2,5
033771	1,5
033785	1,5
033792	1,5
033804	3,5
033809	12,5
033810	2,5
033836	2,0
033844	1,5
033846	1,5
033863	3,5
033875	1,0
033884	1,0
033891	1,5
033892	1,0
033933	2,0
033939	1,5
033943	1,0
033949	3,5
033965	2,5
033975	1,0
033997	4,0
034044	2,0
034055	2,0
034060	1,5
034075	4,0
034082	1,5
034124	2,5
034135	1,0
034163	2,0
034212	2,5
034213	4,0
034216	1,5
034217	1,5
034218	1,5
034227	1,5
034247	2,0
034248	4,0
034255	1,0
034258	1,5
034267	1,5
034274	2,0
034284	4,5
034308	2,0
034329	2,5
034330	1,0
034359	1,5
034362	1,5
034363	10,0
034417	2,0
034423	5,0
034428	1,5
034453	2,0
034455	4,5
034456	3,5
034460	3,0
034499	1,5
034555	2,0
034571	2,0
034620	2,0
034648	2,0
034657	5,0
034664	1,5
034677	5,0
034680	2,0
034688	1,5
034769	1,0
034771	3,5
034772	1,5
034783	1,0
034787	4,0
034824	2,0
034883	1,5
034895	1,5
034915	1,5
034917	1,5
034919	1,0
034921	8,0
034934	1,0
034951	1,5
034957	6,0
034975	9,0
034982	1,5
034984	7,0
034990	6,0
034999	1,5
035020	2,0
035032	1,5
035040	1,0
035056	3,5
035064	4,0
035078	2,0
035160	1,5
035194	1,0
035202	2,0
035218	4,0
035220	2,0
035233	1,0
035245	6,0
035249	2,0
035252	3,0
035314	2,0
035344	1,5
035347	4,0
035353	2,0
035370	2,5
035375	1,5
035412	1,5
035417	1,5
035427	1,5
035456	2,0
035469	2,5
035493	3,0
035503	1,5
035550	1,5
035561	6,0
035584	1,5
035639	1,5
035648	1,5
035654	1,5
035671	5,0
035674	3,0
035685	1,5
035704	1,0
035724	1,0
035777	1,0
035816	7,0
035820	2,0
035832	1,0
035838	2,0
035841	3,5
035862	1,0
035868	2,5
035869	2,5
035883	2,5
035908	2,0
035921	5,0
035926	6,0
035942	2,0
035948	2,0
035991	1,0
035998	2,0
036041	1,5
036042	1,0
036049	1,0
036086	4,0
036096	1,5
036108	10,0
036110	1,5
036114	1,0
036135	4,0
036151	1,5
036153	1,0
036185	2,5
036224	2,5
036243	1,0
036256	10,0
036275	2,5
036278	2,0
036288	2,0
036295	3,0
036296	2,0
036328	4,5
036333	5,0
036343	1,0
036357	3,0
036358	1,0
036377	2,0
036380	1,5
036400	2,5
036402	1,5
036406	1,5
036409	2,5
036411	1,5
036421	1,0
036431	10,0
036452	3,0
036485	1,0
036489	3,0
036505	1,0
036507	2,0
036513	1,0
036522	1,5
036525	2,0
036535	1,5
036539	2,0
036575	2,5
036582	4,0
036664	1,0
036677	2,0
036717	3,5
036773	7,0
036774	2,0
036781	1,5
036789	1,5
036795	1,5
036805	4,0
036807	1,5
036812	8,0
036825	12,5
036833	1,0
036839	2,0
036845	1,0
036847	1,0
036873	2,0
036874	2,0
036875	1,0
036887	3,0
036904	1,5
036915	4,5
036944	1,5
036959	8,0
036971	3,5
036976	5,0
036999	2,0
037063	1,5
037069	3,5
037073	3,0
037107	1,0
037135	2,0
037140	2,0
037187	1,5
037209	4,0
037231	2,5
037234	2,0
037240	1,5
037282	25,0
037304	1,0
037346	1,5
037363	1,5
037369	1,5
037396	1,5
037412	1,0
037415	1,5
037426	2,0
037428	1,5
037444	3,0
037469	10,0
037504	5,0
037549	1,5
037591	3,0
037594	9,0
037603	4,5
037607	1,0
037608	4,5
037615	10,0
037635	5,0
037639	1,5
037677	1,0
037700	2,0
037724	1,0
037726	1,5
037750	10,0
037762	1,0
037777	1,0
037779	1,5
037795	5,0
037809	4,5
037813	2,5
037854	1,0
037886	1,5
037887	1,5
037914	1,0
037934	2,0
037939	1,5
037956	2,5
037997	3,0
038020	3,0
038033	1,0
038054	3,0
038082	2,0
038115	2,0
038119	1,0
038123	1,0
038137	2,0
038162	1,0
038207	1,0
038218	1,5
038219	1,0
038226	1,0
038232	1,5
038233	1,5
038236	1,5
038249	4,5
038323	1,5
038330	4,0
038342	1,5
038365	4,0
038366	2,0
038370	2,0
038386	2,5
038414	3,0
038415	1,5
038419	1,0
038420	15,0
038444	1,0
038448	1,5
038504	1,0
038516	4,0
038532	1,5
038536	1,5
038538	1,5
038554	1,0
038565	7,0
038569	3,5
038571	1,0
038579	10,0
038591	1,0
038626	9,0
038645	1,5
038659	1,0
038661	3,0
038691	2,0
038694	1,0
038699	1,5
038708	1,5
038716	1,5
038727	1,0
038731	2,0
038732	3,0
038748	2,5
038764	1,0
038766	1,5
038776	5,0
038781	2,0
038796	1,5
038805	1,5
038806	3,5
038813	1,0
038839	8,0
038868	2,5
038874	2,0
038875	1,5
038878	4,5
038889	2,0
038896	2,5
038904	1,5
038907	1,0
038928	2,0
038931	2,0
038934	4,5
038946	2,0
038965	1,0
038975	2,0
038976	1,0
039000	2,5
039013	2,0
039015	2,0
039016	1,0
039041	3,0
039063	2,0
039067	2,5
039070	1,0
039072	2,0
039077	1,0
039112	3,0
039119	2,0
039122	2,0
039123	2,0
039134	3,5
039140	1,5
039165	1,5
039170	1,5
039198	3,0
039246	1,5
039260	1,5
039271	1,5
039323	2,0
039371	1,5
039374	2,0
039391	1,0
039425	1,0
039434	2,0
039446	1,0
039463	1,0
039464	2,0
039481	9,0
039484	20,0
039486	2,0
039504	1,0
039520	4,0
039524	1,5
039525	3,5
039550	1,5
039561	2,0
039586	1,0
039600	7,0
039615	6,0
039630	3,0
039647	1,0
039648	1,0
039651	2,0
039654	4,5
039655	2,5
039657	3,5
039658	2,0
039663	5,0
039664	2,5
039667	1,0
039692	1,5
039697	2,0
039705	2,0
039718	2,0
039722	1,0
039726	1,0
039745	3,0
039764	2,0
039768	1,0
039775	3,0
039778	1,0
039808	15,0
039820	1,0
039848	1,5
039853	1,5
039870	9,0
039872	1,5
039907	2,0
039917	3,5
039936	6,0
039940	4,5
039969	7,0
039974	2,0
039982	6,0
040038	1,0
040145	3,5
040153	1,0
040170	1,5
040219	1,0
040220	1,5
040232	1,0
040238	7,0
040243	2,5
040245	1,5
040249	1,0
040252	2,0
040262	4,5
040273	1,5
040297	2,0
040307	4,0
040314	1,0
040319	2,0
040342	7,0
040348	1,5
040360	2,0
040396	1,0
040430	1,0
040438	1,0
040448	3,0
040457	1,5
040475	1,0
040481	2,5
040489	2,5
040501	2,0
040520	1,0
040528	1,5
040532	5,0
040538	2,0
040562	4,5
040577	1,5
040591	1,5
040617	1,0
040628	2,5
040674	2,5
040681	1,0
040730	2,0
040755	2,0
040760	1,0
040765	1,5
040767	1,0
040780	1,5
040793	4,0
040797	2,5
040806	2,0
040815	1,5
040829	1,0
040833	1,5
040843	2,5
040848	4,0
040854	2,0
040876	1,5
040877	1,5
040886	2,0
040892	5,0
040914	2,0
040944	1,0
040945	1,5
040946	1,5
040953	2,0
040954	2,0
040991	1,0
041076	6,0
041079	1,5
041080	2,0
041109	2,0
041113	1,5
041123	1,0
041133	1,0
041142	1,0
041155	1,0
041171	8,0
041187	3,0
041208	1,5
041228	1,0
041232	1,5
041237	2,0
041254	3,0
041261	1,0
041264	2,0
041272	7,0
041279	4,0
041292	1,0
041300	1,0
041321	30,0
041330	2,5
041371	150,0
041393	3,5
041403	1,0
041406	2,0
041413	2,5
041418	4,0
041423	1,5
041434	7,0
041435	1,0
041436	1,5
041437	2,0
041449	4,0
041455	10,0
041458	1,5
041488	6,0
041504	1,5
041523	1,5
041534	1,5
041545	2,0
041552	35,0
041566	10,0
041591	2,5
041599	4,0
041600	1,0
041602	1,5
041622	1,5
041648	2,5
041664	1,0
041677	2,0
041681	4,0
041689	4,0
041692	1,0
041701	1,5
041717	1,5
041721	2,0
041730	2,0
041759	1,5
041785	2,0
041827	1,5
041836	1,5
041842	12,5
041843	2,0
041855	2,0
041859	2,5
041860	2,0
041875	1,5
041892	9,0
041894	2,0
041895	5,0
041962	3,5
041978	3,5
041986	2,0
041999	2,5
042007	1,5
042014	4,5
042025	1,5
042038	3,0
042047	4,0
042073	1,5
042077	1,0
042113	1,0
042125	9,0
042132	7,0
042135	1,0
042146	1,0
042158	2,0
042159	2,0
042206	3,5
042224	4,5
042227	1,5
042233	1,5
042239	1,0
042245	3,5
042249	1,0
042252	4,5
042273	3,0
042289	1,5
042321	1,5
042330	3,0
042335	2,0
042337	1,5
042348	1,0
042355	4,0
042373	2,0
042392	1,0
042414	3,5
042417	1,5
042424	1,5
042435	4,5
042440	2,0
042471	1,0
042477	1,5
042499	2,0
042505	1,5
042506	2,0
042518	1,5
042539	4,0
042542	1,0
042543	1,0
042550	1,5
042551	1,5
042562	8,0
042578	4,0
042600	2,0
042650	1,5
042658	1,5
042664	1,5
042665	7,0
042672	2,0
042681	1,5
042729	3,5
042732	8,0
042739	2,0
042741	2,0
042754	4,0
042799	10,0
042813	2,0
042829	2,0
042841	1,5
042881	1,0
042905	3,5
042912	2,0
042934	1,5
042949	2,5
042960	1,0
043001	1,0
043014	3,5
043028	1,5
043035	1,0
043044	1,0
043080	7,0
043083	2,0
043090	1,0
043099	1,5
043122	2,5
043141	1,5
043158	2,0
043172	2,5
043173	2,5
043203	2,0
043218	2,0
043226	1,5
043264	2,0
043265	1,0
043301	4,0
043324	1,5
043342	3,5
043351	1,0
043388	9,0
043475	1,5
043482	9,0
043510	1,5
043522	1,5
043529	1,5
043538	1,0
043544	1,0
043559	1,5
043561	20,0
043582	2,0
043614	1,5
043617	7,0
043680	2,0
043688	1,5
043701	1,0
043727	1,0
043732	2,5
043738	8,0
043752	1,0
043753	1,0
043761	2,0
043788	4,5
043809	1,5
043813	1,5
043838	1,0
043888	3,0
043891	7,0
043898	1,5
043917	2,0
043927	5,0
043951	1,0
043967	2,0
044019	3,0
044021	3,5
044038	1,0
044047	1,5
044050	2,0
044061	1,0
044065	1,0
044078	7,0
044095	3,0
044101	6,0
044129	1,5
044151	2,5
044152	1,5
044157	2,5
044170	1,5
044177	1,5
044217	1,5
044240	1,5
044247	12,5
044254	2,5
044259	1,5
044264	1,5
044271	1,0
044276	1,5
044292	2,0
044301	1,5
044313	2,5
044320	2,5
044325	7,0
044340	1,5
044350	1,5
044357	4,5
044434	2,5
044442	4,5
044444	4,0
044455	3,5
044494	1,5
044495	3,5
044502	2,5
044514	1,0
044516	1,0
044529	1,0
044538	1,5
044541	1,0
044557	1,5
044570	7,0
044607	5,0
044622	1,0
044660	9,0
044680	1,0
044682	4,5
044690	2,0
044755	2,0
044769	4,5
044776	4,5
044781	12,5
044789	1,5
044790	1,0
044816	1,5
044834	1,0
044835	1,5
044847	1,0
044870	1,0
044881	4,5
044929	1,0
044934	2,0
044950	12,5
044977	2,5
044986	1,5
045025	9,0
045046	1,5
045072	2,0
045074	1,5
045082	5,0
045099	1,0
045104	1,5
045118	3,5
045119	2,0
045127	2,5
045138	6,0
045149	2,0
045210	1,5
045225	2,0
045231	1,0
045243	2,5
045247	1,0
045258	1,5
045259	1,5
045263	1,5
045265	1,0
045284	1,5
045300	3,5
045302	1,5
045341	1,0
045372	2,5
045389	1,5
045400	5,0
045404	4,5
045436	1,0
045437	4,5
045444	1,0
045461	1,0
045499	4,0
045530	2,0
045535	2,0
045562	3,0
045565	2,0
045589	4,5
045591	7,0
045613	1,5
045642	1,5
045648	1,0
045652	1,0
045656	3,5
045669	2,5
045690	4,0
045694	2,0
045695	3,5
045702	1,0
045710	2,0
045723	8,0
045742	1,5
045750	1,5
045762	1,5
045806	5,0
045830	1,5
045844	2,0
045856	2,0
045860	3,0
045889	4,5
045897	1,0
045904	2,5
045906	4,0
045909	2,0
045934	1,5
045936	2,5
045940	100,0
045969	1,5
045973	8,0
045974	2,0
045987	3,5
045999	1,5
046010	8,0
046078	1,5
046094	3,0
046097	1,0
046120	3,5
046126	1,5
046139	5,0
046173	2,0
046178	3,0
046185	2,5
046191	12,5
046201	3,0
046208	1,5
046209	9,0
046220	1,0
046223	1,0
046232	1,5
046286	1,0
046290	15,0
046292	1,0
046298	2,0
046312	3,0
046326	1,0
046328	5,0
046340	1,0
046344	4,0
046361	5,0
046383	1,5
046385	1,0
046386	2,5
046401	1,0
046415	8,0
046424	4,0
046428	3,5
046486	1,0
046490	1,5
046502	1,5
046503	2,0
046507	2,5
046522	1,5
046577	1,5
046578	2,5
046596	1,5
046612	3,5
046616	2,0
046632	1,0
046665	3,5
046677	1,5
046679	1,5
046720	1,5
046760	5,0
046773	2,0
046774	2,0
046775	1,0
046784	2,0
046790	3,0
046798	2,0
046805	1,0
046807	1,5
046822	2,0
046831	1,5
046838	1,0
046844	3,5
046852	8,0
046880	1,5
046893	5,0
046900	3,5
046902	2,0
046903	8,0
046913	2,5
046949	1,0
046978	7,0
046984	2,0
046990	1,0
047006	1,0
047012	1,5
047019	3,0
047020	1,0
047023	2,0
047049	1,5
047054	2,5
047087	7,0
047099	1,0
047126	8,0
047155	1,0
047159	1,5
047171	1,0
047173	3,0
047179	2,0
047205	2,5
047211	1,5
047219	1,5
047251	1,0
047255	4,0
047269	2,0
047282	1,5
047292	2,0
047387	2,5
047405	2,5
047409	1,5
047416	4,5
047421	1,0
047459	2,0
047464	2,5
047473	2,0
047474	1,5
047494	1,5
047504	2,0
047513	1,5
047518	2,0
047540	2,5
047550	3,0
047564	1,0
047566	3,5
047587	1,0
047603	2,0
047628	1,5
047662	2,5
047672	3,5
047691	2,0
047694	1,0
047756	10,0
047821	1,5
047851	2,0
047868	3,0
047889	1,0
047893	1,5
047923	1,5
047936	1,0
047942	20,0
047951	1,0
047953	7,0
047960	4,5
047984	3,5
048001	2,0
048021	1,5
048023	3,0
048041	1,0
048060	4,0
048102	1,0
048103	2,0
048126	1,0
048151	8,0
048154	1,5
048169	4,5
048181	2,0
048185	2,0
048188	1,5
048209	5,0
048233	1,0
048237	3,5
048245	1,5
048259	2,5
048270	2,0
048320	1,5
048344	1,0
048356	1,5
048395	1,5
048417	1,0
048428	1,0
048434	5,0
048451	5,0
048456	1,0
048473	2,0
048492	1,0
048543	20,0
048552	4,0
048572	1,5
048589	1,5
048612	2,5
048624	1,5
048635	2,0
048649	1,0
048660	3,5
048675	4,5
048676	1,0
048688	1,0
048708	3,0
048709	2,0
048723	8,0
048732	9,0
048748	1,5
048777	3,0
048796	2,0
048821	8,0
048865	1,0
048903	2,0
048905	1,5
048921	5,0
048941	1,5
048959	1,0
048971	2,0
048973	1,5
048987	15,0
049002	2,0
049003	3,5
049004	2,0
049010	3,5
049033	1,5
049051	1,5
049061	1,0
049074	2,0
049083	1,5
049105	1,5
049118	1,0
049153	4,0
049155	1,5
049157	1,0
049194	2,5
049195	1,5
049206	1,0
049218	2,5
049219	1,5
049268	4,0
049286	4,0
049292	1,0
049299	1,5
049314	4,0
049319	2,0
049322	1,0
049324	1,5
049326	1,5
049350	1,0
049361	5,0
049364	3,5
049375	1,0
049376	1,5
049377	1,0
049393	3,0
049428	2,0
049429	2,5
049455	1,0
049478	1,0
049491	3,0
049519	2,0
049521	5,0
049557	1,0
049607	8,0
049612	2,0
049628	1,0
049696	1,0
049701	2,0
049713	1,0
049731	2,0
049733	10,0
049741	1,5
049763	1,0
049774	1,5
049782	2,0
049808	1,0
049812	1,0
049839	2,0
049845	2,0
049850	1,0
049855	1,0
049860	1,5
049865	4,5
049870	10,0
049872	1,0
049897	1,0
049923	2,5
049924	2,5
049930	1,0
049961	1,5
049962	1,5
049966	1,0
049970	5,0
049985	2,5
049991	1,0
049998	2,0
050001	4,0
050011	1,5
050027	3,0
050028	1,5
050034	5,0
050037	7,0
050064	1,0
050070	1,0
050084	2,0
050094	1,5
050118	1,5
050121	1,5
050162	2,0
050172	1,5
050182	1,0
050237	7,0
050245	1,5
050249	4,5
050274	1,0
050282	3,5
050284	7,0
050328	2,5
050368	1,0
050399	2,0
050400	1,5
050414	5,0
050437	7,0
050439	2,5
050482	2,0
050487	2,0
050561	2,0
050608	2,5
050609	2,0
050616	4,0
050627	4,5
050628	1,5
050638	1,5
050658	2,5
050674	1,0
050690	1,0
050694	1,5
050713	1,5
050763	1,5
050772	2,0
050800	1,0
050897	1,0
050918	3,0
050932	3,0
050937	2,5
050969	2,0
051001	2,0
051017	1,5
051034	1,0
051119	1,0
051139	1,0
051163	2,0
051219	4,5
051222	4,5
051235	2,0
051241	1,5
051259	1,5
051263	1,5
051305	2,0
051311	1,5
051317	3,5
051321	2,0
051336	4,5
051361	2,5
051379	1,0
051400	1,0
051404	1,5
051420	2,5
051461	1,5
051477	3,5
051492	1,0
051513	7,0
051515	2,5
051530	3,0
051534	2,5
051536	2,0
051541	1,5
051547	1,0
051561	2,0
051569	1,5
051611	3,0
051615	1,0
051621	1,5
051629	2,5
051649	2,0
051679	2,5
051701	9,0
051715	2,0
051717	1,5
051759	1,0
051761	1,5
051780	1,0
051788	2,0
051795	1,5
051799	2,0
051803	2,5
051835	1,5
051851	2,0
051856	1,0
051866	1,5
051885	1,5
051890	4,0
051942	6,0
051951	2,5
051962	4,5
052064	2,0
052068	2,0
052070	4,5
052080	1,5
052084	3,0
052110	1,5
052113	1,0
052118	3,5
052163	1,5
052213	1,0
052236	2,0
052248	2,5
052258	2,0
052283	1,5
052293	2,0
052303	2,0
052317	6,0
052325	2,0
052330	1,0
052363	1,5
052388	2,0
052393	2,0
052413	1,5
052417	1,0
052448	5,0
052463	2,0
052465	1,5
052479	1,5
052494	2,5
052503	5,0
052520	2,0
052524	50,0
052548	1,0
052575	2,0
052577	1,5
052580	1,5
052607	2,5
052609	3,0
052644	1,0
052659	2,0
052681	3,5
052701	2,0
052786	6,0
052801	1,0
052819	7,0
052822	2,0
052826	2,0
052828	2,0
052832	1,0
052859	1,5
052900	1,5
052929	2,0
052962	6,0
052988	1,0
053016	1,5
053048	1,0
053059	25,0
053060	8,0
053068	1,5
053070	1,5
053097	1,5
053107	2,5
053130	1,0
053149	1,0
053153	1,5
053172	1,5
053180	1,0
053198	2,5
053206	1,5
053228	2,0
053233	3,0
053237	2,0
053238	1,5
053275	2,0
053292	1,5
053298	2,0
053305	3,0
053364	2,0
053394	1,0
053423	1,5
053435	2,0
053445	2,0
053463	1,0
053464	2,0
053465	1,5
053468	12,5
053506	5,0
053556	10,0
053570	2,0
053577	1,5
053590	2,0
053620	1,0
053644	4,0
053654	1,5
053675	4,0
053687	6,0
053692	2,5
053693	1,5
053715	1,0
053735	1,0
053769	1,0
053776	1,5
053781	3,5
053789	4,5
053797	1,5
053806	1,5
053822	1,5
053842	3,0
053866	2,5
053900	7,0
053969	2,0
053984	1,5
054086	2,0
054098	6,0
054139	5,0
054158	2,5
054179	1,5
054202	2,5
054249	1,5
054250	2,0
054257	9,0
054258	2,0
054261	1,5
054276	2,5
054289	5,0
054308	1,0
054326	3,0
054331	5,0
054347	2,5
054360	2,0
054365	1,0
054387	1,0
054397	4,5
054404	4,5
054409	6,0
054413	2,0
054421	1,0
054430	2,0
054437	6,0
054446	1,0
054461	2,5
054467	3,5
054478	1,0
054490	2,0
054520	2,5
054542	2,0
054562	2,0
054569	1,5
054613	3,0
054625	1,5
054686	1,5
054707	4,5
054747	1,0
054764	2,0
054773	2,5
054804	1,5
054819	1,5
054827	1,5
054835	2,0
054837	2,0
054846	2,0
054854	2,0
054866	1,0
054875	2,0
054877	4,0
054883	2,0
054885	4,0
054894	1,0
054896	1,5
054917	1,5
054919	1,0
054931	3,5
054943	2,0
054969	2,0
054977	1,0
054994	1,0
054996	2,5
055015	6,0
055026	1,0
055029	2,0
055046	3,0
055048	2,5
055053	7,0
055078	2,5
055081	9,0
055124	4,5
055128	35,0
055133	1,0
055165	1,5
055190	1,0
055192	1,0
055196	1,0
055201	2,5
055225	1,0
055233	2,0
055239	1,5
055255	2,0
055283	4,5
055304	3,5
055337	2,0
055360	1,0
055361	2,0
055363	1,5
055377	1,5
055385	1,0
055391	2,0
055399	8,0
055415	2,0
055416	2,0
055423	5,0
055455	1,5
055480	1,5
055487	1,5
055504	2,0
055505	1,0
055557	1,0
055566	2,0
055587	1,0
055592	2,0
055601	2,5
055613	1,5
055633	1,5
055634	1,0
055675	1,5
055688	1,5
055703	2,0
055719	1,5
055741	1,0
055745	1,5
055786	2,5
055800	7,0
055815	2,5
055816	1,5
055818	8,0
055841	4,0
055845	1,5
055852	1,0
055928	2,0
055930	8,0
056001	1,5
056002	15,0
056020	2,0
056039	1,0
056061	4,0
056083	6,0
056097	2,0
056104	2,5
056122	1,0
056129	5,0
056131	1,0
056136	1,5
056139	2,0
056158	2,0
056159	2,0
056165	2,0
056200	2,0
056222	1,5
056225	3,0
056229	1,5
056239	9,0
056254	1,5
056256	1,5
056263	1,5
056269	5,0
056271	1,0
056278	2,0
056296	1,0
056315	1,0
056318	2,0
056323	1,0
056374	4,0
056387	1,5
056397	15,0
056417	3,5
056422	6,0
056437	2,0
056440	2,0
056465	15,0
056481	2,5
056486	3,5
056491	2,0
056510	1,5
056520	2,5
056525	1,0
056535	2,5
056541	2,0
056553	1,0
056558	4,0
056559	4,0
056561	2,0
056562	1,5
056594	1,5
056621	1,0
056623	1,0
056628	1,0
056632	5,0
056636	1,5
056647	3,0
056653	1,5
056659	1,5
056666	2,5
056694	1,5
056750	1,5
056784	4,5
056835	2,0
056842	4,5
056843	1,0
056862	35,0
056894	1,5
056903	2,5
056928	2,5
056930	1,5
056943	1,5
056960	2,0
056970	1,0
056985	3,5
056987	1,5
057023	2,5
057030	1,5
057053	4,5
057070	1,0
057091	1,0
057097	1,0
057104	4,5
057109	2,0
057127	1,0
057133	1,0
057134	1,5
057150	1,0
057166	1,5
057167	2,0
057213	1,0
057249	1,5
057261	2,0
057273	1,0
057275	1,5
057301	1,5
057359	1,5
057378	2,0
057395	1,0
057406	1,5
057421	2,0
057438	1,0
057451	2,5
057487	4,0
057502	2,5
057550	1,0
057570	2,0
057677	2,0
057694	1,5
057704	1,5
057706	6,0
057711	1,5
057728	2,0
057731	1,0
057755	3,5
057761	2,0
057767	3,5
057784	1,0
057793	2,5
057801	4,5
057822	2,0
057833	2,0
057837	1,0
057864	5,0
057890	1,5
057900	1,5
057917	2,5
057965	4,0
058004	1,0
058023	1,5
058045	1,0
058052	2,0
058096	3,5
058115	1,0
058130	10,0
058142	2,0
058160	2,0
058180	1,5
058216	1,5
058225	1,0
058244	5,0
058245	4,0
058254	1,5
058258	3,5
058284	7,0
058288	1,0
058311	1,0
058313	2,0
058329	2,0
058337	2,5
058351	1,5
058377	1,5
058380	3,0
058384	6,0
058395	1,5
058419	3,5
058447	1,5
058479	3,0
058481	1,5
058482	1,5
058491	1,5
058498	2,0
058515	1,5
058527	1,5
058537	1,0
058540	1,5
058541	1,0
058558	1,5
058578	1,0
058611	3,0
058618	8,0
058622	1,0
058652	3,0
058658	1,5
058669	4,0
058675	1,5
058678	1,0
058688	1,0
058693	4,0
058724	5,0
058728	2,0
058742	1,5
058761	1,5
058781	1,0
058813	1,5
058837	2,0
058854	3,0
058871	10,0
058887	2,0
058907	2,0
058942	1,5
058957	10,0
058961	1,5
058966	5,0
058997	1,5
058999	4,5
059014	3,5
059016	3,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
059032	2,0
059037	1,5
059065	2,0
059073	1,5
059092	3,5
059103	2,0
059139	1,0
059172	1,5
059192	3,0
059212	4,0
059213	1,5
059257	2,0
059258	2,0
059281	3,5
059284	2,0
059286	1,5
059303	1,0
059309	1,0
059311	50,0
059328	1,5
059362	1,5
059392	1,0
059396	6,0
059399	1,0
059419	3,0
059429	2,5
059436	1,5
059440	1,0
059445	1,5
059465	3,5
059482	1,5
059495	1,0
059496	2,0
059503	2,0
059518	2,0
059568	2,0
059570	2,0
059572	1,0
059584	2,0
059591	1,0
059598	1,0
059603	1,0
059607	3,0
059650	1,0
059666	2,0
059677	1,0
059682	1,5
059686	2,0
059734	1,0
059736	2,0
059753	3,0
059770	8,0
059803	1,5
059825	4,5
059851	1,5
059867	1,5
059890	2,0
059922	1,5
059934	2,0
059976	1,0
059993	35,0
060019	2,0
060026	1,0
060029	1,0
060031	1,5
060039	1,0
060051	1,5
060054	2,0
060081	6,0
060189	1,0
060197	1,0
060199	1,0
060214	15,0
060219	4,5
060225	1,0
060226	1,0
060233	4,5
060270	1,0
060273	2,0
060328	3,5
060331	1,0
060336	1,5
060337	1,0
060355	3,0
060385	6,0
060401	6,0
060411	2,0
060439	1,5
060456	10,0
060461	1,5
060497	1,5
060559	2,0
060588	2,5
060621	2,0
060624	4,0
060653	2,0
060659	1,5
060666	2,5
060714	1,0
060730	1,5
060755	2,0
060757	1,5
060770	1,5
060777	1,5
060780	2,0
060789	1,5
060793	1,5
060798	4,5
060800	1,0
060820	1,5
060833	1,0
060835	3,0
060836	1,5
060847	3,0
060899	10,0
060940	1,5
060943	1,5
060959	5,0
060986	1,5
061024	6,0
061036	1,0
061037	1,5
061051	2,0
061055	2,0
061063	3,5
061064	1,5
061066	3,0
061097	2,5
061098	2,0
061101	1,5
061107	1,5
061133	2,0
061134	3,5
061136	6,0
061139	1,5
061162	2,0
061194	1,5
061197	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
061209	1,5
061216	2,0
061254	1,0
061255	2,0
061269	2,0
061274	1,0
061276	1,5
061278	4,5
061281	2,0
061296	1,5
061298	1,5
061300	1,5
061306	1,5
061312	1,5
061321	4,5
061327	1,5
061355	1,0
061356	1,0
061374	1,5
061377	6,0
061408	2,5
061434	1,0
061449	2,5
061477	20,0
061487	1,5
061493	1,5
061508	3,5
061512	2,0
061523	2,0
061524	1,5
061538	1,5
061565	2,0
061579	3,0
061581	2,0
061596	1,5
061628	1,5
061675	8,0
061685	4,5
061706	1,5
061708	3,5
061735	3,0
061737	2,0
061740	2,5
061741	2,0
061743	4,5
061747	1,0
061784	1,0
061792	1,5
061827	1,0
061858	2,0
061874	1,0
061881	2,0
061900	2,0
061904	2,0
061917	1,0
061938	2,0
061992	1,0
062005	1,5
062006	1,0
062025	1,5
062040	1,5
062042	4,5
062095	4,5
062112	2,0
062122	3,5
062156	1,5
062193	4,5
062213	1,0
062224	1,0
062237	3,0
062254	2,5
062269	6,0
062293	1,0
062338	1,0
062350	1,5
062366	5,0
062370	2,5
062374	1,0
062383	1,5
062389	2,0
062392	1,0
062431	1,0
062464	2,5
062469	12,5
062491	1,0
062493	1,0
062564	1,0
062579	1,5
062584	2,0
062619	1,5
062634	1,5
062635	1,0
062646	1,0
062657	1,0
062703	2,5
062720	1,5
062738	2,5
062743	3,5
062766	1,0
062779	2,0
062787	2,0
062790	1,5
062799	1,5
062817	1,5
062832	8,0
062856	1,0
062866	4,5
062880	1,5
062889	1,5
062906	4,0
062910	1,0
062929	2,5
062931	1,5
062952	1,5
062973	4,5
062976	2,5
062980	1,0
062982	35,0
062997	1,5
063001	1,5
063043	1,5
063048	2,0
063078	4,0
063086	3,0
063094	1,5
063102	2,0
063111	2,0
063136	1,5
063139	2,0
063140	8,0
063152	1,0
063197	1,5
063250	2,5
063278	4,0
063310	2,0
063311	2,5
063345	1,5
063347	1,5

ბილეთის N	მოგებული თანხა
063353	2,0
063374	2,0
063381	1,5
063385	4,0
063403	1,5
063422	1,5
063423	6,0
063442	4,0
063452	12,5
063513	1,0
063537	1,0
063541	2,0
063583	1,5
063608	1,5
063645	2,5
063661	1,5
063665	1,0
063708	2,0
063711	7,0
063731	1,0
063753	2,0
063760	3,5
063777	2,0
063781	1,5
063783	2,0
063806	1,5
063821	2,0
063878	4,5
063901	1,0
063905	1,5
063908	2,0
063932	1,5
063953	1,5
063990	1,0
063999	7,0
064014	100,0
064021	5,0
064033	1,0
064046	1,5
064050	1,5
064055	1,5
064058	1,5
064070	1,5
064071	2,5
064077	4,5
064081	1,5
064086	2,5
064099	9,0
064137	2,5
064166	7,0
064180	1,0
064190	1,5
064207	2,0
064214	2,5
064215	3,5
064223	1,0
064226	2,5
064230	2,0
064233	6,0
064242	3,5
064249	2,0
064275	2,5
064301	1,5
064331	4,5
064401	1,5
064428	2,5
064435	4,0
064444	2,5
064485	1,5
064487	1,5
064493	7,0
064560	1,0
064577	1,0
064579	8,0
064608	2,0
064613	3,5
064658	1,0
064684	1,0
064688	1,0
064691	4,0
064699	2,0
064715	1,5
064729	1,0
064733	1,5
064736	1,0
064750	3,5
064754	1,0
064763	2,0
064764	2,0
064777	1,0
064778	2,0
064793	1,5
064799	3,0
064825	2,0
064838	1,0
064848	4,5
064853	5,0
064866	3,0
064868	1,5
064879	4,5
064902	2,0
064906	1,0
064909	1,0
064919	1,5
064952	1,0
064962	20,0
064978	2,0
064985	1,5
065030	2,0
065035	1,0
065039	1,0
065048	3,0
065067	1,5
065080	2,0
065094	1,0
065125	2,0
065138	2,5
065142	2,0
065148	1,5
065182	1,5
065191	1,5
065192	2,0
065211	2,0
065212	1,0
065215	1,0
065224	2,0
065238	10,0
065242	4,0
065261	2,0
065264	2,0
065292	1,5
065298	2,0
065302	1,5
065304	1,5
065337	4,5
065348	2,0
065354	2,0
065388	20,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
065400	1,5
065411	1,0
065417	1,5
065431	7,0
065439	1,0
065442	4,0
065459	2,0
065472	2,0
065495	3,5
065502	1,5
065503	1,0
065509	1,5
065515	6,0
065517	1,0
065521	2,0
065522	1,5
065524	2,5
065583	1,5
065589	2,5
100005	14,0
100074	2,0
100081	2,0
100094	4,0
100152	3,0
100158	5,0
100160	4,0
100161	4,0
100198	7,0
100199	3,0
100202	4,0
100204	3,0
100247	2,0
100248	3,0
100249	5,0
100251	3,0
100261	3,0
100280	2,0
100293	8,0
100294	2,0
100299	3,0
100302	3,0
100316	2,0
100325	7,0
100338	2,0
100356	3,0
100357	2,0
100382	2,0
100386	2,0
100399	4,0
100411	2,0
100415	3,0
100430	3,0
100433	2,0
100437	8,0
100485	5,0
100489	3,0
100491	4,0
100512	4,0
100537	2,0
100543	2,0
100558	3,0
100568	2,0
100575	14,0
100585	25,0
100601	25,0
100610	2,0
100621	2,0
100625	4,0
100628	7,0
100644	6,0
100661	6,0
100670	4,0
100684	3,0
100736	3,0
100737	2,0
100738	2,0
100751	6,0
100765	3,0
100766	4,0
100771	3,0
100816	5,0
100821	3,0
100831	2,0
100845	3,0
100847	9,0
100905	4,0
100912	3,0
100932	2,0
100933	2,0
100978	3,0
100997	14,0
101009	7,0
101023	3,0
101027	6,0
101035	10,0
101045	4,0
101046	2,0
101052	5,0
101066	7,0
101072	3,0
101079	4,0
101091	2,0
101095	2,0
101112	3,0
101126	6,0
101131	9,0
101136	2,0
101142	4,0
101154	6,0
101162	5,0
101174	6,0
101179	3,0
101183	2,0
101205	4,0
101211	3,0
101230	4,0
101243	5,0
101251	4,0
101253	7,0
101268	3,0
101276	18,0
101292	16,0
101313	10,0
101321	6,0
101325	5,0
101326	18,0
101352	3,0
101355	9,0
101362	2,0
101363	7,0
101377	3,0
101378	3,0
101385	2,0
101404	14,0
101418	8,0
101419	12,0
101441	4,0
101452	4,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
101459	2,0
101507	3,0
101521	6,0
101529	2,0
101530	6,0
101574	10,0
101608	10,0
101647	3,0
101648	4,0
101665	6,0
101668	10,0
101674	8,0
101685	5,0
101690	3,0
101703	3,0
101711	3,0
101713	3,0
101719	3,0
101740	8,0
101744	5,0
101750	5,0
101760	3,0
101765	2,0
101768	4,0
101794	10,0
101798	7,0
101843	3,0
101858	8,0
101859	7,0
101872	16,0
101892	4,0
101898	14,0
101915	3,0
101924	10,0
101954	8,0
101963	5,0
101976	3,0
101979	3,0
101986	4,0
101993	3,0
101994	4,0
102021	3,0
102030	4,0
102039	4,0
102047	4,0
102059	4,0
102062	3,0
102063	3,0
102078	5,0
102086	3,0
102088	20,0
102108	3,0
102110	6,0
102150	9,0
102163	3,0
102170	4,0
102182	5,0
102219	10,0
102232	2,0
102233	6,0
102243	2,0
102250	9,0
102251	7,0
102260	2,0
102270	5,0
102318	14,0
102334	4,0
102346	3,0
102380	16,0
102387	16,0
102388	16,0
102393	2,0
102395	9,0
102399	2,0
102434	3,0
102444	6,0
102446	3,0
102464	5,0
102475	7,0
102480	3,0
102487	5,0
102497	5,0
102499	4,0
102522	12,0
102549	4,0
102553	2,0
102554	2,0
102559	3,0
102589	25,0
102600	4,0
102606	9,0
102626	4,0
102638	3,0
102641	30,0
102666	5,0
102669	3,0
102676	2,0
102679	3,0
102694	3,0
102706	8,0
102719	3,0
102720	5,0
102742	14,0
102779	2,0
102788	6,0
102803	4,0
102804	2,0
102807	3,0
102808	2,0
102824	4,0
102841	2,0
102851	2,0
102859	8,0
102885	4,0
102889	2,0
102899	4,0
102901	6,0
102904	2,0
102920	6,0
102929	2,0
102953	7,0
102962	2,0
102993	2,0
103004	4,0
103040	2,0
103041	3,0
103060	6,0
103066	3,0
103067	3,0
103073	2,0
103095	4,0
103109	10,0
103112	2,0
103114	4,0
103139	20,0
103141	3,0
103147	3,0
103161	40,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
103169	2,0
103194	2,0
103198	4,0
103215	6,0
103216	6,0
103218	4,0
103233	2,0
103242	3,0
103263	4,0
103277	4,0
103288	3,0
103294	4,0
103300	4,0
103312	4,0
103318	4,0
103333	7,0
103340	10,0
103342	12,0
103357	2,0
103358	7,0
103361	7,0
103363	6,0
103369	4,0
103375	2,0
103376	9,0
103394	2,0
103405	2,0
103463	2,0
103468	12,0
103478	8,0
103506	4,0
103508	5,0
103518	5,0
103542	2,0
103548	6,0
103554	16,0
103557	2,0
103558	5,0
103597	3,0
103611	3,0
103613	3,0
103655	3,0
103659	3,0
103685	2,0
103695	4,0
103706	2,0
103712	4,0
103724	4,0
103746	5,0
103754	7,0
103757	3,0
103760	2,0
103779	3,0
103797	4,0
103810	7,0
103828	7,0
103855	6,0
103871	6,0
103872	3,0
103877	2,0
103902	3,0
103914	3,0
103942	3,0
103947	2,0
103968	4,0
103981	4,0
103986	6,0
103996	3,0
104012	4,0
104035	3,0
104038	3,0
104059	5,0
104081	4,0
104082	4,0
104086	5,0
104112	3,0
104149	2,0
104159	4,0
104173	4,0
104175	3,0
104180	5,0
104210	2,0
104245	7,0
104277	14,0
104307	10,0
104311	7,0
104332	3,0
104337	30,0
104357	3,0
104367	3,0
104373	7,0
104398	4,0
104402	10,0
104421	4,0
104425	2,0
104427	3,0
104434	6,0
104443	7,0
104469	3,0
104494	3,0
104501	16,0
104506	5,0
104510	2,0
104528	3,0
104535	3,0
104539	3,0
104542	8,0
104565	2,0
104582	9,0
104599	3,0
104607	2,0
104645	3,0
104691	3,0
104705	3,0
104737	4,0
104740	2,0
104749	8,0
104754	3,0
104764	5,0
104771	3,0
104777	4,0
104795	2,0
104804	2,0
104839	12,0
104848	3,0
104856	3,0
104874	4,0
104878	2,0
104921	6,0
104938	6,0
104946	3,0
104950	6,0
104955	3,0
104962	4,0
104978	3,0
104980	3,0
104989	2,0
105014	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
105049	3,0
105058	3,0
105072	16,0
105094	3,0
105129	3,0
105130	6,0
105135	5,0
105143	12,0
105153	5,0
105180	2,0
105185	9,0
105188	5,0
105213	9,0
105214	7,0
105222	3,0
105223	3,0
105282	4,0
105300	2,0
105307	4,0
105321	4,0
105329	3,0
105343	4,0
105382	3,0
105406	4,0
105408	3,0
105452	70,0
105467	5,0
105487	3,0
105507	6,0
105524	18,0
105543	10,0
105557	6,0
105563	2,0
105572	2,0
105575	6,0
105599	3,0
105609	4,0
105616	4,0
105632	6,0
105643	4,0
105651	2,0
105679	2,0
105686	3,0
105711	5,0
105713	2,0
105714	3,0
105717	2,0
105721	3,0
105724	2,0
105725	3,0
105726	3,0
105727	5,0
105729	60,0
105738	2,0
105751	2,0
105827	2,0
105854	18,0
105872	2,0
105892	7,0
105943	3,0
105946	8,0
105957	2,0
105976	5,0
106018	3,0
106024	7,0
106048	4,0
106056	3,0
106084	5,0
106134	5,0
106165	3,0
106201	4,0
106214	7,0
106223	3,0
106237	8,0
106243	4,0
106257	40,0
106261	4,0
106273	3,0
106330	8,0
106347	20,0
106348	7,0
106349	2,0
106374	3,0
106400	2,0
106420	4,0
106426	8,0
106437	40,0
106445	3,0
106510	2,0
106523	3,0
106546	4,0
106572	2,0
106575	2,0
106614	3,0
106639	4,0
106649	5,0
106654	12,0
106660	3,0
106663	3,0
106664	3,0
106680	6,0
106691	5,0
106708	16,0
106713	4,0
106716	2,0
106717	16,0
106719	4,0
106745	20,0
106751	2,0
106760	12,0
106773	4,0
106791	3,0
106796	5,0
106800	6,0
106842	3,0
106847	2,0
106875	2,0
106883	2,0
106888	6,0
106900	2,0
106904	3,0
106928	3,0
106934	5,0
106942	8,0
106949	9,0
106954	3,0
106968	2,0
106978	3,0
106986	2,0
106991	3,0
107004	10,0
107009	3,0
107010	2,0
107012	3,0
107017	2,0
107030	3,0
107036	7,0
107042	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
107046	5,0
107059	3,0
107065	2,0
107107	3,0
107137	3,0
107144	2,0
107149	2,0
107154	5,0
107161	8,0
107199	9,0
107233	2,0
107243	3,0
107250	3,0
107252	4,0
107276	2,0
107286	4,0
107302	4,0
107343	7,0
107345	6,0
107373	3,0
107383	5,0
107401	3,0
107415	4,0
107435	2,0
107479	2,0
107501	4,0
107521	2,0
107524	3,0
107531	7,0
107539	2,0
107596	5,0
107610	4,0
107611	2,0
107644	3,0
107647	2,0
107649	2,0
107665	50,0
107731	5,0
107774	5,0
107793	3,0
107798	4,0
107812	2,0
107826	4,0
107839	2,0
107840	3,0
107846	7,0
107855	10,0
107862	12,0
107863	7,0
107880	2,0
107881	3,0
107908	14,0
107911	2,0
107912	4,0
107914	5,0
107951	6,0
107971	10,0
107982	8,0
107999	3,0
108011	18,0
108032	4,0
108034	3,0
108036	3,0
108042	3,0
108082	2,0
108083	3,0
108088	12,0
108108	10,0
108110	30,0
108142	80,0
108151	4,0
108169	2,0
108188	40,0
108217	5,0
108219	14,0
108227	2,0
108244	5,0
108254	9,0
108260	4,0
108265	3,0
108266	3,0
108268	4,0
108293	14,0
108303	40,0
108309	3,0
108314	8,0
108324	2,0
108333	6,0
108342	2,0
108354	3,0
108382	10,0
108396	4,0
108398	4,0
108433	2,0
108435	3,0
108464	3,0
108504	5,0
108514	6,0
108554	2,0
108557	2,0
108561	2,0
108578	25,0
108628	4,0
108631	2,0
108642	2,0
108665	6,0
108686	14,0
108705	2,0
108706	3,0
108717	3,0
108718	2,0
108759	4,0
108767	2,0
108773	2,0
108781	2,0
108803	2,0
108825	2,0
108853	4,0
108856	2,0
108861	6,0
108894	6,0
108904	2,0
108907	4,0
108920	5,0
108932	3,0
108954	3,0
108959	2,0
108965	2,0
108970	3,0
108975	3,0
108980	8,0
108981	3,0
108989	3,0
108995	8,0
109004	8,0
109010	3,0
109012	16,0
109025	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
109026	12,0
109027	4,0
109035	6,0
109041	2,0
109056	4,0
109058	3,0
109068	4,0
109105	7,0
109117	8,0
109127	9,0
109158	3,0
109168	4,0
109170	4,0
109195	12,0
109209	3,0
109219	40,0
109229	9,0
109237	4,0
109243	3,0
109249	8,0
109282	3,0
109297	3,0
109314	2,0
109324	2,0
109333	2,0
109387	4,0
109398	4,0
109445	3,0
109448	4,0
109468	7,0
109492	4,0
109524	30,0
109531	3,0
109532	4,0
109537	2,0
109581	2,0
109587	2,0
109591	5,0
109597	3,0
109635	8,0
109638	9,0
109642	9,0
109658	4,0
109663	8,0
109681	40,0
109696	3,0
109705	4,0
109709	3,0
109714	2,0
109726	4,0
109733	8,0
109736	3,0
109744	7,0
109747	4,0
109761	3,0
109778	4,0
109799	3,0
109802	7,0
109816	12,0
109828	20,0
109865	7,0
109872	2,0
109876	2,0
109917	4,0
109924	4,0
109925	8,0
109935	4,0
109953	4,0
110007	3,0
110081	3,0
110087	2,0
110095	60,0
110096	10,0
110097	5,0
110117	3,0
110134	3,0
110147	3,0
110210	2,0
110217	5,0
110227	3,0
110244	9,0
110245	5,0
110259	6,0
110264	3,0
110265	7,0
110299	5,0
110319	30,0
110320	2,0
110324	4,0
110331	2,0
110351	4,0
110366	7,0
110384	2,0
110398	9,0
110407	3,0
110408	9,0
110427	3,0
110441	4,0
110444	7,0
110446	4,0
110452	5,0
110477	2,0
110481	6,0
110487	3,0
110508	9,0
110557	7,0
110595	4,0
110607	9,0
110617	2,0
110619	3,0
110641	4,0
110653	3,0
110678	40,0
110684	5,0
110687	4,0
110691	4,0
110696	2,0
110710	3,0
110732	2,0
110747	5,0
110769	6,0
110781	14,0
110818	3,0
110819	3,0
110845	5,0
110858	4,0
110871	2,0
110877	5,0
110885	4,0
110887	2,0
110890	4,0
110904	4,0
110912	4,0
110935	3,0
110954	2,0
110956	3,0
110957	5,0
110962	3,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
110963	3,0
110965	3,0
110966	2,0
110980	2,0
111013	3,0
111027	4,0
111028	12,0
111037	3,0
111072	4,0
111073	2,0
111085	7,0
111088	40,0
111107	4,0
111117	3,0
111124	4,0
111127	3,0
111130	3,0
111147	5,0
111150	3,0
111158	3,0
111168	3,0
111214	4,0
111216	50,0
111224	6,0
111247	2,0
111255	3,0
111293	7,0
111329	3,0
111333	3,0
111395	4,0
111409	12,0
111483	7,0
111499	2,0
111512	2,0
111515	2,0
111539	2,0
111543	7,0
111553	2,0
111568	3,0
111571	5,0
111574	7,0
111577	3,0
111610	3,0
111613	2,0
111624	5,0
111625	8,0
111626	18,0
111658	40,0
111661	2,0
111684	3,0
111695	3,0
111710	6,0
111711	5,0
111725	3,0
111744	4,0
111745	3,0
111772	2,0
111781	4,0
111786	3,0
111815	2,0
111824	4,0
111839	4,0
111846	2,0
111880	3,0
111883	2,0
111904	2,0
111923	5,0
111935	2,0
111965	3,0
111973	2,0
112008	5,0
112025	2,0
112030	3,0
112038	2,0
112097	4,0
112111	3,0
112112	4,0
112116	2,0
112151	6,0
112160	9,0
112195	9,0
112232	5,0
112275	3,0
112285	4,0
112292	4,0
112318	4,0
112332	4,0
112344	2,0
112348	3,0
112363	5,0
112367	3,0
112375	3,0
112380	4,0
112382	14,0
112385	3,0
112395	14,0
112401	5,0
112417	14,0
112425	4,0
112482	5,0
112492	2,0
112500	2,0
112516	2,0
112519	2,0
112528	7,0
112535	9,0
112555	3,0
112637	14,0
112686	3,0
112688	4,0
112721	7,0
112731	16,0
112733	3,0
112747	5,0
112772	2,0
112781	4,0
112806	2,0
112813	3,0
112815	3,0
112822	4,0
112828	2,0
112833	5,0
112850	25,0
112871	3,0
112890	2,0
112939	6,0
112943	3,0
113016	8,0
113017	4,0
113020	3,0
113028	60,0
113040	2,0
113057	3,0
113059	4,0
113096	2,0
113097	4,0
113106	3,0
113132	3,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
113155	3,0
113203	8,0
113211	2,0
113213	9,0
113219	6,0
113244	3,0
113276	3,0
113286	3,0
113290	4,0
113333	2,0
113349	3,0
113389	6,0
113403	2,0
113435	3,0
113440	18,0
113447	16,0
113450	5,0
113474	3,0
113475	2,0
113486	2,0
113490	7,0
113499	3,0
113501	12,0
113509	2,0
113515	9,0
113517	10,0
113530	3,0
113563	6,0
113596	2,0
113597	4,0
113601	8,0
113647	2,0
113648	5,0
113655	4,0
113671	7,0
113685	3,0
113691	7,0
113707	3,0
113720	2,0
113741	3,0
113744	2,0
113765	2,0
113783	5,0
113824	3,0
113832	9,0
113854	5,0
113865	2,0
113881	6,0
113908	4,0
113910	4,0
113932	5,0
113939	3,0
113958	3,0
113964	2,0
113976	6,0
113988	3,0
113998	3,0
114011	3,0
114017	4,0
114044	16,0
114060	5,0
114065	7,0
114072	5,0
114076	4,0
114100	60,0
114116	2,0
114122	4,0
114127	10,0
114142	16,0
114146	2,0
114147	2,0
114161	3,0
114167	6,0
114210	3,0
114216	5,0
114230	4,0
114232	6,0
114234	2,0
114257	6,0
114271	25,0
114277	3,0
114287	5,0
114292	3,0
114306	5,0
114343	5,0
114363	4,0
114437	2,0
114449	2,0
114462	3,0
114468	6,0
114499	4,0
114500	6,0
114504	18,0
114517	6,0
114527	3,0
114530	40,0
114540	30,0
114555	2,0
114582	3,0
114590	2,0
114602	3,0
114618	6,0
114622	9,0
114626	3,0
114635	4,0
114665	8,0
114683	5,0
114807	9,0
114810	3,0
114811	6,0
114823	2,0
114831	3,0
114836	6,0
114842	4,0
114859	5,0
114893	3,0
114896	3,0
114914	7,0
114983	3,0
114990	12,0
115004	2,0
115014	2,0
115032	2,0
115053	2,0
115105	3,0
115115	3,0
115131	2,0
115151	3,0
115170	3,0
115176	2,0
115206	8,0
115234	10,0
115237	3,0
115243	3,0
115306	5,0
115330	3,0
115336	8,0
115343	5,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
115354	2,0
115377	2,0
115380	3,0
115391	8,0
115402	4,0
115421	4,0
115448	3,0
115455	12,0
115476	2,0
115484	5,0
115491	2,0
115496	2,0
115497	3,0
115502	4,0
115542	3,0
115568	12,0
115585	8,0
115591	3,0
115597	2,0
115632	14,0
115648	3,0
115652	3,0
115657	10,0
115675	3,0
115687	4,0
115690	3,0
115693	8,0
115706	3,0
115718	3,0
115747	2,0
115759	2,0
115765	4,0
115769	14,0
115802	4,0
115833	5,0
115838	5,0
115844	5,0
115850	2,0
115852	4,0
115854	4,0
115863	9,0
115867	3,0
115869	4,0
115902	4,0
115909	12,0
115927	2,0
115943	3,0
115977	2,0
116026	16,0
116034	8,0
116049	5,0
116071	12,0
116072	4,0
116073	6,0
116098	2,0
116120	5,0
116176	4,0
116179	8,0
116206	5,0
116215	14,0
116226	7,0
116236	7,0
116244	6,0
116299	8,0
116321	7,0
116332	2,0
116338	2,0
116343	3,0
116345	3,0
116347	5,0
116368	3,0
116375	2,0
116395	5,0
116402	4,0
116416	4,0
116418	2,0
116422	4,0
116424	3,0
116478	5,0
116519	40,0
116552	8,0
116569	2,0
116588	5,0
116642	4,0
116649	4,0
116682	3,0
116683	5,0
116702	7,0
116722	2,0
116724	6,0
116738	3,0
116753	6,0
116774	8,0
116776	4,0
116779	12,0
116786	6,0
116792	5,0
116800	3,0
116821	3,0
116828	3,0
116837	10,0
116852	3,0
116871	2,0
116879	2,0
116882	3,0
116888	5,0
116896	2,0
116914	3,0
116927	2,0
116935	3,0
116977	3,0
117002	3,0
117012	9,0
117030	3,0
117037	3,0
117049	7,0
117056	10,0
117078	3,0
117093	3,0
117144	2,0
117176	5,0
117185	8,0
117208	8,0
117257	10,0
117264	3,0
117267	3,0
117269	6,0
117278	4,0
117296	2,0
117299	3,0
117315	8,0
117327	2,0
117346	3,0
117350	18,0
117478	3,0
117523	3,0
117576	3,0
117589	4,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
117590	3,0
117626	3,0
117647	4,0
117662	6,0
117667	4,0
117670	3,0
117692	8,0
117716	2,0
117721	2,0
117735	3,0
117737	7,0
117785	2,0
117786	2,0
117789	2,0
117809	4,0
117820	5,0
117827	2,0
117828	2,0
117831	3,0
117846	5,0
117851	2,0
117871	3,0
117878	3,0
117892	3,0
117905	50,0
117923	2,0
117926	3,0
117928	2,0
117930	16,0
117935	4,0
117946	2,0
117985	16,0
118009	40,0
118015	3,0
118023	4,0
118033	3,0
118056	9,0
118061	4,0
118114	7,0
118164	2,0
118173	3,0
118179	3,0
118199	3,0
118223	2,0
118228	12,0
118229	4,0
118250	9,0
118267	14,0
118282	2,0
118289	3,0
118295	6,0
118305	4,0
118319	5,0
118381	3,0
118388	3,0
118408	3,0
118420	8,0
118426	2,0
118433	10,0
118463	4,0
118469	4,0
118485	3,0
118507	7,0
118530	4,0
118561	4,0
118562	5,0
118582	40,0
118590	4,0
118601	3,0
118614	12,0
118647	3,0
118664	2,0
118701	4,0
118711	3,0
118715	4,0
118745	2,0
118749	6,0
118769	4,0
118773	4,0
118774	4,0
118782	9,0
118795	4,0
118798	2,0
118817	2,0
118827	2,0
118836	3,0
118846	3,0
118848	2,0
118855	4,0
118858	4,0
118865	3,0
118870	10,0
118896	4,0
118912	2,0
118925	7,0
118926	3,0
118949	3,0
118965	2,0
118971	3,0
118974	5,0
119009	18,0
119029	4,0
119046	3,0
119049	6,0
119051	3,0
119052	7,0
119062	12,0
119069	4,0
119084	10,0
119099	10,0
119105	3,0
119121	2,0
119136	2,0
119145	5,0
119164	2,0
119179	2,0
119207	4,0
119213	5,0
119235	7,0
119242	2,0
119245	2,0
119294	5,0
119299	4,0
119311	6,0
119314	3,0
119318	14,0
119319	3,0
119333	5,0
119346	4,0
119365	5,0
119366	16,0
119374	2,0
119375	2,0
119387	2,0
119397	4,0
119430	9,0
119439	2,0
119440	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
119445	4,0
119458	4,0
119459	4,0
119462	9,0
119481	10,0
119486	3,0
119497	2,0
119500	2,0
119524	20,0
119525	12,0
119551	2,0
119575	3,0
119584	2,0
119612	3,0
119640	9,0
119649	16,0
119680	3,0
119684	6,0
119717	3,0
119726	4,0
119745	3,0
119752	3,0
119761	4,0
119786	2,0
119831	5,0
119850	5,0
119856	3,0
119872	2,0
119877	4,0
119878	6,0
119888	4,0
119892	4,0
119897	6,0
119901	3,0
119902	4,0
119911	7,0
119913	9,0
119926	4,0
119939	7,0
119952	3,0
119957	14,0
119958	2,0
119962	2,0
119969	4,0
119977	2,0
119990	4,0
119994	3,0
120024	2,0
120036	8,0
120092	3,0
120096	5,0
120097	12,0
120120	7,0
120140	4,0
120147	3,0
120153	8,0
120154	4,0
120170	3,0
120179	5,0
120187	3,0
120195	7,0
120201	2,0
120238	3,0
120252	5,0
120281	2,0
120284	4,0
120306	4,0
120326	8,0
120370	4,0
120378	5,0
120448	3,0
120454	2,0
120459	3,0
120467	2,0
120469	5,0
120473	2,0
120477	3,0
120488	3,0
120507	5,0
120524	3,0
120528	18,0
120553	4,0
120556	3,0
120558	5,0
120563	2,0
120615	8,0
120656	3,0
120661	4,0
120680	4,0
120683	2,0
120730	7,0
120759	4,0
120768	3,0
120778	4,0
120797	4,0
120865	2,0
120878	4,0
120884	3,0
120887	9,0
120922	2,0
120927	2,0
120939	3,0
120985	2,0
120986	3,0
120992	3,0
121022	3,0
121047	9,0
121068	4,0
121079	3,0
121082	3,0
121090	2,0
121105	2,0
121114	12,0
121150	4,0
121201	7,0
121231	4,0
121254	3,0
121257	14,0
121271	25,0
121283	3,0
121289	5,0
121299	4,0
121314	6,0
121357	2,0
121361	2,0
121374	4,0
121381	4,0
121463	18,0
121492	16,0
121494	8,0
121501	3,0
121516	5,0
121533	9,0
121555	4,0
121571	7,0
121586	7,0
121587	5,0
121599	3,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
121608	3,0
121611	4,0
121615	3,0
121639	2,0
121670	2,0
121674	3,0
121678	9,0
121688	2,0
121691	3,0
121695	3,0
121719	4,0
121726	3,0
121731	3,0
121739	3,0
121754	10,0
121777	6,0
121810	7,0
121814	2,0
121831	2,0
121841	14,0
121858	5,0
121886	2,0
121887	3,0
121893	4,0
121935	6,0
121938	4,0
121941	10,0
121944	3,0
121945	4,0
121968	3,0
121989	4,0
122005	3,0
122012	7,0
122013	5,0
122024	3,0
122030	4,0
122032	100,0
122038	14,0
122040	3,0
122056	2,0
122090	3,0
122100	4,0
122112	3,0
122147	2,0
122150	3,0
122165	2,0
122171	3,0
122190	6,0
122192	2,0
122195	20,0
122199	3,0
122220	4,0
122224	2,0
122254	4,0
122260	8,0
122284	16,0
122293	6,0
122301	3,0
122309	8,0
122327	4,0
122334	3,0
122345	3,0
122370	2,0
122377	4,0
122406	3,0
122412	4,0
122434	3,0
122436	3,0
122484	2,0
122490	5,0
122518	5,0
122522	2,0
122546	7,0
122567	4,0
122590	3,0
122596	10,0
122606	4,0
122624	2,0
122652	4,0
122653	5,0
122665	2,0
122706	2,0
122713	4,0
122743	4,0
122754	2,0
122779	7,0
122781	3,0
122786	2,0
122806	3,0
122828	3,0
122833	3,0
122842	5,0
122865	5,0
122885	18,0
122912	4,0
122941	4,0
122944	2,0
122963	2,0
122984	9,0
123020	2,0
123060	8,0
123065	2,0
123069	8,0
123077	2,0
123082	3,0
123083	5,0
123110	12,0
123124	6,0
123137	5,0
123172	3,0
123228	3,0
123275	3,0
123277	3,0
123281	2,0
123330	3,0
123340	7,0
123352	3,0
123380	2,0
123428	3,0
123458	4,0
123465	6,0
123470	4,0
123474	4,0
123496	7,0
123517	3,0
123523	4,0
123542	16,0
123551	5,0
123553	2,0
123566	5,0
123567	2,0
123568	5,0
123576	8,0
123591	3,0
123597	4,0
123604	7,0
123606	3,0
123609	3,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
123614	5,0
123622	3,0
123626	4,0
123639	7,0
123651	3,0
123655	3,0
123663	3,0
123667	4,0
123673	2,0
123679	4,0
123685	3,0
123707	6,0
123710	4,0
123725	3,0
123749	4,0
123758	5,0
123778	3,0
123807	3,0
123825	2,0
123864	7,0
123869	6,0
123908	2,0
123935	6,0
123941	2,0
123942	2,0
123956	10,0
123970	9,0
123997	6,0
150008	3.0
150010	4.0
150016	4.0
150020	1.0
150037	2.0
150041	4.0
150049	1.5
150050	1.5
150051	1.5
150052	3.0
150067	1.5
150068	2.0
150080	8.0
150081	2.0
150116	4.0
150238	6.0
150243	40.0
150291	4.0
150293	4.0
150308	4.0
150312	7.0
150326	2.0
150331	1.5
150333	1.5
150353	1.0
150367	3.0
150425	3.0
150444	4.0
150445	2.0
150446	2.0
150450	1.5
150471	2.0
150473	1.5
150474	1.5
150476	4.0
150478	3.0
150541	1.0
150550	1.5
150617	3.0
150620	1.0
150622	1.0
150624	3.0
150626	1.0
150629	1.0
150630	1.0
150635	2.0
150658	1.0
150677	14.0
150684	4.0
150688	3.0
150704	6.0
150720	2.0
150722	1.0
150736	5.0
150740	28.0
150756	1.0
150764	1.5
150773	2.0
150776	5.0
150777	2.0
150794	2.0
150803	4.0
150815	1.0
150819	1.5
150820	1.5
150843	16.0
150849	4.0
150863	1.0
150873	5.0
150882	2.0
150895	1.0
150901	1.0
150907	3.0
150917	3.0
150920	1.5
152020	2.0
152026	3.0
152032	14.0
152036	9.0
152094	3.0
152096	3.0
152102	5.0
152110	5.0
152140	4.0
160002	2.0
160004	3.0
160012	4.0
160013	4.0
160016	2.0
160037	1.0
160045	1.5
160061	1.5
160066	2.0
160097	1.0
160118	3.5
160128	1.0
160135	5.0
160139	7.0
160142	1.5
160149	3.0
160153	1.5
160174	8.0
160189	2.0

N36-ე ტირაჟის ბარათები

ბილეთის N	მოგებული თანხა
000181	3,5
000205	12,5
000224	3,5
000227	2,0
000247	3,5
000314	6,0
000327	1,0
000373	3,0
000472	3,5
000473	1,5
000482	4,0
000485	2,5
000497	1,0
001001	1,5
001012	2,5
001016	1,0
001017	1,0
001021	1,0
001032	5,0
001042	1,5
001106	3,5
001111	2,0
001160	7,0
001163	1,5
001173	2,0
001197	2,0
001217	2,0
001226	1,0
001229	1,0
001241	2,0
001245	2,5
001270	2,0
001279	1,0
001280	1,5
001285	2,0
001289	2,0
001305	1,5
001317	2,0
001353	5,0
001356	4,5
001360	6,0
001381	2,0
001402	1,5
001411	2,5
001426	1,0
001433	2,0
001439	2,5
001441	3,5
001444	1,0
001452	2,0
001499	6,0
001501	2,5
001535	40,0
001568	2,5
001607	1,5
001609	2,0
001614	1,5
001643	1,0
001644	3,5
001645	1,5
001654	1,0
001658	1,5
001668	4,0
001676	2,5
001683	2,0
001697	1,5
001701	1,5
001746	1,5
001761	2,0
001776	1,5
001835	1,0
001844	2,5
001860	1,0
001873	1,0
001903	1,0
001923	1,5
001930	4,5
001937	2,5
001938	1,0
001976	2,0
001987	7,0
001994	1,5
002016	2,0
002034	1,0
002041	1,5
002048	1,5
002071	2,0
002111	1,0
002124	5,0
002130	4,0
002139	2,0
002149	1,0
002161	2,0
002174	2,5
002199	2,0
002200	1,0
002201	1,0
002218	1,5
002228	1,5
002274	7,0
002276	1,5
002284	8,0
002293	3,5
002320	2,0
002324	1,5
002343	4,5
002357	1,5
002360	2,0
002364	1,5

ბილეთის N	მოგებული თანხა
002393	5,0
002403	4,5
002409	2,0
002410	1,5
002418	2,0
002450	1,5
002452	4,5
002461	3,5
002492	2,0
002496	2,0
002510	1,0
002528	2,0
002540	2,0
002544	3,0
002551	2,5
002565	1,0
002571	1,0
002574	1,0
002579	1,5
002584	2,0
002593	1,5
002631	2,0
002635	1,0
002644	2,0
002651	1,5
002669	2,0
002702	1,5
002703	1,5
002704	2,0
002773	1,5
002779	2,0
002786	2,0
002818	2,5
002823	3,5
002831	2,5
002834	4,0
002837	1,5
002848	1,5
002919	4,5
002934	1,0
002937	1,5
003016	2,0
003032	1,0
003076	10,0
003098	2,0
003100	2,0
003214	2,0
003216	1,5
003218	1,0
003229	2,0
003231	2,5
003237	1,5
003240	4,5
003258	1,0
003288	3,5
003297	1,0
003307	2,5
003310	1,0
003326	1,0
003346	1,5
003428	6,0
003435	4,0
003457	2,5
003462	1,0
003470	1,5
003480	4,5
003486	1,5
003493	1,0
003498	1,5
003525	1,0
003526	2,0
003548	1,5
003550	1,5
003553	5,0
003565	1,5
003572	2,0
003576	1,0
003598	1,0
003613	2,0
003614	2,5
003622	1,5
003649	2,0
003666	2,5
003702	10,0
003712	1,0
003716	1,0
003764	3,5
003781	2,5
003782	1,5
003787	1,5
003814	9,0
003820	3,0
003822	1,5
003832	2,0
003834	1,0
003861	15,0
003868	2,5
003892	1,5
003894	1,5
003898	1,5
003905	2,5
003908	2,5
003931	1,5
003932	1,0
003933	3,5
003975	1,0
004040	1,0
004082	1,0
004088	1,5

ბილეთის N	მოგებული თანხა
004113	1,0
004128	6,0
004156	1,0
004162	2,0
004174	1,5
004187	1,5
004194	1,5
004230	7,0
004259	3,5
004263	2,5
004264	3,5
004293	4,0
004360	2,0
004361	7,0
004418	1,5
004423	2,0
004430	1,5
004434	1,0
004435	1,5
004439	1,0
004440	1,5
004457	1,0
004512	1,0
004515	2,0
004526	1,5
004532	2,5
004534	3,5
004535	1,5
004539	1,5
004550	3,5
004556	1,0
004562	1,5
004563	1,5
004596	2,0
004600	15,0
004605	3,5
004645	2,0
004648	1,5
004664	1,5
004669	1,0
004678	1,5
004694	12,5
004700	5,0
004709	1,5
004710	1,0
004758	2,5
004776	1,5
004791	1,0
004796	2,0
004805	1,0
004810	2,0
004822	1,0
004849	1,0
004855	2,5
004876	1,5
004962	1,5
004976	5,0
004994	4,5
005012	1,5
005042	1,0
005056	1,5
005069	3,0
005071	3,0
005102	1,0
005110	1,5
005123	1,5
005156	4,5
005160	1,5
005195	1,0
005228	1,5
005237	6,0
005249	1,5
005252	1,5
005261	1,0
005266	3,5
005277	3,5
005296	2,5
005304	1,5
005322	2,0
005346	1,5
005418	1,5
005422	2,0
005435	1,5
005447	3,5
005452	1,5
005455	1,0
005494	4,5
005503	3,0
005560	4,0
005581	4,5
005589	1,5
005595	5,0
005711	2,0
005717	2,0
005723	1,5
005737	3,0
005747	1,0
005772	20,0
005810	2,0
005812	1,0
005822	1,5
005824	3,5
005840	2,0
005875	1,5
005889	2,0
005891	1,0
005892	4,5
005894	2,5
005904	1,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
005909	1,5
005934	1,5
005936	5,0
005939	3,5
005943	1,5
005953	1,0
005962	1,0
006003	1,0
006004	4,0
006071	3,5
006115	2,0
006154	1,0
006165	1,5
006166	2,0
006175	1,5
006197	3,0
006203	6,0
006214	3,0
006219	1,0
006240	1,0
006259	1,5
006293	1,5
006295	2,0
006297	2,0
006405	2,0
006410	2,0
006421	1,0
006432	1,5
006437	1,0
006486	3,5
006487	2,0
006566	2,5
006582	1,0
006596	4,5
006601	1,5
006633	4,0
006647	20,0
006659	2,0
006675	1,0
006704	1,5
006705	1,0
006709	1,5
006711	1,5
006712	4,0
006739	4,5
006757	1,0
006768	1,5
006792	2,0
006811	3,5
006814	4,0
006869	2,0
006874	1,5
006876	10,0
006879	5,0
006882	1,5
006895	1,0
006900	3,0
006951	2,0
006955	1,5
006966	1,5
006978	2,5
006979	1,0
006987	1,0
007034	7,0
007039	3,0
007089	1,5
007104	3,0
007113	1,5
007116	2,0
007127	2,0
007128	4,5
007130	1,0
007139	3,5
007143	1,5
007207	1,5
007219	1,0
007246	2,5
007252	3,0
007264	2,0
007284	2,0
007304	4,5
007321	1,0
007326	4,0
007375	2,0
007396	1,0
007601	3,5
007623	1,5
007661	1,5
007664	1,5
007668	1,5
007697	4,0
007707	2,5
007756	1,0
007785	1,0
007793	1,0
007824	1,5
007828	8,0
007830	1,5
007862	1,5
007876	2,0
007880	1,0
007911	1,5
007940	1,0
007972	4,0
008003	6,0
008013	35,0
008019	1,0
008026	1,5
008030	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
008031	1,0
008037	1,5
008043	2,0
008044	1,5
008092	2,5
008204	1,5
008205	2,0
008208	2,5
008239	1,5
008240	4,0
008253	1,5
008257	1,5
008283	4,5
008286	1,0
008287	1,5
008347	2,0
008436	2,5
008441	1,0
008443	2,5
008457	1,0
008498	2,0
008507	2,0
008523	4,0
008526	2,0
008527	1,5
008540	2,0
008554	1,0
008575	5,0
008594	3,0
008622	3,0
008631	2,0
008632	2,0
008638	1,5
008657	1,5
008688	5,0
008731	6,0
008747	2,0
008760	4,5
008770	1,0
008788	2,0
008789	1,0
008802	2,5
008809	1,5
008826	1,5
008835	1,5
008848	3,5
008866	1,0
008868	3,0
008892	1,0
008898	1,5
008902	2,5
008906	1,5
008980	4,5
009002	1,5
009020	35,0
009063	3,5
009067	1,5
009100	1,0
009117	3,0
009146	1,0
009157	1,0
009174	3,5
009190	6,0
009200	1,0
009218	1,0
009228	1,0
009231	2,0
009264	2,0
009291	1,5
009293	1,5
009297	1,5
009298	1,5
009320	4,5
009384	1,5
009393	3,5
009400	8,0
009402	1,5
009433	8,0
009435	2,0
009448	1,5
009472	1,0
009473	1,0
009480	1,0
009488	3,5
009503	2,0
009504	4,0
009607	1,5
009615	5,0
009621	1,0
009624	1,5
009626	1,0
009678	1,0
009709	3,0
009711	1,5
009734	1,5
009739	6,0
009757	1,5
009771	1,0
009773	4,0
009793	3,5
009801	1,5
009805	1,5
009807	1,5
009812	7,0
009845	2,0
009849	10,0
009862	10,0
009868	1,5
009887	2,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
009914	1,5
009937	1,0
009967	4,0
009979	2,5
009984	2,5
009985	1,5
009993	2,0
010006	1,0
010010	9,0
010039	2,0
010056	4,0
010064	2,5
010071	1,0
010082	1,5
010123	1,5
010126	1,0
010127	2,5
010128	1,5
010140	6,0
010145	2,0
010147	5,0
010160	2,0
010177	2,0
010183	1,5
010225	1,5
010239	4,5
010242	1,0
010248	2,0
010253	1,0
010280	1,0
010307	1,5
010308	1,0
010321	2,0
010335	2,0
010336	1,5
010405	2,0
010434	1,0
010446	2,0
010464	1,5
010465	2,0
010536	1,5
010584	1,5
010588	1,0
010609	35,0
010617	1,5
010625	2,5
010668	2,5
010671	1,0
010679	1,0
010687	1,0
010827	1,0
010855	3,0
010861	2,0
010865	2,5
010897	2,0
011030	2,0
011044	8,0
011051	3,5
011056	2,0
011107	4,5
011112	1,0
011116	1,5
011117	1,0
011120	1,5
011140	1,5
011144	1,0
011167	1,5
011175	1,0
011192	1,5
011193	2,0
011207	1,5
011219	1,0
011220	3,0
011246	2,0
011266	1,0
011312	1,5
011340	1,5
011347	1,5
011355	4,0
011363	4,5
011376	2,0
011383	1,0
011455	2,0
011456	2,0
011505	1,0
011507	5,0
011508	4,0
011531	3,0
011536	2,0
011546	3,0
011570	1,0
011599	2,0
011602	1,5
011607	2,0
011616	2,5
011635	1,5
011649	1,5
011650	2,0
011698	6,0
011728	2,5
011756	2,0
011762	3,5
011768	2,0
011784	1,0
011788	1,5
011840	7,0
011845	2,0
011869	1,5
011876	4,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
011884	3,5
011908	2,0
011916	1,0
011935	1,5
011942	9,0
011953	2,0
011965	9,0
011968	10,0
011970	1,0
011982	2,0
012004	3,0
012012	1,5
012017	4,0
012023	2,0
012040	1,0
012052	2,5
012062	2,0
012067	1,0
012074	2,0
012102	3,5
012125	1,5
012128	1,0
012133	15,0
012172	3,5
012189	2,5
012199	3,0
012342	1,5
012346	2,0
012348	1,5
012368	2,0
012378	1,5
012459	3,5
012473	1,0
012478	1,0
012492	1,0
012494	1,0
012496	1,0
012498	1,5
012506	1,5
012514	1,0
012517	1,0
012527	2,0
012531	1,5
012550	2,0
012565	1,0
012586	1,0
012590	1,0
012597	4,5
012600	2,0
012624	2,0
012637	2,0
012648	2,0
012669	3,5
012675	5,0
012678	2,0
012697	1,5
012720	4,5
012732	7,0
012736	2,0
012750	1,5
012756	1,0
012786	3,0
012816	1,0
012819	2,0
012830	3,0
012886	2,5
012889	2,5
012924	2,5
012930	1,5
012949	1,5
012968	1,0
012975	1,5
012983	1,5
013021	2,0
013055	3,5
013068	2,0
013070	4,0
013072	1,5
013096	1,5
013100	2,0
013115	1,5
013128	2,0
013143	2,0
013175	8,0
013204	5,0
013245	2,5
013265	4,5
013284	2,0
013304	1,5
013321	2,0
013325	2,5
013340	2,0
013342	1,0
013344	1,0
013360	1,5
013361	1,5
013365	2,5
013397	5,0
013415	1,5
013442	1,0
013443	1,0
013447	2,5
013465	2,5
013478	5,0
013486	1,5
013489	1,5
013611	1,0
013622	6,0
013634	1,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
013643	3,0
013662	4,0
013665	1,0
013691	2,0
013699	1,5
013701	3,5
013703	4,0
013709	5,0
013712	1,5
013719	1,5
013729	1,0
013810	1,0
013814	3,0
013826	1,0
013836	8,0
013859	1,5
013869	2,0
013871	1,0
013889	1,5
013890	2,0
013892	3,0
013896	1,5
013898	1,5
013902	2,0
013904	8,0
013954	1,5
013961	3,5
013965	2,5
014006	1,5
014027	1,5
014035	1,0
014037	2,0
014039	1,0
014042	1,5
014086	2,5
014087	2,0
014093	1,5
014104	2,0
014107	1,5
014125	4,5
014127	3,0
014137	7,0
014174	5,0
014177	2,0
014178	5,0
014179	2,0
014191	1,5
014197	1,5
014210	2,0
014214	4,5
014225	1,5
014233	1,5
014243	4,5
014254	1,0
014282	2,5
014298	2,0
014307	1,0
014329	1,0
014355	1,0
014359	20,0
014367	1,5
014385	1,0
014411	3,0
014420	1,5
014427	6,0
014434	2,0
014436	1,5
014443	1,5
014449	2,0
014464	4,0
014493	4,5
014494	2,0
014497	1,0
014516	2,0
014519	5,0
014522	3,0
014534	2,0
014572	2,0
014595	1,5
014601	2,0
014616	5,0
014619	3,0
014623	1,5
014625	1,0
014657	1,5
014661	1,0
014675	1,5
014677	4,0
014683	2,0
014685	5,0
014705	4,0
014707	1,5
014711	1,5
014716	1,5
014723	1,0
014724	20,0
014745	1,0
014761	12,5
014772	1,0
014776	1,5
014793	2,0
014799	1,0
014802	2,5
014804	3,0
014853	12,5
014859	1,0
014879	2,0
014905	1,0
014942	8,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
014994	1,0
015003	1,5
015096	1,5
015150	3,0
015156	1,5
015158	2,5
015169	1,5
015182	2,5
015186	20,0
015196	4,5
015198	3,0
015389	1,5
015396	3,0
015401	3,0
015438	1,0
015440	2,5
015446	1,5
015454	6,0
015477	1,0
015519	1,5
015533	5,0
015534	3,5
015544	1,5
015556	5,0
015567	4,5
015580	1,5
015603	2,5
015609	1,5
015610	1,5
015631	1,0
015641	35,0
015667	1,0
015679	3,5
015704	25,0
015712	1,0
015713	1,0
015748	1,0
015757	2,0
015763	3,5
015772	1,0
015791	1,5
015793	1,5
015808	1,0
015821	1,5
015823	3,0
015835	1,0
015853	1,0
015857	2,5
015882	3,0
015888	2,0
015920	2,5
015933	5,0
015954	1,5
015961	1,5
015976	2,0
015988	1,5
016006	1,0
016010	1,5
016041	1,5
016081	1,5
016092	1,5
016095	1,5
016129	4,5
016151	1,0
016164	1,0
016165	2,0
016168	6,0
016192	1,0
016194	1,0
016202	8,0
016203	1,5
016219	3,0
016258	3,0
016285	2,5
017080	4,0
017082	4,0
017095	1,5
017096	1,5
017097	1,5
017103	1,0
017108	1,0
017140	2,5
017144	2,0
017145	2,0
017203	3,0
017231	1,0
017233	1,0
017234	4,0
017240	1,0
017242	2,0
017253	8,0
017259	1,5
017260	4,0
017263	1,0
017353	1,5
017354	3,0
017367	3,0
017520	1,0
017530	1,0
017554	3,0
017563	3,0
017576	1,5
017622	2,0
017911	7,0
017914	3,0
017923	4,0
017946	1,0
017947	2,5
017956	1,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
017959	2,0
017965	7,0
017974	1,5
017980	4,0
018002	1,5
018063	1,5
018084	1,5
018115	1,0
018116	8,0
018125	1,5
018199	2,0
018219	2,0
018227	3,5
018241	2,0
018265	1,0
018282	2,0
018318	1,5
018327	1,0
018346	1,0
018350	1,0
018369	1,5
018381	5,0
018386	1,5
018402	7,0
018411	1,5
018422	6,0
018427	1,5
018449	9,0
018458	2,0
018462	1,5
018466	2,0
018530	2,5
018533	1,0
018537	2,0
018589	2,0
018599	9,0
018606	2,5
018607	2,0
018623	3,5
018678	7000,0
018680	1,0
018681	2,0
018688	1,0
018731	2,5
018742	2,0
018761	3,5
018790	1,5
018799	3,5
018818	1,5
018827	2,0
018845	1,5
018846	2,5
018849	1,0
018861	2,0
018870	1,5
018872	5,0
018915	2,0
018922	3,0
018928	1,5
018931	2,0
018945	1,5
019127	2,5
019141	2,0
019151	2,0
019152	2,0
019174	6,0
019201	1,0
019212	3,0
019258	2,0
019269	1,5
019317	3,0
019331	1,5
019354	2,5
019376	2,5
019380	1,0
019391	1,5
019403	6,0
019421	1,0
019436	2,0
019448	2,5
019449	1,5
019450	2,5
019452	2,0
019496	3,0
019516	1,5
019548	1,5
019562	1,0
019567	1,5
019569	1,0
019587	4,5
019593	4,0
019623	1,5
019627	1,0
019677	2,0
019699	3,5
019723	1,5
019757	1,0
019781	6,0
019784	2,0
019819	1,5
019823	20,0
019845	5,0
019867	1,0
019889	1,5
020527	6,0
020535	4,0
020550	9,0
020560	3,5
020567	7,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
020571	1,5
020611	2,0
020619	1,0
020621	7,0
020626	2,0
020655	2,5
020699	1,0
020741	1,0
020742	4,5
020753	4,5
020761	1,5
020792	1,0
020799	2,0
020806	1,0
020823	1,5
020825	1,0
020829	2,5
020832	5,0
020847	5,0
020861	2,5
020870	2,0
020871	1,0
020876	1,5
020877	2,0
020888	1,5
020895	3,5
020944	1,0
020946	1,5
020975	3,5
020991	4,0
021001	12,5
021009	1,5
021012	1,0
021022	1,5
021034	1,5
021060	2,0
021061	4,0
021070	2,0
021095	2,5
021100	3,0
021130	1,5
021169	1,5
021172	1,5
021222	1,0
021229	3,5
021238	1,5
021245	5,0
021259	7,0
021267	1,0
021268	2,0
021275	1,5
021281	3,0
021290	1,0
021296	20,0
021325	2,0
021343	1,0
021345	2,0
021353	1,0
021360	3,0
021361	3,0
021398	1,0
021402	1,5
021415	1,0
021422	1,5
021429	5,0
021451	1,0
021482	3,5
021484	1,0
021494	2,0
021502	2,0
021503	1,5
021531	2,5
021545	2,5
021551	1,0
021607	2,0
021613	3,0
021616	3,0
021631	4,5
021658	2,5
021688	2,0
021696	1,0
021701	2,5
021719	1,5
021728	2,0
021736	5,0
021751	1,0
021787	1,0
021793	1,0
021804	1,5
021870	1,5
021886	1,5
021896	1,0
021914	5,0
021928	1,5
021953	5,0
021955	3,0
021959	1,5
021982	1,0
021987	4,0
021999	2,0
022073	1,0
022077	1,0
022079	1,0
022097	2,0
022111	1,5
022127	2,5
022282	1,0
022298	2,0
022361	1,5

ბილეთის N	მოგებული თანხა
022363	1,5
022364	1,5
022378	1,5
022387	4,0
022399	5,0
022475	1,0
022482	2,0
022492	3,0
022503	3,0
022551	1,0
022555	3,0
022578	2,0
022585	1,5
022604	3,0
022648	6,0
022649	2,0
022654	4,5
022693	1,5
022703	1,0
022713	1,0
022755	6,0
022756	2,0
022781	1,0
022821	3,5
022824	1,5
022876	1,5
022883	2,5
022889	1,0
022895	1,5
022898	1,0
022926	1,5
022950	1,0
022995	2,0
023043	2,5
023044	7,0
023049	1,0
023272	4,0
023277	1,0
023287	1,5
023289	2,0
023505	1,0
023530	1,0
023552	1,5
023580	5,0
023593	2,0
023597	1,0
023607	1,5
023628	3,0
023661	2,0
023686	1,5
023692	1,0
023709	1,5
023711	3,0
023729	4,5
023780	4,5
023806	1,0
023817	2,0
023824	2,0
023828	9,0
023844	1,0
023845	1,5
023851	5,0
023865	1,0
023873	1,5
023882	1,5
023889	1,0
023899	10,0
023942	1,5
023954	2,0
023958	2,5
023969	12,5
023979	1,5
023988	1,0
024621	1,0
024623	1,5
024643	2,0
024656	1,0
024657	2,0
024662	25,0
024699	100,0
024702	1,5
024704	3,5
024724	2,0
024733	1,5
024737	5,0
024741	1,5
024750	2,5
024751	4,0
024757	1,0
024767	1,5
024779	2,0
024796	6,0
024904	3,0
024917	3,0
024929	1,0
024955	1,5
024983	2,5
025077	4,5
025085	2,5
025090	2,0
025093	1,5
025095	2,0
025116	3,5
025123	8,0
025127	1,5
025137	3,5
025149	1,0
025171	1,5
025213	4,5

ბილეთის N	მოგებული თანხა
025216	2,5
025222	3,0
025223	9,0
025229	3,5
025232	2,5
025239	3,0
025258	1,0
025277	2,0
025283	1,0
025305	1,5
025326	1,5
025331	3,0
025394	1,0
025402	3,5
025418	1,5
025421	8,0
025432	2,0
025448	1,0
025455	2,0
025466	1,0
025484	2,0
025490	2,5
025501	2,0
025535	2,0
025542	4,5
025547	1,5
025551	1,5
025553	1,0
025554	6,0
025574	1,5
025579	1,0
025582	1,5
025595	3,0
025602	1,5
025603	1,0
025632	4,0
025649	3,0
025651	1,0
025726	2,5
025729	1,0
025746	1,5
025789	1,5
025802	2,0
025819	1,5
025833	1,5
025841	3,5
025847	1,5
025939	6,0
025998	4,5
026009	3,0
026011	1,5
026014	12,5
026018	1,5
026060	1,5
026062	8,0
026069	3,5
026075	1,5
026195	2,0
026215	2,5
026240	2,0
026241	3,0
026254	4,0
026276	1,0
026294	1,0
026296	2,5
026316	1,0
026325	2,5
026339	1,0
026354	1,5
026419	1,5
026427	1,5
026436	1,0
026445	2,0
026447	4,0
026517	2,0
026519	2,0
026569	1,0
026591	6,0
026594	3,0
026600	6,0
026644	3,0
026647	4,5
026648	1,5
026671	2,0
026675	1,0
026684	2,0
026741	1,5
026798	1,0
026844	2,5
026848	1,0
026912	2,5
026938	3,0
026970	3,5
026988	2,0
026991	1,0
027008	2,0
027028	1,5
027064	1,0
027100	10,0
027455	5,0
027458	1,5
027514	1,5
027582	2,0
027603	1,5
027610	4,0
027612	2,0
027619	1,5
027620	9,0
027621	100,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
027624	1,5
027649	1,5
027677	1,0
027679	1,0
027682	1,0
027738	2,0
027743	3,0
027746	1,5
027770	1,0
027775	1,5
027819	1,5
027856	1,0
027859	2,5
027867	2,5
027878	2,0
027895	1,5
027896	10,0
027899	1,0
027913	1,5
027923	1,5
027946	3,0
027949	5,0
027950	2,5
027965	9,0
027979	5,0
027996	1,5
028005	1,5
028031	2,5
028040	3,0
028043	1,5
028052	7,0
028061	1,5
028069	1,5
028078	2,0
028103	1,0
028119	1,0
028147	4,5
028167	10,0
028176	4,0
028183	1,5
028203	1,5
028204	2,0
028229	8,0
028235	1,5
028240	4,0
028250	3,5
028270	3,0
028275	2,0
028301	1,5
028302	3,5
028303	4,0
028304	3,0
028309	1,5
028310	2,0
028352	1,5
028354	1,0
028363	1,5
028372	1,0
028390	6,0
028398	6,0
028411	1,0
028415	1,5
028417	1,5
028457	35,0
028486	1,0
028488	1,5
028495	7,0
028498	1,5
028518	1,0
028539	1,5
028543	2,0
028549	1,5
028561	2,0
028573	3,5
028579	1,0
028604	1,0
028607	1,5
028608	2,0
028610	1,0
028614	3,0
028627	2,5
028643	6,0
028647	3,5
028649	25,0
028909	10,0
028910	1,5
028917	1,5
028918	2,0
028938	1,0
028940	1,0
028945	1,0
028948	1,0
029031	2,0
029038	1,0
029063	5,0
029069	2,0
029165	2,0
029205	4,5
029210	2,5
029222	3,5
029238	1,0
029243	1,5
029244	2,0
029266	3,0
029283	1,0
029305	2,0
029315	1,5
029336	100,0
029338	1,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
029341	1,0
029366	7,0
029392	1,5
029394	1,5
029396	1,5
029405	1,5
029457	1,0
029460	1,0
029464	1,0
029475	2,5
029502	1,0
029538	1,5
029540	3,5
029591	1,0
029593	3,0
029596	2,0
029609	5,0
029619	2,5
029709	1,5
029716	1,0
029721	1,5
029730	2,5
029744	2,0
029753	5,0
029761	1,5
029768	1,5
029774	2,5
029802	2,5
029811	3,5
029824	4,5
029825	4,0
029860	1,5
029884	2,0
029906	1,0
029908	1,5
029924	1,5
029952	1,5
029957	2,5
029978	750,0
029980	2,0
029981	1,0
029991	1,0
029995	1,0
030006	1,5
030017	2,5
030067	1,5
030082	1,5
030084	3,0
030094	1,5
030096	1,5
030110	1,5
030114	1,5
030123	1250,0
030133	3,5
030138	1,0
030139	5,0
030141	1,5
030143	1,0
030159	7,0
030172	1,5
030181	3,0
030183	7,0
030206	3,5
030228	2,0
030229	4,0
030236	2,5
030241	1,5
030247	1,5
030248	1,0
030261	1,5
030266	4,5
030281	1,0
030283	1,0
030289	2,0
030309	1,5
030328	1,0
030340	1,0
030382	3,0
030389	2,0
030398	1,5
030409	1,5
030449	3,0
030476	2,0
030482	2,5
030494	1,5
030497	2,0
030502	2,5
030510	3,0
030519	1,0
030532	1,0
030536	1,0
030538	1,5
030559	1,0
030574	2,0
030575	2,5
030578	3,5
030579	5,0
030587	1,0
030663	2,5
030696	1,0
030723	2,5
030763	3,5
030764	2,0
030770	1,5
030775	1,0
030795	1,5
030799	3,5
030803	1,5
030806	1,0

ბილეთის N	მოგებული თანხა
030830	1,5
030831	2,0
030885	1,5
030887	1,0
030895	1,0
030908	3,0
030923	1,5
030942	1,5
030961	1,5
030964	2,0
030965	1,5
030984	1,0
030988	3,0
030998	2,0
031028	2,0
031053	2,0
031095	1,5
031099	1,5
031117	5,0
031124	1,5
031133	4,5
031138	4,0
031159	2,0
031160	2,0
031265	2,0
031269	2,0
031335	500,0
031347	1,5
031349	1,5
031359	1,5
031386	2,5
031409	3,0
031414	4,0
031444	2,0
031524	1,0
031548	8,0
031631	2,0
031638	1,5
031639	1,0
031640	1,5
031642	2,0
031649	1,0
031702	3,5
031710	4,0
031713	1,0
031731	2,0
031737	2,0
031768	4,5
031813	2,0
031842	1,5
031865	6,0
031894	1,0
031901	1,0
031934	4,0
031946	1,0
031974	2,5
031978	1,0
032016	1,5
032022	3,0
032031	1,0
032037	1,5
032064	15,0
032078	1,0
032082	2,5
032083	4,0
032088	3,0
032090	1,0
032093	1,5
032104	1,5
032119	1,0
032126	1,0
032141	1,5
033811	12,5
033830	1,5
033837	2,0
033866	6,0
033879	1,0
033912	2,5
033926	1,5
033935	2,0
033941	2,0
033945	3,5
033947	2,0
033953	2,5
033964	9,0
033970	1,0
034133	9,0
034159	2,0
034160	1,0
034165	5,0
034167	2,0
034175	1,0
034252	2,0
034259	1,0
034261	1,5
034269	2,0
034286	10,0
034300	2,5
034326	4,0
034334	1,0
034361	1,5
034364	1,5
034366	10,0
034421	2,0
034425	1,5
034457	2,0
034463	3,0
034541	2,5
034549	3,5

034586	1,5	037931	1,5	041256	2,0	043887	2,0	047815	1,0	054005	1,0	058452	1,0	062024	1,5	100571	3,0	103111	4,0	105412	4,0	108273	3,0	111575	4,0	114877	2,0	119219	4,0	122278	7,0
034599	2,0	037943	1,5	041267	9,0	043892	7,0	047817	3,0	054053	1,0	058460	7,0	062029	1,5	100577	3,0	103116	5,0	105495	2,0	108276	4,0	111576	2,0	114888	14,0	119252	2,0	122322	4,0
034628	4,0	037984	5,0	041280	4,0	043920	3,0	047888	8,0	054079	2,0	058470	1,5	062039	1,5	100581	14,0	103118	4,0	105527	3,0	108277	9,0	111581	6,0	114905	16,0	119281	4,0	122328	3,0
034646	2,0	037997	4,0	041297	1,5	043961	2,0	047893	1,5	054089	1,0	058475	1,5	062041	4,5	100590	25,0	103123	12,0	105529	3,0	108299	14,0	111586	3,0	114910	9,0	119290	16,0	122333	4,0
034665	1,0	038036	1,0	041302	3,5	043971	1,5	047894	1,5	054130	1,0	058479	3,0	062070	1,5	100608	4,0	103144	14,0	105573	2,0	108309	40,0	111618	18,0	114920	2,0	119302	2,0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
037752	1,0	041115	1,5	043693	1,0	046984	1,0	052536	1,0	058226	2,0	061878	1,5	100388	2,0	102834	4,0	105190	6,0	108050	3,0	111349	3,0	114703	2,0	119006	2,0	122162	5,0	[illegible]	[illegible]
037766	1,0	041133	1,0	043701	2,5	046991	5,0	052548	7,0	058245	5,0	061881	2,0	100392	3,0	102847	2,0	105227	3,0	108057	6,0	111350	2,0	114709	7,0	119031	5,0	122163	6,0	150408	16,0
037781	1,0	041134	2,0	043703	1,0	047009	1,0	052683	1,5	058259	2,0	061898	6,0	100408	8,0	103006	4,0	105230	14,0	108060	9,0	111364	3,0	114745	3,0	119053	3,0	122166	4,0	152051	4,0
037789	1,5	041141	12,5	043724	1,0	047025	1,5	053207	1,5	058282	1,0	061904	2,0	100416	2,0	103008	14,0	105245	3,0	108077	4,0	111391	3,0	114755	20,0	119058	3,0	122175	3,0	152052	4,0
037797	5,0	041144	1,0	043726	1,5	047038	3,5	053229	1,5	058285	7,0	061917	1,0	100421	3,0	103026	3,0	105256	4,0	108089	16,0	111399	4,0	114761	3,0	119069	10,0	122180	3,0	152053	4,0
037823	1,0	041149	3,0	043753	1,0	047056	2,5	053238	8,0	058290	1,5	061924	1,0	100435	9,0	103048	2,0	105261	14,0	108094	2,0	111400	4,0	114767	3,0	119070	12,0	122198	6,0	152054	4,0
037838	1,0	041154	1,0	043754	1,0	047088	1,5	053240	6,0	058313	1,5	061931	1,0	100436	2,0	103051	9,0	105270	7,0	108116	4,0	111462	4,0	114786	3,0	119082	3,0	122200	2,0	152055	4,0
037843	2,0	041159	1,0	043761	2,0	047089	7,0	053805	1,5	058314	1,0	061939	1,0	100437	4,0	103055	2,0	105288	4,0	108159	3,0	111468	500,0	114794	2,0	119112	3,0	122203	20,0	152056	4,0
037888	2,0	041166	2,5	043792	2,5	047602	4,0	053821	1,5	058338	2,5	061944	1,0	100460	3,0	103062	5,0	105305	2,0	108192	3,0	111495	3,0	114835	4,0	119138	6,0	122207	3,0	152057	4,0
037889	1,5	041180	2,0	043814	7,0	047618	1,0	053928	2,0	058368	1,5	061978	1,5	100494	3,0	103064	3,0	105330	3,0	108195	80,0	111518	2,0	114837	5,0	119147	6,0	122221	5,0	152058	4,0
037911	3,0	041189	3,0	043845	1,0	047695	7,0	053956	1,0	058386	1,0	061999	3,5	100543	2,0	103075	3,0	105355	4,0	108259	9,0	111551	7,0	114840	3,0	119152	3,0	122232	3,0	152059	4,0
037920	1,0	041208	1,5	043858	2,0	047753	1,5	053968	2,0	058413	2,0	062004	1,0	100548	7,0	103079	2,0	105367	8,0	108268	4,0	111561	2,0	114846	6,0	119209	3,0	122237	3,0	152060	4,0
037922	7,0	041241	1,5	043882	1,0	047756	1,0	053973	2,0	058448	1,5	062009	10,0	100553	4,0	103092	5,0	105401	7,0	108269	20,0	111572	3,0	114847	5,0	119217	7,0	122264	4,0		

ჯეკპოტის არგათამაშების შემთხვევაში ის ვინც პირველი შეავსებს ბარათს მთლიანად სვლის კოეფიციენტთან ერთად კვლავ მიიღებს დამატებით 10 000 კოეფიციენტს.

ბარათების მფლობელებს, რომლებიც მოიგებენ სტუდიაში დასწრების უფლებას გადაეცემათ 100 კოეფიციენტის შესაბამისი სამახსოვრო პრიზი

სტუდიაში დასწრების უფლება მოიგეს შემდეგმა ბარათებმა

N35-ე ტირაჟი

006419	010353	019416	033439	043612	049118	057444	058088	104383	111686
008128	014594	029333	036704	046775	051701	057548	064978	107568	122761

N36-ე ტირაჟი

005388	019417	020658	031928	041353	050898	109298	122760
011419	019559	029335	031955	046778	108856	109823	

გათამაშების მიმდინარეობა

სვლის ნომერი	ამოსული კოჭები	მოგებულთა რაოდენობა	კოეფიციენტი
1	87	0	0
2	6	0	0
3	74	0	0
4	77	0	0
5	10	0	0
6	23	0	0
7	38	0	0
8	20	0	0
9	28	0	0
10	8	0	0
11	85	0	0
12	45	0	0
13	79	0	0
14	48	0	0
15	59	0	0
16	36	0	0
17	61	0	0
18	43	0	0
19	54	0	0
20	56	0	0
21	14	0	0
22	3	0	0
23	72	0	0
24	82	0	0
25	52	0	0
26	83	0	0
27	84	0	0
28	71	0	0
29	75	0	0
30	41	0	0
31	76	0	0
32	63	0	0
33	40	0	0
34	2	0	0
35	81	0	0
36	35	0	0
37	37	0	0
38	13	0	0
39	22	0	0
40	66	0	0
41	49	0	0
42	33	1	14000
43	90	0	0
44	24	1	2500
45	9	0	0
46	17	1	1500
47	31	0	0
48	47	1	1000
49	5	0	0
50	25	1	500
51	12	3	300
52	18	8	200
53	16	6	100
54	58	6	80
55	32	14	70
56	42	9	60
57	55	17	50
58	60	45	40
59	46	26	30
60	50	48	25
61	65	81	20
62	86	76	18
63	69	131	16
64	29	162	14
65	64	192	12
66	4	256	10
67	11	316	9
68	7	360	8
69	27	465	7
70	78	530	6
71	30	783	5
72	15	827	4
73	1	1035	4
74	34	1248	3
75	73	1515	3
76	57	2175	2

გაუთამაშებელი ნომრები

19
21
26
39
44
51
53
62
67
68
70
80
88
89

ქალაქ ქუთაისში შეგიძლიათ შეავსოთ თავისუფალი ბარათები და ასევე გაანაღდოთ მოგება შემდეგ მისამართზე: ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. N1

სატელევიზიო ტოტალიზატორის "საოჯახო ტოტოს" გათამაშების წესები

გათამაშება გაიმართება სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი-2"-ის პირდაპირ ეთერში ყოველ შაბათს 22 საათზე.

გათამაშებაში მონაწილეობს **90** კოჭი - **1-დან 90-ის** ჩათვლით. მისი წესები მარტივია - იგი ტრადიციული ლოტოს პრინციპზეა აგებული. მთავარი ამოცანაა **15-ციფრიანი** დაფის შევსება **76 სვლის ჩათვლით**.

გათამაშებაში მონაწილეობს ორი ტიპის ბარათი:

1. ორგანიზატორის მიერ წინასწარ შევსებული (მზა) სხვადასხვა ფასიანი ბარათი, რომლის შეძენაც შესაძლებელია სარეალიზაციო პუნქტებში.
2. მოთამაშის მიერ თავისი სურვილით შერჩეული ნებისმიერი 15 ციფრი, რომლის შევსება შესაძლებელია სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში.

მოგებულად ჩაითვლება ბარათი, რომელზეც 76 სვლის ჩათვლით შეივსება ბარათზე არსებული თხუთმეტივე ციფრი.

ბარათის შევსების შემთხვევაში მოთამაშეს ეკუთვნის ფულადი მოგება, რომლის ოდენობა განისაზღვრება დადებული ფსონისა (ბარათის ღირებულება) და ბარათის შევსების მომენტში სვლის კოეფიციენტის ნამრავლით. მაგ: თუ თქვენი ბარათი შეივსო 30-ე სვლაზე, რომლის კოეფიციენტიც თქვენთვის წინასწარაა ცნობილი და პირველ გათამაშებაზე 16 000-ია, ე.ი. თქვენ მოიგეთ:

50-თეთრიანი ბარათის შემთხვევაში - 0.5X16 000=8 000 ლარი.
1-ლარიანი ბარათის შემთხვევაში - 1X16 000=16 000 ლარი.
2-ლარიანი ბარათის შემთხვევაში - 2X16 000=32 000 ლარი.

გათამაშების შედეგები და მომდევნო ტირაჟის კოეფიციენტების ცხრილი გამოქვეყნდება გაზეთ "24 საათში".

დამატებითი ინფორმაციისათვის და დაწვრილებითი ცნობებისათვის დარეკეთ 96 38 47.
შეიძინეთ, გაერთეთ და მოიგეთ!

შპს "ფენიქსი" გისურვებთ წარმატებას!!!

ჯეკპოტის გათამაშების წესი

ვინც პირველი შეავსებს ბარათს 41 სვლის ჩათვლით გამოქვეყნებულ კოეფიციენტს დაემატება 20 000.

მომავალი გათამაშების კოეფიციენტთა ცხრილი

სვლა	კოეფიციენტი	სვლა	კოეფიციენტი
15	25000	46	1500
16	25000	47	1200
17	25000	48	1000
18	25000	49	700
19	25000	50	500
20	25000	51	300
21	25000	52	200
22	25000	53	100
23	25000	54	80
24	25000	55	70
25	25000	56	60
26	20000	57	50
27	19000	58	40
28	18000	59	30
29	17000	60	25
30	16000	61	20
31	15000	62	18
32	14000	63	16
33	13000	64	14
34	12000	65	12
35	11000	66	10
36	10000	67	9
37	9000	68	8
38	8000	69	7
39	7000	70	6
40	6000	71	5
41	5000	72	4
42	4000	73	4
43	3000	74	3
44	2500	75	3
45	2000	76	2

"გამოლაპარაკება, კბენა და კოცნა აკრძალულია"

ჯასტინ ტიმბერლეიკი

შესაძლოა, ჯასტინ ტიმბერლეიკი ვინმეს ჩინებულ მუსიკოსადაც მიაჩნდეს, მაგრამ ის მაინც აუტანელია - მეტისმეტად ამპარტავანი ვარსკვლავია. თაყვანისმცემლებს მასთან საუბარი აკრძალული აქვთ, და ჟურნალისტებსაც მხოლოდ გარკვეული კითხვების დასმის ნება აქვთ დართული.

ბერლინის ველოდრომზე ჩატარებული კონცერტი კიდევ ერთი მტკიცებულება იყო იმისა, რომ 22 წლის მუსიკოსი ნამდვილად სერიოზული ხელოვანი ყოფილა. მაგრამ სცენის დატოვებისთანავე ის ყოველგვარ ხიბლს კარგავს, რადგან საკმაოდ მოსაწყენი არსება ბრძანდება.

გაზეთი "ბილდი" წერს, რომ ბერლინის სასტუმროდან გამოსულმა ტიმბერლეიკმა მის მოლოდინში გარინდულ ბრბოს გადახედა და განაცხადა, თავს შეუძლოდ ვგრძნობ და ავტოგრაფების დარიგების თავი არა მაქვსო. თაყვანისმცემლები გაფრთხილებული იყვნენ, რომ ჯასტინთან "გამოლაპარაკება, მისთვის ხელის ხლება, კბენა და კოცნა აკრძალულია". მაგრამ, მათაც კი, ვისაც კბენა აზრადაც არ მოსვლიათ, ავტოგრაფი არ ეღირსათ.

ჟურნალისტები, რომელთაც ჯასტინის ჩამობრძანების დროისთვის მისი კონცერტების რეკლამა ევალებოდათ, ასევე მშრალზე დარჩნენ: მათთვის მისტერ ტიმბერლეიკმა ერთადერთი, ისიც სატელეფონო კონფერენცია გამართა. ჟურნალისტებს შეერთებულ შტატებში უნდა დაერეკათ, და ამის შემდეგ მათ მხოლოდ ერთი თვისება მოეთხოვებოდათ: მტკიცე ნერვები. ჟურნალისტებს ალბომ Justified-ის და მოსალოდნელი ტურნეს შესახებ შეეძლოთ კითხვების დასმა, თან ჯგუფურად – 30 კაცს ერთად. ცალკეულ ჟურნალისტებთან სასაუბროდ ჯასტინმა ვერ მოიცალა. საბოლოოდ, ჟურნალისტებმა ის შეიტყვეს, რაც ისედაც ყველამ იცის: ტიმბერლეიკს კალათბურთი უყვარს, ის გაღიზიანებულია, რომ ევროპაში თავისი საყვარელი ლიგის, NBA-ს თამაშებს ვერ უყურებს, და კინოში გადაღება არ უნდა.

კარლა ბრუნის დიდი შიში

ექს-მოდელი და მომღერალი, კარლა ბრუნი თვლის, რომ სიბერე სიკვდილზე უარესია. მართალია, ამას გარეგნობის შეცვლასთან არაფერი აქვს საერთო. გაზეთ "ცაიტისთვის" მიცემულ ინტერვიუში ის წერს: "გარდაცვალება გმირული რამაა. სიბერე მხოლოდ სევდიანია. სიბერე ისაა, კიბეზე რომ ველარ ადიხარ, როცა მოსაშარდად ვიღაცის დახმარება გჭირდება. ესაა სიბერე. ის მხოლოდ დამცირებაა," თვლის 35 წლის კარლა.

კარლა მოხუცის სიკვდილის მოწმე იყო, როცა მამამისი 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

კარლა ბრუნი

მიკ ჯაგერი

ჯაგერი რაინდია

ბეკინგემის სასახლის ოფიციალური ცნობით, 10 დეკემბერს მიკ ჯაგერის რაინდად კურთხევის ცერემონიალი გაიმართება. მას მდიდარი მუსიკალური კარიერისთვის დააჯილდოებენ. ჯაგერის რაინდობა ჯერ კიდევ 18 თვის წინ გადაწყდა, მაგრამ ცერემონიალი "როლინგ სტოუნზის" 40 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი მსოფლიო ტურნეს გამო გადაიდო. 10 დეკემბერს დედოფალი MBE-ს სტატუსს მიანიჭებს ცნობილ მორაგბე ჯონი უილკინსონსაც.



რა საერთო აქვთ ურსულა ანდრესსა და კურდღელ ჯესიკას

ბი-ბი-სის მეოთხე არხის ჩატარებულ კვლევაში ყველაზე სექსუალური საეკრანო ეპიზოდი გამოავლინეს. პირველი ადგილი 67 წლის მსახიობს ურსულა ანდრესს ხვდა წილად ჯეიმს ბონდის ფილმში "დოქტორი No". მაშინ ანდრესი 26 წლის იყო. როგორც ჩანს, ეპიზოდი, როდესაც ის ნარინჯისფერ საცურაო კოსტუმში გამოწყობილი და ხელში ზღვის ნიჟარებით ამოდის წყლიდან, მაყურებელზე დღემდე უდიდეს გავლენას ახდენს.

მეორე ადგილზე გავიდა გაცილებით უფრო სკანდალური ეპიზოდი თანამედროვე კინოდან. იგულისხმება ლესბოსური ამბორის სცენა ფილმში Cruel Intensions, რომელშიც რაიან ფილიპსი და რიზ უითერსპუნი თამაშობენ. ხსენებულ ეპიზოდში კი ორი გოგონა – სარა მიშელ გელარი და სელმა ბლერი კოცნიან ერთმანეთს.

საუკეთესო სამეული დააგვირგვინა სელმა ჰაიეკმა, რობერტ როდრიგესისა და ქუენტინ ტარანტინოს ტანდემით შექმნილი ფილმიდან "აისიდან დაისამდე". როგორც გახსოვთ, ამ ფილმში ჰაიეკი ეროტიკულ ცეკვას გველთან ერთად ასრულებს.

როგორც ხედავთ, პირველ სამეულში მხოლოდ ქალები დომინირებენ. პირველი მამაკაცი, რომელიც სექსუალური საეკრანო ეპიზოდებიდან დაამახსოვრდა მაყურებელს მეოთხე ადგილზე გასული ჯორჯ ქლუნი გახლავთ ფილმიდან "მზერის მიღმა", რომელშიც მას პარტნიორობას ჯენიფერ ლოპესი უწევს.

კინოკრიტიკოს ბობ მაკამბის განცხადებით, მაყურებელმა გამოკითხვის მიზანი ძალიან კარგად გაიგო. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეკრანზე სექსუალურობა ცდუნებას ნიშნავს და არა პირდაპირ სექსს.

რაც შეეხება ათეულის დანარჩენ ადგილებს, ფილმები ასე გადანაწილდა: "ძირითადი ინსტინქტი" (5) – შერონ სტოუნი დაკითხვის დროს ფეხს ფეხზე გადაიდებს და მაყურებელი ახლო პლანით ადევნებს თვალს ამ შენელებულ მოძრაობას; "9 ნახევარი კვირა" (6) – თვალახვეული კიმ ბესინჯერისა და მიკი რურკის სცენა სხვადასხვა საკვებით; პროგრამა Queer as Folk (7) – ჰომოსექსუალთა სექსუალური სცენები; Who Framed Roger Rabbit (8) – კურდღელ ჯესიკას სცენა; "ემანუელა" (9) და "ამერიკული ქორწილი" (10).

ურსულა ანდრესი - ბონდიანას გმირი

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.